

16



Prosvjetni rad



„GRЛИCA”, prva crnogorska periodična publikacija (Cetinje, 1835-1839)

JUBILARNA GODINA

List crnogorskih prosvjetnih, kulturnih i naučnih radnika

, „PROSVJETA” (Cetinje, 1889-1901) | „PROSVJETNI RAD” (od 15. januara 1949)

Broj 24 APRIL 2014. Izlazi mjesечно, cijena 0,40 € ISSN 0033-1686

DOBITEK „OKTOIHA“ 1998.

Premjer Crne Gore Milo Đukanović primio studente sva tri univerziteta povodom Dana studenata – 4. aprila

VISOKO OBRAZOVANJE OKOSNICA DRŽAVNE POLITIKE



MLADI LJUDI BIĆE U FOKUSU DRUŠTVENOG RAZVOJA: Sa sastanka kod premijera Mila Đukanovića

Premjer Đukanović čestito studentima Dan studenata i istakao da je unapređenje studentskog standarda važan aspekt visokog obrazovanja, te da je Vlada opredijeljena da u saradnji sa studentima radi na unapređenju te oblasti u cilju stvaranja pretpostavki za jačanje kadrovske baze i dinamiziranje tržišta rada

(Opširnije na str. 2)

Dobitnica Državne nagrade „Oktoih“ za 2013. godinu: Mirjana Vučinić, profesorica biologije u OŠ „Jugoslavija“, Bar

KREATIVNOST I LJUBAV – IDEJE VODILJE Str. 3

Ministarstvo odbrane: Obrazovanje kadrova za potrebe Vojske Crne Gore
BEZ LJUBAVI PREMA OTADŽBINI NE MOŽETE SE BAVITI OFICIRSKIM POZIVOM Str. 10-11

Intervju: Branko Banjević, književnik, književni istoričar, eseista, jedan od utemeljivača Matice crnogorske, član Savjeta RTCG
MOJA I TVOJA SLOBODA NE MOŽE NIKOGA DA UGROZI AKO JE SLOBODA Str. 6-7

U Zavodu za školstvo održan forum o udžbenicima u nastavi jezika i književnosti
SNAŽNA PODRŠKA NASTAVNICIMA I DOBAR IZVOR ZNANJA

Str. 2

Najtalentovani crnogorski učenici ostvarili nove uspjehe

PRED NAMA SU BUDUĆI NAUČNICI, ISTRAŽIVAČI I INŽENJERI

- Tim učenika podgoričke Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“ osvojio je treće mjesto na Drugom međunarodnom takmičenju u robotici, koje je održano u Bukureštu. Njima je pripalo i prestižno prvo mjesto za iskazani profesionalizam. Za ovaj uspjeh zasluzni su učenici Stefan Drobnjak, Jelena Šavelić, Maja Bajčeta, Jurij Onišuk i Boris Bičanin, kao i mentor Vasilije Kovačević i Srđa Kostić

- Ukupni pobjednik četvrtog Sajma mladih pronalazača Crne Gore je Elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice sa inovacijom „Kućna automatika“, koju je osmislio učenik Nikola Rašović uz pomoć mentora Bogdana Ljeposavića. Ista maketa bila je najbolja i u kategoriji najkompleksniji pronalazak



VELIKI USPJEH: Učenici podgoričke Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“ sa mentorima



NAJBOLJI: Mentor Bogdan Ljeposavić i učenik Nikola Rašović iz ETŠ „Vaso Aligrudić“

(Opširnije na stranama 15 i 20)

OBAVJEŠTENJE ČITAOCIMA

Zbog obaveza prema Zakonu o javnim nabavkama, kao i februarski i martovski, i aprilski broj lista publikovati će se, za sada, u elektronskom izdanju. Čim se za to steknu zakonski uslovi, objaviće se i u štampanoj formi.

Molimo cijenjene čitaocе da imaju razumijevanja i zahvaljujemo unaprijed na strpljenju.

S poštovanjem,
Uredništvo „Prosvjetnog rada“.

ISPITNI CENTAR: REZULTATI DRŽAVNOG TAKMIČENJA UČENIKA

Str. 5

Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj
VELIKA KUĆA I PORODICA

Str. 8-9

Komemorativna šednica u CANU povodom smrti književnika i akademika Čeda Vukovića

ODLAZAK VELIKOG CRNOGORSKOG STVARAOCA

Str. 13

Na Univerzitetu Crne Gore održana komemorativna šednica povodom smrti akademika prof. dr Božidara Nikolića, predsednika DANU

CRNOGORAC KOJI SLUŽI NA ČAST INTELEKTUALNOJ ZAJEDNICI CRNE GORE

Str. 12-13

VIJESTI IZ ŠKOLA

Str. 20-27

ЂЕЧИЈИ СВИЈЕТ

ISSN 0033-1686

AKTUELNOSTI

Premijer Crne Gore Milo Đukanović primio studente sva tri univerziteta povodom Dana studenata – 4. aprila

VISOKO OBRAZOVANJE OKOSNICA DRŽAVNE POLITIKE

Predstavnici studentskih organizacija informisali su premijera o aktivnostima koje realizuju u cilju povećanja zaposlenosti mladih, akcentirajući pri tome realizaciju projekta „Summer job“ koji ima punu podršku Vlade i resornih ministarstava i koji ocjenjuju uspješnim



STUDENTI SE U KONTINUITETU BAVE DRUŠTVENO KORISNIM AKTIVNOSTIMA: Studentski predstavnici kod premijera Đukanovića

Visoko obrazovanje predstavlja okosnicu državne politike i mlađi ljudi biće u samom fokusu cjelokupnog društvenog razvoja, poručeno je na sastanku predsednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića sa predstavnicima tri crnogorska univerziteta. Sastanku je prisustvovao i ministar prosvjete Slavoljub Stijepović, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Premijer Đukanović je čestitao studentima Dan studenata – 4. april i istakao da je unapređenje studentskog standarda važan aspekt visokog obrazovanja, te da je Vlada opredijeljena da u saradnji sa studentima radi na

unapređenju te oblasti u cilju stvaranja prepostavki za jačanje kadrovske baze i dinamiziranje tržišta rada.

Predstavnici studentskih organizacija informisali su premijera o aktivnostima koje realizuju u cilju povećanja zaposlenosti mladih, akcentirajući pri tome realizaciju projekta „Summer job“ koji ima punu podršku Vlade i resornih ministarstava i koji ocjenjuju uspješnim. Tačkođe su istakli da se u kontinuitetu bave društveno korisnim aktivnostima, posebno u cilju bolje inkluzije ranjivih grupa, kao i brojnim edukativnim aktivnostima na podizanju svijesti studentske po-

pulacije o značaju integracijskih procesa.

Na sastanku je ocijenjeno da je evidentan napredak uslova studiranja, o čemu svjedoči više završenih i započetih infrastrukturnih i drugih projekata na povezivanju studentske populacije sa državnog i privatnih univerziteta.

U studentskoj delegaciji su sa Univerziteta Crne Gore bili Milo Vujošević, Miloš Pavićević i Stefan Jovanović, sa Univerziteta Donja Gorica Balša Lompar, Andela Popović i Marko Bošković, a sa Univerziteta Mediteran Lazar Ramović i Andela Boljević.

O. D.

U Budvi održana konferencija „Otvoreno NATO“ u okviru javnog dijaloga o evroatlantskim integracijama Crne Gore

FANTASTIČAN GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ KOJI MOŽE KVALITETNO DA SE ISKORISTI

- Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dr Dražen Cerović: „Kod protivnika NATO-a postoji otpor prema postojanju države Crne Gore“
- Saradnik na Univerzitetu Donja Gorica i istraživač na Institutu za strateške studije i projekcije Ivan Jovetić: „Najveća dobit članstva u NATO ekonomska šansa da se razvijate, a najveći trošak je da se ponovi istorija“



Učesnici skupa u Budvi

U lasak u NATO predstavljaju značajan faktor opštaka Crne Gore, ocijenjeno je na konferenciji „Otvoreno NATO“, koju je u Budvi organizovao Komunikacijski tim za NATO, u okviru javnog dijaloga o evroatlantskim integracijama Crne Gore.

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dr Dražen Cerović rekao je da kod protivnika NATO-a postoji otpor prema postojanju države Crne Gore. „U Crnoj Gori je problem kada argumente zamjenimo sa sentimentima, kada u pokušaju da osnažimo politički stav udaramo na nervni si-

stem ljudi koji nijesu dovoljno sigurni. On je na panelu „Proces učlanjenja i benefiti“ poručio da Crna Gora neima rezervne građane i ekonomske resurse, ali ima fantastičan geostrateški položaj koji može kvalitetno da se iskoristi.

Saradnik na Univerzitetu Donja Gorica i istraživač na Institutu za strateške studije i projekcije Ivan Jovetić nagnao je da je najveća dobit članstva u NATO „ekonomska šansa da se razvijate, a najveći trošak je da se ponovi istorija“.

„Samo članstvo u NATO ne garantuje da ćete imati ekonomski boljxit, iako nije jedna država koja je pristupila NATO-u nije bilježila pad priliva ili negativne stope rasta. Sve su bilježile pozitivne“, rekao je Jovetić.

Prema njegovim riječima, indirektni troškovi članstva u NATO su razvoj oružanih snaga, interoperabilnost i vojne misije, dok se direktni troškovi tiču tri NATO bužeta, i to su vojni, civilni i za strukturne investicije.

Institut za strateške studije i projekcije procjenio je da bi Crna Gora izdvajala 870.000 eura godišnje za sva tri budžeta NATO-a.

O. D.

U Zavodu za školstvo održan forum o udžbenicima u nastavi jezika i književnosti

SNAŽNA PODRŠKA NASTAVNICIMA I DOBAR IZVOR ZNANJA

Razmatrana pitanja: Šta udžbenik jeste, a šta nije? Koja su to svojstva dobrog udžbenika? Koje je mjesto udžbeničkog kompletka u savremenoj nastavi?

Na drugom forumu, održanom na temu *Udžbenik u nastavi jezika i književnosti* u Zavodu za školstvo, učestvovali su profesori crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim školama iz čitave Crne Gore. Između ostalih, razmatrana su pitanja: Šta udžbenik jeste, a šta nije? Koja su to svojstva dobrog udžbenika?

ka? Koje je mjesto udžbeničkog kompletka u savremenoj nastavi?

Učesnike je pozdravila Zoja Bojanović Lalović, direktorka Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Ona je podsetila na opštu teoriju udžbenika kao žanra, kratku istoriju udžbenika u Crnoj Gori, proceduru i proces nastajanja i odobravanja udžbenika, značaj pitanja u udžbeniku, kao i na kratka uputstva za procjenu kvaliteta udžbenika.

Forum je vodila Nađa Durković, savjetnica za izdavaštvo u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. Ona je podsetila na opštu teoriju udžbenika, kratku istoriju udžbenika u Crnoj Gori, proceduru i proces nastajanja i odobravanja udžbenika, značaj pitanja u udžbeniku, kao i na kratka uputstva za procjenu kvaliteta udžbenika.

Organizovan je i okrugli sto na istu temu tokom kojeg su analizirani: obuhvatnost ciljeva iz programa, uskladenost ciljeva i aktivnosti učenja, predmetnost udžbenika, horizontalna koherencija udžbenika, serije udžbenika, vertikalna koherencija (razvojnost) u seriji udžbenika za jedan predmet, obim i otvorenost udžbenika i prilagođenost užbenika uzrastu učenika.

Profesori su iznossili je za-pažanja o aktuelnim udžbenicima za jezik i čitanke, navodeći primjedbe i dileme, kao i prijedloge za eventualne izmjene i unapredavanje kvaliteta udžbenika. Saopštavali su i svoja iskustva u korišćenju udžbenika u procesu podučavanja i učenja učenika. Opšti je stav da su aktuelni udžbenici snažna podrška nastavnicima i dobar izvor znanja za učenike.

Primjer dobre prakse u korišćenju udžbenika predstavila je profesorica Ivana Mitrović iz OŠ „Njegoš“ sa Cetinja. Ona je govorila o interpretaciji pjesme „Moje poštovanje, vrapići“, uz korišćenje pitanja iz čitanke.

Obilježen Međunarodni dan Roma NJEGOVANJE RAZLIČITOSTI, JEDNAKOSTI I SOLIDARNOSTI

Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo i Fond za obrazovanje Roma Crne Gore „REF“ organizovali svečanost u podgoričkom KIC-u „Budo Tomović“. U programu učestvovali učenici šest podgoričkih osnovnih škola, kao i najmlađi iz Dječjeg vrtića „Đina Vrbica“



STVORITI DRUŠTVO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE: Iz programa

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma, Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo i Fond za obrazovanje Roma Crne Gore „REF“ organizovali su svečanost u podgoričkom KIC-u „Budo Tomović“. U programu učestvovali su učenici šest podgoričkih osnovnih škola: „Božidar Vuković – Podgorčanin“, „21 maj“, „Savo Pejanović“, „Marko Miljanov“, „Vladimir Nazor“ i „Vuk Karadžić“, kao i mališani predškolske ustanove „Đina Vrbica“. Takođe, organizovana je i izložba đečjih radova i fotografija.

Kako objašnjavaju u Ministarstvu prosvjete svečanost je bila posvećena promociji i njegovanju različitosti, jednakosti i solidarnosti, kao i ideji stvaranja društva jednakih šansi za sve. Podsetimo, program „Podrška integraciji i dobrovoljnem povratku interno raseljenih stanovnika kampa na Koniku u Crnoj Gori“ sprovodi se uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Vlade Crne Gore u partnerstvu sa humanitarnom organizacijom „HELP“.

Š. B.



POZITIVNA ISKUSTVA: Sa foruma

Lj. V.

Dobitnica Državne nagrade „Oktoih“ za 2013. godinu: Mirjana Vučinić, profesorica biologije u OŠ „Jugoslavija“, Bar

KREATIVNOST I LJUBAV – IDEJE VODILJE

„Ovaj posao treba raditi s puno ljubavi i prema pozivu i prema deči, a moraš voljeti i predmet koji predaješ da bi učenicima na odgovarajući način prenije znanje. Takođe je neophodno, iz dana u dan, iznova postavljati temelje nauke – najsjajnije građevine obrazovanja. Kod dece stalno treba razvijati ljubav prema predmetu i motivisati ih da stečena znanja povezuju, a ne da im se sve servira”, kaže profesorica Vučinić

Vijest da je profesorica biologije u OŠ „Jugoslavija“ u Baru Mirjana Vučinić dobitnica nagrade „Oktoih“ za prošlu godinu, najvišeg crnogorskog priznanja za doprinos unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada, odanosti i posvećenosti nastavnicičkom pozivu, u gradu je primljena s oduševljenjem.

Za one koji dobro poznaju njen marljiv i predan rad, ljubav prema pozivu i deči, predmetu koji predaje, to nije samo, kao što obično, u sličnim prilikama biva kurtoazna izjava da je nagrada stigla u „prave ruke“, već zasluzeno priznanje za postignute rezultate u gotovo 25 godina posvećenosti ovom teškom i odgovornom pozivu. Zbog toga je i dobila zaslужeno povjerenje Aktiva profesora matične škole, stručne javnosti i, što je njoj, kako kaže, najvažnije – svojih učenika i njihovih roditelja, koji su je, svako na svoj način, i predložili za ovo prestižno priznanje.

Uvijek motivisati učenike

Iako je pisala udžbenike, bila istaknuti sarad-

nik na brojnim projektima i imala nekoliko ponuda za druge poslovne angažmane, Vučinićka ističe da nikada ne bi napustila učioniku. „Ovaj posao treba raditi s puno ljubavi i prema pozivu i prema deči, a moraš voljeti i predmet koji predaješ da bi učenicima na odgovarajući način prenije znanje. Takođe je neophodno, iz dana u dan, iznova postavljati temelje nauke – najsjajnije građevine obrazovanja. Kod dece stalno treba razvijati ljubav prema predmetu i motivisati ih da stečena znanja povezuju, a ne da im se sve servira. Tako bi ih trebalo usmjeravati i kako da uče, a to je najteže, jer deca to ne znaju. Stalno ih treba podsećati da upoređuju, razvrstavaju i razvijaju kritički odnos prema sebi i svom mišljenju“, kaže profesorica Vučinić.

Ona ukazuje i na značaj dopunske nastave: „Zadovoljna sam kada čujem da deča, ponekad i samoinicijativno, ne žaleći se na umor od prethodnih redovnih časova, hoće da dođu na dopunska nastava, i dodatno,

zajedno sa mnom, rade i po dva-tri sata u školi. Naravno, tada rezultati ne izostaju. Presrećna sam kada neko, ko nije baš tako dobar iz drugih predmeta, pokaze znanje iz oblasti za koju sam ih ja pripremala. Tome, svakako, doprinosi i činjenica da moj odnos sa dečem gradim na pokušajima da ostvarim uzajamno uvažanje i poštovanje. Zajednički učestvujemo u ocjenjivanju, izgradnjom pravih životnih vrijednosti, mnogo razgovaramo, pa je uspjeh neizbjegjan. Deču treba razumjeti. Istina je da je u ovom dobu teže od njih napraviti dobre ljudе, samim tim što imaju mnogo veću slobodu, srijeću se sa brojnim izazovima, ali smatram da puno zavisi od samog nastavnika i toga koliko je spremna da im pruži“, naglašava profesorica Vučinić.

Vrsna metodičarka i pedagog

U maniru skromne, ali i samosvesne osobe koja ne ističe svoja dostignuća, niti broji prekovremene neplaćene časove, provedene s dacima u školi, profesorica Vučinić se za dobijeno priznanje prevenstveno zahvalila svojim učenicima koji su, kao što je kazala, nje na vječita inspiracija da napreduje u pozivu koji voli, a od njih, uz postignute rezultate u školovanju i radu, prije svega, očekuje da postanu dobiti ljudi. Otuda i ne začuđuje činjenica da su i u protekloj godini mlađi biolozi škole „Jugoslavija“ bili ponovo najbolji u državi sa osvojenih 12 prvih mesta – pet na opštinskim i sedam na državnim takmičenjima. Rad profesorice Vučinić time potvrđuje davno rečeno: „Ne predaje učitelj ono što ŽELI, ne predaje učitelj ono što ZNA, učitelj predaje ono što JEST“. A i veliki Gете je na tu temu apostrofirao: „Ako se prema pojedincu odnosiš kao da je ono što treba i što može biti, on će i postati što treba i što može biti“. U tome i jeste puna vrijednost pravog prosvetnjeg radnika, upravo kao što je laureat „Oktoih“ profesorica biologije Mirjana Vučinić.

Ko god u životu želi nešto da postigne, mora imati cilj. Mirjana Vučinić ga je oduvijek imala. Ova vrsna metodičarka i pedagog s ponosom ističe da u svom dugom pedagoškom radu nikada nije istjerala učenika sa časa, napisala ukor, niti primijenila neku strogu represivnu mjeru, već je uvek nalazila način da učenika motiviše i zanteresuje za rad, a deča su to uvek vraćala na najbolji način. „Tačno je da su se profesori, kad sam ja bila učenica, više poštivali. Prema njima smo čak imali i neko strahopostovanje. Danas deča imaju veću slobodu, ali ih tre-

PRIJEM KOD PREDSEDNIKA OPŠTINE



PRAVE ŽIVOTNE VRJEDNOSTI: Vučinićeva sa gradonačelnikom Bara

Na prestižnom priznanju profesorici Vučinić je, na posebnom u tu svrhu organizovanom prijemu, čestito i poželio joj puno uspjeha u daljem radu i predsednik Opštine Bar Žarko Pavićević koji je i inače, sa lokalnom upravom, godinama podržavao organizovanje opštinskog takmičenja iz biologije. „Ponosni smo što je ‘Oktoih’ ove godine dobila naša sugrađanka. Za nas ovo priznanje nije iznenadenje, jer smo upoznati sa njenim predanim radom i sjajnim rezultatima koje postiže u radu sa svojim učenicima“, kazao je Pavićević.

ba poštovati, uvažavati njihovo mišljenje, razgovarati sa njima kao sa odraslima, onda će i oni vas poštovati. Uvijek tražim od dece da me uvažavaju koliko i ja njih. Pokušavam da svojim ličnim primjerom i razgovorom zajednički učestvujemo u izgradnji pravih životnih vrijednosti“, kazala je profesorica Vučinić parafrasirajući misao Adalberta Stiftera da je nastava mnogo lakša nego odgoj. „Za nastavu se mora samo neštoZNATI. Za odgoj se mora neštoBITI“.

Mirjani Vučinić najteže pada kada njen učenik na takmičenju za pola boda, pa čak i manje, ne osvoji nagradu. Ne toliko zbog nje, koliko zbog deteta. Budet u nervozne, tuge i poneka suza. Onda kroz razgovor i međusobno razumijevanje sve to, ubrzo zajedno prebrode. „Bitno je, kaže, kod dece stalno razvijati samopouzdanje, kritički odnos prema sebi i drugima, često koristiti pozitivna potkrepljenja, pohvale tipa: ti to možeš, odlično si to uradio i sl...“

Profesorica Mira kao druga majka

U dugogodišnjem plodonosnom radu profesorice Vučinić bilo je mnogo nagrada i priznanja. S posebnom radošću se šeća prošle, kao veoma uspješne godine. „Od februara do maja 2013. moji daci su osvojili devet prvih mesta: tri na opštinskom, dva na državnom u organizaciji Ispitnog centra i četiri na Olimpijadi znanja. Na kvizovima znanja u septembru prošle godine tri učenika su osvojila prvo mjesto, na opštinskom povodom „Dana bez automobila“ i na republičkom takmičenju „Otvorenih dana nauke! Ove godine na Državnom takmičenju u znanju učenik Josif Božović je osvojio 1. mjesto. Svaku pobedu svojih učenika sa njima doživljavam na neki poseban način“, kaže profesorka Mirjana Vučinić.

IZUZETNA VOLJA ZA RAD

Profesorica Vučinić u Baru i šire, među kolegama i nadležnim, slovi za pedagoga koji odlično poznaje vaspitno-obrazovni rad i prati novine u pedagoškoj nauci. Ima veoma izražen smisao za organizaciju rada kako u nastavi tako i u svim oblastima poslovanja škole. Ona neprekidno radi na svom stručnom usavršavanju, prati stručnu i pedagošku literaturu, informacionu tehnologiju, vješto pronalazi načine da osavremenii i unaprijedi nastavni proces. Bogato radno iskustvo, poznавanje metodičke i didaktike, predmeta koje predaje, te želja da reformi obrazovanja doprinese znanjem i idejama, podstakli su ovu vrijednu profesoricu da kao koautor učestvuje u kreiranju udžbenika i radne sveske za peti razred, a autor je predmetnog programa za izborni predmet „Ljekovito bilje“, recenzent svih udžbenika, priručnika i radnih svesaka iz biologije za devetogodišnju osnovnu školu. Za nju tvrde da je metodičar koji posjeduje izuzetnu volju za rad, sposobnost da ljubav prema predmetu prenesi i na svoje učenike, koji su godinama najbolji na svim opštinskim, državnim pa i regionalnim takmičenjima iz biologije. Zbog svega navedenog, Ministarstvo prosjeće je 15. marta 2013. godine donijelo odluku da profesorica Vučinić, diplomiranog biologa, unaprijedi u zvanje nastavnika viši savjetnik.

3

Prosjetni rad

APR. 2014

BROJ 24



STROGA I ZAHTJEVNA, ALI PRAVIČNA I POSVEĆENA: Mirjana Vučinić sa svojim učenicima

NAGRADI SU SE MNOGI OBRAODOVALI

Priznanje „Oktoih“ profesorici Vučinić je, prema riječima direktorice škole „Jugoslavija“ Lidije Raković, donijelo istinsku radost njihovoj školi i svakom pojedinцу u ovom kolektivu koji danima sa neskrivenim zadovoljstvom izražavaju oduševljenje što je nagrada stigla u prave ruke. Profesorice informatike Nataša Medojević i biologije Dragana Vukčević izražavaju željenje što u kategorije za dodjelu nagrade ne ulazi vrsta kolegjalnosti i spremnosti na saradnju koju poštede Mirjana Vučinić.

Profesor hemije Milonja Kastratović ne krije zadovoljstvo što je upravo njegovoj učenici, kojoj je tada predavao u barskoj gimnaziji, pripalo ovo, za mnoge nedostizno odličje. „Znao sam još onda da će se iz onog malog, znatiželjnog i znanja željnog dragulja, izbrusiti vrstan pedagog i metodičar. Srećan sam što sam i ja, bar jednim malim dijelom doprinio tome, i što sam, u svojoj četrdesetogodišnjoj praksi, od svoje učenice dočekao taj dan.“

SVAKODNEVNA OKRENUTOP STRUCI

Mirjana Vučinić je rođena na Cetinju 1966. godine. Gimnaziju je završila u Baru, a na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću 1986. stekla je diplomu nastavnika biologije i hemije. Stručni ispit položila je na istoj obrazovnoj ustanovi, 1990. godine. Neku godinu kasnije je upisala je Prirodno-matematički fakultet u Podgorici i 1997. završila studije biologije i dobila zvanje diplomirani biolog – profesor biologije. Svoj prosjetni rad započela je prije 24 godine u barskim osnovnim školama „Anto Đedović“, „Blažo Jokov Orlandić“, „Srbija“, a od 1990. je u stalnom radnom odnosu u OŠ „Jugoslavija“.

Dobrom plasmanu njenih učenika doprinosi i činjenica da, ne želeći ništa da prepuste slučaju, pripreme za takmičenja, bez obzira na njihov datum održavanja, počinju već povrđanu nastavu u novoj školskoj godini.

Pun hvale za profesoricu Vučinić je i njen učenik Josif Božović iz IX 4 razreda, koji je ove godine na Državnom takmičenju iz biologije osvojio 1. mjesto: „Kada smo saznali da će nam profesorka Mira biti razredna, nije smisao se obradovati, jer smo čuli da je stroga i zahtjevna. Vremenom smo shvatili da je, prije svega, pravica, posvećena i da želi da svoje veliko znanje podjeli sa nama. Kontakt sa njom je, osim znanja iz biologije, doprinio da shvatim i nekoliko bitnih životnih načela – prije svega da treba biti nesebičan, pomagati drugima i ponašati se kulturno. To su njeni putokazi, koji će mi, vjerujem, pomoći u životu. Za Vanju Vuksanović iz IX 3, profesorka Mira je kao druga majka jer ih, osim znanju iz biologije, uči poštovanju

3

Dubravka Janković
(U sljedećem broju predstavljamo dobitnicu Državne nagrade „Oktoih“ JPU „Zagorka Ivanić“ sa Cetinja)

NAGRAĐENI LITERARNI RADOVI NA KONKURSU MINISTARSTVA PROSVJETE POVODOM 200 GODINA OD ROĐENJA NJEGOŠA

Srednjoškolska konkurencija: Druga nagrada na temu „Njegoš – državnik i pjesnik“

SLUŽEĆI ČOVJEČANSTVU, OSTAVIO JE NEIZBRISIV TRAG

Crna Gora je tačka dodira Istoka i Zapada, poput pletiva satkanog od različitih stavova, hrišćanstva i islama, suprotstavljenih idealja. I na jednoj i na drugoj strani stoe junaci vrijedni poštovanja. I pored svih razlika, nastavljaju da žive zajedno

Svako vrijeme ima svoju Škob. Nekada ona dođe kao rat, nekad kao glad. Izazova je mnogo, a rješenja nema. Deši se da čovjek mora da, sem o svojoj, odlučuje o sudsbinu drugih. Tada je potrebna i hrabrost i plemenitost. Svijet u kome živimo je nedoučiv, to je, „sostav paklene nesloge, u njiju ratuje duša sa tijelom, u njiju ratuje more sa bregovima...“ Ipak, ima ljudi koji su, uprkos svemu, spremni da se suoče sa problemima, ljudi koji će sačuvati razum. Jer, na kraju, „opet umna sila toržestvuje...“

U teškim okolnostima je mladi vladika Njegoš preuzeo vlast. Nastavio je tamo gde je stao njegov prethodnik. Želio je da oformi institucije, da modernizuje plemensku sredinu, da stvari državu i unesu evropski duh među neobrazovano stanovništvo. A to nije bilo lako. Kako da objasni svrhu plaćanja poreza, kako da ubijedi svjetinu da se odrekne svojih običaja! I osvajajući su tu, strah i smrt kidišu za vratom. Treba istrajati i živjeti!

Naš romantizam, koji je nastao kad je Evropa već bila preplavljena spinom, iznjedio je pjesnika koji će „dovijek živjeti“. Njegoš i danas stoji u samom vrhu naše književnosti, njegov se „vijek gord nad svijem vjekovima“, njegovo djelo privlači i savremenog čitaoca.

Lirski subjekat u pjesmi „Noć skuplja vijke“ je u zanosu. Proljećna noć „čuvstva neke tajnu budu“, smjenjuju se vizuelno i akustično. Poslije uspostavljanja duhovne veze s kosmom, slijedi otkrovenje. „Trenutku mi je svaki sahat – mo-

je vreme sad ne ide...“ Sve staje. I nastupa vječnost. A onda... dolazi vila. Pojaviće se savršenstvo u vidu ljubavi i ljepote, magija će im spojiti pogledi, i dok ushićenje raste... dvije duše će srasti. Ali, kada jutro otjera noć, više neće biti u šatoru... zanos će prestati. Ostaje saznanje da je ljubav moćna, da pobijedi i vrijeme i prirodu, da pomaže čovjeku da pobijedi sebe samog.

Njegoševa najčitanije djelo svakako je „Gorski vijenac“, djelo u kome je izmiješano lirsko, epsko i dramsko, djelo sa nacionalnom tematikom u kome se suprotstavljaju sloboda i imperijalizam, lično i kolektivno, sadašnjost i istorija.

Vladika Danilo i glavarstrepe za svoj narod. Vlada opšta panika, jer su došli Turci „da postrižu što je predugačko, da odliju de je prepunano, da se vuci ne prejedu mesa“. Unutrašnji sukob vladike Danila vrhunac je dramske napetosti. Svjestan je svoje odgovornosti, oprezen je, ne želi da reaguje brzopletu. Naizgled, pred njim su dva izbora, ali... ishod će svejedno biti tragičan. U tome se sastoji njegova tragična krivica. Vlast ima i drugu stranu medalje. Danilo je nesiguran, razmišlja o mogućim posljedicama, ali na kraju mora odlučiti.

Crna Gora je tačka dodira Istoka i Zapada, poput pletiva satkanog od različitih stavova, hrišćanstva i islama, suprotstavljenih idealja. I na jednoj i na drugoj strani stoe junaci vrijedni poštovanja. I pored svih razlika, nastavljaju da

žive zajedno. A tu je i vojvoda Draško, tek stigao iz Mletaka, pod utiskom društva koje je patrijarhalnoj zajednici strano... Teško je razumjeti da novac može biti važniji od junata, da ljudi mogu biti toliko sumnjičavi, da se plaše da govore iskreno... Suživot naroda sa drukčijim idejama, pogledima na svijet, sa drugačjom kulturom, nastavlja se kroz vrijeme. Trajao je...

U pozadini, tradicionalno - žene. Sestra Batriceva će naričati zbor bratovljeve smrti, a onda će se ubiti. Ruža Kasanova pobjeći će sa Mujom Alićem, ali će njen bijeg završiti smrću. Baba će morati da zavadi narod kako bi spasla sopstvenu porodicu. A Ljubica Radunova će pomagati mužu kada ga napadnu: „Žena mlada, ama soko sivi, puni puške svome gospodaru...“ Iako znamo da se Radun izbavio, sudsina vjerne ljube ostaje nepoznata...

Najveća nepoznаницa ostaje smisao čovjekovog postojanja. „Čoek čoju tajna je najveća...“ U „Luči mikrokozma“ Bog i Satana sukobljavaju se i u samom čovjeku. Iskušenja su velika, „niko srećan, a nikolj dovoljan, niko miran, a niko spokojan“. Čovjek je mal i nemoćan pred ogromnim svijetom i nikada ne može spoznati suštinu i sopstvenu svrhu. „Što je čovjek, mora biti čovjek! Tvarca jedna te je zemlja vara“. Život i smrt otvaraju niz filosofskih pitanja. Igušan Stefan borbu vidi kao pravilo postojanja kosmosa. Drugi je nastoje odložiti na sive moguće načine. Na kraju mora odlučiti.

ju... da li suštinu čovjeka čine njegova djela!

Njegoš je predstavio čoštvo i junaštvo kao najveće vrijednosti tadašnjeg društva: „Treba služiti česti i imenu“. Sloboda je najveći od svih idealova. Treba pobijediti tiraniju i ropsstvo, i biti uporan i odlučan. Uprkos tome što je protivnik daleko moćniji. A što je više većih junaka na drugoj strani, pobjeda je vrednija. Mala zemlja istrajava u borbi. „Tvrđe orah vočka čudnovata...“

Ratnici i junaci svakoga dana gledaju smrt, bore se za opstanak. Svakodnevica je ispunjena krvlju i užasom. Zato se mora i pobjeći – u emocije, snove, ljepotu... Vuk Mandušić, pjesnik među junacima, sanja snahu Milonjića bana. I dodaje opštem svojim lični, jednako užvišen cilj:

„Blago Andrij“ je poginuo, divne li ga oči oplakaše, divna li ga usta ožališe!“

Čovjek mora održati ravnotežu između tragičnog i vedrog. Između stvarnosti i snova.

„Viša je gora od gore, najviša Lovčen planina...“ Tamo već odavno spava veliki pjesnik. Vladao je u teškom vremenu. Njegov kratki život bio je pun nedaća, s kojima je pokušavao izaći na kraj. Njegoš je, služeći čovječanstvu, ostavio neizbrisiv trag. Dao je budućim generacijama poklon najveći od svih – svoju misao.

Nikola Đukanović, III-1
Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica
Mentorka: Mirjana Perović

„Njegoš – državnik i pjesnik“: Treća nagrada U AMANET SMO DOBILI RIJEĆ I ČOJSTVO

Sudsina mu je tešku ulogu vladara namijenila, a on je hrabrošcu i duhovnošću oplemenio. Pred licem života se nije pretvaraо. Dao mu je svoje zanose i padove, svoja pregnuća, napore napetih žila...

Vječno toržestvo umne sile.
Božji dar!

A, narod nad kojim ta sila bdi i obasjava ga vječnim plamenom – blažen i nagrađen narod.

Možda je slučajno, a možda i nije, što se baš na Cetinju posljednja svjetlost gasila u odaju vladike Rada.

Istorijom su ga zasluzili.

Otporom i trajanjem.

Veliko ime – koje pamti, izgovaramo, poštujemo i slavimo.

Prastara je njegova propovijed. Prastara, a uvijek nova. Njegoševska. Sveprisutna.

Sudsina mu je tešku ulogu vladara namijenila, a on je hrabrošcu i duhovnošću oplemenio. Pred licem života se nije pretvaraо. Dao mu je svoje zanose i padove, svoja pregnuća, napore napetih žila...

Ono što priroda ostavi nedovršenim, nagradi vještina. Oplemeni. Uljepša.

Nepokoriva je snaga duha. Ništa je ne može savladati – ni ropsstvo, ni siromaštvo, ni bolest, niti smrt.

Neiscrpne su teme poetske duše Njegoševe. Zbog to-

ga su bezgranične mogućnosti njene.

Razboritost – kormilar njegove misli.

Mudrost ga je podučila istini.

U amanet smo dobili riječ i čoštvo. A šta bi čovjek bio bez toga? Neskladna gomila znanja, slična mašini. A čovjek ne smije biti mašina. Zavapiće za svojim ljudskim cijem, kad-tad.

Riječ – kreacija ljudskog uma koja izaziva treptaj dušu. Pobuđuje misao ili je produbljuje. Njena ljepota je čudesna, a sila nenađmašna. I kao svako dobro djelo, nastaje iz najčistijih pobuda.

Slobodna je.
I vječna.

Ne traži dužnike.

Ne znam kako...? Kao da neka nevidljiva ruka ponekad nebom ispisi nejtananim linijama:

„Blago tome ko dovijek živi,
imao se rašta i roditi!“

Stefan Šćepanović, II-2
Gimnazija „Petar Petrović Njegoš“, Danilovgrad

Mentor: Milan Marković

„Susret sa Njegošem – više od školske lektire“: Treća nagrada

SVAKI NJEGOŠEV STIH MOŽE BITI SHVAĆEN KAO POSLOVICA

Njegov životni put nije bio posut ružama, ali protiv neprijatelja i nepravde borio se čistim srcem i pameću. Zalagao se za mir i pravdu. Volio je svoj narod i želio da živi u slobodnoj zemlji

U jedno mirno i sunčano popodne, prolazeći ulicama Herceg Novog, sjetio sam se pjesnika i književnika najljepših stihova, sjetio sam se Njegoša...

Crkva Sv. Spas na Toploj, gdje je kao dječak došao, pokazala mu je prvo obrazovanje i susret sa knjige, enciklopedije, slušao od odraslih. Zar nije zadivljajuće to što je Njegoš postigao? Dječak sa Njegoša postao je misilac i vladar, državnik koji se voli i poštuje.

Njegov životni put nije bio posut ružama, ali protiv neprijatelja i nepravde borio se čistim srcem i pameću. Zalagao se za mir i pravdu. Volio je svoj narod i želio da živi u slobodnoj zemlji.

Da bismo razumjeli stihove Gorski vijenca potrebno je mnogo pažnje i strpljenja. Da li ste primjetili da skoro svaki Njegošev stih može biti shvaćen kao poslovica. To su slova uklesana u kamen – zauvijek ostaju u nama jer nose poruke i smisao postojanja.

Kažu da je Njegoš najbolji pjesnik. Ja vjerujem da je tako. Naslućujem da se u tim stihovima krije nešto važno i veliko, a nisam siguran da li sve razumjem.

Za četvrtnaestogodišnjaka kao što sam ja, njegove riječi su teško razumljive. Njegova djela za mene su lavirint u kome se brzo izgubim. Ipak, trudim se da pronađem put.

Moram priznati da su me oduvijek interesovali životi takо velikih istorijskih ličnosti. Sve sam preuzeo kako bih što više saznao o najpoznatijem Crnogorcu.

Gledao sam dokumentarce, slušao Potonju uru Njegoševu, prelistavao knjige, enciklopedije, slušao od odraslih. Zar nije zadivljajuće to što je Njegoš postigao? Dječak sa Njegoša postao je misilac i vladar, državnik koji se voli i poštuje.

Njegov životni put nije bio posut ružama, ali protiv neprijatelja i nepravde borio se čistim srcem i pameću. Zalagao se za mir i pravdu. Volio je svoj narod i želio da živi u slobodnoj zemlji.

U Gorskom vijencu, opisao je istorijska dešavanja, a likovi kao što su vladika Danilo, Vuk Mandušić, Vuk Mićunović, iguman Stefan, podsjećaju na Crnu Goru tog vremena i služe nam za primjer kakvi ljudi i danas trebaju biti.

Razmišljajući o Njegošu imam osjećaj da sam ga bolje upoznao zahvaljujući njegovim stihovima, a svači susret sa Njegošem biće uvijek jedno novo i lijepo iskustvo.

Krunoslav Velfel, IX-a
OŠ „Ilija Kišić“ Zelenika,
Herceg Novi
Mentor: Rajana Vrbnjak

Osnovnoškolska konkurencija: Druga nagrada na temu „Susret sa Njegošem – više od školske lektire“

TAJ BLAGI POGLED ZAGLEDAN U BUDUĆNOST SAM NEĐE VIĐELA I DOBRO UPAMTILA

Pišući, mislio je na slobodu svoje zemlje koju je želio da uzdigne u svakom pogledu, da postane dio Evrope. Mučile su ga slutnje da će njegov narod izgubiti svoje dostojanstvo, svoj obraz, a da će buduće generacije zaboraviti svoje porijeklo

Koliko mudrosti su nam ostavili naši stari! Rekli su da je čovjek dio tla na kome se rodi. Nekada davno, baš na ovom području golog krša rođeo se genije. Dobi ime Rade, zvahu ga Njegoš. Živio je život vladaru i vladice, a nadave, književnika. I kad je umro, ostavio je za sobom neizbrisiv trag u ovom tlu. Milijarde čelija sjedinile su se sa stijenama, utopile u moru. Misli su isplele svoj čarobni vijenac nad horizontom, a mudrost našla svoje utečište u ljudima.

Susret sa Njegošem? Što je to do susret sa ovim brdima,

ovim kamenom, zemljom crnom i nježnim cvjetom, nebom i pticom. To je susret sa ovim ljudima. U stvari, mi smo dio tog svetog tla na kojem se rođio i zato moramo biti svjesni mudrosti na koju nam je ukazao, svjesni tog gorostasa koji, sigurna sam, postoji u svima nama.

Znate li da cijeli svemir i tih nekoliko dimenzija koje su nastale s velikim praskom teže ka tome da se rasprše? Ne da nestanu, već da se rasprše i naprave još veći haos. I Njegoš je sam, na planini obasjanoj munjama, o tome često razmišlja, svjestan da je čovjek dio

svesmira, njegov činilac. Kao takav, ne teži li i on ka istome? I pored toga, znao je Njegoš da je misao besmrtna i da ona čovjeku može podariti vječni život. Njegovo najjače oružje u surovoj borbi sa drugima i samim sobom bilo je pero. Pišući, mislio je na slobodu svoje zemlje koju je želio da uzdigne u svakom pogledu, da postane dio Evrope. Mučile su ga slutnje da će njegov narod izgubiti svoje dostojanstvo, svoj obraz, a da će buduće generacije zaboraviti svoje porijeklo.

Citajući na časovima crnogorskog jezika odlomke iz

„Gorskog vijenca“ koji je Njegoš učinio besmrtnim i slavnim, shvatila sam da ga pozajem od ranije. Taj blagi pogled zagledan u budućnost sam neđe videla i dobro upamtila. Nema kuće koju ne krasи, nema razgovora u kojem se ne pomene. Britke i mudre pouke o životu i za život iz njegove bogate riznice, vječne su luče i neće nikada ugasnuti. Ako nam svojom svjetlošću dodirnu u srce, neće-mo nikada izgubiti sebe.

Hana Rastoder, IX-4
OŠ „Vuk Karadžić“, Podgorica
Mentorka: Natalija Lakić

ma. S

ISPITNI CENTAR: REZULTATI DRŽAVNOG TAKMIČENJA UČENIKA

OSNOVNA ŠKOLA

MATEMATIKA

(VI razred)

1. **Nikola Tešović**, OŠ „Olga Golović“, Nikšić (mentorka Slavica Čolaković)

2. **Kosta Vukičević**, OŠ „Štampar Makarije“, Podgorica (mentor Milosav Adžić)

3. **Filip Došljak**, OŠ „Vuk Karadžić“, Berane (mentor Darko Đurašković)

MATEMATIKA

(IX razred)

1. **Marija Došljak**, OŠ „Vuk Karadžić“, Berane (mentor Stojanka Gribović)

1. **Ognjen Đuković**, OŠ „Oktoih“, Podgorica (mentor Milenko Popadić)

2. –

3. **Pavle Kovačević**, OŠ „Vladislav Sl. Ribnikar“ (mentor Radoje Veličković)

FIZIKA

(IX razred)

1. –

2. –

3. **Marko Brnović**, OŠ „Sutjeska“, Podgorica (mentor Biljana Stojkanović)

HEMIJA

(IX razred)

1. **Milica Karličić**, OŠ „Risto Ratković“, Bijelo Polje (mentor Selma Dobardžić)

2. **Nina Kalezić**, OŠ „Sutjeska“, Podgorica (mentor Mirimir Jevrić)

2. **Milijana Zindović**, OŠ „Dušan Ivović“, Kosanica – Pljevlja (mentor Ana Milović)

3. –

BIOLOGIJA

(IX razred)

1. **Josif Božović**, OŠ „Jugoslavija“, Bar (mentorica Mirjana Vučinić)

2. **Nikola Vučelić**, OŠ „Anto Đedović“, Bar (mentorica Radmila Šćekić)

3. **Itana Bojović**, OŠ „Blažo Jokov Orlandić“, Bar (mentorica Milanka Škipina)

3. **Jovana Terzić**, OŠ „Milan Vuković“, Herceg Novi (mentorica Zorana Grubišić)



PROMOCIJA NAJBOLJIH: Sa takmičenja

ENGLESKI JEZIK

(IX razred)

1. **Ksenija Biberdžić**, OŠ „Pavle Rovinski“, Podgorica (mentorica Svetlana Đurnić)

2. **Martina-Mina Savić**, OŠ „Sutjeska“, Podgorica (mentorica Radojka Dapčević)

3. **Sara Šarić**, OŠ „Vladislav Sl. Ribnikar“, Rasovo-Bijelo Polje, (mentorica Andrija-na Baltić)

3. **Aleksandar Slavuljica**, OŠ „Vladimir Nazor“, Podgorica (mentorica Edita Zvrko)

RUSKI JEZIK

(IX razred)

1. **Ksenija Žižić**, OŠ „Pavle Rovinski“, Podgorica (mentorica Ljiljana Ražnatović)

2. **Ena Topčibašić**, OŠ „Risto Ratković“, Bijelo Polje (mentorica Vera Joksimović)

3. **Dunja Čmiljanić**, OŠ „Risto Ratković“ Bijelo Polje (mentorica Vera Joksimović)

FRANCUSKI JEZIK

(IX razred)

1. **Tamara Pavlović**, OŠ „Salko Aljković“, Pljevlja (mentorica Ermina Vlahovljak)

SREDNJA ŠKOLA

(III razred)

2. **Alma Šulović**, OŠ „Salko Aljković“, Pljevlja (mentorica Ermina Vlahovljak)

3. **Sofija Sekulić**, OŠ „Štampar Makarije“, Podgorica (mentorica Milijana Zubac)

ITALIJANSKI JEZIK

(IX razred)

1. **Jakov Bilčić**, OŠ „Blažo Jokov Orlandić“, Bar (mentorica Milica Milošević-Frančević)

2. **Karla Miranović**, OŠ „Jugoslavija“, Bar (mentorica Ivana Marković)

3. **Katarina Nikočević**, OŠ „Anto Đedović“, Bar (mentor Radovan Orlandić)

FIZIKA

(III razred)

1. –

2. **Miodrag Joksimović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentor Ranta Šestović)

3. **Murat Đečević**, Gimnazija „30. septembar“, Rožaje (mentorica Radmila Bajrović)

HEMIJA

(III razred)

1. **Renata Emini**, OŠ „Marshal Tito“, Ulcinj (mentor Bernd Vogel)

3. **Anisa Palević**, OŠ „Bendri Elezaga“, Vladimir-Ulcinj (mentor Ndrićim Muja)

MATEMATIKA

(III razred)

1. **Olja Krstović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentor Goran Živković)

2. **Ljubomir Raković**, Gimnazija „Miloje Dobrašinović“, Bijelo Polje (mentorica Ljubinka Čorović)

2. **Milena Asanović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentor Predrag Ražnatović)

3. **Nebojša Ivanović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentor Predrag Ražnatović)

3. –

BIOLOGIJA

(III razred)

1. **Samra Pepić**, Gimnazija „30. septembar“, Rožaje (mentorica Sabaheta Ramović)

2. **Anton Nuculović**, Gimnazija „25. maj“, Tuzi (mentor Andeljin Dedinjak)

3. **Dušan Mrđak**, Gimnazija „Miloje Dobrašinović“, Bijelo Polje (mentorica Safeta Alibašić)

FRANCUSKI JEZIK

(III razred)

1. **Bojan Knežević**, Gimnazija, Kotor (mentorica Ana Kaščelan)

2. **Milica Vojinović**, Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“, Danilovgrad (mentorica Senka Đurović)

3. **Andrijana Ivanović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Dragana Ilić)

BIOLOGIJA

(III razred)

1. –

2. **Kemal Dedeić**, Gimnazija „30. septembar“, Rožaje (mentorica Suzana Dacić)

3. **Adil Begović**, Gimnazija „Miloje Dobrašinović“, Bijelo Polje (mentor Tomislav Tomović)

PROGRAMIRANJE

(III razred)

1. **Dejan Todorović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Ana Miranović)

2. **Petar Đerković**, Srednja mještovita škola „Braca Šelić“, Kolašin (mentor Goran Živković)

3. **Petar Milosavljević**, Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“, Danilovgrad (mentor Janko Vujović)

3. **Bojana Pržić**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Biljana Đurišić)

1. **Savo Kraljević**, Srednja mještovita škola „I. Goran Kovačić“, Herceg Novi (mentorica Snežana Brajović)

2. –

3. **Milica Jakovljević**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Tanja Marinović)

RUSKI JEZIK

(III razred)

1. **Filip Radulović**, Gimnazija „Stojan Cerović“, Nikšić (mentor Vesna Vuković)

2. **Aleksandar Vučinić**, Gimnazija „Miloje Dobrašinović“, Bijelo Polje (mentorica Biljana Jakšić)

3. **Bojana Pržić**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Biljana Đurišić)

FRANCUSKI JEZIK

(III razred)

1. **Filip Mišurović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Magdalena Popović)

3. **Tijana Burzanović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Magdalena Popović)

ITALIJANSKI JEZIK

(III razred)

1. **Aleksandra Bojanović**, Srednja stručna škola „Sergije Stanić“, Podgorica (mentorica Dragana Prorok)

2. **Renato Pecović**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Ivana Vujović)

3. **Luka Radović**, Gimnazija, Kotor (mentorica Slavica Stupić)

NJEMAČKI JEZIK

(III razred)

1. **Ivana Tuponja**, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica (mentorica Sandra Madžarović)

2. **Rialda Ramusović**, Gimnazija „Panto Mališić“, Berane (mentor Birgit Munzel)

3. **Eni Radmilo**, Srednja mještovita škola „Mladost“, Tivat (mentorica Jelena Boreta)

Pripremila: Lj. V.

5

Prosvjetni rad

APR. 2014

BROJ
24

Sastanak aktiva nastavnika ruskog jezika Nikšića, Šavnika i Plužina

VRATITI PREDMETU RANIJU POZICIJU U ŠKOLI

Potrebna promocija ruskog jezika u školama od strane Ruskog kulturnog centra, Ruske ambasade, nastavnika i studenata Odsjeka za ruski jezik Filozofskog fakulteta. Neophodno mjesto savjetnika za ruski jezik u Ministarstvu prosvjete, smanjivanje granice broja učenika za formiranje grupe za ruski jezik, insistiranje na transparentnosti prilikom opredjeljivanja za izborne predmete



NEOPHODNA POPULARIZACIJA RUSKOG JEZIKA U OSNOVNIM I SREDnjIM ŠKOLAMA: Sa sastanka aktiva

Suprotnosti između aktuelnih potreba za ruskim jezikom i njegova zastupljenost u školama (posebno u Nikšiću), smanjenje broja škola i učenika koji izučavaju ruski jezik u uslovima povećanih aktuelnih potreba za znanjem ovog jezika, nedovoljan broj časova do pune norme nastavnicima, te nelojalna konkurenca od strane drugih izbornih predmeta u školama, motivi su sastanka Aktiva nastavnika ruskog jezika Nikšića, Šavnika i Plužina, koji je održan na Filozofskom

fakultetu u Nikšiću. Skup su prisustvovala 23 nastavnika iz pomenutih opština, Branika Kankaraš, samostalna savjetnica u Ministarstvu prosvjete, dva direktora osnovnih škola, te predstavnici Odsjeka za ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, studenata ruskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i Ruskom centru u Nikšiću.

Apostrofirano je da se u tri gradske škole godinama ne izučava i ne nude ruski jezik kao izborni predmet („Braća Ribar“, „Braća Labudović“ i

„Olga Golović“), kao i da u Ministarstvu prosvjete nema savjetnika za ruski jezik.

Učesnici su ukazali na nagomilane probleme nastavnika ruskog jezika, kao što su: znatno smanjen broj časova u odnosu na normu, a time i manja plata, te da se smanjenjem broja časova i učenika koji izučavaju ruski jezik, smanjuje i mogućnost opstanaka ruskog jezika u školama i obezbjeđivanje pune norme nastavnicima koji ga predaju.

Intervju: Branko Banjević, književnik, književni istoričar, eseista, jedan od utemeljivača Matice crnogorske, član Savjeta RTCG

MOJA I TVOJA SLOBODA NE MOŽE NIKOGA DA UGROZI AKO JE SLOBODA

Čovjek je branjenje drugoga od sebe i danas je aktuelno u Crnoj Gori. Matica crnogorska se temelji na vrijednosti etičkog nasljeđa, poetskoj vrijednosti crnogorskog jezika, na svijesti koja će oslobođati čovjeka i koja neće ugroviti nikoga. To je suština crnogorske kulture. Onaj koji Crnu Goru tretira kao tuđu teritoriju nanosi veliko zlo i onome u ime koga nas tako tretira. Prosvjetni radnici moraju vaspitati i obrazovati generacije daka do stepena da oni mogu biti kreativni u svojim oblastima i time ne dati ovom prostoru da zaostaje, da bude bilo čija provincija. Mi smo jedini narod de se između narodnog i književnog jezika može staviti znak jednakosti. Vrijednosti crnogorske kulture i istorije mnogo su veće od onoga što se daje učenicima. Ovde ne treba više da žive tuđi interesi kao naše zablude

Paradoks koji je malo ko vidio

Prosvjetni rad: Više dece nija ste prisutni u crnogorskom intelektualnom životu. Možete li uporediti najbitnije ranije periode sa sadašnjom situacijom?

Banjević: U Crnoj Gori sam neprekidno od 1964. godine. U Podgoricu sam došao u štamparsku ustanovu „Grafički zavod“ i tu smo formirali izdavačku djelatnost. Mogu reći da je u Crnoj Gori, što se tiče institucionalnog stvaralaštva, sve bilo, gotovo pusta poljana. Nije bilo institucija koje se ozbiljno bave crnogorskom kulturom. Od svega, tada, samo je Crnogorsko primorje imenovano crnogorskim prefiksom. Mi smo u „Grafičkom zavodu“ počeli da koncipiramo biblioteku sa namjerom da se vrijednosti crnogorske kulture afirmišu i istaknu. Bili smo ubijedeni da je crnogorska kultura oblast bez koje Crna Gora ne može napredovati, što podrazumijeva svijest o sopstvenom jeziku, duhu i kulturi ali i njihovo proučavanje i afirmisanje. Bez svega toga Crna Gora postaje i ostaje tuđa provincija, zapuštena i dovedena ni do čega. E, Crna Gora je tada bila dovedena ni do čega.

Iako je Crna Gora u toku NOR-a i poslije izrasla opet u sopstveni entitet, vratiла se sebi, iako je imala iste institucije kao i ostale jugoslovenske republike, čak i do jednog Zavoda za mala autorska prava na Cetinju, to se sve malo po malo tanjilo i gubilo kako je počela unitarizacija Jugoslavije.

Taj unitaristički trend je polako ali sigurno poništavao sve što je u Crnoj Gori postalo kao samostalna kulturna institucija. Tako smo se bili približili stanju nepostojanja crnogorske kulturne infrastrukture i samsvojnosti. To je bilo vrijeme kasnih pedesetih godina. Neosporno da je do tada Crna Gora bila obnovljena, izgrađena, počeli su da se prave putevi i grade industrijski objekti koji su doprinijeli povećanju gradskog stanovništva. Selo, koje je na neki način bilo čuvanje crnogorske tradicije, potpuno je pošlo.

Dan je Crna Gora, objektivno, uz sve slabosti koje ima, u najpovoljnijoj poziciji u svojoj novoj istoriji, i pored svih manih institucija. Građani, ljudi koji umiju da misle i kreativne snage u Crnoj Gori treba zajednički da pomognu i unaprijeđe tu svoju poziciju. I to je bitni interes Crne Gore, unapređivanje civilizacijskog i kulturnog nivoa sopstvene zemlje. Evropa bez razvijene Crne Gore ne može biti potpuna, kao i bez ostalih zemalja u regionu.

Prosvjetni radnici moraju prepoznati dar kod dece

Prosvjetni rad: Radili ste i kao srednjoškolski profesor. Što po Vama treba još radići na planu adekvatnog obezbjeđenja da ukupni prosvjetni sistem prati potrebu dosljednog utemeljenja crnogorskog državnog, nacionalnog i kulturno-jezičkog bića?

Banjević: Kod nas je zastario školski sistem, a i nije izvorno naš. I on je takođe tuđ, kao što-šta drugo. Metode pedagoške, nastavni programi, sve je to prepisano. U zadnje vrijeme postoje naporci da se školski programi prilagode Crnoj Gori, inoviraju temama iz crnogorske istorije, kulture i to je za poštovanje. Ali, sam sistem je prošlost, a mladi svijet takav sistem ne prihvata kao svoj. Danas je škola neomiljena kod dece, programi su dosadni, van vremena. Kada sam

ra. Utvrđivan je sistem protiv kojeg se zvanično borimo. Taj paradoks malo je ko vidio.

Danas je Crna Gora,

Dan je Crna Gora,

nosti i do institucionalnog funkcionalizovanja te spoznaje. U mnogim institucijama ljudi su se od tada oslojnili na te strateške kulturne vrijednosti koje smo mi afirmisali.

Pogledajte danas izdaja Matice crnogorske. Mi smo na tom pravom tragu borbe za naše i svjetske vrijednosti na ovom prostoru, na strateškom, najvažnijem nivou, ne na nivou dnevno-političkih obraćuna. Kultura se orientiše na strateski, dugoročni, vrijednosni interes, a svi koji treba da radimo na tome moramo pobijediti to politikantsko u vremenu. Danas Crna Gora ima doista kadra koji se ostvaruje na liniji suštinskog identiteta koji bi trebalo da prepoznačaju političke institucije koje se moraju oslanjati na te rezultate. Ne može se i dalje tolerisati okupacioni sistem kao između dva svjetska rata. Mislim, naravno i na tzv. crkveno pitanje. Crna Gora ne može napredovati krnjem, ne može predati nekom svoj kulturno-istorijski identitet. Onaj koji Crnu Goru tretira kao tuđu teritoriju nanosi veliko zloto onome u ime koga nas tako tretira. Svaki se prostor mora vratiti sebi i preko sopstvene vrijednosti i poštovanja drugoga saradivati sa drugim, a ne nastojati da okupacionim sistemom približi drugoga sebi. Naš čovjek ovde može imati dileme i zablude, ali neka su to dileme i zablude ovoga prostora. Ovdje ne treba više da žive tudi interesi kao naše zablude.

Veliko Matičino djelo

Prosvjetni rad: Bili ste dugogodišnji predsednik Matice crnogorske. Nemjerljiv je Vaš doprinos njenom sticanju i profilisanju u jednu od najznačajnijih crnogorskih nacionalnih institucija. Što je njena osnovna uloga u društvu i koji je već sada njen najkupniji duhovni "kapital" i nacionalna baština za budućnost?

Banjević: Matica crnogorska je institucija svijesti koja se nesrećno zalagala da naše vrijednosti stignu do naših ljudi. Ljudi koji su se okupili oko Matice, njih oko 500, bili su na najboljoj suštinskoj liniji napretka Crne Gore i njene slobode. Moja i tvoga sloboda ne može nikoga da ugrozi ako je sloboda. Mi smo se zala-gali za takvu svijest koja će osloboditi čovjeka i koja neće ugrožavati nikoga. To je suština crnogorske kulture. Marko Miljanov je, kada su ga pitali što je to čo-jstvo, rekao da je čo-jstvo kada braniš drugoga od sebe a junaštvo kada braniš sebe od drugoga. To je i danas aktuelno u Crnoj Gori. I Matica se na tome temeljila i temelji, na vrijednosti etičkog nasljeđa, poetičkoj vrijednosti našega jezika. Tada smo napravili program Matice o tome kako Crna Gora treba da izgleda poslije raspada Jugoslavije i on je ocijenjen kao jedan od najboljih i najkvalitetnijih u svojoj oblasti.

Napravili smo program kako da Matica i Crna Gora izduzimaju te potčinjenosti iz zla 90-tih godina koje je prijetilo da nas zgazi i gazi. Nas je, kako da se uspravi čovjek u ovom prostoru. To smo napravili u svom programu i to je veliko Matičino djelo. Ukupna crnogorska politika se približila tom našem programu i to je izuzetan doprinos Ma-

tice društvenoj i kulturnoj samospoznaji i orijentaciji Crne Gore.

Njegoš je govorio onako kako narod govorí

Prosvjetni rad: Veoma aktivno ste učestvovali i u postavljanju standarda crnogorskog jezika. Kakva je Vaša ocjena sadašnje situacije primjene crnogorskog jezika u prosvjeti, kulturi i naući, društvu i medijima?

Banjević: Crnogorskom jeziku se ne može pristupati kao vještačkom jeziku. On je prirodan naš jezik koji živi u svakom čovjeku, kao i njegova norma. Njegoš nije učio gramatiku crnogorskog jezika, on je govorio onako kako narod govorí. To je razlika crnogorskog lingvističkog stanja od ostalih. Mi imamo taj jezik na čitavoj teritoriji koji se preliva i na druge teritorije. Crnogorski jezik je na cijeloj teritoriji Crne Gore živio kao jedinstveni jezik. Ima razlike, ali ta lokalna različitost govorí o dubini i istorijskom jedinstvu našeg jezika. On je naš prirodnji iskaz, nije dogovorni, vještački jezik. U drugim sredinama nije takva situacija, tamo se dogovaraju kojeg će oblika biti koja riječ, kod nas to za nema potrebe. Sada postoji Institut za crnogorski jezik koji je objavio rječnik i pravopis crnogorskog jezika. Svaka sredina ima svoje jezičko stanje. Kod nas je normativni, književni jezik jednak narodnom, to nema niže u Evropi, ni u jednom slovenskom jeziku. Ja nikada nijesam iz gramatike ili rječnika učio jezik, ja govorim onako kako sam govorio i u detinjstvu, kako sam naučio od oca, majke. Ja ne konstituišem svoj jezički izraz po-moću tuđih normi, već po-moću prirodnih normi koje žive u ovom jeziku. Mi smo jedini narod de se između narodnog i književnog jezika može staviti znak jednakosti. Između dva svjetska rata koje je dijete u školi napisalo bijelo umjesto belo bilo je kažnjavano. Bilo je zabranjeno pi-sati ijkavski.

Treba stvoriti klimu koja ospozobjava medije

Prosvjetni rad: Član ste Savjeta RTCG. Kako sagradavate ulogu ovog javnog servisa na planu sveukupne emancipacije, osobito u menu identitetskih i kulturnih aspekata, crnogorskog društva? Koliko su mediji u cjelini u funkciji obrazovanja i kulture?

Banjević: Svakom sistemu je potrebna propaganda. Televizija, novine, to je oblik propagande onoga što radiš. Crnogorska televizija je bila u teškoj materijalnoj situaciji, trebalo ju je obnoviti i na tom planu se dosta uradilo. Bez prave televizije, profesionalne u svim oblastima, od tehničkih do najusputnijih autorskih, Crna Gora ne može napredovati. Bez profesionalne štampe, a to znači objektivne što se postiže najvišom profesionalnošću. Bez ovakvih medija Crna Gora ne može naprijed. Kao što su joj potrebne investicije za napredak, tako su joj potrebni ovakvi mediji. Mora imati suštinske i profesionalne medije bez kojih će istinski zaostajati, neće moći hvatati korak sa svijetom. Jedan od prvih zadataka crnogorske vlasti

je da napravi atmosferu za profesionalne i objektivne medije. Profesionalnost je maksimalna odgovornost koja saopštava istinu našim građanima. One snage ili stranke čija se propaganda oslanja na neistinu treba da su u gubitku. Istinu moraju saopštavati profesionalni mediji sa profesionalnim ljudima. Objektivni mediji ne mogu biti partijski.

Mnogi žele da u medijima bude partijski paritet. RTCG ne smije biti konstituisana, niti njen savjet, po paritetu partijskom. Skupština se konstituiše na osnovu izbora, a javni servis i mediji u cjelini na osnovu profesionalnosti. Ako se to uspije, mediji će biti u društvenoj funkciji, a time i u funkciji obrazovanja i kulture.

Institucije treba ospozobjavati da budu profesionalne, što je vrlo teško. Treba stvoriti klimu koja ospozobjava medije.

Svaka poetska riječ je otvorena prema budućnosti

Prosvjetni rad: Osim što svojim književnim opusom pripadate savremenoj literaturi, Vi i svojim kritičkim i interpretativnim tekstovima stvarate modernu crnogorsku književnost i njenu istoriju. Koliko su rezultati svih ovih naporu prisutni u odgovarajućim institucijama, osobito u prosvjetnom sistemu, u nastavnim planovima i programima, u udžbenicima?

Banjević: U posljednje vrijeme crnogorske literature nije bilo ni u udžbenicima, a sada je ima. Ja mislim da su vrijednosti crnogorske kulture i istorije mnogo veće od onoga što se interpretira učenicima. Svaki pisac mora biti moderan pisac. Prošlost se koristi kao instrument za modernost, a ne kao nešto što je stalna vokacija. Može se koristiti motiv freske, ali iz nekog modernog ugla. Sve vrijednosti prošlosti žive u poetskoj riječi, žive na moderan i savremen način, što se otkriva u poetskom jeziku ljudi, u trajnom djelu. Svaka poetska riječ je otvorena prema budućnosti. Ona prima budućnost. Zato mi danas možemo da razumijemo grčku literaturu, Njegoša, jer je poetska riječ trajna, ona je otvorena, ona je istina koja veže generacije, bez toga ne bi postojao kontinuitet svijeta, sve bi divljaštvo srušilo. Poetska riječ tu trajnost čuva, čuva vrijednost čovjeka kroz vremena i povezuje čovjeka kroz vremena. Ta vremenska veza živi u svakoj poetskoj riječi. Bez trajne niti u poetskoj, umjetničkoj riječi nema istorije čovječanstva, jer se ona čuva u tom kontinuitetu vrijednosti. Grčka, egipatska civilizacija su uništene, ali su ostale u poetskoj riječi i u drugom nasljeđu. Razorne, demonske sile istorije stalno napadaju tu osobinu poetske riječi kako bi prekinule kontinuitet čovječanstva. Crnogorska literatura tu vrijednost na poseban način čuva i branii. Ideje su ono što je najpotrebnej, ideje su samosvijest koja stvara znanje, osrednjost ne stvara ideje. Za zemlje u razvoju osrednjost je pogubna, kao i zaostajanje i zaostajati.

Razgovarao:
Goran Sekulović

U Ministarstvu prosvjete potpisana protokol o međusektorskoj saradnji u prevenciji institucionalizaciji dece

ODRSTANJE U PRIRODNOJ PORODICI

Protokol potpisali Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete, mr Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja i dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja. U Ministarstvu prosvjete podsećaju da institucionalni smještaj ugrožava razvoj deteta i umanjuje njegove šanse za uključenje u život kakav imaju njegovi vršnjaci



ZAJEDNIČKIM AKTIVNOSTIMA PREVENTIVNO DJELOVATI: Sa potpisivanja protokola

U cilju prevazilaženja prakse smještanja nezbrinute dece mlađe od tri godine u odgovarajuće institucije, u Ministarstvu prosvjete potpisana je protokol o međusektorskoj saradnji u prevenciji institucionalizacije dece. Akt su potpisali mr Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja, ministar zdravlja dr Miodrag Radunović i Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete. Dokument predstavlja nastavak akcije kampanje „Svako dijete treba porodici“. U Ministarstvu pro-

svjete podsećaju da institucionalni smještaj ugrožava razvoj deteta i umanjuje njegove šanse za uključenje u život kakav imaju njegovi vršnjaci.

„Dugotrajna izolacija čini dečju nepripremljenom za samostalan život i odlučivanje, kao i kvalitetnu interakciju u otvorenoj sredini. Stoga je imperativ deinstitučionalizacija, afirmacija i razvoj alternativnih usluga čiji je cilj odrastanje deteta u primarnoj porodici, tj. prirodnom okruženju. Takođe, veoma je važno da i dalje bude-

mo usredstveni na kvalitetan koncept inkluzivnog obrazovanja. Da bi se postigla rana detekcija, intervencija, učenje, razvoj, kao i psihosocijalna podrška deči i njihovim roditeljima neophodna je saradnja sa ministarstvima zdravlja i rada i socijalnog staranja. Na taj način ispunimo princip inkluzije, među kojima se na prvom mestu nalazi pravo deteta da odrasta u primarnoj porodici“, poručuju iz Ministarstva prosvjete.

Š.B.

U Baru promovisan udžbenik „Kako učenicima pomoći da uspješno stvaraju usmene i pisane, umjetničke i neumjetničke tekstove – prvi koraci“

JEDINSTVENA ZBIRKA PRIMJERA IZ PRAKSE



PREDSTAVLJENA PRIMJENA METODSKOG POSTUPKA „PUT STVARAOCA U NASTAVI“: Sa prezentacije

U Osnovnoj školi „Blažo Jokov Orlandić“ održana je promocija priručnika „Kako učenicima pomoći da uspješno stvaraju usmene, umjetničke i neumjetničke tekstove-prvi koraci“, nastao kao rezultat realizacije istoimenog projekta Zavoda za školstvo. Prezentacija su prisustvovali predstavnici svih barskih i ulcinjskih osnovnih škola.

O ovom priručniku, koji je i jedinstvena zbirka primjera

iz prakse namijenjena nastavi pismenosti u osnovnoj školi, govorile su dr Dušanka Popović, Nađa Durković, mr Radinka Činčur i Staša Barabas. U knjizi je predstavljena primjena metodskog postupka „Put stvaraoca u nastavi“ koji se sastoji od četiri cjeline. Prva cjelina nudi teorijsku podlogu, druga primjene metodskog postupka u nastavi za kompletan proces i pojedine njegove faze, u trećoj su predstav-

ljene aktivnosti realizovane u okviru projekta, a u četvrtoj izneseni zaključci, perspektive i ideje za dalji rad.

U projekt su, inače, uključene četiri škole iz Bara: „Blažo Jokov Orlandić“, „Meksiko“ i „Srbija“, 13 iz Podgorice, tri iz Bijelog Polja i dvije iz Nikšića sa ukupno 52 nastavnika koji izvode nastavu crnogorskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti.

D. Janković

Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj

VELIKA KUĆA I PORODICA

Zahvaljujući brojnim donacijama, ova vaspitnoobrazovna ustanova renovirana i opremljena neophodnim učilima. Svi štićenici imaju prioritet u KBC-u, kao i u drugim zdravstvenim ustanovama. Prednost imaju i prilikom upisa na visokoškolske obrazovne ustanove. Hercegnovska opština predusretljivo izdvaja sredstva za stipendiranje odličnih učenika i studenata po 100 eura. Usvajanje i hraniteljstvo najbolji vidovi socijalne zaštite

Dom. Riječ koja asocira i istovremeno stvara očećaj sigurnosti, topline i ljubavi. Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj upravo odaže takvu sliku, i to ne samo prividno. Fasada svježe okrećena toplim bojama, dvorište ukrašeno zelenilom i cvijećem, kao i plaža tik uz objekat Doma, odaju sliku udobnog kutka. Takođe, i unutrašnjost odiše redom i čistoćom. Podijeljen na nekoliko paviljona (onim za bebe, djevojčice i dječake), koji su opremljeni neophodnim didaktičkim materijalom, omogućava udoban boravak, učenje i druženje. Kako naglašava direktor Borislav Đukanović, koji je na čelu ove ustanove skoro dvije decenije, dom „Mladost“ predstavlja jednu veliku kuću, tj. porodicu.

„Sve je podređeno deči i njihovim potrebama. Da bi

Pismo zahvalnosti OBEĆAVAM DA ĆETE JEDNOM BITI PONOSNI NA MENE

„Rekao bih vam hvala za sve što ste učinili za mene kada bi to bilo dovoljno velika riječ. Nikada vam se neću moći odužiti za prilike koje ste mi pružili, kao i za sva vrata koja ste mi otvorili. Obećavam da ćete jednom biti ponosni na mene. Do tada Vama i vašoj porodici želim sve najbolje“, stoji između ostalog, u pismu zahvalnosti, mlađića koji je opravdao povjerenje i direktora i svih ostalih, stekavši dvije visokoškolske diplome.

dom doživljavali kao udobno gniazdo, svi zaposleni, počevši od vaspitača, medicinskog osoblja, psihologa, socijalnih radnika, kao i uprave su na istom zadatku. Nastojimo da im obezbijedimo što bolje uslove za život i rad. Zahvaljujući donacijama pojedinaca, kao i ko-

lektiva, zdanje je kompletno renovirano: vešeraj, magacin, zamijenjena je vodovodna mreža, unutrašnja i spolašnja stolarija, opremljeno je odjeljenje za bebe, fiskulturna sala, renovirani muški i ženski toaleti, obnovljeni elektro instalacija i sportski tereni, dok je plaža u neposrednoj blizini preuređena. S obzirom na to da se posebna pažnja poklanja obrazovanju dečije, obezbijedeni su odlični uslovi za rad i učenje. Opremili smo kompjuterski centar, čitaonica i sobe, obezbjeđujemo pohađanje kurseva stranih jezika, vaspitači im svakodnevno pomažu u učenju. Imamo i minibus za ekskurzije koje se organizuju nakon završene osnovne, odnosno srednje škole. Uz to, renovirano je i staro zdanje doma, koje je sada turistički objekat, namijenjen izvođenju prakse učenika, dok se novac koji zarađuje upotrebljava za njihove potrebe“, kaže direktor Đukanović.

Formula uspjeha – razumijevanje i entuzijazam

On smatra da najveći izazov predstavlja pokazivanje ljubavi, strpljenja, razumi-



UČENJE KROZ IGRU: Kutak opremljen neophodnim didaktičkim sredstvima

POMOĆ ZAJEDNIČKIM SNAGAMA

Od 617 učenika, koliko broji OŠ „Orjenski bataljon“, njih 44 su dečia iz doma.

Radovan Kosović, pedagog, ističe lijepu saradnju između doma „Mladost“ i škole, posebno vaspitača Dragana Samardžića, koji se savjesno zalaže da deča redovno pohađaju nastavu, savladaju gradivo i postignu dobar uspjeh u školi.

„Zajedničkim snagama trudimo se da da im pomognemo i zaštiti ih pošasti savremenog doba. Razumijevanje njihove situacije i podrška veoma su važni, jer želimo da i oni postanu društveno korisni članovi društva. Ne smijemo zaboraviti da su sva deča različita, te je stoga neophodno pokazivati iskreno zanimanje za njih i njihove potrebe. Problem izostajanja nije prisutan, deča redovno pohađaju nastavu, njihovo vladanje je primjerno, a da bi postigli solidan uspjeh nastavnici pokazuju razumijevanje, ublažavajući kriterijume“, ističe pedagog Kosović.

jevanja i upornosti. „Nažlost, teška sudbina dodijelila je deči koja ovde borave da o njima brine neko nepoznat i stran, pokušavajući da ublaži prazninu ostavljenog deteta. Zaposleni ih žele ubijediti da ovo nije mjesto za nezbrinutu deču, već njihova kuća i to u pravom smislu te riječi. Kada se detetom ostvarimo povjerljiv odnos, naša misija je uspjela. Ona ne smiju osetiti da su različiti u odnosu na drugu deču. Osnovne potrebe za odjećom i hranom (maštene za vrijeme boravka u školi) zadovoljavaju se u skladu sa njihovim željama. Tu je i mjesecni džeparac u iznosu od 70, odnosno 100

euru u zavisnosti od uzrasta. Za svu deču rođenu u istom mjesecu redovno organizujemo proslavu rođendana. U skladu sa njihovim interesovanjima i afinitetima organizujemo različite sadržaje koji ispunjavaju dio njihovog slobodnog vremena. Budući da su veoma zainteresovani za sportske aktivnosti, renovirana fiskulturna sala predstavlja pravo mjesto za treninge, stoni tenis, fudbal i pikado. Šestoro naših učenika aktivni su članovi Fudbalskog kluba „Orjen“. I segment zdravstvene zaštite zauzima važno mjesto u njihovom odgoju. Kada je o pregledima i neophodnim intervencijama riječ, svi na-

ši štićenici imaju prioritet u KBC-u, kao i u drugim zdravstvenim ustanovama. Prednost imaju i prilikom upisa na visokoškolske obrazovne ustanove“, ističe direktor Đukanović.

On naglašava da ova deča nikada nijesu izuzeta prilikom organizovanja različitih manifestacija, pozorišnih i bioskopskih predstava, maskenbala, nastupa plesnih klubova odlaska u diskoteke, organizovanja jednodnevnih izleta, planiranja, te obilaska kulturno-istorijskog naselja Bara, Ulcinja, Podgorice, Nikšića, Bokokotorskog zaliva, Skadarskog jezera, Orjena, Lovćena...). Tokom zimskih mjeseci, tačnije zimskog raspusta deča borave na Ivanovim Koritim, u Banja Luci, Užicu, Ljubljani, kao gosti srodnih ustanova. Đukanović ukazuje da bi teško uspjeli bez pomoći drugih. Hercegnovska opština predusretljivo izdvaja sredstva za stipendiranje odličnih učenika i studenata (po 100 eura).

Roditeljski odnos

Budući da vaspitanje predstavlja primaran zadatak, angažovan je tim stručnih saradnika. Pored elementarnih navika higijene, ponašanja, razvijanja pravih vrijednosti, poput marljivosti, poštovanja, poštovanja autoriteta, neophodno je usaditi im vjeru u život, kao i moralne vrijednosti. Suštinsku stvar predstavlja ulivanje očećaja sigurnosti i ohrabrenja. Ne smiju im se dati lažna obećanja. Govoreći o odnosu koji nastaje da ostvare sa dečom, Radenka Vukicević i Biljana Tomović, vaspitačice, kažu da je njihov cilj ostvariti roditeljski odnos, pun povjerenja i poštovanja.

„To je veoma težak i zahtjevan put. Ipak, našim razumijevanjem i strpljenjem, želimo da se približimo deči. To isključuje čak i pomicanje na morbidan strah od autoriteta. Baš, naprotiv, želimo da ona osećate slobodu da nam se obrate i vide u nama osobu koju im želite najbolje. Umijeće ljubavi, prema deči, strpljenje i vrijeme ključni su činiovi. To je plodonosniji i efektniji put, jer se tako postiže mnogo više. Iskreno, budući da su sva deča različita, dešavaju se situacije u kojima ošteto reagujemo. Ne smijemo zaboraviti ni da su dečja prava proširena i oni sada imaju mnogo veću slobodu, koju moramo poštovati. Dogovor predstavlja ključ dobrog odnosa. Strpljivim razgovorom gradimo kod njih lijepe navike i osobine: poštovanje autoriteta, cijen-



Borislav Đukanović, direktor Doma „Mladost“

LJUBAV, VJERA I NADA...

Socijalna radnica Milijana Tapušković kaže da, osim dece koja su od rođenja stanari Doma, ima i onih koja su kasnije smještena ovđe.

„Centar za socijalni rad donosi odluku da se deča zbog poremećenih i nestabilnih porodičnih odnosa, kao i teške bolesti ili smrti roditelja, smjeste u Dom. Od toga koliko se brzo atmosfera u njihovim porodicama normalizuje zavisi i dužina boravka dece. Ono što svom snagom želimo očuvati, jeste kontakt sa biološkim roditeljima. Neki roditelji pošćuju dijete i njeguju emotivnu vezu sa njim, pripremajući put za povratak porodici, dok se drugi informišu samo putem telefona. Dakle, smještaj u Domu nije trajan, on je privremen, jer mi nastojimo da pronađemo najbolje rješenje za svaku dijete, a dugorочно to je spajanje sa porodicom, odnosno povratak njoj. Budući da je riječ o veoma zahtjevnoj poziciji, odnosno ulozi smatram da je formula koja daje rezultate puno ljubavi, pažnje, snage, kao i vjere i nade da će se dijete vratiti biološkoj porodici. Takođe, topao odnos prema deči pokazuju i medicinske sestre, vaspitači, kao i porodični vaspitači, jer to je ono što im je prije svega potrebno“, objašnjava Milijana Tapušković, socijalna radnica.

Prva adresa dečje obrate kada su u problemima je kancelarija psihološkinje Sandre Novaković. „Posebnu fazu predstavlja adaptacija. Bez obzira na okruženje, izmjene iz određenih uslova predstavlja šok za dijete. Zahvaljujući zajedničkom radu stručnog tima koji čine socijalni radnici i psiholog moramo utvrditi prije svega u kakvom je psihičkom stanju dijete. Njacheći problem predstavlja učenje, odnosno savladavanje gradiva, jer dolaze tzv. edukativno zapuštena dečka, koja se ni nakon perioda adaptacije ne nalaze najbolje. Tu su i ona koja imaju određene poremećaje u ponašanju, ili su sa teškim smetnjama u razvoju, a koje je potrebno pripremiti i osposobiti sa samostalan život. Srećom, tu su volonteri koji pomažu u radu sa njima. Nešto zrelijih dječadi i djevojčice, uzrasta 17 i 18 godina, zatvoreni su od njihovih mlađih drugara iz osnovne škole. Sazrijevanjem se javljaju i pitanja na koja je teško dati odgovor. Najčešće pitanje glasi: „Zašto sam ostavljen? Sva deča okrivljuju sebe, a na tom očećuju temelji se sve ostalo. Pravi izazov je da se na njihov um i emocije djeluje smirujuće. Prvi korak jeste uspostavljanje povjerenja na kojem se gradi cjelokupan odnos, ali se i prenosi na drugu dečcu“, objašnjava psihološkinja Novaković.

TERET OSTAVLJENOG ĐETETA

Budući da svi štićenici nose teret ostavljenog deteta, to snažno utiče na njihovu ličnost i odrastanje, napredak, odnosno uspjeh u školi. Konceptom inkluzivnog obrazovanja obuhvaćeno je oko 30 dečje. Najviše je primjetan problem edukativne zapuštenosti i zaostajanja za vršnjacima. Članovi NVO „Riznica mladosti“ pružaju pomoć, realizujući metodu učenje po mjeri deteta, koja podrazumijeva individualni rad. Rezultati su vidni i veliki. Deča se bolje očećaju u školi, redovno rade domaće zadatke, s puno više pažnje prate nastavu. Drugi projekt „Ja to znam“, ja to mogu“, realizovan je u saradnji sa ovom NVO. Anagozani su spoljni saradnici, koji su putem individualnog principa rada obuhvatili dečju od I do IV razreda. Budući da im pomažu u savladavanju gradiva, učenju, vidno se ublažava pojava da u starijim razredima zaostaju.

„Prelazeći iz nižih u više razrede, nakon odvajanja od učiteljice, deča se suočavaju sa velikim problemom emotivne praznine, odnosno prilagođavanja. Takođe, teže savladavaju gradivo, kao i blizak kontakt sa drugarima. Značajnu ulogu u tom periodu imaju i porodični vaspitači koji im poklanjaju pažnju, pomažu u učenju, provjeravaju školsku torbu“, kaže Slavica Ilić, pomoćnica direktora.

Ona ukazuje da su prije 10 godina deča bila drugačija i težila su da se što prije osamostale. Obično su se opredjeljivali za zanate. Današnja deča izražavaju želju za daljim školovanjem, tj. studiranjem. „Ono što je zajedničko svima koji su boravili ovde, jeste da se međusobno snažno vežu, te tako postaju velika porodica i teže se odlučuju da napuste područje hercegnovske opštine. Stečena znanja, navike i vještine su njihove vrijednosti kojima se bore kroz život. Sadašnje generacije bezbolnije napuštaju dom, samouvereniji su i želete sami brinuti o sebi“, smatra Ilićka.

VASPITAČI SU PREDUSRETLJIVI

Štićenici koji su bili raspoloženi za razgovor izrazili su zadovoljstvo uslovima života u Domu. Jedino smatrali su da slatkiša moglo biti malo više, a neki priželjkuju i veći dečji parac. Vole sport, posebno fudbal i košarku. Iako se raduju druženju sa drugarima iz Ljubljane, Banja Luke, posebno se šećaju lijepo provedenog vremena na Ivanovim koritim, kao i mnogih ekskurzija. Kažu da su njihovi vaspitači predusretljivi i da se najčešće dogovaraju sa njima.



SAVLADATI PRVE KORAKE U CRTANJU: Bržljiva pomoć vaspitačica

njenje drugarstva, zahvalnost... Da smo uspjeli u tome najbolje pokazuje činjenica da su děca svojim pošanjjem i radom natjerala ljude da ih privlate. Tako im je poslje jedne ekskurzije, direktor jedne vaspitno-obrazovne ustanove odao priznanje, rekavši da se děca iz Doma nijesu ni po čemu razlikovala od ostalih, osim po ljepljivu ponašanju", pričaju vaspitačice Vukićević i Tomović.

Odlazak iz Doma

Ključni momenat predstavlja odlazak děce iz Doma. Predviđeno je da to bude nakon 18 godina. Međutim, kako je u ovoj ustanovi sve je podređeno njima, njihovi interesi su ispred pravila i zakona koje nalaže socijalna zaštita, i mnogi ostaju duže, sve do momenta kada njihova egzistencija буде jasno definisana.

"Nastojimo da u saradnji sa Centrom za socijalni rad pomognemo našim štićenicima da nakon završenog školovanja nađu posao, jer to predstavlja prvu stepenicu u lancu njihovog osamostaljenja i sigurnosti. Imamo podršku Ministarstva rada i socijalne zaštite. U nekim ustanovama ljudi su osetljivi i spremni su da „otvore vrata“ děci iz Doma, dok neka duže čekaju posao. Ipak, smatram da bi naša država, tj. važne institucije mogle biti angažovanije i mnogo više pomagati da se naši štićenici zaposle. Nastojeći da pružimo svoj doprinos tome, nedavno smo se obratili kompaniji „Azmont Investment“

DONACIJE

U Domu ističu da brojne kompanije pomažu ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Pored ostalih, to su: "Hippo Alpe Adria" banka (poklonila osam kauča za dnevne boravke), kompanija "Telenor" Podgorica (mašine za pranje sušenje veša), "Galop inženjering" iz Budve (osam ležajeva, pelene za jednokratnu upotrebu), Ambasada SAD u Podgorici (sitnu bijelu tehniku u skladu sa željama učenika školskog uzrasta pugle, fenovi i sl.), predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja (dva savremena TV i DVD aparata) firma „Cakan sport“ iz Bara (sportsku opremu patike i trenerke). Preduzeće „Plodovi Crne Gore“ iz Podgorice, (veće količine voća i povrća), dok je prodavnica obuće „Uno“ iz Nikšića obezbijedila obuću. Tu su i podgorička kladionica „Meridian“, „Telenor“ sa novogodišnjim paketićima, studenti Ekonomskog fakulteta sa (školski pribor i slatkische), Udrženje „Prijatelji Igala iz Novrške“ (sredstva za higijenu, slatkische i garderobu), „K i M“ iz Nikšića (slatkische i pelene), „Imlek“ Boka (mlječene proizvode), „Bar kod“, Podgorica (sredstva za higijenu), pekara „Aleksandrija“ (kolače). Opština Tivat i škole sa ove teritorije (garderobu, školski pribor i slatkische), a „Bajkeri“ iz Podgorice su sličnim poklonima obradovali děcu. „Morsko dobro“ iz Budve doniralo je novčani iznos od 10.000 eura, „Cemex Montenegro“ iz Podgorice 6.500 eura. Glavni grad Podgorica poklonio je novac u iznosu od 2.000 eura, „Daily pres“ Podgorica 3.000 eura, a Agencija za civilno vazduhoplovstvo 800 eura. Hotel „Splendid“ je poklonio 1.050 eura, Ruska škola 1.445 eura, Crnogorci iz dijaspora 1.016 i Kolo srpskih sestara iz San Franciska 1.105, dok je Turistička organizacija Cetinje donirala 1.000 eura, koliko je poklonila i Societe Generale Montenegro banka.

JEDINA USTANOVA ZA ĐECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj jedina je ustanova socijalnog tipa namijenjena zbrinjavanju děce lišene roditeljskog staranja, kao i one čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, uzrasta od mjesec dana do punoljetstva. Osnovan je 1946. godine kao jedna od više ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore. Od 1960. godine jedina je ustanova ove vrste. Novi objekat, čija površina iznosi oko 4.000 metara kvadratnih, sagrađen je 1980. godine, nakon što je u zemljotresu stradala stara zgrada. Njegov smještajni kapacitet iznosi 200 mješta. Prošle godine u ovom domu (januar 2013. godine) bilo je smješteno 122 děce. Njihov broj do kraja godine smanjio se na 114, jer su neki završili školovanje, vratili se u prirodnu porodicu, usvojeni ili smješteni u hraniteljske porodice.



Spremni da upoznaju nepoznate

da nam daju precizan uvid o zanimanjima koja su im potrebna, kako bi ih děca izabrala, dobila stipendiju za školovanje i kasnije se

zaposnila. Posebno nas radije što smo u posljednje dvije godine dodijelili dva stana našim štićenicima nakon izlaska iz Doma. Međutim, period korišćenja smještaja je privremen – traje samo jednu godinu. Nadamo se da će to vremenom postati trajno rješenje. Projektom (koji smo osmisili) 'Transformacija institucija', naša ustanova je poslala signal društvenim institucijama o mogućnosti ublažavanja gorčine života ove děce. Važna stavka je ideja hraniteljstva koja posljednje vrijeme dobija sve veću podršku. To je ideja stara jednu deceniju. Srećom i Unicef (Međunarodni fond za brigu o děci i omladinu i kvalitetu njihovog životnog standarda) i Ministarstvo rada i socijalnog staranja pružaju punu podršku. Još bolji vid pomoći bio bi osnivanje Instituta za majku i dijete i nadam se da će u dogledno vrijeme ova ideja biti realizovana", naglašava direktor Đukanović. On ukazuje da je nepisano pravilo je da děca nikada ne prekidaju veze sa domom. I kada zasnuju svoje porodice, ne zaboravljaju veliku porodicu u kojoj su odrasli.

Š. B.

Predstavnice Regionalnog centra za razvoj preduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Evrope posetile Zavod za školstvo

UNAPREĐIVANJE IZUČAVANJA PREDUZETNIČKOG UČENJA

Direktor Pavle Goranović ukazao na značaj probnog projekta „Preduzetna škola“ kojim su bile obuhvaćene četiri osnovne škole iz Crne Gore



ZNAČAJAN NAPREDAK CRNE GORE: Sa sastanka u Zavodu

Zavod za školstvo posetili su predstavnice Regionalnog centra za razvoj preduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Evrope (SEECEL) direktorica Efka Heder i pomoćnice direktora Maja Ljubić i Sandra Rončević. One su sa predstavnicima ove obrazovne institucije razgovarale o modalitetima za unapređivanje izučavanja preduzetničkog učenja, kao ključne kompetencije

je u osnovnim školama i gimnazijama.

Direktor Zavoda za školstvo Pavle Goranović ukazao je na značaj probnog projekta „Preduzetna škola“ kojim su bile obuhvaćene četiri osnovne škole iz Crne Gore.

„Tokom razvijanja sistema cijeloživotnog preduzetničkog učenja, u kome je preduzetništvo ključna kompetencija, velikim dijelom smo se oslanjali na iskustva

iz ovog projekta, dok njegovo širenje, uključivanjem četiri nove osnovne škole i gimnazije, predstavlja dodatnu podršku našim aktivnostima na polju preduzetničkog učenja“, kazao je Goranović.

Direktorica SEECEL-a Efka Heder pohvalila je značajan napredak Crne Gore i obećala dodatnu stručnu pomoć i podršku.

Lj. V.

9

Prosjetni rad

APR. 2014

BROJ
24

IZ RADA CRNOGORSKOG DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV RAKA

Saradnja sa Dječjim savezom Podgorica

APEL PROTIV PUŠENJA

Nagradi konkurs za likovne i literarne radove učenika od četvrtog do devetog razreda osnovnih škola u Crnoj Gori

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) u saradnji sa Dječjim savezom Podgorica, ove godine (već 13. put) organizuje nagradni konkurs za likovne i literarne radove učenika osnovnih škola u Crnoj Gori.

Konkurs je otvoren od 10. aprila do 10. maja ove godine za učenike od četvrtog do devetog razreda osnovnih škola u Crnoj Gori.

Povod za objavljivanje konkursa je Svjetski dan borbe protiv pušenja – 31. maj, za koji je SZO odredila, još

sredinom januara, temu za likovne i literarne radove u vidu apela, upućen državama da povećaju takse – poreze kao sredstvo u borbi protiv pušenja. To je apel, ne samo za taj dan, nego i način u borbi za smanjenje pušenja u svijetu tokom čitave 2014. godine.

Likovni radovi treba da budu rađeni na formatu bloka br. pet, a tehnika rada je dozvoljena svim mogućim likovnim sredstvima, dok bi literarni radovi trebalo da budu napisani najduže na dvije stranice.

Š. B.

Radove slati najkasnije do 16. maja na adresu: JU Dječji savez Podgorica, Bokeška br. 2, 81000 Podgorica. Tročlani žiri će odabrati po tri najbolja rada iz obje oblasti i nagraditi ih, s tim što je prva nagrada za mlade likovnake i literare sedmodnevni boravak u odmaralištu Dječjeg saveza Podgorice na Veruši. Nagrade za druga i treća mesta, kao i specijalne nagrade i pohvale najboljima u obje konkurenkcije, obezbjedio je CDPR u vidu knjiga.

U pošeti privatnoj zdravstvenoj ustanovi Opšta bolnica „Meljine“ URUČILI EDUKATIVNI MATERIJAL „RIBA – HRANA I LIJEK“

Povodom Svjetskog dana zdravlja, aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) posetili su privatnu zdravstvenu ustanovu Opšta bolnica (PZU OB) „Meljine“. Tom prilikom uručili su medicinskoj direktorici dr Oliveri Elez edukativni materijal „Riba – hrana i lijek“ za pacijente i sve one koji koriste usluge ove renomirane medicinske ustanove.

Riječ je o brošuri koja sadrži osnovna obavještenja i naznake o sastavu mesa ribe, vitaminima i sastojcima koje sadrži, sastavu ribljeg ulja, kao i u čemu pomaže esencijalne masne kiseline koje su takođe u velikoj mjeri prisutne u ribi i ribljem ulju. Brošura je štampana da istovremeno posluži pacijentima koji već imaju nekih problema, ali i da bi djelovala pre-

ventivno na sve u borbi protiv raznih bolesti, među kojima su svakako najteže kancer i bolesti srca i krvnih sudova.

Svjetski dan zdravlja ove godine ima za temu transmisiive bolesti, odnosno bolesti koje prenose vektori i počela je sloganom „Mala bica, velika prijetnja“.

O. Đ.

Ministarstvo odbrane: Obrazovanje kadrova za potrebe Vojske Crne Gore

BEZ LJUBAVI PREMA OTADŽBINI NE MOŽETE SE BAVITI OFICIRSKIM POZIVOM

Strategijski pregled odbrane Vlade Crne Gore definiše jedan od prioriteta u budućem sistemu vojnog obrazovanja – razvoj kapaciteta za profesionalno vojno obrazovanje oficira u postojećem visokoobrazovnom sistemu Crne Gore

Sistem odbrane je od posebnog značaja za svaku državu i zahtijeva posebno obučene i obrazovane kadrove. Sticanjem državnosti Crne Gore stvorila se potreba za razvojem sistema odbrane u skladu sa njenim bezbjednosnim ciljevima, interesima i opredjeljenjima, odnosno razvojem Vojske Crne Gore za pružanje odgovora na savremene izazove, rizike i prijetnje.

Kako ističu u Ministarstvu odbrane, veličina Vojske Crne Gore, kao i opredjeljenje da stvaranje sopstvenih profesionalnih vojnih obrazovnih institucija nije racionalno, odredili su da se oficiri za potrebe Vojske Crne Gore regrutuju na dva načina. Prvi, upućivanjem na obrazovanje, u svojstvu kadeta, najkvalitetnijih srednjoškolaca, koji se dobrovoljno javi, na vojne akademije u inostranstvu, u skladu sa ponudama partnerskih zemalja, a na osnovu potpisanih planova bilateralne saradnje u oblasti odbrane. Obrazovanje kadeta na vojnim akademijama u inostranstvu predstavlja njihovo školovanje za poziv profesionalnog oficira sposobljenog za početne dužnosti nivoa komandira voda i pripreme za intelektualne i etičke izazove oficirskog poziva, u skladu sa misijama i zadacima Vojske Crne Gore. Drugi, prijemom licenca sa stečenim visokim obrazovanjem sa civilnih fakulteta, koji bi poslije završene osnovne obuke i oficirske obuke, po sistemu obuke za dužnosti, gradili svoje karijere u vojski. Od 2008. do 2012. godine primljeno je deset licenca sa stečenim visokim obrazovanjem u svojstvu oficira, koji su se poslije završene osnovne obuke i oficirske obuke opredjelili da grade svoje karijere u vojski.

Ministarstvo odbrane, u skladu sa ponudama zemalja partnera, odnosno na osnovu potpisanih planova bilateralne odbrambene saradnje, šalje na školovanje u inostrane vojne akademije

je kadrove za potrebe Vojske Crne Gore.

Prva grupa kadeta upućena je 2007. godine u vojne akademije Republike Grčke. Od tada pa do danas, za potrebe Vojske Crne Gore, kadeti se obrazuju u Vojnoj akademiji i Vojno-medicinskoj akademiji u Republici Srbiji, Akademiji kopnene Vojske u Vazduhoplovnoj akademiji u Republici Grčkoj, Akademiji kopnene vojske i Pomorskoj akademiji u Saveznoj Republici Njemačkoj, Akademiji kopnene vojske „General Mihailo Apostolski“ u Republici Makedoniji, Pomorskoj akademiji u Anapolisu u SAD i Pomorskoj akademiji u Livornu, Republika Italija. Takođe je sa Kraljevinom Holandijom potpisana plan bilateralne saradnje za 2014. godinu, kojim su obuhvaćene brojne aktivnosti na polju školovanja, obuke i razmjene iskustava. Od velikog značaja je podrška koju će Holandija pružiti u ovogodini u realizaciji PELT projekta (Project English Language Training), u vezi sa usavršavanjem engleskog jezika pripadnika Vojske Crne Gore i dostizanja potrebnih sposobnosti za samostalnu realizaciju ove vrste obuke u budućem periodu.

ISTORIJAT CRNOGORSKOG VOJNOG ŠKOLOVANJA

U vrijeme Kneževine, odnosno Kraljevine Crne Gore, kralj Nikola radio je od 1863. godine na usavršavanju crnogorskog vojske. Početkom osamdesetih godina XIX vijeka slao je mladiće iz Crne Gore u Italiju, Rusiju, Francusku i druge države da se vojnički obučavaju. U Podgorici je 1895. godine otvoren pješadijski podoficirski škola, a na Cetinju, 1903. godine, artiljerijsku podoficirsku školu, koja je iste godine premještena u Nikšić.

Kako ističu u Ministarstvu odbrane, do sada su na inostranim vojnim akademijama diplomirala 43 kadeta i katedkinja. Trenutno se u inostranstvu školjuje 27 kadeta, od čega je devet žena.

Strategijski pregled odbrane, koji je usvojila Vlada

Crne Gore u julu 2013. godine, definiše jedan od prioriteta u budućem sistemu vojnog obrazovanja, to je razvoj kapaciteta za profesionalno vojno obrazovanje oficira u postojećem visokoobrazovnom sistemu Crne Gore. U skladu sa tim, programi obrazovanja na visokoobrazovnim institucijama bi obuhvatili i vojno obrazovanje. Na taj način bi budući oficiri stekli licenciranu obrazovanje. Ovakav vid obrazovanja bi omogućio sklapanje odgovarajućih partnerskih razmaza između Ministarstva odbrane i Univerziteta Crne Gore, čime bi se, uz školovanje kadeta na vojnim akademijama partnerskih zemalja, obezbijedio dovoljan broj mlađeg vojnog kadra, odnosno adekvatno popunjavanje rodova i službi Vojske Crne Gore.

Školovanje za vojnog pilota

Na pitanje šta ga je motivisalo da se opredijeli za školovanje za vojnog pilota Erdan Kunjić, kadet IV godine na Vazduhoplovnoj akademiji u Atini, kaže da postoji mnogo motiva zbog kojih bi nekog mogao da se odluči za ovaj težak, izazovan, ali i vrlo

nivoom obuke i znanjem steknim na akademiji.

„Grčka vazduhoplovna akademija je jedna od rijetkih u svijetu u kojoj postoji letačka obuka za kadete, dok u većini zemalja piloti ostvaruju prve letove tek poslije promocije u čin potporučnika. Ja već kao kadet imam preko 150 sati leta na modernom, trenažnom tipu aviona, uključujući i samostalne letove, što je rezultiralo time da već imam zavidan nivo samopouzdanja i sigurnosti kada je u pitanju moj poziv. Takođe, znanje i iskustvo stekeno na akademiji je na visokom nivou, s obzirom da je letačka obuka vrlo složena i zahtjevana. Vrijedi pomenuti da su se grčki piloti pokazali među najuspješnjima na međunarodnim vojnim vježbama koje organizuje NATO. Pored letačke, postoji akademika i vojna obuka. Akademika sadrži preko 80 ispitova, što dosta govori o nivou obrazovanja akademije, dok je na vojnoj obuci glavni akcenat na disciplini i poštovanju prepostavljenih“, kaže sagovornik „Prosvjetnog rada“.

Erdan ne krije da je uklapanje u novu sredinu, kao i svaki susret sa nepoznatim, bilo teško. „Još teže je bilo naglo promijenjen način života, od civila do vojnika, a najteže je palo navići se na nove, cjevodnevne obaveze. Grčki jezik, iako spada u grupu težih jezika, lako sam savladao, prije svega zahvaljujući profesorima koji tečno govore i naši i grčki jezik, ali i svakodnevnom boravku u sredini u kojoj se taj jezik govoriti“, objašnjava Kunjić.

Raspored obaveza tokom jednog školskog dana zavise od toga na kojoj vrsti obuke je kadet. Za vrijeme akademike obuke, koja obuhvata najveći vremenski period akademije, dan počinje u 5.55 časova, potom slijedi jutarnja gimnastika, smotra i doručak. Prisustvo predavanjima, koja traju od osam do 14 sati, je obavezno. Zatim slijedi ručak, smotra, pa odmor, nakon kojeg je čas gimnastike, pa sat vreme-

Marija Mićković

NIJE LAKO POSTATI OFICIR

„Nije lako postati oficir. Pod uticajem medija ljudi uglavnom smatraju da je vojni poziv igra i da je možda čak i lako postati oficir. Ali naravno da nije, jer od prvog dana kada postanete učenik Vojne akademije i obučete uniformu, shvatate da ste preko noći odrađeni zbog situacija u kojima se nalazite i koje morate sami da rješavate“.



nivoom obuke i znanjem steknim na akademiji.

„Grčka vazduhoplovna akademija je jedna od rijetkih u svijetu u kojoj postoji letačka obuka za kadete, dok u većini zemalja piloti ostvaruju prve letove tek poslije promocije u čin potporučnika. Ja već kao kadet imam preko 150 sati leta na modernom, trenažnom tipu aviona, uključujući i samostalne letove, što je rezultiralo time da već imam zavidan nivo samopouzdanja i sigurnosti kada je u pitanju moj poziv. Takođe, znanje i iskustvo stekeno na akademiji je na visokom nivou, s obzirom da je letačka obuka vrlo složena i zahtjevana. Vrijedi pomenuti da su se grčki piloti pokazali među najuspješnjima na međunarodnim vojnim vježbama koje organizuje NATO. Pored letačke, postoji akademika i vojna obuka. Akademika sadrži preko 80 ispitova, što dosta govori o nivou obrazovanja akademije, dok je na vojnoj obuci glavni akcenat na disciplini i poštovanju prepostavljenih“, kaže sagovornik „Prosvjetnog rada“.

Erdan ne krije da je uklapanje u novu sredinu, kao i svaki susret sa nepoznatim, bilo teško. „Još teže je bilo naglo promijenjen način života, od civila do vojnika, a najteže je palo navići se na nove, cjevodnevne obaveze. Grčki jezik, iako spada u grupu težih jezika, lako sam savladao, prije svega zahvaljujući profesorima koji tečno govore i naši i grčki jezik, ali i svakodnevnom boravku u sredini u kojoj se taj jezik govoriti“, objašnjava Kunjić.

Raspored obaveza tokom jednog školskog dana zavise od toga na kojoj vrsti obuke je kadet. Za vrijeme akademike obuke, koja obuhvata najveći vremenski period akademije, dan počinje u 5.55 časova, potom slijedi jutarnja gimnastika, smotra i doručak. Prisustvo predavanjima, koja traju od osam do 14 sati, je obavezno. Zatim slijedi ručak, smotra, pa odmor, nakon kojeg je čas gimnastike, pa sat vreme-

njenica da će mi to iskustvo pomoći koliko u životu, toliko i u profesionalnom smislu, mi je uvijek pomagala da lakše podnesem daljinu i da se usredsredim na svoje obaveze“, zaključuje svoju priču Kunjić ističući zahvalnost Ministarstvu odbrane koje svojim kadetima u inostranstvu uvijek pomaže i izlazi u susret, koliko je to u njihovoj moći.

Stil života koji traži veliko odricanje

Jelena Marsenić, kadet IV godine na Vojnoj akademiji „General Mihailo Apostolski“ u Skoplju kaže:

POŠTE SVIM SREDNJOŠKOLSKIM CENTRIMA

Ministarstvo odbrane, u cilju privlačenja najkvalitetnijih kandidata i kandidatkinja, nakon objavljenja javnih konkursa, odnosno oglasa u štampanim i elektronskim medijima, za obrazovanje na vojnim akademijama u inostranstvu, organizuje pošete svojih predstavnika, među kojima se nalaze i svršeni kadeti, svim srednjoškolskim centrima, de se putem video prezentacija i kroz lični kontakt, srednjoškolci upoznaju sa vojnim pozivom, uslovima obrazovanja na vojnim akademijama, mogućnostima zaposlenja poslije završetka obrazovanja, kao i sa uslovima i načinom rada u Vojski. Promovisanjem vojnog poziva kao atraktivne profesije, kroz emitovanje video spotova, izradom flajera i gostovanjima predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske u TV emisijama, svačake godine se povećava broj zainteresovanih mladih ljudi koji žele da se obrazuju na ovaj način, s obzirom da se radi o obrazovanju na prestižnim vojnim akademijama u svijetu koje omogućava kvalitetno obrazovanje i sigurno zaposlenje.

„Svima nam je najteže bilo promjena okoline, nova sredina, ljudi, stil života koji traži veliko odricanje, ali se vrijedi potruditi za bolje sutra. Školski dan počinje ustanjanjem u šest sati, zatim slijedi fiskultura pa jutarnja smotra. Potom su predavanja, ručak, a ima vremena i za slobodne aktivnosti. Nakon završetka svih ispitova, ide se na teren 20-ak dana na vojnu obuku. Za mene to predstavlja najbolji dio godine, koji pruža priliku da svaki kader pokaže što je naučio tokom godine, i koliko je truda

Erdan Kunjić

ODUVIJEK SAM ŽELIO DA SLUŽIM SVOJOJ ZEMLJI

„Oduvijek sam želio da služim svojoj zemlji i smatram da je vojni poziv pravi način na koji bih mogao to da ostvarim. Takođe, kada sam čuo da je otvoren konkurs za mjesto vojnog pilota, to sam vidio kao jedan veliki izazov, posao koji može da radi vrlo mali broj ljudi i u meni se javila želja da i ja budem dio njih. Takođe, jedan od motiva je bila i činjenica da je školovanje besplatno, kao i to da je po završetku akademije posao obezbijeden“.



uložio u sve to", smatra naša sagovornica.

Prema njenim riječima, prva godina akademije je najteža upravo zbog odavanja od porodice i odlaska u nepoznatu sredinu. „To je ono što nas čera da na vrijeme završimo sve redovne aktivnosti, da bi imali više vremena za raspuste, i da se što više posvetimo najbližima“.

Jovana Perošević, kadet I godine na Pomorskoj akademiji u Anapolisu (SAD), kaže da je oduvijek imala različita interesovanja, te da je United States Naval Academy bio pravi izbor.


„Glavni moto akademije jeste da nas razvije moralno, mentalno i fizički. Inače oduvijek me privlačio vojni poziv i željela sam da na najbolji način doprinesem svojoj zemlji. Ova škola je ispunila sva moja očekivanja, čak i više od toga. Međutim, nije ni malo lako. Tokom ovih godina dana u prilici sam da vidim mlade ljude kako oduštaju, jer ne mogu da izdrže tempo i svakodnevni pritisak koji akademija i vojnički poziv nameću, ali oni koji ostaju razvijaju se u lidere i sposobne mlade osobe spremne na sve životne izazove“, navela je Peroševićeva.

Školovanje u ovoj ustanovi je ogromno iskustvo. Već na prvoj godini, kroz ljetnu obuku i ja sam postala odlučnija i snažnija. Glavna svrha ove škole jeste da proizvodi sposobne lidere, jer već u toku školovanja dobijamo određene liderске pozicije, postajemo mentori mlađima i pomažemo im da se uklope i dobiju kvalitetnu obuku. U svakom slučaju, nakon završetka školovanja, biću kvalifikovana da obavljam posao koji zahtjeva dobro liderstvo, rad sa ljudima, komunikaciju, strukturu, disciplinu i posao koji sa sobom nosi određene izazove“, objašnjava ova mlada katedkinja, dodajući da su katedkinje pod svakodnevnim pritiskom da bi završili školske ra-

Jovana Perošević

BEZBRIŽNOST I SIGURNOST JE OSTALA U CRNOJ GORI

„Porodica i moja zemlja mi zaista nedostaju, bezbrižnost i sigurnost je ostala u mom domu. Odrastanje na pada lako nikome, ali tek kada odemo daleko od svoje zemlje i porodice shvatimo značaj i ljubav koju pošedujemo prema domu, i zemlji odakle potičemo. Rečeno je davno: ‘Ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas, pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju’. Tako je i moja želja da moju lijepu Crnu Goru pomognem i svoj dug domovini odužim na pravi način“.



dove, vojne i sportske obaveze.

„Predmeti koje izučavamo nijesu ni malo laki, to su hemija, matematika, fizika, politika, etika, jezici... Trenutno sam član cross-fit kluba, padobranskog i konjičkog tima. Nakon sporta je period samo za učenje, ali i za vojne obaveze. Na prvoj godini jedna od vojnih obaveza je da držimo strazu. Tempo nije lak jer nam kao bruočima nije dozvoljeno spavanje preko dana.

Takođe, imamo testove vojnog znanja, de se upoznajemo sa čitavim vojnim sistemom, koje polažemo na kraju svake radne nedelje. Vi-kend je pravo vrijeme da se nadoknadi san, ali i školske obaveze“, priča Jovana, dodajući da je odlaskom u SAD bila suočena sa mnogo izazova. Odvajanje od roditelja i bezbrižnog, mirnog načina života nije joj bilo ni malo lako.

Važan je očećaj patriotizma

Marija Mićković, kadet IV godine na Kopnenoj Vojnoj akademiji u Atini, Grčka, kaže da se za vojni poziv opredijelila slučajno. „Saznala sam za konkurs za studije dok sam bila u srednjoj školi i od dana kad sam se informisala o Vojnoj akademiji znala sam da je to poziv kojim želim da se bavim cijelog života. Naravno, tu je prisutna i činjenica da predstavljam svoju zemlju na Vojnoj akademiji koja je među 10 najboljih u svijetu i ponosna sam na to. Očećaj patriotizma je takođe jedan od razloga, jer bez ljubavi prema otadžbini se ne možete baviti oficirskim pozivom“, smatra Marija.

Na pitanje da li su tokom školovanja ispunjena njena očekivanja, kaže: „Kao i kada očekujete nešto novo i kada idete na neko nepoznatno mjesto, očekivanja uvijek prelaze granice stvarnosti. Očekivanja u mom slučaju su ispunjena i uvijek kažem da bih opet birala istu školu kao i tada kada sam se opredijelila za nju. Samo iskušto školovanja na akademiji se ne može ukratko opisati jer svaka godina ovde nosi sa sobom svoja dobra i loša iskustva. Ukratko, mogla bih reći da je divno što mi je pružena prilika da naučim jedan novi jezik i upoznam antičku kulturu Grčke. U profesionalnom smislu je vrlo značajno naučiti vojne sisteme koje ima jedna zemlja i shvatiti kako jedan drugi narod razmišlja i očeća. Mislim da sam se završavanjem prestižne

Jelena Marsenić

VOLIM TO ŠTO ZNAM DA ĆU ČUVATI SVOJU DRŽAVU

„Volim uniformu, odgovornost, disciplinu, i to što znam da će služiti i čuvati svoju državu. Kada je u pitanju usavršavanje, neću stati, ambicije postoje, a de ima ambicija ima i uspjeha. Ovo je veliko iskustvo, kako u privatnom tako i u profesionalnom životu. Rad sa ljudima, vojne vještine, liderске sposobnosti, neobična iskustva sa kojima se ne srijećemo svakoga dana, sve to predstavlja poseban izazov je teža strana školovanja na strani.“



SPISAK LICA KOJA SU ZAVRŠILA INOSTRANE VA OD 2007. GODINE

R. br.	Godina završetka školovanja	Ime i prezime lica koja su završila obrazovanje	Naziv vojne akademije	Država školovanja
1.	2007.	Boričić Milan	Vojna akademija	Srbija
2.		Bulajić Vlado		
3.		Novičević Labud		
4.		Marjanović Predrag		
5.		Vuković Goran		
6.		Ćorac Ivan		
7.		Koprivica Petar		
8.		Cvjetičanin Đordje		
9.		Đeković Dejan		
10.	2009.	Babović Milorad	Vazduhoplovna vojna akademija	Grčka
11.		Bojović Jevto		
12.		Goranović Todor		
13.		Kovačević Danko		
14.		Ročenović Vladimir		
15.		Simović Nikola		
16.		Smolović Milenko		
17.		Stanić Nenad		
18.		Šćepanović Jovan		
19.	2010.	Gutić Tomo	Akademija kopnene vojske	SAD
20.		Maraš Mirko		
21.		Vulević Branimir		
22.		Vujošević Ivan		
23.	2011.	Čabarkapa Milija	Pomorska vojna akademija Annapolis	Njemačka
24.		Tomić Mirko		
25.		Jovanović Bojan		
26.		Joksimović Milan		
27.	2012.	Babić Marko	Akademija kopnene vojske	Srbija
28.		Knežević Veljko		
29.		Knežević Nikola		
30.		Franović Savo		
31.	2013.	Balić Fikret	Akademija kopnene vojske	Njemačka
32.		Marković Aleksandar		
33.	2014.	Radončić Enita	Akademija kopnene vojske	Grčka
34.		Drešković Anes		
35.		Roberto Golović		
36.		Drobnjak Nemanja		
37.		Dačević Dragomir		
38.		Rudović Dušan		
39.		Pašić Marko		
40.		Vukčević Andrej		
41.		Milić Nemanja		
42.		Ivanović Aleksandar		
43.		Jelić Aleks		

SPISAK KADETA KOJI SE ZA POTREBE VCG TRENUOTNO OBRAZUJU NA INOSTRANIM VA

R. br.	Država školovanja	Naziv akademije	Ime i prezime kadeta	Godina školovanja
1.	Grčka	Vojnomedicinska akademija	Nikola Kaluđerović	V
2.		Vazduhoplovna akademija	Erdan Kunjić	IV
3.		Akademija kopnene vojske	Marija Mićković	IV
4.		Vazduhoplovna akademija	Adnan Sijarić	IV
5.		Akademija kopnene vojske	Aleksandar Simonović	III
6.		Vazduhoplovna akademija	Andrijana Strujić	II
7.		Akademija kopnene vojske	Aladin Hadrović	II
8.		Vazduhoplovna akademija	Kristina Bačić	priprema
9.		Vazduhoplovna akademija	Lazar Novićević	priprema
10.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Tina Brajović	IV
11.	Makedonija	Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Jelena Marsenić	IV
12.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Nikola Popović	IV
13.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Slavoljub Krstonijević	IV
14.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Nenad Dubljević	IV
15.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Vukota Živković	IV
16.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Boris Bošković	III
17.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Janko Marković	III
18.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Kristina Krivokapić	III
19.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Denis Radončić	III
20.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Vidoje Gluščević	II
21.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Marija Knežević	II
22.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Marko Razić	II
23.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Mladen Galević	I
24.		Vojna akademija „General Mihailo Apostolski“	Marko Bajović	I
25.	Italija	Pomorska akademija	Jovana Perošević	I
26.		Pomorska akademija	Lazar Knežić	I
27.		Pomorska akademija	Sara Rakočević	I

akademije već izborila za dobar početak karijere, koja će, nadam se, biti uspješna”, naglašava sagovornica „Prosvjetnog rada“ dodajući da su joj prilikom uklapanja u novu sredinu dosta pomogli kadeti iz Crne Gore ko-

ji su prije nje već bili na akademiji.

„Koliko god da se naviknete na novu sredinu i novu zemlju, porodica je nešto što stalno nedostaje, kao i zemlja u kojoj govore vaš jezik i srdačno vas dočeku-

ju đe god da odete. Nikada ne možete zaboraviti činjenicu da ste stranac, koliko god se domaćini dobro ophodili prema vama i bili korektni“, smatra Marija Mićković.

O. Đuričković

Na Univerzitetu Crne Gore održana komemorativna šednica povodom smrti akademika prof. dr Božidara Nikolića, predsednika DANU

CRNOGORAC KOJI SLUŽI NA ČAST INTELEKTUALNOJ ZAJEDNICI CRNE GORE

- Akademik Sreten Perović, potpredsednik DANU: „Otišao je duboko ozalošćen što nadležni organi nijesu bili u stanju da obezbijede primjenu Zakona koji je predložila Vlada, usvojio Parlament, a potpisao predsednik Crne Gore. Tu situaciju Božidar Nikolić, ni kao građanin ni kao predsednik Dukljanske akademije – nije mogao da razumije“

- Prof. dr Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore: „Božidar Nikolić je svojim djelovanjem i pomaganjem ljudima u nevolji pokazao da je čovjek koga krase najljepše ljudske osobine. Ljudi koji iz sebe ostavljaju djela kakva je ostavio profesor Nikolić, zaslužuju da ih se sa ponosom šećamo“



Povodom smrti predsednika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU) akademika prof. dr Božidara Nikolića, koji je preminuo 27. marta u Podgorici u 73. godini, Univerzitet Crne Gore (UCG) i DANU organizovali su komemorativnu šednicu na kojoj su govorili akademik Sreten Perović, potpredsednik DANU, i prof. dr Predrag Miranović, rektor UCG.

Nikolić je bio profesor emeritus na Univerzitetu Crne Gore, a predavao je i na američkim i evropskim univerzitetima. Bio je član Odbora za tehničke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) od 1971. do 1991. godine, redovni je član DANU od 1999. godine, autor je pet univerzitetskih udžbenika i oko 150 naučnostručnih radova i članka u domaćim i stranim časopisima i publikacijama. Nikolić je bio član i Američke asocijacije za motore i vozila „SAE“, obavljao je brojne funkcije u vaspitno-obrazovnim institucijama, a dobitnik je i više nagrada.

Akademik Sreten Perović, potpredsednik DANU, naglasio je da je teško u ovim tužnim trenucima govoriti o čovjeku i stručnjaku kakav je bio prof. dr Božidar Nikolić, predsednik DANU, počasni član Internationalne akademije „Mihai Eminescu“ i talijanske AA Akademije i član čitavog niza domaćih i međunarodnih asocijacija, humanitarnih fondacija i duhovnih institucija.

Nije lako govoriti o čovjeku takve energije i tolikog opsega različitih interesovanja i djelatnosti, i posebno – o stvaraocu upornih nastojanja da se konstuišu, ojačaju i osamostale ustanove prosvjete, nau-

ke i kulture koje doprinose napretku države Crne Gore i procesu njene sveopštete evropeizacije.

Nama koji smo sa njim, u okviru djelatnosti DANU, svakodnevno saradivali – slijedeći programska opredjeljenja DANU i Nikolićeva nastojanja da se u svojoj zemlji, vrijednostima vlastite kulture – ostvari ravnopravan status sa svim drugim entitetima, da se stvore uslovi koji će omogućiti konstruktivno djelovanje za dobro svih crnogorskih građana, a time i ravnopravan položaj Crnogoraca – dobro je poznato kakve je sve napore činio i na kolika je nerazumjevanja nailazio u svom patriotskom, građanskom i slobodarskom angažovanju.

Odbio da se povinuje mobilizacionim ratnim prozivkama

Kao rektor crnogorskog državnog Univerziteta, u krajnje rizičnim ratnim okolnostima, čovjek i građanin Božidar Nikolić je odbio da se povinuje mobilizacionim ratnim prozivkama, i poslije uzaludnih pokušaja da obustavi mobilizaciju studenata i slanje na front – išao i sa fronta dovodio studente i tako im spašavao i obraz i život. Tako je spašavao i obraz one Crne Gore koja je bila protiv ratnih sukoba, protiv sramnog rušenja Dubrovnika i mnogih drugih ojađenih mesta i gradova, protiv pogubne agresivne avanture JNA i tzv. crnogorskih dobrovoljaca. To je bio odavan gest dostojnog potomka crnogorskih slobodara iz prošlih vjekova.

Takov je bio i u mirnijim društvenim okolnostima, vjerujući da se može učiniti mnogo više, da se može ići mnogo brže – u rješavanju

nezavršenih ili napola završenih državnih i multinacionalnih problema u našoj zemlji. A otišao je duboko ozalošćen što nadležni organi nijesu bili u stanju da obezbijede primjenu Zakona koji je predložila Vlada, usvojio Parlament, a potpisao predsednik Crne Gore. Tu situaciju Božidar Nikolić, ni kao građanin ni kao predsednik Dukljanske akademije – nije mogao da razumije. Bilo mu je nepoznativo da Dukljanska akademija, koju predvodi od 2007., ni u obnovljenoj državnoj nezavisnosti nema uslove za normalan rad, uprkos činjenici da su njeni akademici, svi odreda, po ostvarenim djelima daleko ispred svojih kolega u drugoj sličnoj instituciji. Posebno ga je boljelo, i to je stalno ponavljao u intervjuima za crnogorske medije, da je zakonodavac propustio (ispustio) priliku da svoje plemenite ideje objedinjavanja vrhunskih naučnih i umjetničkih potencijala, neko, ma ko – može da omalovaži i time

mu je, pri potonjem kontaktu, bivao sve tiši, sve udaljeniji, ali ga nada i uz smanjenju mogućnost ozdravljenja, činilo mi se, nije napušta. „Biće bolje“ bile su riječi kojima nas je prividno umirivao, ali se njegov glas pojačavao jedino kad je pitao da li je počeo da se sprovođi taj odavno usvojeni Zakon. Dukljanska akademija, ponavljao je u svakoj prilici, dala je nemjerljiv doprinost obnovi Državne nezavisnosti i puno afirmacij crnogorske nauke i kulture. Prilikom, nikad nije isticao svoja djela, svoje stručne knjige, svoje naučne radove, niti projekte u kojima je imao vodeću ulogu. Kod njega se nijesu nazirale one česte crnogorske mentalne boljke: sujeta, pizma, vlastoljublje... a bilo je mnogo prilika koje su navodile i na takva ljudska iskušenja. Nije bio klerikalni, a vjerovao je da je nužno da Država smogne snage i vrati u svoje vlasti otuđene crnogorske crkve i manastire, kako bi i Crnogorci mogli da se Bogu

DIO ONE BOLJE ISTORIJE CRNOGORSKOG NARODA

Povodom smrti Božidara Nikolića, Crnogorsko nacionalno vijeće (CNV) iz Srbije izrazilo je najdublje saučešće njegovoj porodici.

„Njegova smrt je veliki gubitak za porodicu Nikolić ali i za cijelokupno crnogorsko društvo. Doprinos gospodina Božidara Nikolića crnogorskoj nauci i njegova priručnost svojim korijenima i nacionalnom imenu ostaće kao trag u istoriji Crne Gore i svijetom primjer za buduća pokolenja. CNV će čuvati šećanje na profesora Božidara Nikolića, njegovo djelo i njegovu posvećenost Crnoj Gori. Pamtimo ga kao dio one bolje istorije crnogorskog naroda“, navodi se u telegramu.

vilizacijskog napretka Crne Gore. Upravo te i slične aktivnosti DANU, kao i brojna kapitalna izdanja, učinile su Dukljansku akademiju važnim istoriografskim i kulturno-rolskim institutom.

Božidaru Nikoliću dugujemo trajni spomen i osobitu zahvalnost

Božidar Nikolić je inicirao otvaranje brojnih pre-



UNIVERZITET I NAUCI SAČUVAO DOSTOJANSTVO: Sa komemoracije u Rektoratu

naneće ozbiljnu štetu ugledu Države i njenih čelnih institucija.

Borio se za ostvarenje osnovnih ljudskih prava – za sve crnogorske građane

Nijesmo se mogli čuti potonjih dana i nije više bilo onog njegovog sve melanholičnijeg, ali još uvijek upornog: „Biće bolje“. Glas

mole u svojim hramovima, sa svojim svještenstvom. On se nije borio za primat bilo koje Crkve, ali se borio za ostvarenje osnovnih ljudskih prava – za sve crnogorske građane.

Akademik Božidar Božo Nikolić je poznat našoj kulturnoj, naučnoj i univerzitetskoj javnosti. Poznat je i širim krugovima našega građanstva. Mnogi će ga pamtit i kao angažovanog borca za valorizaciju tradicionalnih crnogorskih vrijednosti, kao zatočnika kritičkog prosuđi-

mo od onih u kojima je bio počasni ili inostrani član, naš cijenjeni profesor emeritus, akademik Božidar Nikolić je u svojstvu predsednika Dukljanske akademije – inicirao i organizovao čitave serijele naučno-popularnih predavanja iz oblasti istoriografije, geografije, kulturologije i politikologije, i sva ta predavanja, kao i saopštenja sa naših naučnih skupova, urednički sistematizovao i publikovao, ostvarujući tako izvanredan doprinos složenom procesu ci-

ćutkivanih pitanja – od prve crnogorske dinastije Vojislavljevića do naših dana, s posebnim akcentom na period nasilnog, okupacionog uništavanja Kraljevine Crne Gore 1918. i narednih godina, na ukidanje autokefalne Crnogorske crkve i na diskriminacione mjere protiv ukupe Crnogorske duhovnosti.

Božidaru Nikoliću, Građaninu i Čovjeku, visokom stručnjaku i patriotski angažovanom akademiku – dugujemo trajni spomen i osobitu zahvalnost. U ime

Predsednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić SVOJIM BIĆEM I RADOM ČUVAO OBRAZ NAUKE I ČOVJEĆNOSTI CRNOGORSKE

Predsednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je, povodom smrti akademika Nikolića, telegram saučešća njegovoj porodici i DANU.

„Nikolić je Crnogorac koji služi na čast intelektualnoj zajednici Crne Gore. Pripada onom malom broju antiratnih boraca kojeg se časna Crna Gora vazda mora šećati. Pamtite ga dugo i njegovi američki i evropski studenti, kao profesora velikog uma iz male Crne Gore. DANU je imala na svom čelu Božidara, kao prvog među jednakima, koji je svojim bićem i radom čuvaо obraz nauke i čovjećnosti crnogorske. Neka njegova djela i radovi budu vječni svjedoci njegovog života i rada. Pronađite u njegovom životnom putu toplinu koja će vam dati snagu i ublažiti prazninu koja je nastala njegovim odlaskom“, istakao je Krivokapić.

„MI SE NIJESMO BORILI ZA MEDALJE, ZA SPOMENICE, ZA POLITIČKE POLOŽAJE...“

I kad je posljednjih godina dobijao visoka domaća i strana odlikovanja i druga priznanja, akademik Božidar Nikolić se nije uljuljkivao u zadovoljstvo. Uvijek je govorio više o svojim kolegama nego o sebi i svojem doprinosu. Tako je postupao i kad je govorio o DANU. Na pitanje novinara „Pobjede“ da li se (i koliko se) cijene stavovi akademika DANU u odnosu na „događaje od istorijske važnosti za Crnu Goru“, u oblastima Istorije, Jezika, Države, Crkve... predsednik Nikolić je 2010. godine odgovorio potvrđno. I dodao: „Uostalom, mi se nijesmo borili za medalje, za spomenice, za političke položaje... a jesmo očekivali da se neki procesi ubrzaju, da se akutni problemi i Jezika, i Crkve, i Države – brže rješavaju“. (Sreten Perović)

VLAHOVIĆ: BORIO SE ZA IDENTITET CRNE GORE

Ministarka nauke prof. dr Sanja Vlahović uputila je telegram sačešća: „Sa izrazitim žaljenjem primila sam vijest o smrti akademika Božidara Nikolića, Vašeg predsednika, jednog od velikih naučnih autoriteta Crne Gore i čovjeka koji je svojim životom i djelom na najbolji način veličao svoju Crnu Goru.“

Kroz bogatu pedagošku karijeru kao profesor, mentor i istraživač afirmisao je znanje kao jednu od presudnih vrlina i mjerilo pravih vrijednosti našeg društva i tim istim znanjem i mudrošću izabrao da se dosljedno bori i zalaže za identitet Crne Gore i njenu nezavisnost, čemu je dao nemjerljiv doprinos.

Mi u Crnoj Gori, posebno u crnogorskoj naučnoj i akademskoj zajednici, ponosni smo na doprinos koji je akademik Nikolić ostavio crnogorskoj nauci i sigurna sam da će biti upamćen kao veliki čovjek i stvaralač.

Dukljanske akademije, njenih članova i sljedbenika, ja se još jednom klanjam pred likom mudrog kolege i prijatelja, rekao je akademik Sreten Perović.

Prof. dr Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore, istakao je da je profesor Božidar Nikolić rođen 1941. godine u Ozrinicima kod Nikšića. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu, osnovne i postdiplomske studije Mašinskog fakulteta, a tamo je započeo i akademsku karijeru radeći kao asistent na Katedri za energetsko konstruktivno mašinstvo. Nakon toga, počinje njegov angažman na Tehničkom fakultetu u Titogradu, na kojem je biran u zvanje docenta, za vanrednog, a 1988. godine za redovnog profesora. Svoj izuzetno značajan doprinos naučni profesor Nikolić pokazao je kao autor pet univerzitetskih udžbenika i oko 150 naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Profesora Nikolića pamtićemo po ulogama koje je imao u razvoju našeg Univerziteta, na kojem je proveo svoj radni vijek. Obavljao je funkciju šefa Mašinskog odjeka Tehničkog fakulteta, a bio je i prvi dekan Mašinskog fakulteta. Zahvaljujući njegovom zalaganju, na Univerzitetu se počeo njegovati i snažno razvijati preduzetnički duh, a Mašinski fakultet odnosno Univerzitet je izaošao iz okvira nastavne i naučne djelatnosti, širom se okrenuo svojoj trećoj misiji, a to je pružanje ekspertske usluge pojedinima i društvu u kojem egzistiramo, što je donijelo višestrukne benefite ne samo Mašinskom fakultetu već i Univerzitetu u cjelini, a naši profesori su dobili mogućnost da svojim znanjem doprinesu društvu i postave profesionalne standarde u oblastima kojima se bave.

Krasile su ga najljepše ljudske osobine

U periodu od 1990. do 1995. godine profesor Nikolić bio je rektor UCG. To je bio težak period crnogorske istorije, period ekonomskih sankcija i ratnog okruženja. U takvim situacijama kada su se ljudi suočavali sa egzistencijalnim problemima, bilo da se radilo o našim studentima i profesorima koji su se našli na ratištu a koje je trebalo vratiti u Crnu Goru, bilo da se radilo o studentima i profesorima sa drugih univerziteta koje je rat pomjerio iz svojih domova i doveo u Crnu Goru da ovde traže utočište, a kojima je trebalo pružiti drugu šansu, u vremenu kada nije bilo lako i jednostavno donositi odluke rukovodeći se samo sopstvenim osećajem pravde i čovječnosti, a nasuprot

Komemorativna šednica u CANU povodom smrti književnika i akademika Čeda Vukovića ODLAZAK VELIKOG CRNOGORSKOG STVARAOCA

– Akademik prof. dr Momir Đurović: „Čedo Vuković je djelovao kao književni stvaralač i kao jedan od veoma zapaženih organizatora književnih događanja u Crnoj Gori. Bio je veoma posvećen otkrivanju i okupljanju mladih književnih talenata“

– Akademik prof. dr Radomir Ivanović: „Vukovića je, prije svega, krasio veoma skrupulozan odnos prema književnoj umjetnosti, nauci o književnosti, nauci o jeziku, folkloristici, komparatistici i kulturologiji kojima se sinhrono ili naizmjenično bavio u želji da doprinese teoriji saznanja i, u mnogo izraženijoj mjeri, teoriji tumačenja“



BIO JE VEOMA POSVEĆEN OTKRIVANJU I OKUPLJANJU MLADIH KNJIŽEVNIH TALENATA:
Sa komemoracije u CANU

na Republike Francuske“, nавео je akademik Đurović.

Humanistička koncepcija svijeta

Akademik Radomir Ivanović je istakao da je odlaskom Čeda Vukovića umjetnička, kulturna i naučna javnost ostala bez darovitog umjetnika, djelatnika, stvaraoca i mislioca.

„Vuković je bio aktivni učesnik, svjedok, tumač i interpretator epoha. On pripada onom redu književnih poslenika koji nastoje da harmonizuju estetiku i etiku, stvaranje i promišljanje o ostvarenom, da usaglase poetiku, auto(po)etiku i metapoetiku, da do krajnjih granica predanosti poslu koji rade – otelotvore umjetničke i naučne istine, ostvarene uz pomoć intelektualne, emotivne, kreativne i intuitivne energije. Vuković je istinski zagovornik djelatne filozofije, čije je osnovno načelo ‚Činiti i biti‘“, kazao je Ivanović.

„Vukovića je, prije svega, krasio veoma skrupulozan

odnos prema književnoj umjetnosti, nauci o književnosti, nauci o jeziku, folkloristici, komparatistici i kulturologiji kojima se sinhrono ili naizmjeđno bavio u želji da doprinese teoriji saznanja i, u mnogo izraženijoj mjeri, teoriji tumačenja. Sve njegove stvaračke napore karakteriše humanistička koncepcija svijeta, jer je on u temelje najvažnijih opredjeljenja utkao ono andrićevsko saznanja – da ako književnost ne služi čovjeku i čovječanstvu – ne služi ničemu! U tom pogledu posmatrano, on je dugotrajno, dobrobitno i marljivo zidao svoju književnu zidanicu, najviše pažnje posvećujući poetici zavičajnog, crnogorskog prostora, kao i univerzalnoj poetici vremena, u čije tumačenje on ulazi, ulog cijela bića, kako bi rekao literatuolog Antun Barac“, naveo je Ivanović.

Ne čini riječima što ne bi ljudima

„Vuković pripada krugu ‘bratstvenika po Peru’ ili, ge-

teovskim rječnikom rečeno, – porodici duhovnih srodnika koje veže ‘srodstvo po izboru’. Vuković potpuno ravноправno pripada uskom kružgu izabranika ‘suda vremena’, autora poput Dušana Đurovića, Rista Ratkovića, Nikole Lopičića, Mihaila Lalića, Milovan Đilasa, Radovana Zogovića, Branka Čopića, Dušana Kostića i drugih“, smatra Ivanović.

On je ukazao da je teško pronaći pisca koji jeziku na kome piše posvećuje toliku pažnju, kao što je Vuković.

„Poput Zmaja i Kostića, Vuković je sakupio 14.000 riječi iz crnogorskih govora, ukazujući na skrivene riznice verbalne energije. Tim povodom autor kaže: ‘Na riječi oduvijek gledam kao na ljude. Moja spisateljska deviza glasi: Ne čini riječima što ne bi ljudima činio’. U antičkom duhu uzeto, Vuković je koristio tri simbola kao tri kosmotvorne elemente: svjetlost, riječ i vrijeme“, naglasio je akademik Ivanović.

O. Đ.

TAKO JE GOVORIO ČEDO VUKOVIĆ

Povodom smrti jednog od najistaknutijih crnogorskih književnika, akademika Čeda Vukovića, objavljujemo još jednom intervjiju koji je nedavno dao za „Prosvjetni rad“ dojavenu crnogorskog novinarstva i stalnom saradniku našeg lista Bratislavu Batu Kokolju.

Znano je, gospodine Vukoviću, riječ je vaše drugo ime i prezime. Stoga, sada i ovde, o riječima je riječ.

– Riječ je spoj misli i glasa. Misao koja je univerzalna, i glasa koji je ličan.

Razmišljački o tome šta treba i kako treba, zašto treba i da treba reći pravu riječ, je li to po malo legitimacija čovjekova?

– Sigurno. Čovjek je dvo-noga, višeglava jedinka u smislu gledanja univerzuma kroz sebe i gledanja sebe kroz univerzum, u oba smjera. Jedino je to način da ljudi vide sebe, čiste samobitne, samoistinite, samouniverzalne, koliko univerzalne toliko lične, koliko lične toliko univerzalne. Svet je mali kada ga sažmemo ispod svog tjemena, da sve

stane. Začudo, kako svijet stane ispod običnog tjemena!

Kada prvo vidimo sebe, sve drugo je lakše, u smislu ko je, kakav je, i zašto je postao pod ovom kapom nebeskom, a ta kapa ima svoje sazviježđe, svaka zvijezda ima svoje ime. Mi gledamo sazviježđe, i u jednoj zvijezdi tražimo sebe. Svaki je čovjek zvijezda za sebe koja hoda, koja teži da shvati sebe. Shvatiti sebe, znači shvati zvijezdu.

Kreacija je vezana za borbu

Duboko smo zašli u 2013. kalendarsku. A vaša lična?

– Moja lična je 93. i ja u šali sebi kažem da čeram stotu. Ja je čeram, a ona je sve dalje od mene.

Da li sada, možda, nešto zapišete ili ponavljate neki refren nekih vaših misli, želja, neostvarenih u kontekstu književnosti, da niste stigli, dostigli?

– Imam jednu fasciklu u koju, ponekad, upišem neku svoju iskru. Ne bih to nazvao mišljaju, to su iskre koje se javljaju spontano i same odgo-

varaju, u stvari, odgovarajući traže odgovor.

Sve traži svoj odgovor. Nede je pronaden, a neđe je ostalo tajna vječita, duboka, a nekad i zamagljena.

– Najteža je magla u zenicama. Tu maglu u zenicama raščistiti, ali je treba dobro videti i biti je svjestan. Mi sami navlačimo na svoju svijest izvjesne magle da bi smo lakše podnijeli tegobe života i da bismo lakše kroz te magle gazili ka čistini, ka istini.

– Kada su mirna vremena, kada nema sudara svjetova, onda nema velikih ostvarenja, velikih uzleta, misaoni, kreativnih. I nije čudo da su naveća djela stvarana u toku NOB-a. Kreacija je vezana za borbu, to je oblik borbe sa sobom i sa svijetom.

U čovjeku živi još neko

Da li može čovjek koji je okružen samo sobom da ne oseća događaje i virtualnost svijeta oko sebe?

– To nije kreacija samo u sebi. U sebi je sudar svjetova, tu nije isključivo lično, tu se čovjek nađe među svjetovima, da se krši jed-

no sa drugim i rađa se nešto dotele nepoznato. Zato nije čudno što su najveća književna djela nastajala u ratovima burnim, u vremenima sudara, jer i stvaranje je oblik borbe u sebi i borbe sa svjetovima, budućnošću, prošlošću. Tu se rađa nešto novo i izuzetno. Potrebno je da udar nađe iskru u kamenu.

Da li se slažete sa tim da je razmišljanje, na neki način, razgovor sa našim alter egom. Kada čovjek razmišlja, on razgovara sa samim sobom. Kontra jeste – nije, hoću – neću, smijem – ne smijem.

– Tu nije samo razgovor sa samim sobom. Nego sa onim dijelom ličnosti gdje je prisutan još neko. Nije čovjek samo jedan, samoglavac. U čovjeku živi još neko. Živi daleka prošlost, žive preci, žive svjetovi, mašta, uspomenе i sve ono što čovjek nosi u sebi. Nije samo on, nego je to svijet. Kada bi čovjek živio prije 500 godina, onda bi druge misli imao u sebi, druge svjetove, druge sudare i iskre. Čovjek stvara, a to je oblik borbe, prvo sa sobom, a onda sa svijetom.



Projekat „ECDL – za digitalnu Crnu Goru“

BIĆE OBUĆENO OKO 2.000 PROSVJETNIH RADNIKA

Izgradnja modernog obrazovnog sistema je preduslov za društvo koje teži da postane cijelovito društvo znanja. Da bismo u potpunosti osposobili kapacitete koje imamo, ali ih i dalje unaprijedili, od najveće važnosti je da u budućnosti kontinuirano radimo na razvoju digitalne pismenosti zaposlenih u školama. Obuke se sprovode u računarskim učionicama škola koje zadovoljavaju ECDL standarde, naglašava Marina Matijević, načelnica Odjeljenja za ICT Ministarstva prosvjete

NAJRASPROSTRANJENIJI STANDARD INFORMATIČKE PISMENOSTI U SVIJETU

ECDL (European Computer Driving License) je nezavisan, vodeni standard kojim se definišu jedinstveni okviri osnovnih informatičkih znanja i vještina krajnjih korisnika računara. ECDL potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu na poslu i kod kuće. Proces ECDL obuke i provjere znanja obuhvata sedam tematskih cjelina: osnove informacionih tehnologija, korišćenje računara i upravljanje datotekama, obrada teksta, tabelarne kalkulacije, baze podataka, prezentacije, te informacije i komunikacije. ECDL standard je dostupan za različite nivoje ICT znanja, prilagođen potrebama tržišta rada i uskladen sa razvojem modernih tehnologija i informacionog društva. Podsetimo, ECDL Fondacija, sa sjedištem u Dablinu, je kreator i vlasnik ovog vodećeg svjetskog sertifikacionog programa, koji se primjenjuje i van evropskih okvira, kao ICDL („International Computer Driving License“). ECDL, odnosno ICDL sertifikati, mogu se steći u 148 zemalja svijeta, a program i testovi su identični u svim zemljama. Sa preko 12 miliona kandidata, ECDL je danas referentan, najrasprostranjeniji standard informatičke pismenosti u svijetu.

Projekat „ECDL – Za digitalnu Crnu Goru“ realizuje se u okviru „IPA 2011“ programa. Inicijatori i partneri u njegovoj realizaciji su Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, a nosioci aktivnosti su ECDL Fondacija i Regionalna ECDL kancelarija, dok ga finansira Evropska unija. Cilj projekta je jačanje ICT kapaciteta u sistemu državne uprave i obrazovnih institucija u Crnoj Gori i uskladen je sa standardima Evropske unije, kao i nacionalnim strategijama: Strategija razvoja informacionog društva i Strategija uvođenja ECDL standarda. Projektom je planirano da 3.500 zaposlenih u ministarstvima, sudovima i školama u Crnoj Gori prođe ECDL obuku i testiranje i dobije ECDL sertifikat za četiri osnovna modula (korišćenje računara i upravljanje datotekama, obrada teksta, tabelarne kalkulacije, informacije i komunikaci-



Sa dodjele sertifikata u Rožajama

je), odnosno ECDL start sertifikat. Na ovaj način, ostvaruje se efikasniji rad državne uprave, obrazovnih ustanova i sudstva, izuzetno ulaganje u informatički sektor u Crnoj Gori, budući da je riječ o projektu velikog obima i dometa, vrijednosti 778.000,00 eura.

Jedna od glavnih prednosti koju ovaj projekat donosi za razvoj društva znanja u Crnoj Gori jeste unapređenje ukupnog nivoa digitalne pismenosti u crnogorskom društву. Informatička pismenost u Crnoj Gori, kao važan strateški cilj, u budućnosti će se razvijati u skladu sa ECDL standardom.

„Izgradnja modernog obrazovnog sistema je preduslov za društvo koje teži

da postane cijelovito društvo znanja. U tom cilju potrebno je iskoristiti već postojeće kapacitete, i kada su u pitanju ljudski resursi i infrastruktura, koja već postoji u crnogorskim školama i čijem unapređenju stalnom težimo. Međutim, da bismo u potpunosti osposobili kapacitete koje imamo, ali ih i dalje unaprijedili, od najveće važnosti je da u budućnosti kontinuirano radimo na razvoju digitalne pismenosti zaposlenih u školama. Kroz projekat će se obući preko 2.000 nastavnika iz svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Obuke se sprovode u računarskim učionicama škola koje zadovoljavaju ECDL standarde“, naglašava Marina Matijević, načelnica Odjeljenja za ICT Ministarstva prosvjete.

Prema njenim riječima, digitalna pismenost podrazumejava individual trud i razumijevanje koncepta digitalnog društva u cjelini, te što stoga veoma važno da poruka o digitalnoj pismenosti stigne do svakog segmenta društva. Ona smatra da napredan obrazovni sistem, koji stoji na usluzi učenicima, nastavnici ma i roditeljima, istovremeno predstavlja obrazovni sistem u funkciji budućnosti, koji generiše stručan i informatički pismen kadar, što je osnova predispozicija razvijenog i konkurentnog društva znanja. Š.B.

Savremena nastava: pametna školska tabla

ZNANJE I BRZINA NJEGOVOG PRENOSA – IMPERATIV ŠKOLE BUDUĆNOSTI

Puna moć ovih tabli dolazi do izražaja tek uz prateći softver SMART Notebook. Za savladavanje ove obuke nije potrebno nikakvo posebno znanje iz informatike. Sadržaj cijelokupnog predavanja može se jednim klikom spakovati i poslati elektronskom poštom, pa učenici ne moraju da „hvataju“ nikakve bilješke, već mogu da posvete punu pažnju predavanju



Piše: Elmir Đoković

Proces prenošenja znanja, u školama i na fakultetima zasniva se na provjerenim, „stariim dobrim“ metodama koje se obilno oslanjaju na tablu i kredu. Najčešće pitanje je koliko današnjoj deći koja su odmalena navikla na računar i internet, ovakva predavanja ispisana na tabli drže pažnju, te da li

oni školu, kakva je sada, doživljavaju kao zastarjelu i dosadnu instituciju. Ne treba prenebregavati činjenicu da današnje generacije osnovaca, srednjoškolaca i studenata poseđuju ne mala informatička znanja.

Projektori su se ipak tokom proteklih godina stidljivo uvukli u mnoge škole, ali oni ne mogu u potpunosti da zamijene školsku tablu,

jer prikazuju već pripremljen sadržaj, pa nema mesta za dodatna objašnjenja i izmjene, niti ih može koristiti učenik koji izade da „odgovara“. O ostalim metodama nastave, koje su prisutne u školama skoro da ne treba trošiti riječi, jer se rijetko primjenjuju.

Višenamjenski značaj

Uz posebnu SMART board tablu, običnom projektoru se dodaje interaktivnost i sistem postaje visoko-tehnološka zamjena za školsku tablu, sa obiljem novih mogućnosti. Naravno, može se primjenjivati i u druge svrhe, kao što su prezentacije i drugo.

Firma SMART Technologies je postala poznata upravo po proizvodnji interaktivnih tabli osetljivih na dodir, a mogućnosti SMART board tabli serije 600 su jednostavne: umjesto na zid ili platno, slika sa projektorom se emituje na posebnu bijelu tablu, čija je površina osetljiva na dodir.

Tabla je preko svog USB porta povezana sa računaram koji daje sliku za projektora, čime je zatvoren krug povratne sprege. Rezultat

je da čitav sistem, sušinski, predstavlja touchscreen ogromne dijagonale. Cijena ovakvog sistema je značajno niža od klasičnog ekra na, jer se može upotrijebiti bilo kakav postojeći projekt or i običan računar, a jedino investiciju predstavlja sama tabla. Opciono se može instalirati i konzola, na koju se montira poseban short focus projekt or, čime se izbjegava mogućnost da predavač zakloni svjetlost. SMART tabla je plug-and-play uređaj, ali treba instalirati softver, prije svega radi kalibracije. Iako možda djeluje krhko, tabla je gotovo neuništiva – može izdržati i najjače udarce dok će, sa druge strane, reagovati i na blagi dodir prsta. SMART board seriju 600 čine modeli sa dijagonalom od 48 do čak 94 inča.

Edukacioni softver

Puna moć ovih tabli dolazi do izražaja tek uz prateći softver SMART notebook. Namjena mu je, prije svega, edukaciona. Obuka za upotrebu traje sedam dana, namijenjena je predavačima. Za savladavanje ove obuke nije potrebno nikakvo po-

sebno znanje iz informatike, tako da i oni predavači koji predaju discipline koje nisu direktno vezane sa informatikom, kao što su jezik ili umjetnost, mogu lako i jednostavno da je savladaju.

Jedna od interesantnijih funkcija je rad sa tzv. digitalnim mastilom: po ekranu se može pisati rukom, a tu je i mogućnost kreativnog crtanja ili pisanja uz softver za prepoznavanje rukopisa. Iako čak i dodir prstom ostavlja trag „mastila“, da bi sve izgledalo realnije, pribjegava se zanimljivom triku: u dnu table je polica sa raznobojnim flomasterima i sunderom. Time, ne samo kalasična tabla, već i stara dobra kreda i sunder, postaju virtualni.

Zanimljivo je da su svi elementi pribora za predavanje ostali isti: tabla, kreda, sunder – ali digitalizovani.

Ovi predmeti su „lažni“, ali tabla ima senzore kojima oseti kada ste, recimo, uzeli crveni flomaster, i tada počinje da iscrta crvenu liniju u tački dodira, a kada se spusti „flomaster“ i podigne „sun der“, dodir izaziva brisanje sadržaja. Ovaj softver se integrira sa MS Office paketom i mnogim drugim programi-

ma, kao što su: Peer Educator Program, SMARTer Kids Foundation, Trade Show Teacher SMART, Exemplary Educator, Conference Presenter. Jednim dodirom na ekranu može se dobiti virtualna tastatura i tako unositi tekst direktno sa table.

Škola budućnosti

Prednost ovakvog načina rada jeste u tome što se sve ono što je ispisano na tabli snima u vidu slajd-šou prezentacije, koja se može eksportovati u Power Point. Sadržaj cijelokupnog predavanja može se jednim klikom spakovati i poslati elektronskom poštom, pa učenici ne moraju da „hvataju“ nikakve bilješke, već mogu da posvete punu pažnju predavanju.

To znači da uspjeh učenika više neće zavisiti od toga imaju li ili ne zapisanu lekciju koju „baš tu“ mogu da ih pitaju, iako je nisu pratili ni zapisali.

Dosadašnji klasični način rada polako se gubi jer u školama i na fakultetima ne odgovara informatičkom dobu u kojem su znanje i brzina savladavanja znanja – imperativ.

Održan četvrti Sajam mladih pronalazača Crne Gore

PRED NAMA SU BUDUĆI NAUČNICI, ISTRAŽIVAČI I INŽENJERI

- Pomoćnik ministra nauke mr Darko Petrušić: „Potvrda da je budućnost Crne Gore zasnovana na znanju“
- Direktorica Direktorata za srednje, opšte i stručno obrazovanje Nataša Gazivoda: „Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu stvarati uslove i podsticati motivaciju za učenje i rad“
- Direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković: „Podrška traje već godinama“
- Predsednik Fondacije „Mladi pronalazači“ prof. dr Srđan Kadić: „Ljudsko znanje u svrhu boljeg kvaliteta ljudskog života“
- Direktorica Korporativnog sekretarijata CKB Maja Vukčević: „Nastavićemo da podržavamo mlađe“

U takmičarskom dijelu četvrtog Sajma mladih pronalazača Crne Gore predstavilo se 15 timova iz šest srednjih stručnih škola i jedne gimnazije, dok je u revijalnom dijelu učestvovalo 14 timova studenata, srednjoškolaca i osnovaca.

Manifestaciju, koja je održana u tržnom centru Delta siti, organizovali su Fondacija „Mladi pronalazači Crne Gore“, Centar za stručno obrazovanje, kao i ministarstva prosvjete i nauke.

Pomoćnik ministra nauke mr Darko Petrušić kazao je da su mladost, maštovitost i radoznalost inicijatora stvaralaštva i kreativnosti.

„Pred nama su budući naučnici, istraživači i inženjeri. Oni su naša inspiracija i potvrda da je budućnost Crne Gore zasnovana na znanju i da je u sigurnim rukama“, rekao je Petrušić na otvaranju manifestacije.

Prema riječima direktorce Direktorata za srednje, opšte i stručno obrazovanje Nataše Gazivode, ulaganje u nauku, u mlađe kreativne i inovativne ljudi, je od izuzetnog značaja za budućnost društva. „U tom cilju Ministarstvo prosvjete će u narednom peri-



Mentor Bogdan Ljeposavić, pobjednik učenik Nikola Rašović, predstavnik CKB-a Maja Vukčević i direktor ETŠ „Vaso Aligrudić“ Veselin Pičurić

odu stvarati uslove i podsticati motivaciju za učenje i rad i dati vam snažnu podršku u razvoju vaših nadarenosti. Radimo na promociji preduzetništva na svim nivoima obrazovanja, a u kojem je upravo značaj inovacija ogroman. Vjerujem da ćete vaše sposobnosti orijentisati kroz preduzetnički duh i svoj izum

pretvoriti u konkretni proizvod ili uslugu“, navela je Gazivoda.

Od ideje do realizacije

Podrška koju Centar za stručno obrazovanje pruža učenicima i nastavnicima u segmentu kreativnosti i inovativnosti traje već godinama, rekao je direktor te ustanove Duško Rajković. On je dodao da se značaj ovakvih manifestacija ogleda u prilici da oni predstave svoj višemesečni rad na razvoju inovativnih rješenja, od ideje do realizacije.

da predstavlja rad u nekom nadrealističkom prostoru naučnih laboratorijskih iznalaženja nekih apstrakcija, formula i obrazaca koje su same sebi cilj. Pokazaćemo da nauka jeste sklonina uopštavanju i apstrahujući ljudskog znanja, ali ona je, prije svega, ljudski napor da se univerzalizuju one kombinacije i obrasci koji pomjeraju granice ljudskog znanja u svrhu boljeg kvaliteta ljudskog života. Mislim da smo svi mi, okupljeni u Fondaciji „Mladi pronalazači Crne Gore“, naukom i pronalazaštvom nadahnuti upravo vođeni

raste, a sa njim i broj inovacija i ideja koje mogu promjeniti naše živote. Nastaviće da podržavamo mlađe, koji drže ključeve ekonomske i socijalne budućnosti Crne Gore“, poručila je Maja Vukčević, direktorka Korporativnog sekretarijata CKB.

I roboti na štandovima

U revijalnom dijelu, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici prikazali su veliki broj izuma i zanimljivih postavki. Studenti odsjeka Mehatronike na Mašinskom fakultetu predstavili su se sa svojim „YUGO“ robotom, a posjetioci su imali priliku da vide i robota „Milojka“, Srednje mašinske škole „Ivan Usko-

spaniji, i robota OŠ „Radojica Perović“, čiji tim je na nacionalnom First Lego liga takmičenju osvojio nagradu za najbolje dizajniranog robota.

Na sajmu su prikazane inovacije i pronalasci koji su originalni, imaju potencijal za široko korišćenje, koji su praktični za upotrebu, laki za proizvodnju, pristupačni i tržišno opravdani. Za izradu takvih inovacija koristi se znanje iz mehanike, elektrotehnike, biologije, hemije, matematike, poljoprivrede, kompjuterskih nauka i sličnih disciplina. Inovacije mogu biti jedinstvene i komplikovane, sve do mjere do koje su učesnici sposobni da ih izrade. Iznad svega, inovacije mo-

JEFTIN I KORISTAN PRONALAZAK

„Cilj pobjedničke makete je da omogući svim ljudima, bez obzira kojem staležu pripadaju, da koriste sisteme koji inače koštaju pet-šest hiljada eura, a mi smo ih napravili za stotinak eura. Ovaj uređaj pomaže da sa udaljene lokacije mogu da se kontrolišu uređaji u kući, da se uključi klima, rasvjeta. Tu postoji i manja kućna meteorološka stanica koja kontroliše sunčevu zračenje. Njen zadatok je da upozori ako je zračenje preveliko. Kad sam radio uređaj želio sam da naruči koji nema novca omogućim da priušti sebi ovakav sistem u svojim domovima“, objasnio je pobjednik Nikola Rašović.

NAJBOLJA INOVACIJA UČENIKA NIKOLE RAŠOVIĆA I MENTORA BOGDANA LJEPOSAVIĆA IZ ETŠ „VASO ALIGRUDIĆ“

Ukupni pobjednik četvrtog Sajma mladih pronalazača Crne Gore je Elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice sa inovacijom „Kućna automatika“, koju je osmislio učenik Nikola Rašović uz pomoć mentora Bogdana Ljeposavića. Ista maketa bila je najbolja i u kategoriji najkompleksniji pronalazak, a laureat je nagrađen sa 500 eura, koje je obezbijedila Crnogorska komercijalna banka.

Za najoriginalniji pronalazak proglašen je dinamički solarni panel učenika Denisa Sijamića i Belmina Čuturića iz pljevaljske Srednje stručne škole, koji su radiли uz pomoć mentora Vladice Avramovića. Oni su dobili i nagradu publike. Najfunkcionalniji pronalazak je ferao za baruku učenika Stefana Slavkovića i Saše Gordića iz SMŠ „Mladost“ iz Tivta, a mentor je bila nastavnica Milanka Brajković. Najbolji tržišno orijentisani proizvod je aplikacija za promociju grada Nikšića Rajka Ormana i Sava Ostojića iz nikšićke Srednje stručne škole, koji su radili uz pomoć mentora Veselinke Barović i Milisava Kosovića.

Nagrađeni u pomenutim kategorijama dobili su po 200 eura.



MOTIVISATI MLADE LJUDE DA SE BAVE NAUKOM: Izloženi eksponati privukli veliki broj posetilaca

Predsednik Fondacije mladih pronalazača prof. dr Srđan Kadić ukazao je na dva cilja ove manifestacije. „Prvi je da demistifikujemo pronalazačku aktivnost u Crnoj Gori.

„Pravo je zadovoljstvo videti ovde veliki broj mlađih ljudi, pratiti kako ovaj sistem

tim idealom“, naveo je Kadić. On je dodao da je drugi cilj manifestacije da se populariše i omasovi naučna i pronalazačka aktivnost u Crnoj Gori.

„Pravo je zadovoljstvo vi-

raju biti izrađene od strane samih učenika ili studenata, uz pomoć njihovih mentora. Cilj ovog projekta jeste motivacija mlađih ljudi koji se bave naukom, da reališuju svoje ideje, rješenja i inovacije.

O. Đuričković

Zavod za školstvo postao član Međunarodne asocijacije nacionalnih i regionalnih prosvjetnih nadzora/inspektorata – SICI
RAZMJENA ISKUSTVA PUTEM BILATERALNE I MULTILATERALNE SARADNJE



Lj. V.

15

Prosvojeni rad

APR. 2014

BROJ 24

Koncept obaveznih izbornih predmeta i njegove povezanosti sa maturskim ispitom i upisom na prvu godinu studija

NEOPHODNE DOPUNE ZA MATURSKI STANDARD



Piše: Radovan Ognjanović, samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo

Nakon temeljne reforme douniverzitetskog obrazovnog sistema, sve gimnazije u Crnoj Gori od školske 2006/07. godine primjenjuju novi nastavni plan.

1. Obavezni izborni predmeti u nastavnom planu reformisane gimnazije

Za razliku od prethodnih nastavnih planova gimnazije, koji su sadržavali fiksiranu ponudu predmeta, reformisani plan ima tri komponente:

- obavezni predmeti,
- obavezni izborni predmeti i
- obavezni izborni sa-držaji.

Obavezni izborni predmeti omogućavaju učeniku da izabere one predmete koji su u skladu sa njegovim sklonostima, interesovanjima i koji su u funkciji njegovog daljeg školovanja. Učenik ima, do izvjesne mjeru, priliku da bira što će da uči i tako određuje elemente svog školovanja. Ta-kovo obrazovno iskustvo učenika je bogatije, jer je učenje, svakako, kvalitetnije kada se uči gradivo za koje je učenik istinski zainteresovan.

Reformisani plan određuje da učenik postupno – kako se bliži maturski ispit – stiče sve više kontrole nad svojim obrazovanjem. U prvom razredu gimnazije, obavezni predmeti čine 90 odsto, dok su ostali dio obavezni izborni predmeti i obavezni izborni sa-držaji. Međutim, do četvrtog razreda, više od četvrteplane čine obavezni izborni predmeti!

Izbor obaveznih izbornih predmeta zavisi od interesovanja i afiniteta učenika, planova za buduće školovanje, resursa njihovih gimnazija, kao i obaveze da polazi maturski ispit. Napravljen je 41 predmetni program obaveznih izbornih predmeta. Njihov spisak nije konačan, već se ažurira na godišnjem nivou.

2. Sadašnja povezanost nastave obaveznih izbornih predmeta u opštoj gimnaziji, maturskog ispitu i upisa na državni univerzitet

Gimnaziju pohađaju učenici čiji je cilj da, nakon polaganja maturskog ispitu, nastave školovanje na I godini odabranog studijskog programa. Očigledno je da su ovde osnovni elementi:

A. Upis u I godinu studijskog programa

B. Polaganje maturskog ispitu

C. Obavezni izborni predmeti (izbor, izučavanje i dopuna maturskog standarda)

Sistem A-B-C „trougao“ (sl. 1) čije su povezanosti elemenata izuzetno važne, međusobno uslovljene ali i – različito uskladene.

2.1. Povezanost C-B

Za razliku od ranijih nastavnih planova, nastavni

plan opšte gimnazije propisuje standard i maturski standard.

Standard iz obaveznog predmeta je ukupan broj časova koje učenik ima iz tog predmeta na kraju četvororazrednog školovanja u gimnaziji. Maturski standard za predmete propisan je Nastavnom planom opšte gimnazije.

Učenik na maturskom ispitu polaze dva obavezna predmeta po svom izboru. Da bi prijavio obavezni predmet, neophodno je da zadovolji tzv. maturski standard za taj predmet, tj. da ima ukupan broj časova predviđen maturskim standardom.

Kako se može ispuniti maturski standard?

Za pojedine obavezne predmete nema razlike između standarda i maturskog standarda, tako da svaki učenik završetkom četvrtog razreda ima ispunjen maturski standard za te predmete. Za ostale obavezne predmete učenik može da ispunji maturski standard tako što će se odlučiti za odgovarajući obavezni izborni predmet. Zbog toga gimnazija, prilikom izradacnica školske liste obave-

o Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost,

- Matematiku,
- Prvi strani jezik,
- Drugi strani jezik i
- Istoriju.

Predmet Fizičko vaspitanje se ne polaze na maturskom ispitu. Za ostalih 11 predmeta potrebno je dopuniti maturski standard.

Očigledno, povezanost C-B je jasno definisana i uspešno se primjenjuje. Učenici znaju kako se dopunjava maturski standard i koje predmete treba da izabiru i izučavaju da bi stekli pravo da polazi maturski ispit iz predmeta za koji se opredijele.

Ispitni kataloz za polaganje maturskog ispita napravljeni su na osnovu predmetnih programa obveznog predmeta i obavezog izbornog predmeta koji služi za dopunu maturskog standarda.

Pravilnik o polaganju maturskog ispita definisano je da učenik može da polazi samo predmet za koji je ispunio maturski standard, a maturski standard se dopunjava izučavanjem odgo-

– učenik X polagao na maturskom ispitu:

- Crnogorski jezik i književnost,
- Prvi strani jezik,
- Psihologiju i
- Latinski jezik,

– učenik Y polagao na maturskom ispitu:

- Crnogorski jezik i književnost,
- Matematiku,
- Fiziku i
- Hemiju.

Razlika u pripremljenosti učenika X i Y za odgovarajući studijski program nije samo u sadržaju maturskog ispit-a! Povezanost C-B je uslovljena da, u toku III ili IV razreda, učenici uspešno izučavaju obavezne izborne predmete da bi dopunili maturski standard:

– učenik X:

- Pojedinac u grupi (3 časa sedmično u III ili IV razredu)

– učenik Y:

- Odabrana poglavlja fizike (3 časa sedmično u III ili IV razredu)

– Biohemija (3 časa sedmično u IV razredu).

tu, a samim tim **nije jedinstven kriterijum za opšti uspjeh na maturskom ispitu**, što bi se svakako eliminisalo kada bi Ispitni centar realizovao polaganje svih predmeta na maturskom ispitu.

2.3. Povezanost A-C

Kao što je već navedeno, nepovoljnosti povezanosti B-A izuzetno loše djeluju na segment C – izbor i izučavanje obaveznih izbornih predmeta. Učenici, prilagođavajući se postojećim odredbama pravilnika o upisu na fakultet, odlično osjećaju razlike u zahtjevnostima pojedinih predmeta i većinom se opredjeljuju za polaganje maturskog ispita iz društveno-jezičke grupe predmeta. Zbog toga se opredjeljuju za obavezne izborne predmete kojima će dopuniti maturski standard iz te grupe predmeta, iako određeni broj učenika želi da upiše tehnički ili prirodnoma-teški fakultet.

Izbor i kvalitet izučavanja obaveznih izbornih predmeta u gimnaziji je

otvorio slobode učenika i omogućava priličnu slobodu izbora i mogućnost kombinovanja. Za dopunu maturskog standarda koriste se predmeti iz III i IV razreda, de je predviđen najveći broj časova. Cilj i svrha obaveznih izbornih predmeta nije samo u funkciji dopune maturskog standarda, već je osnovna ideja za uvođenje obaveznih izbornih predmeta bila da se učenicima omogući veći stepen autonomije i angažovanja u kreiranju sopstvenog obrazovanja, da se uvaže specifičnosti pojedine škole ili sredine za određenim predmetom i da se podstiče zdrava konkurentnost i takmičarski duh među školama u cilju raznovrsnije i kvalitetnije ponude obaveznih izbornih predmeta.

Na osnovu istraživanja i neposrednih uvida u rad škola, uočene su i izvjesne slabosti.

Često se dešava da se prilikom sastavljanja školske liste obaveznih izbornih predmeta više vodi računa o potrebama nastavnika nego o željama učenika.

Pojedini predmetni programi definišu da kadar koji može izvoditi obavezni izborni predmet može biti različitih profila, a da na osnovu pohađanja obuke nastavnik stiče pravo da predaje predmet za koji nije završio osnovne studije. Ova nepovoljnost direktno ugrožava kvalitet same nastave tih obaveznih izbornih predmeta.

Kriterijumi praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika često se bitno razlikuju kod obaveznih i obaveznih izbornih predmeta zbog **nepravilnog i nepovoljnog pozicioniranja mesta i značaja obaveznih izbornih predmeta u gimnaziskom školovanju**, kako od strane nastavnika, tako i od strane učenika.

Nepovoljna povezanost maturskog ispitu i upisa na I godinu osnovnih studija negativno utiče na pozicioniranje obaveznih izbornih predmeta u sva četiri razreda gimnazije.

4. Prijedlozi u cilju unapređivanja izučavanja obaveznih izbornih predmeta, maturskog ispitu i upisa na studijski program

PRIJEDLOG 1

Prilikom vrednovanja kandidata za upis na fakultet, pored **opšteg uspjeha na maturskom ispitu**, treba uzimati u obzir **da li je na maturskom ispitu polagao predmete od značaja za savladavanje izbornog studijskog programa**.


Naravno, ovakvo vrednovanje bi bilo eliminatorno samo u slučajevima kada se za upis javi broj kandidata veći od broja traženog konkursom.

PRIJEDLOG 2

Svi djelovi ispita na maturskom ispitu treba da budu eksterni i u organizaciji Ispitnog centra.

PRIJEDLOG 3

Preispitati predmetne programe u dijelu određenja nastavnog kadra koji može izvoditi nastavu obavezognog izbornog predmeta i precizno i jednoznačno definisati kada je



SLIKA 1: Trougao A-B-C

znih izbornih predmeta, kao jedan od kriterijuma uzima i dopunu maturskog standarda.

Šta se polaze na maturski ispit?

Maturski ispit predstavlja provjeru uspešnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja.

Na maturskom ispitu učenik polaze četiri predmeta:

- Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost,
- Prvi strani jezik ili Matematiku,
- dva predmeta po izboru¹.

Učenik može da bira samo one predmete za koje je ispunio maturski standard.

Za pet predmeta poklapaju se standard i maturski standard, tako da učenik koji završi četvrti razred opšte gimnazije ima ispunjen maturski standard za predmete:

- na studijski program Elektrotehničkog fakulteta ili
- na studijski program Pravnog fakulteta

varajućeg obavezognog izbornog predmeta.

Ova povezanost je dvostruka i korektno riješena.

2.2. Povezanost B-A

2.2.1. Za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore vrednuje se² uspjeh na maturskom ispitu. Znaci, užima se u obzir samo **opšti uspjeh postignut na maturskom ispitu bez obzira na sadržaj, odnosno – bez obzira koja dva predmeta je učenik birao da polaze na maturskom ispitu**.

PRIMJER: Na ovaj način stvara se situacija da učenik X i učenik Y sa odličnim uspjehom na maturskom ispitu ravnopravno konkurišu za upis:

- na studijski program Elektrotehničkog fakulteta ili
- na studijski program Pravnog fakulteta

iako je, na primjer:

¹ Za razliku od **obaveznih izbornih predmeta** koji se izučavaju u četvororazrednom gimnaziskom školovanju, ovdje se radi o **izbornim predmetima na maturskom ispitu**.

² Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore

Ovaj primjer pokazuje slabosti odredbe da se vrednuje opšti uspjeh na maturskom ispitu, bez obzira na njegov sadržaj, jer je očigledno da učenik X i učenik Y nijesu jednako sposobljeni za nastavak školovanja i na Elektrotehničkom i na Pravnom fakultetu, iako imaju jednak broj bodova koji se uzimaju u obzir prilikom vrednovanja za upis na ova dva fakulteta.

Prema tome, **odredba Pravilnika (o upisu na fakultet) da se vrednuje opšti uspjeh na maturskom ispitu, bez obzira na njegov sadržaj, nepovoljno utiče na:**

- kvalitet upisa na fakultet,
- kvalitet maturskog ispit-a

– kvalitet izbora i izučavanja obaveznih izbornih predmeta.

2.2.2. Na povezanost B-A nepovoljno utiče i činjenica što maturski ispit nije u potpunosti eksterne prirode i u organizaciji Ispitnog centra. Na taj način se stvara situacija da ne postoji jedinstven kriterijum za ocjene iz predmeta koje učenik bira na maturskom ispitu.

Sistem obaveznih izbornih predmeta, kao jedna od osnovnih novina u reformisanoj gimnaziji, zaista je

direktno uslovljena unapređivanjem povezanosti A-B.

Pošto učenik bira obavezne izborne predmete kojima dopunjava maturski standard, onda je očigledno da se samo unapređivanjem povezanosti A-B može skoro u potpunosti „regulisati“ ova povezanost i znatno unaprjediti kvalitet

- izbora i izučavanja obaveznih izbornih predmeta
- maturskog ispit-a.

3. O kvalitetu ponude, izbora i izučavanja obaveznih izbornih predmeta

Nacionalni savjet za obrazovanje do sada je odobrio da se u opštoj gimnaziji u Crnoj Gori može izučavati 41 obavezni izborni predmet.

Alhemija ili: Neću znanje, hoću izvjesnost

AKO NE POSEDUJEŠ (DUHOVNU) VATRU U SEBI, JEDNOSTAVNO NALOŽI OGANJ

Veliko Djelo (Opus Magnum) alhemičara, uopšte nije nešto odvojeno od života i stvar skrivenih laboratorijskih, već jedan individualni – čin života

Piše: Veljko Strugar Kinjo

Najlepše što može
– mo doživjeti jeste tajanstveno. To je jedno osnovno osećanje koje stoji nad kolijevkom prave nauke i umjetnosti. Ko ga ne poznaje i ne čudi se više – on je tako reći mrav. A njegov vid ugašen". (Albert Einstein: "Mein Weltbild")

Alhemija?

Najkraće leksikonsko objašnjenje ovoga pojma je, koliko nedosljedno, toliko i pogrešno a glasi:

– **Vještina pravljenja zlata!**

U stvari, radi se o jednom drevnom transcendentnom učenju, koje je bilo, a tako će i ostati, nešto poput podzemnog duhovnog toka, koji odvajkada i bez izuzetka napaja sve izvore ljudskog saznanja, a moglo bi se formulisati i kao – saznačna izvjesnost.

U pogledu ovoga učenja, najbolja ilustracija bi bila ona narodna priča o ljudima koji su stigli do na kraj svijeta, pa iako svjesni potpune neizvjesnosti, hrabro koraknuli u „ništa“ i njime krenuli tumarati dok je šljunak pod njihovim koracima škripao, neprestano im šaljući poruku da: „Ko ga uzme kajaće se, a ko ne, isto će se kajati...“ Neki su misili, što da ga teglim kad će se ionako kajati, dok je drugima padalo na um, da: „Kad ču se već kajati, barem da znam zbog čega...?“ A kad su se i konačno vratili u stari, dobri i poznati svijet, prvo im je bilo da pogledaju onaj šljunak koji su neki ponijeli i tada vidjeli da se radi o dijamantima, te su se kajali oni što ne poniješ ništa a i oni što su ponijeli, što ne poniješ više...

Tako sam i ja, prilikom moga boravka na „Trulom Zapadu“, preko dvadeset godina tumarao među olupinama i ostacima ovoga učenja, jednako osluškujući njegove neshvatljive poruke, da bih se tek onoga dana kad sam, ogorčen gubitkom toliko vremena, riješio da pljujem za sobom, neđe u zabitom čošku svoga uma spottakao preko skromne hrpice saznačnih dijamantata i gorko požalio što ne poniješ više. Ovo učenje koje se danas uzgredno, poput kakve jereši naziva alhemijom, u prošlosti je, uz dužno poštovanje, oslovljavano i kao:

– **Ars Magna** (Velika Umjetnost, odnosno vještina)

– **Sapientia Magna** (Velika Nauka)

– **Philosophia Magna** (Velika Filozofija)

– **Kraljevska vještina**

Zato i nije nikakva slučajnost da se ovom vještinom bavio i poznati engleski naučnik – Isak Njutn – koji je u svojim šećanjima skromno potsetio da su mu sopstvena dostignuća bila moguća samo što je, kako sam kaže:

„**Stajao na ramenima divova.**“

U međuvremenu sam shvatio da ono što sam u prolazu zahvatilo tumarajući neprozirnim tminama ovog Velikog Učenja, uopšte nije malo, već toliko da sam se s njim morao tegliti kao sa preteškim bremenom, jer nikoga nije bilo da me u tome odmjeni. Svestan da

to breme predstavlja neslućeno veliku zadužbinu koju sam stekao na neizvjesnom saznačnom hodočašću, koju sam dužan svom rodnom kraju, sredinom dodecesetih sam, za pokoljenja koja će to moći da shvate, pohranio u jednoj skromnoj i neuglednoj knjižici, ispisanoj mučavim i nesviklim jezikom, pod naslovom čudnim, da čudniji ne može biti:

– **„Slika Svijeta Velike Umjetnosti“**

Knjiga je objavljena kod izdavača „Dignitas“ dje je ostala u dubokoj i mračnoj zavjetrini bilo kakvog javnog interesa, time i potpuno

– „Učitelju, a koliko i kako se ta svijest, kojoj težite, razlikuje od ove uobičajene i svakidašnje?“

... dao je tajanstven, ali zato konačan i veoma određen odgovor:

– „Svijest kojoj težimo mi, Adepti Velike Vještine, od obične svijesti se razlikuje kao što se dijamant razlikuje od komada ugljenata...“

Za uobičajeno shvatanje utemeljeno na očeviđnosti, nije mogao upotrijebiti komparaciju većega kontrasta i razlike, da bi tek nakon par milenijuma bilo jasno da baš u elementarnom pogle-

ovoga učenja mogu naslutiti u svim kultovima i legendama širom svijeta.

Između hemije, kao nauke i alhemije, može se povući paralela slična pomenu toj alotropskoj modifikaciji ugljenika, gdje se nesumnjivo radi o istom elementu – ugljeniku, otprilike kao što bi na duhovnom i spoznajnom planu ona glasila:

Nauka / alhemija ~ znanje / izvjesnost.

Na prvi pogled bi se moglo reći da, ako tu ima neke razlike onda je ona u nijansa ili načinu gledanja. No, ko god se malo dublje pozabavi ovim pojmovima, odmah shvati da to nije tako, jer izvjesnost sama po sebi isključuje svaku pretpostavku. Zato su stari Arapi, iz indijskih učenja preuzeli onu neprolaznu sentencu: Neću znanje, hoću izvjesnost!

Vjerovatno će svakog namjernika začuditi i trivijalnost svakidašnjice, po kojoj postoji samo jedna (apsolutna) istina, dok lažima niđe broja nema, što nikako nije u saglasnosti ni sa elementarnom logikom. Ako postoji samo jedna istina, onda je i za njenu definiciju, dovoljna jedna jedina laž.

No sad nešto o izvjesnosti kao saznačnoj konačnosti. Einstein je pokušavao definisati stvarnost trodimenzionalnog kontinuuma, svodeći ga na dvodimenzional i objašnjavajući da je isto tako, dvodimenzionalnim bićima, površina lopte neshvatljivo beskrupljivo, ali pritom i na apsolutan način konačna, što samo po sebi predstavlja jedan aspekt izvjesnosti, ali bez mogućnosti iskustvene spoznanje.

Najviši stupanj znanja nikako ne znači i konačan, zato u pomenutoj alegoriji, Adept Velike Umjetnosti navodi razlike između običnog i višeg stanja svijesti, kao razliku između dijamanta i komada ugljena, time sagovornika upućujući na elementarnu istovjetnost svijesti uz istovremenu razliku strukture, kao i u alotropskoj modifikaciji pomenutog elementa – ugljenika. Dovoljno je pristupiti se strukturi grafita, koja je dvodimenzionalna i struktura dijamanta čija kristalna struktura počiva na dimenziji više.

U stvari, uobičajeni aspekti stvarnosti su prvo stvoren uslovjeni dimenzija (zadate) stvarnosti. Zato mnogima tvrdoglavci izmiče jedan sveprisutni aspekt naše stvarnosti – religija – ustanovljena na izvjesnosti Boga no zato uz potporu mnoštva saznačnih definicija.

Što se religije tiče, osim njenog spiritus movens – straha i neizvjesnosti – postoji i motiv smisaone spoznaje, koja uveliko prelazi elementarnu logiku, zato crkvene strukture i njeguju mnoštvo rituala da bi nadomjestile mogućnosti shvatnja, svoje vjernike upućujući na intimni osećaj vjerske izvjesnosti, utemeljen na intuiciji. Dakle, intuicija predstavlja izvjesnu alotropsku modifikaciju svijesti, koja omogućava spoznaju aspekata stvarnosti koji se prostiru u dimenzijama višega reda.

Adepti Velike Umjetnosti su je nazvali „unutrašnjim razumom“, kojim je moguće naslutiti (iako ne shvati-

ti) smisao posljedica, čiji su uzroci skriveni iza neshvatljivih dimenzija stvarnosti. Otprilike, to bi znacilo da iza izvjesnosti počinje nova stvarnost i što bi tu moralno biti išta sporno. Jednako kao što ne može postojati podjebla na Boga i Čavola, jer obe ne mogu biti ništa drugo do dva aspekta božanskog Jedinstva.

Međutim, postoji jedan veoma dubokomislen aforizam poljskog satiričara Stanislava Jirži Leca, koji glasi:

„**Što smo bliži istini, sve smo dalje od stvarnosti!**“

Ova definicija se uveliko poklapa sa onom o znanju i izvjesnosti, jednako kao što je i definicija – čovjek – samo arhetip skriven polarizacijom na muško i žensko biće, tako da stvarnost izražena njime može postojati samo izvan nje. Ovo navodim samo za to, da ukažem na pojmu nesigurnost bilo kog izraza. Ovim iznenađenja ne prestaju, već tek počinju.

Materia prima

Vjerujem da su mnozini, osim – materia prima – poznati i pojmovi kao: Quintessentia ili prana indijske tradicije. Svi oni se svode na duhovnu potragu za prauzrom, čija je posljedica naše postojanje. U stvari, ne predstavlja ništa drugo do nespretnog pokušaja, da se nađe bilo kakav postulat sa koga bi se moglo definisati sve ostalo.

E sad da ukažemo na način gledanja na svijet i stvari, onako kako to čini – alhemija. Ko god barem malo poznaje Yugu, vjerovatno će se začuditi tvrdnji da ona nije ništa drugo od jedan od puteva ka istom cilju, pri čemu se, kao retorta „Velikog Djela“, umjesto alhemičarskih sudova upotrebljava sopstveno tijelo. Baš u ovoj tehniči, posebno se pominje prana – materija prima – quinta essentia – odnosno njena manipulacija uz pomoć meditacije i posebne tehnike disanja.

Siguran sam da mnogi naslućuju, a rijetki znaju kolika je stvarna moć polnog nagona, dok učenje alhemije tvrdi da se progenitivni organi hrane kudikamo suptilijom hranom od svih ostatih organa, uključujući i mozak, tako da tehniku yoge nije ništa drugo do „krađa“ da bi se mozak nahrario i ospособio za dostignuća van „zadatog“ života i shvatnja. Dakle, svi ostali (organii) kao i sam mozak, moraju se zadowoliti mrvicama sa stola progenitivnih organa...

Vjerujem da rijetko ko i naslućuje, osim onih koji su čitali alhemičarske traktate i djela Vilhelma Rajha (Wilhelma Reicha), da se spektar ishrane proteže na pet agregatnih stanja materije i uveliko prelazi sve ono što se pod time podrazumijeva. U ovom slučaju, najvažniji „prehrambeni“ aspekt jeste baš ta sveprisutna, mistifikovana prana – quinta essentia – odnosno peto stanje materije, ma što se pod tim podrazumijevalo.

Međutim, da sve ne bi bilo (prazna) priča, uputiću čitaoca na jedan aspekt (modernog) života, kao što je lječenje na moru i njegovo blagotvorno uticanje na fizičko i posebno psihičko zdravlje ljudi i žena. Vjerujem da ste i sami pitali zašto baš na

obali mora a ne svuda drugo de sunce grije? E, ovdje počinje ono što nije moguće dokazati ničim osim posljedičnom empirijom. Znači jeste – jer funkcioniše...

Moderna jeres

U stvari, Adepti nijesu ni pokušavali da definisu i objasne, već samo nudili pojma nečega, a na drugima je bilo da krenu u potragu za smislom. Ko god bi potražio put, govorili bi mu da svi vode u tom pravcu i da nema što da izgubi osim svojih (pustih) želja, jer ionako postoji jedna jedina izvjesnost – smrt. No, da se vratimo ljetovanju i potegnemo jednu od modernih jeresi.

Dakle, zdrav učinak boravka na morskoj obali, nije baš onakav kako ga tretira medicina, već mnogo dublji i uveliko zalaže u neprozirne aspekte ovoga učenja koje nagovještava postojanje nečeg što istovremeno pošteduje energetske i materijalne atribute. Otprilike, kao što je svjetlost istovremeno tvar i energija. Budući da ovu energiju (prana) jedino kristali soli mogu da fiksiraju i akumuliraju, zbog toga je njeno prisustvo najveće baš na morskoj obali deje koncentracija soli najveće, pri tome se obnavljajući bez prestanka. Isto tako, prisustvo soli u organizmu je od presudnog značaja, baš zato što ovu životnu energiju, udahnutu sa vazduhom, raznosi po cijelom organizmu, da bi na kraju njeni ostaci bili izlučeni mokraćom koja se skuplja u bešici. Zato i nije slučajna progenitivna anatomija, koju sačinjava i bešica, jer polni organi ovu supertilnu energiju preuzimaju sa kristala soli koncentrisanih u mokraći, time osiguravajući svoju životnu funkciju.

Ovim sam pokušao odgovoriti na uzgredno pitanje o primarnoj tvari sa kojom život počinje i prestaje, kako bih namjernika uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvoj mistifikaciji, već jedino o nemogućnosti da se shvati dimenzije kojima se protežu vektori opstanka i da vide da je sve daleko od poezije a veoma blizu onoga što naše živote čini tako dinamičnim. Da bi svakome namjerniku uputio da se uopšte ne radi o bilo kakvo

Esej iz teorije-filozofije muzike

ISKUSTVENA OSNOVA MUZIČKE OKTAVE I DIJALEKTIKE

Kako je nastao posebiti i specifični oktavni ili osmični sistem kretanja u vremenu karakterističan za muziku, ali i prepoznatljiv i u filozofskoj dijalektici, povijesti duha i čovjeka

Piše: Sreten Zeković,
prof. filozofije

U ovom tekstu se prvi put u teoriji, odnosno filozofiji muzike otkriva da je *iskustvena osnova*, porijeklo, korijen, značenje i način dolaženja do osnovne muzičke oktave – *osmice* (skala sa osam tonova), u (pra)starom narodnom načinu brojanja i računanja (označavanja) vremenskog slijeda „*sedmice dana*“ pomoću pršljena (zglobova) i međupršljena (međugloba) na *ljudskoj pesniči-šaci*: ponedjeljak (1), utorak (2), srijeda (sredina, 3), četvrtak (4), petak (5), subota (6), nedjelja (7) i ponovo ponedjeljak (tj. 8-mi kao ponovljeni 1 – prvi), i tako *osmice* dani u *sedmici*, iako ih ima stvarno 7.

„Pri-ručna računaljka“
prostorne beskrajnosti (∞)

Deset prsta na rukama su empirijska osnova, porijeklo i način dolaženja do dekadnog sistema brojenja i računanja, na osnovu *jediničenja* (označenja osnovnih istih jednakih jedinica, njihovog redoslijeda i simetrijskih parnjaka $5 + 5 = 10 : 2 = 5 \times 2 = 10$; $10 \times 2 = 20 : 2 = 10$), koje zatim u brojčanim apstraktnim (matematičkim) jedinicama prelazi u *apriornu zakonitost*. To je pramska „pri-ručna računaljka“ koja se odnosi na matematičko-kvantitativnu prostornost (diskontinuitet) i njeno nizanje u beskrajnost (simbol mu je ∞).


„Pri-ručna računaljka“
vremenske beskrajnosti

Sedam pršljena i međupršljena ($4 + 3$) na ljudskoj šaci su *iskustveni osnovi*, porijeklo i način dolaženja do *septadnog (sedmičnog)* sistema brojenja i računanja *dana* u *sedmici* i „*sedmica dana*“ (u mjesecu i njih u godini) u vremenu (kontinuitetu). To je pramska „pri-ručna računaljka“ samog kretanja u vremenu i njegove beskonačnosti, koje se takođe vrši na osnovu njihovog *jediničenja*. I ovde, kao i u dekadnom sistemu, se *jediničenje* vrši po prirodno-organjskoj simetriji (istih) parnjaka jednakih u cijelih jedinicama – *jediničenja* simetrijskim dvojenjem (dijeljenjem) prvo na *par pršljena* (1-vi i 2-gi jedan i 3-ci i 4-ti drugi par). Ostala su *tri međupršljena*, od kojih jedan simetrijski par unutar para zglobova i tako se (od dvojstva pršljena) dobio *par triada* (njihovo trojstvo) po jedan međuglob unutar para zglobova, između 1-vog


koji se nalazi na šaci (4 pršljena i 3 međupršljena), a za Pitagorejce (filozofe brojanja i računanja u apstraktnim brojevima, kao osnovnih jedinica stvarnosti) 7-mica je bila *harmonija i ljubav*.

„(O)kretanje“ sedmice u osmicu, sedmičenja u osmičenje

Međutim, bez tog razlaganja, dvojenja u međuglobu između prve i druge trijade i poslije druge trijade, između zadnje *sedme jedinice* (7 koji je 4-ti zglob) i sljedećeg *osmoga* (8 koji je ponovljeni prvi) nastao bi diskontinuitet, matematička, kvantitativna statičnost (mirovanje), praznina, prekid kontinuiteta *sedmica*, raskid između kraja (7-dme jedinice ili 4-tog pršljena) i početka (1-ponovljenog prvog kao 8-mog). Bez toga bi se prekinuo i sam *tok-niz* dana, samo njihovo *kretanje* i *neprekidno ponavljanje u vremenu*. Bez toga povezivanja između dvije tijade (u 4-tom po redu i 7-og i 8-mog pršljena) istaklo bi se samo statično nizanje, samo *mirovanje* koje je samo jedna strana kretanja: diskontinuitet, prekid, sami kvantitet, koji se suprotstavlja *kontinuitetu vremena (u vremenu)*, samom kvalitetu kretanja. Ako bi se „*sedmica dana*“ završila



Bit muzike je vremensko kretanje



Grafička muzika Anankinog vretena

la sa *sedmim danom* (i počela sa prvim, a ne sa „osmim“) kao ponovljenim prvim) onda bi takva *sedmica* (dana) bila samo fiksirani kvantitet dana i njeno statično (nepomično, umrтvljeno) sabiranje i umnožavanje ponavljanje kvantiteta kao tzv. matematičko-kvantitativna be-

skrajnost u prostoru; bila bi bez njihovoga samog kvaliteta, neprekid (a) nog toka-nizanja, kontinuiteta, zapravo, kretanja i „okretanja“ u vremenu i samog Vremena. Ako bi „*sedmica dana*“ bila samo fiksirani kvantitet (dana) i njeno umnožavanje statično ponavljanje, koje se može par-

no dijeliti na jednake jedinice, bez njihovoga *uvijanog polovičenja*, onda ne bi bilo onog „uvijanja“, spiralnog dvojenja i trojenja dana (sedmica, mjeseca i godina), „okretanja“ i kretanja sedmica, povezivanja njihovog kraja i početka, a to znači, bez same beskonačnosti. Tada ne bi mogli naći njihovu „sredinu“, „osu“, „pokretno, promjenljivo središte“, „Anankino vreteno“ Vremena (Platon) oko kojega se „sedmično osmici“ klupko (i ljudskog) života i dalje ispredva predivo iz vječne kuđelje prostora i vremena (iz Pri-rode); ne bi bilo niti vremena, dalje slijeda-točka dana u drugi ni toka sedmica i njihove beskonačnosti u vremenu. Zato se *sedmi „okreće“* i povezuje sa „8-mim“ (kraj i početak) čime se već zahvata i nastavlja sljedeća sedmica, ali i nadilazi prijethodna. Ovo i pored toga što je stvarno samo *sedam (7) jedinica*, jer je „8-mi ponovljeni 1-prvi“ od kojeg se i počela nizati. Zato Platon u svom prikazu (u Državi) starogrčkog mita o Anan-

ke (boginja Sudbine, Nužnosti, Vremena) kaže: „Vreteno je provučeno tačno kroz sredinu osmog pršljena“, koji je ujedno i sredina prvog pršljena, a oba sredina u 4-toj jedinici između trijada i poslije druge trijade, u prelazu između 7-me i 8-me jedinice (kraja jedne i početka druge). Tako se oko pomjeranog „središta“, „ose“ (na mjestu polovljenja) vrši „uvijanje“ i „okretanje“ sedmice u osmicu, sedmičenja u osmičenje. Tako čudno sedmica prelazi u osmicu, a sedmičenje osmici, isto onako čudno kao i samo kretanje koje je sklad protivrječnosti: konačnog i beskonačnog, prostora i vremena, diskontinuiteta i kontinuiteta.

„Pri-ručna računaljka“ je i mjerjenje vremena i kalendar

Rečena sedmično osmica na „pri-ručna računaljka“ mjeri opažljivu prirodnu Zemljinu i Mjesecu rotaciju i revoluciju, odnosno njihovo neravnomjerno (o)kretanje zbog čega i nije pravilno kruženje i ne pravi kružnice (nego elipse), jer bi bilo ravnomjerno, pravilno, sa jednakim rastojanjima i bez ikakvog ostatka. Jeste okretanje, ali ne i „kruženje“ (krug). Zemljina rotacija i Mjesecova rotacija i revolucija su dva kretanja – dvojstvo, a sa Zemljom i mjesecovom revolucijom (oko Sunca) su tri kretanja ujedno, pa se i tu javlja glavno „dvojstvo trojstva“ i/ili „trojstvo dvojstva“ naročito sakralizovano u teofaniji.

Opažajući sa Zemlje, vidno se opaža neravnomjerna smjena (okretanje) dana i noći i mjesecovih mijena koje se (u svom okretanju) uvijekjavljaju sa nekim promjenljivim ostatkom koji je promjenljivo višak i manjak, uvećanje i smanjenje, duže i kraće, veće i manje (osvjetljenje)



Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore

URUČENA MEDALJA ĐAKOMU SKOTIJU



MJESEČEVE MIJENE: 7 likova i u mijeni 8-mi ponovljeni prvi

koji se upravo i iskazuju u kretanju i manifestuju samo kretanje (vrijeme) i u njegovom okretanju nadoknađeno izjednačavaju. Mjesecih likova na „noćnom nebu“ ima sedam (7) od „mladog mjeseca“ (kao da se „rađa“) u liku malog srpa (prvi lik) do „zadnje četvrti“ koji se sve više smanjuje do malog srpa (7-mi lik) i „gubi se“ (konjukcija), da bi se „okretanjem“ (smjenom, mijenjom) ponovio opet kao „mladi mjesec“, tj. „osmi lik kao ponovljeni prvi“ (baš kao i na ljudskoj šaci). Mladi mjesec je mijena koja se javlja vazda poslije trijade: prva četvrt, pun mjesec (2/4), zadnja četvrt) i mijena (baš kao i na ljudskoj šaci, uvijek između navedene dvije trijade ili poslije prve i druge trijade, odnosno između 7-mog i osmog pršljena). Znači, imamo 7 Mjesecih likova i 4 mjesecih mije- ne (faze) tj. $7 = 4 + 3$. U skladu sa mjesecih mijenama došlo se do sedmice dana (7 dana) i do mjeseca (4 sedmice – 30 dana potrebni Mjesecu da ponovo dođe u istu fazu; u savremenom računanju $7 \times 4 = 29,6$), i do godine: 4 godišnja doba po 3 mjeseca $4 \times 3 = 12$ mjeseci (potrebno vrijeme da Zemlja napravi jedan obilazak oko Sunca, jedna revolucija). Dan, sedmica, mjesec i godina su prirodne vremenske jedinice, naravno, sve promjenljive i neravnomjerne.

Iz sedmičnog i osmičnog načina brojanja nastaje muzička oktava

Za osnovno razumijevanje rečene tvrdnje navodim da muzička oktava (osmica) – skala od osam (poredanih uzastopnih) tonova, nije osmica, broj 8 koji ima 8 jednakih jedinica, jer ona zapravo ima sedam tonova (kao i 7 zajedno pršlenova i međupršlena na stisnutoj šaci), a osmi (8) je ponovljeni prvi, 1–8 (npr. ce, de, ef, ge, a, h – ce ili do, re, mi, fa, so, la, si – do), kao i dani u sedmici i „sedmice dana“ u kojoj i u kojima je osmi ponavljeni prvi (poneđeljak). Ipak se osnova skala zove oktava (osam tonova) za razliku od „sedmice (dana)“ u kojoj je isto sedam dana, a osmi je „ponovljeni prvi dan“ (poneđeljak).

Isto kao što na stisnutoj šaci, pomoću koje se broje dani u sedmici i „sedmice dana“ u vremenu (i puni i skraćeni mjeseci), ima sedam zajedno pršlenova i međupršlena, a osmi je „ponovljeni prvi pršlen“ bez međupršlena između 7. i 8. tj. bez punih jedinica, pa se ipak zove sedmica. I u osnovnoj muzičkoj oktavi, kao i u sedmičenju dana, ima 6 cijelih tonova i dva

polu tona koji se poloviće između 3-ćeg i 5-tog u 4-tom tonu (između e i g u f) i između 7-og i 8-og (između h i ce u hes) kao „ponovljenog 1. prvog“.

To je već pripremilo tonalnu oktavu u kojoj takođe postoji 7 tonova (i 8. ponovljeni prvi) sa dva polustepena, takođe, između 3. i 4. i 7. i 8. (između e i g u f i h i ce; mi i fa i si i do). To se očito može prepoznati na osnovnoj dorškoj ljestvici koja je nastala od 2 septemtona (sa jednim triohordom i jednim tetrahordom) čiji srednji gornji i donji tetrahordi čini oktavu – osnovnu dorsku ljestvicu od koje dalje nastaje frigiska i liderska ljestvica. To zajedno čini oktahord-dijapazon (okta-hor d, oktava – osam tonova i njihovi modaliteti) kojima je obuhvaćen cijelokupni muzički materijal starih Helena.

Muzička oktava nije osmica sa 8 jednakih i cijelim jedinica (cijelih stepena), nije broj 8 čija je polovina, odnosno simetrijski fiksirana „sredina“ („osa“) 4 ton sa cijelim stepenima; nije spoj dva tetrahorda sa cijelim stepenima, nego 1 tetrahord i 1 triohord, znači sedmica ($7 : 2 = 3,5 + 3,5 = 7$) koja se može dvojiti, udvajati (dijeliti) (samo) pomoći dva pomjerena na polutona ($\frac{1}{2}$) poslije prve i druge trijade (3 jednake, cijele jedinice, tona), što će reći, između 3-ćeg i 5-tog (e i g u f i h i 7-og i 8-1-og (h i c). To se podudara i sa računanjem „sedmice dana“ na šaci: dvojenje je poslije prve i druge trijade (ili prva $\frac{1}{2}$ između te dvije trijade) u 4-tom – četvrtak (ili između srijede i petka), a druga $\frac{1}{2}$ između 7-og i 8-1-og ili nedjelje i ponovljenog poneđeljnika. U njima je baš njihova „pokretna sredina, „lebdeće središte“ („osa“, „sinteza“, sinafa) da bi se u onom „osmom kao ponovljenom prvom“ izvršilo ponovljeno (o)kretanje, stavljanje i nastavljanje, odnosno dalje kretanje u vremenu. a ustvari ponavljanja u izvijenoj, spiralnoj osmici.

Oktavu čine dva tetrahorda (4 ton), ali ne sa 4 cijela tona; ona nije osmica sa dva dodirna (jednaka) kruga koji se šeću, ukrštaju u njihovoj dodirnoj tačci (između četiri cijela tona), niti je to njena fiksa „sredina“ (centar), no je ona „osmica“ bez prešeka, fiksnoj centra, težišta i ukrštanja, sa pomicnim „lebdećim središtem sjeđenjenja obojega“ (Hegel, /u muzici sinafom/) u kojem se „mimoilazno uvijaju, „spiralno mimoilaze“ i obnavljaju hiper i hipo modaliteti, „gornjim (uzlaznim) i donjim (silažnim) putem“, „iznutra i spolja“, što znači da nije zatvorena obična (matematička) broj- na obična (matematička) broj-

čana osmica no spiralno obnavljana osmica, osmičenje.

Dekadni sistem brojanja prostorne beskrajnosti, a sedmični i oktavni vemenske beskonačnosti

PRIZNANJE ZA DOPRINOS ISTRAŽIVANJU UČEŠĆA CRNOGORSKIH PARTIZANA U OSLOBOĐENJU ITALIJE: A. Nikolić uručuje priznanje Đ. Skotiju

Predsednik Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore Andrija Nikolić uručio je spomen-medalju „Subnorac“ književniku i esejistu Đakomu Skotiju za doprinos istraživanju učešća crnogorskih, odnosno jugoslovenskih partizana u oslobođenju Italije.

Skoti je zahvalio na ukazanoj pažnji i istakao da je

medalja prvi partizanski znak koji je dobio u životu. On je podsetio da je u Jugoslaviju dolazio kao momak da bi upoznao partizansku zemlju.

Đakomo je istakao da prema crnogorskom narodu ima posebne emocije i oduševljen je tom „malom zemljom sa velikom istorijom“.

Lj. V.

Učenici OŠ „Marko Miljanov“ i predstavnici Udruženja boraca NOR-a i antifašista Glavnog grada položili cvijeće na spomenik na Vrelima ribničkim

ŠEĆANJE NA HRABRE RODOLJUBE



Uspomene na one koji su dali život za slobodu

Povodom 72 godine od masovnog strijeljanja rođoljuba i boraca na Vrelima ribničkim strijeljao 55 rođoljuba kako bi pokazao svoju snagu i zaplašio lokalno stanovništvo.

Da podsetimo, okupator je na Vrelima ribničkim strijeljao 55 rođoljuba kako bi pokazao svoju snagu i zaplašio lokalno stanovništvo.

Na skupu je govorio i evocirao uspomene Razim Ličina, predsednik Udruženja boraca NOR-a i antifašista Konika.

Lj. V.

Učenici SSŠ „Ivan Uskoković“ iz Podgorice osvojili treće mjesto na Međunarodnom takmičenju u robotici u Bukureštu

POKAZALI ZNANJE I INOVATIVNOST

Podgoričkom timu je pripalo i prestižno prvo mjesto za iskazani profesionalizam. Odlazak na takmičenje pomogli su Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke Vlade Crne Gore



USPJEŠNI U JAKOJ KONKURENCIJI: Ekipa SSŠ „Ivan Uskoković“

Tim učenika podgoričke Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“ osvojio je treće mjesto na Drugom međunarodnom takmičenju u robotici, koje je održano u Bukureštu. Oni su dobili i prestižnu prvu nagradu za iskazani profesionalizam, koju dodjeljuje stručni žiri ovog evropskog takmičenja u robotici.

Bronzani pehar pripao je učenicima III i IV razreda – Stefanu Drobnjaku, Jeleni Šavelić, Maji Bajčeti, Juriju Onišuku i Borisu Bičaninu. Sa njima su u rumunjskoj prijestonici bili i direktor škole Žarko Borovinić, njegov pomoćnik Srećko Klajić, mentor Vasilije Kovačević, profesor praktične nastave, i profesor Srđa Kostić.

Podgorički srednjoškolci predstavili su se robotom koji je, zapravo, bio modernizovana verzija istog onog sa kojim su na prošlogodišnjem takmičenju, zajedno sa kolegama iz Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“, osvojili drugo mjesto.

Na takmičenju je učestvovalo 16 ekipa. Bili su predstavnici čak i tri azijske škole, ali i iz Saudijske Arabije.

Robot podgoričkih đaka „slušao“ je dobro svoje kreatore i izumitelje, pa je u zacrtanom roku i na zadati način izvršio sve željene zadatke – da ubacuje kocke na određeno mjesto, da pređe od tačke A do tačke B u određenom periodu i tako dalje.

Odlazak na takmičenje pomogli su Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke Vlade Crne Gore. Naredno takmičenje u robotici biće organizованo u Pragu.

Direktor škole Žarko Borovinić izrazio je zadovoljstvo zbog učešća škole na tom prestižnom takmičenju, a osvojeno treće mjesto je, prema njegovom mišljenju, i te kako veliki uspjeh.

Naša đeca ne zaostaju u odnosu na vršnjake u Evropi

„Veoma je pozitivno što su daci bili veoma moti-



POKAZALI DA MOGU JOŠ BOLJE: Mentor Srđa Kostić i Vasilije Kovačević


visani da se takmiče, ali i što žele da nastave u tom pravcu. Posebno me raduje što su prošlogodišnji takmičari interesovanje za robotiku proširili i na svoje druge i uključili ih u ovogodišnje nadmetanje. To znači da će svoj uticaj prenijesti i na ostale, pa će se tim takmičara iz robotike još više proširiti. Raduje me i činjenica da su i mentor i veoma zadovoljni i motivisani da i dalje pripremaju đake za takmičenje. Veoma je značajno i to što naša đeca ne zaostaju u odnosu na vršnjake u Evropi, već pokazuju da imaju kvalitet. Ona, čak sa slabijim materijalnim uslovima, uspijevaju da dostignu visok nivo. Sve to govori da se naš sistem obrazovanja potvrđuje kao dobar“, ocjenjuje Borovinić.

Uspjeli smo da uz pomoć štapa i kanapa

I mentori su veoma zadovoljni, ali ne kriju da su više očekivali.

„Ponosni smo na ovu đecu i cijeli tim. Ekipa se kratko pripremala i uspjeh nije izostao“, kaže Vasilije Kovačević. Ipak, tvrdi da je očekivao još bolji rezultat.

„I prošle, i ove godine smo dokazali da možemo biti najbolji. Imamo dobre đa-




Robot podgoričkih đaka „slušao“ je dobro svoje kreatore

I Srđa Kostić ukazuje da se cijeli tim trudio da sve protekne u najboljem redu. „Uspjeh je veoma dobar, posebno, ako se uzme u obzir kvalitet ostalih roboata u konkurenциji. Naš robot je bio izrađen od najefтинijih materijala. Uspjeli smo da uz pomoć štapa i kanapa u konkurenциji najboljih roboata osvojimo treće mjesto“, ističe Kostić.




Direktor Žarko Borovinić

Stefan Drobnjak, učenik:
TRUDIĆEMO SE DA PRIPREMIMO MLAĐE GENERACIJE UČENIKA ZA TAKMIČENJE



„Ovo iskustvo je veoma dragocjeno. Upoznali smo kako rade učenici u drugim zemljama. Mogli smo i bolje od trećeg mjeseta da smo imali malo više vremena da se pripremimo za takmičenje. Zadatak je bio teži nego prošle godine, bilo je mnogo više ekipa, mnogi su se bolje spremali. Uprkos tome, mogli smo da budemo još bolji da je tim s kojim smo radi li bio fer-plej. Pored osvojenog trećeg mjeseta, najvećim uspjehom smatramo nagradu za gracioznu profesionalnost koju dodjeljuju sudije takmičenja. To priznanje znači da smo se ponašali veoma profesionalno, da smo bili fer-plej prema ostalima, da smo imali dobru komunikaciju sa sudijama i drugim timovima. Mi, koji smo već iskusni članovi ovog tima, trudićemo se da pripremimo mlađe generacije učenika naše škole da nastave da se takmiče iz ove oblasti i postignu bolje rezultate od nas.“

Maja Bajčeta, učenica:
ODO JE ZA NAS OGROMAN USPJEH



„Već dvije godine sam u ovom timu i veoma sam zadovoljna. Upozna la sam iskustva učenika iz drugih zemalja, funkcioni ranje američkih škola. Čini mi se da mi ne zaostajemo za njima. Posebno me raduje što mi, čak i sa malim sredstvima možemo dosta da postignemo.“

„Ovo je za nas ogroman uspjeh. Mogli smo i bolje da prođemo da nismo imali taj problem sa kontrolnom jedinicom. Naime, došlo je do statičkog elektriciteta što je smetalo kontrolnoj jedinici da upravlja i da radi kako treba. Dešavalo se da usred borbe i takmičenja, kontrolna jedinica stane i ne možemo ništa da uradimo.“

Boris Bičanin, učenik:
NAJVİŞE ME ZAINTERESOVAO STEFAN



„Obzirom na vrijeme koje smo imali za pripremu, materijal, i s obzirom na konkurenциju, veoma smo zadovoljni trećim mjestom. Ovo iskustvo mi je bilo veoma korisno i iduće godine planiramo da se takmičimo. U ovaj tim sam se uključio podstaknut željom da saznam nešto više o robotici. Ipak, najviše me zainteresovao Stefan, drug koji je bio i prošle godine u toj grupi.“

Takmičenje učenika srednjih stručnih škola i studenata Ekonomskog fakulteta UCG iz Podgorice za biznis plan

NAGRAĐENI NAJBOLJI TIMOVI

Na nadmetanju se predstavilo 10 timova učenika iz srednjih stručnih škola iz Bara, Podgorice, Tivta, Nikšića, Bijelog Polja, Žabljaka, Kolašina, Andrijevice i šest timova studenata Ekonomskog fakulteta iz Podgorice. Takmičenje se odvijalo u četiri kategorije: Najbolji biznis plan (u kojoj su nagrađena tri najbolja biznis plana); Najinovativnija biznis ideja; Najbolja prezentacija; Realno najizvodljivija biznis ideja

U organizaciji Centra za stručno obrazovanje, Ekonomskog fakulteta iz Podgorice i Ministarstva prosvjeti i pod pokroviteljstvom Projekta MNE/011 i Mikrokreditne finansijske institucije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, organizovano je Prvo nacionalno takmičenje za najbolji biznis plan za učenike i studente.

Takmičenje je bila prilika da učenici i studenti pokazuju svoja znanja i vještine iz oblasti preduzetništva, koje su stekli u toku u školske godine i da predstave svoju biznis ideju i biznis plan do koga su došli zajedničkim radom u timu.

Na nadmetanju se predstavilo 10 timova učenika

iz srednjih stručnih škola iz Bara, Podgorice, Tivta, Nikšića, Bijelog Polja, Žabljaka, Kolašina, Andrijevice i šest timova studenata Ekonomskog fakulteta iz Podgorice.

Učesnike je ocjenjivao višečlanu žiri sastavljen od predstavnika: Ministarstva prosvjeti, Ekonomskog fakulteta, Investicione razvojnog fonda, Mikrokreditne finansijske organizacije „Alter Modus“ i Biznis inkubatora iz Podgorice.

Takmičenje se odvijalo u četiri kategorije: najbolji biznis plan (u kojoj su nagrađena tri najbolja biznis plana); najinovativnija biznis ideja; najbolja prezentacija; realno najizvodljivija biznis ideja.

Prvo mjesto u kategoriji najboljeg biznis plana osvojio je tim studenata sa Ekonomskog fakulteta, sa biznis idejom Kompostiranje – reciklaža kuhinjskog i zelenog otpada (novčana nagrada od 400 eura); drugo mjesto u kategoriji najinovativnije biznis ideje, za ideju Aparat za proizvodnju struje iz morske vode i Srednje mješovite škole „Braća Selić“ iz Kolašina u kategoriji realno najizvodljivije biznis ideje, sa idejom Zemljoradnička zadruga.

Nagrade za najbolja tri biznis plana je obezbjedio Projekat MNE/011 (Lux Development), a za preostale tri nagrade Mikrokreditna finansijska institucija „Alter Modus“.

U kategoriji najbolje prezentacije biznis plana, novčanu nagradu od 150 eura osvojio je tim učenika Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, sa biznis idejom Proizvodnja satova i nakita. Novčane nagrade od 150 eura dobili su i timovi učenika Srednje mješovite škole „Mladost“ iz Tivta u kategoriji najinovativnije biznis ideje, za ideju Aparat za proizvodnju struje iz morske vode i Srednje mješovite škole „Braća Selić“ iz Kolašina u kategoriji realno najizvodljivije biznis ideje, sa idejom Zemljoradnička zadruga.

Nagrade za najbolja tri biznis plana je obezbjedio Projekat MNE/011 (Lux Development), a za preostale tri nagrade Mikrokreditna finansijska institucija „Alter Modus“.

Lj. V.

Podgorički osnovci obilježili Međunarodni dan knjige za decu u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“

NEZAOBILAZNI DRUG U OBRAZOVANJU I ODRASTANJU

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana knjige za decu u kreativnoj radionici „Rastimo uz knjigu“, učestvovali učenici IV-tih razreda podgoričkih škola „Štampar Makarije“, „Sutjeska“ i „Maksim Gorki“

Učenici IV-tih razreda podgoričkih osnovnih škola „Štampar Makarije“, „Sutjeska“ i „Maksim Gorki“ učestvovali su u kreativnoj radionici „Rastimo uz knjigu“, koja je povodom Međunarodnog dana knjige za decu, organizovana u Dječjem odjeljenju Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ u Podgorici. Bibliotekarke Vjera Popović i Mirjana Žiha govorile su o značaju knjige u obrazovanju i zdravom odrastanju deteta i njenu važnost naglasile pozivom ispisanim na tabli: „Pusti brigu, uzmi knjigu“

One su ukazale da nije slučajno što se Međunarodni dan knjige za decu obilježava na dan rođenja Hansa Kristijana Andersona, piscu koji najljepšim bajkama („Djevojčica sa šibicama“, „Ružno pače“, „Mala sirena“) generacijama prenosi pouku o ne-



„PUSTI BRIGU, UZMI KNJIGU“: Detalj iz radionice

prolaznim vrijednostima poput ljubavi i istine. „Knjiga je uvijek tu za vas da vas pouči, zabavi i pomogne

da odrastete“, istakle su, između ostalog, Vjera Popović i Mirjana Žiha, poručujući starijima da kod de-

ce razvijaju i injeguju lijepu naviku čitanja.

Š. B.

OŠ „Jovan Gnjatović“ u Vraćenovićima obilježila jubilej Njegoševog rođenja

ZNANJA NIKAD NIJE MNOGO

Centralna manifestacija bila je omaž crnogorskom literarnom geniju. Osmišljen je pano „Njegoš naša luča mudrosti okičen vijencem ljestve i vječnosti“ pored koga su učenici recitovali odabrane stihove velikog pjesnika

U Vraćenovićima, na granici Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom je OŠ „Jovan Gnjatović“, za koju kažu da je mala škola velikih uspjeha. Svojim rezultatima škola može najviše da zahvali preduzetnoj direktorici Vesni Mišušković. Prva je u nikšićkoj regiji nabavila interaktivnu tablu, renovirala stariu školu, područno odjeljenje Pilatovci, skraćujući tako put za nekoliko učenika do centralne škole. Organizovala je kamp za decu socijalnog staranja iz Bi-

jele, kao i redovne posete sajmovima knjiga u Podgorici i Nikšiću, sa učenicima i kolektivom obišla sva značajnija istorijska mjesta šire okoline. Organizovala je gostujuće posete likovnih umjetnika i književnika, pa je često njeni mala škola bila galerija i pjesnička radionica.

Centralna manifestacija u okviru svih tih aktivnosti bio je omaž crnogorskom literarnom geniju Petru II Petroviću Njegošu povodom dva vijeka od njegovog rođenja. Za pano

naslovljen „Njegoš naša luča mudrosti okičen vijencem ljestve i vječnosti“ po red koga su učenici recitovali odabrane stihove velikog pjesnika, direktorica Mišušković kaže da će ostati utkan u viziju malih dečićih glavica, budućih velikih intelektualaca.

„Više će zapamtiti Njegoša kroz život, nego da im je o njemu tri školska časa govorio najistaknutiji naš ili strani njegošolog-profesor. Ovaj vid predstavlja sublimaciju svega onog dosadašnjeg što su učenici

Blagota Koprivica

Rječnik frazema (1)

ZVJEZDANI TRENUCI



Ovaj izraz uzalud čemo tražiti i u najobimnijim rječnicima južnoslovenskih jezika. Pa, ipak, on se često koristi, i u sportskim izvještajima, umjetničkim kritikama, naučnim publikacijama...

U svom poznatom „Frazeoškom rječniku“, J. Matješić uz odrednicu „zvjezdani trenutak“ daje objašnjenje: „Posebno povoljni, pogodni časovi, najbolji trenuci nekoga, nečega“.

Sam izraz novijeg je datuma i dovodi se u vezu sa zbirkom istorijskih novela „Zvjezdani časovi čovječanstva“, austrijskog pisca Štefana Cvajga (1881–1942) u kojoj je prvi put i upotrijebljen taj izraz.

„Svaki epohalni korak iziskuje pripreme, svaki rea-

lan događaj sazrijeva postupno... Od miliona uzulad proteklih trenutaka samo je jedan stvarno istorijski zvjezdani čas čovječanstva... Ako otkuca zvjezdani čas, on unaprijed određuje godine i stoljeća“.

Uz ovo objašnjenje Cvajg navodi i zašto prelomne istorijske trenutke naziva „zvjezdanim časovima“.

„Zato što oni, poput zvjezda, neprestano sjaju u noćima zaborava i tavorenja“.

Otuda, treba naglasiti, ovaj slikoviti izraz valja koristiti samo za označavanje „odlucujućih trenutaka“, „trenutaka od epohalnog značenja“.

Pripremio: N. Knežević

U OŠ „Milija Nikčević“ u Nikšiću održana akademija i tribina o ljudskim pravima JAČATI GRAĐANSKO OBRAZOVANJE MLADIH

Učestvovalo trinaest timova iz jedanaest zemalja: Crna Gora, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Rumunija, Srbija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Turska i Kosovo

Osnovna škola „Milija Nikčević“ u Nikšiću koju počinje 758 učenika, raspoređenih u 30 odjeljenja, pored redovne nastave, realizuje niz projekata i manifestacija. Aktuelni projekti su „Ljudska prava u akciji“, ACES-ov projekt „Zar život ne bi bio dosadan da smo svi isti“, „Obrazovanje za mir“ i „Učenje za preduzetništvo“ po kojima su prepoznati u Crnoj Gori. Treba istaći i zavodni uspjeh na novou škole na kraju II klasičnog perioda, sa srednjom ocjenom 3,97.

Škola je rasadnik kulturno-pedagoških inovacija i primjer saradnje sa Mjesnom zajednicom Kličevu i institucijama lokalne uprave Nikšiću i drugim vaspitno-obrazovnim institucijama Crne Gore.

Nakon ljetne, održana je i zimska akademija Ljudska prava u akciji, koja je nastala na inicijativu mreže koordinatora za građansko obrazovanje i ljudska prava za Jugoistočnu Evropu, sa ciljem jačanja kapaciteta škola, nastavnika građanskog vaspitanja/obrazovanja, nevladinih sektora i roditelja kako bi se unaprijedila ljudska i dečja prava u svakodnevnom životu i školskoj praksi.

Na Akademiji, koja je organizovana u saradnji sa Savjetom Evrope, Vergelend centrom iz Norveške i Zavodom za školstvo, učestvovalo je trinaest timova iz jedanaest zemalja: Crna Gora, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Rumunija, Srbija i Kosova.

B. Koprivica

U Podgorici predškolci i đaci učestvovali na manifestaciji „Na krilima proljeća“

KOSTA MUGOŠA, UČENIK OŠ „SUTJESKA“, NAJBOLJI GORAN

Dječji savez Podgorice, Udrženje gorana, učenici podgoričkih osnovnih škola „21. maj“, „M. M. Burzan“ i „Radojica Perović“, mališani iz vaspitne jedinice „Jelena Ćetković 2“, te umjetničkih škola „Vasa Pavić“ i „Andre Navara“ programom kolažnog tipa označili dolazak proljeća



ULJEŠALE PROGRAM: Učenice baletske škole „Vasa Pavić“ na sceni

Dječji savez Podgorice i Udrženje gorana organizovali su i ove godine tradicionalnu manifestaciju „Na krilima proljeća“. U programu kolažnog tipa učestvovali su osnovci iz nekoliko podgoričkih škola: „21.

maj“, „Milorad Musa Burzan“ i „Radojica Perović“. Pridružili su im se i mališani iz vaspitne jedinice „Jelena Ćetković 2“, Dječeg vrtića „Dina Vrbica“, učenice Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“, Umjetničke škole osnov-



MAŠTOVITO DOČARALI DOLAZAK PROLJEĆA: Učenici OŠ „21. maj“

za 2013. godinu proglašen je Kosta Mugoša, učenik OŠ „Sutjeska“. Govoreći o njegovom radu, Lidija Kusovac, sekretarka Udrženja gorana, podsetila je na njegovo

ucešće u brojnim akcijama gorana.

„Kosta je pohađao i uspješno završio školu gorana i istakao se vrijednim radom, kao i spretnošću da

svoje znanje prenese svojim drugarima. Stoga ga Dječji savez nagarađuje sedmodnevnim boravkom na Veruši“, kazala je Kusovac.

Š. B.

Potpisani ugovor o donaciji Vlade Japana osnovnim školama Džafer Nikočević u Gusinju i „Vukašin Radunović“ u Beranama

ZA REKONSTRUKCIJU ŠKOLSKIH OBJEKATA

22

Prosvojetni rad

APR.
2014

BROJ
24

– OŠ „Džafer Nikočević“ namijenjeno je 77.816, a OŠ „Vukašin Radunović“ 68.333 eura

– Pomoćnica ministra prosvjete Vesna Vučurović: Nadamo se da će opremljeni objekti biti dodatni podstrek roditeljima i lokalnoj zajednici da se aktivnije uključe kako bi se u našim školama stvorili optimalni uslovi da svako dijete može iskazati sve svoje potencijale i obrazovati se na kvalitetan način

– Ambasador Japana Masafumi Kuroki: Javne ustanove koje su do bile donaciju igraju nezamjenljivu ulogu za dobrobit ljudi i zato je potrebno da renoviraju objekte i obnovi opremu

Vlada Japana nastavlja da finansijski pomaže obrazovne ustanove u Crnoj Gori. U tom cilju, ambasador Japana Masafumi Kuroki i direktori osnovnih škola „Džafer Nikočević“ u Gusinju i „Vukašin Radunović“ u Beranama Šerif Feratović i Milutin Golubović potpisali su u Ministarstvu prosvjete u Podgorici ugovor o donacijama za rekonstrukciju školskih objekata. OŠ „Džafer Nikočević“ namijenjeno je 77.816, a OŠ „Vukašin Radunović“ 68.333 eura.

Pomoćnica ministra prosvjete Vesna Vučurović je, zahvaljujući na podršci Vladi Japana, kazala da je jačanje školske infrastrukture zapravo jačanje samog sistema obrazovanja, stvaranje boljih uslova za zaposlene i učenike. Zato inicijative, kojima se putem kreiranja okruženja za učenje, omogućava učenicima da dostignu svoj puni potencijal, a nastavnicima da se u profesionalnom smislu potpuno iskažu, uvjek treba podržati i pozdraviti. „Obnavljanjem postojećih i gradnjom novih školskih objekata, kroz nove obrazovne programe i udžbenike, na-

stavna sredstva, kao i uvođenjem savremenih informacionih tehnologija, Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo prosvjete nastoji da stvori što bolje uslove za kvalitetno obrazovanje mladih ljudi koji će istinski znati da cijene vrijednost demokratskog građanskog društva, u cilju što brzeg uključenja u potrođicu ekonomski razvijenih evropskih država. Vjerujem da će đacima i zaposljenima u osnovnim školama „Vukašin Radunović“ i „Džafer Nikočević“ ova donacija omogućiti da u dobroim i kvalitetnim uslovima korisno provode vrijeme. Nadamo se da će opremljeni objekti biti dodatni podstrek roditeljima i lokalnoj zajednici da se aktivnije uključe kako bi se u našim školama stvorili optimalni uslovi da svako dijete može iskazati sve svoje potencijale i obrazovati se na kvalitetan način“, istakla je Vesna Vučurović.

Ambasador Japana Masafumi Kuroki naglasio je da javne ustanove koje su do bile donaciju igraju nezamjenljivu ulogu za dobrobit ljudi i zato je potrebno da renoviraju objekte i obnovi opremu. On je izra-



STVARANJE BOLJIH USLOVA ZA ZAPOSLENE I UČENIKE: Sa potpisivanja ugovora o donacijama

zio nadu da će ove donacije doprinijeti unapređenju njihovog rada. Kuroki je podsetio da Vlada Japana realizuje program projekata za osnovne potrebe stanovništva u Crnoj Gori od 1998. godine. Uz današnja četiri projekta, do sada je realizovan 31 projekat u

ukupnoj vrijednosti od dva miliona eura.

Direktori osnovnih škola „Vukašin Radunović“ i „Džafer Nikočević“ zahvalili su Vladi Japana na ovoj značajnoj donaciji.

„Ovo je pravi projekat za našu školu koja želi da ulaže u ono što je najpo-

trebniye našim učenicima, pa će i njihov uspjeh biti bolji. Razvoj naše dece je najvažniji. Potrebno je brenuti o njima, tako da investiranje u njihovo obrazovanje, znaci investiranje u njihove živote i njihovu budućnost“, kazao je Milutin Golubović.

„Siguran sam da će rekonstruisani objekat školske zgrade poboljšati energetsku efikasnost i stvoriti mnogo bolje uslove za rad i učenje učenika i svih nas“, istakao je Šerif Feratović.

Donacije su dobili i Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ u Nikšiću (90.270) za poboljšanje zdravstvenog i obrazovnog sistema i u Crnoj Gori i Javno komunalno preduzeće „Andrijevica“ u Andrijevici (80.030 eura) kao podršku unaprijeđenju ekoloških usluga, tako da ukupna donacija Vlada Japana iznosi 316.455 eura. Ugovore o donaciji sa japanskim ambasadorom potpisali su direktorica Specijalne bolnice dr Gordana Reljić i direktor Javno komunalnog preduzeća „Andrijevica“ Dragan Kuburović.

Potpisivanju su prisustvovali i Nebojsa Todorović, pomoćnik ministra zdravlja, i

Siniša Stanković, pomoćnik ministra za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Lj. V.

Projekat nevladine organizacije „Tim“ iz Bijelog Polja „Otvori oči“ brine o đeci sa seoskog područja

DA DOLAZAK U SREDNJU ŠKOLU BUDE LAKŠI I MANJE STRESAN

Nevladina organizacija „Tim“ iz Bijelog Polja u okviru projekta „Otvori oči“ nastoji da đecu iz osnovnih

škola sa seoskog područja socijalizuje i uključi u društvene tokove modernog života radi unapređenja nji-

hovog položaja. U tom cilju, već dva mjeseca organizuje njihovo druženje sa vršnjacima iz grada, kao i upozna-

vanje sa učenicima srednjih škola. Ova đeca biće u prilici da posete institucije kul-

Kako kaže koordinator projekta Sanja Obradović, ovi učenici biće upoznati i sa negativnim stranama diskriminacije, maloljetničke delinkvencije, bolesti zavisnosti, zloupotrebe interneta, ali i volonterizmom i izborom srednje škole. Na ovaj način upoznaće gradski način života, što će im pomoći da njihov dolazak u srednju školu bude lakši i manje stresan.

U program su uključeni volonteri iz srednjih škola i partnerskih organizacija.

Projekat podržava Ambasada SAD kroz program malih grantova, a sprovodi se u partnerstvu sa Fondom za aktivno građanstvo – FAKT, kao i Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalni rad.

Lj. V.

U Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici održano internacionalno takmičenje u sportskom plesu

CRNOGORSKI UČESNICI OSTVARILI DOBRE REZULTATE

Zlatno odliće osvojio par Jegor Tarasov i Tamara Dašić u kategoriji pioniri, dok je par Uroš Bibić i Teodora Dašić osvojio drugo mjesto u kategoriji omladinci. Pored plesnih parova iz Crne Gore i država regiona, učestvovali i plesači iz Austrije, Albanije, Italije, Rusije, Mađarske, Grčke i Azerbejdžana



I najmlađi uživali u vedrom ritmu

Pod pokroviteljstvom Svjetske sportske plesne federacije (WDSF), podgorička Plesna škola „Jet Set“ u saradnji sa Plesnim savezom Crne Gore organizovala je internacionalno takmičenje u sportskom plesu, koje je održano u sali Gimnazije „Slobodan Škerović“. Učestvovali su plesni

parovi iz Crne Gore i država (Austrije, Albanije, Italije, Rusije, Srbije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Azerbejdžana). Takmičenje je otvoreno performansom „Ples sa zvijezdama“. Plesni parovi iz Crne Gore ostvarili su dobre rezultate na ovom takmičenju, a među njima su i takmičari barske „Habanere“. Zlatno odliće osvojio je par Jegor Tarasov i Tamara Dašić u kategoriji pioniri D 2 (igrali engelski valcer, qwickstep, cha cha i jive), dok je par Uroš Bibić i Teodora Dašić osvojio drugo mjesto u kategoriji omladinci (samba, cha cha, rumba, passo double i jive).

Š. B.



Gracioznost pokreta

Saradnja OŠ „Olga Golović“ u Nikšiću i NVO „Čarolija“

ZA BOLJI KVALITET UČENJA

Realizacijom zanimljivih sadržaja kreativna dečja radionica NVO „Čarolija“ i specijalno odjeljenje za decu sa posebnim obrazovnim potrebama nikšićke OŠ „Olga Golović“ uspostavili saradnju s ciljem unapređenja nastavnog procesa. Karolina Pajović, defektolog, ističe značaj druženja u svim aspektima razvoja dece

Kreativna dečja radionica NVO „Čarolija“ i specijalno odjeljenje za decu sa posebnim obrazovnim potrebama OŠ „Olga Golović“ u Nikšiću uspostavili su saradnju kojom će unaprijediti nastavni proces, kvalitet učenja i sticanja znanja učenika.

„Realizovali smo zanimljive sadržaje. Prva je bila izrada čestitki pod motom „Mojoj mami“, a dru-

ga proslava rođendana Katarine Nikolić, naše učenice. Sugrađanka Dragana Zvićer, poklonila je rođendansku tortu i uljepšala proslavu. Druženje je višestruko značajno za fizički, mentalni i socijalni aspekt razvoja ličnosti deteta. Sa predstavnicima NVO „Čarolija“ planiramo još izlete i nabavku odjeće, obuće, hranе, igračaka, te didaktičkog materijala“, istakla je

Š. B.

Podgorička OŠ „Radojica Perović“ organizovala likovnu koloniju

VEDRA IGRA FIGURA I BOJA

U jednodnevnoj likovnoj koloniji takmičarskog tipa učestvovali osnovci nekoliko podgoričkih osnovnih škola. Žiri prvo mjesto dodijelio učenicima OŠ „Pavle Rovinski“. Gost kolonije Tomo Pavičević, crnogorski slikar



UČENICI POKAZALI IZUZETNU KREATIVNOST: Đački radovi

Podgorička OŠ „Radojica Perović“ organizovala je jednodnevnu likovnu koloniju takmičarskog tipa pod motom „Igra figura i boja“. Svoje umjetničko umijeće i sposobnosti iskazali su učenici nekoliko podgorič-

kih osnovnih škola: „Štampar Makarije“, „Maksim Gorki“, „Dr. Dragiša Ivanović“, „Pavle Rovinski“ i „21. maj“. Prema mišljenju žirija, prvo mjesto pripalo je učenicima OŠ „Pavle Rovinski“, drugo OŠ „Radojica Perović“, a tre-

će je osvojila škola „21. maj“. Da bi dan protekao u lijepoj atmosferi pobrinulii su se profesori likovne kulture Milena Perović i Mirka Krivokapić, dok je gost kolonije bio Tomo Pavičević, crnogorski slikar.

Š. B.

Stručna lica iz Specijalizovane ustanove na Kakarickoj gori pošetili Gimnaziju „Miloje Dobrošinović“ u Bijelom Polju

PREDAVANJE O BOLESTIMA ZAVISNOSTI



KORISNI SAVJETI: Iz Gimnazije u Bijelom Polju

Stručna lica iz Specijalizovane ustanove za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori (psihiatar-narkolog, socijalna radnica i asistent u tretmanu) održala su, u saradnji sa opštinskom Kancelarijom za prevenciju narkomanije, predavanje o bolestima zavisnosti

u Gimnaziji „Miloje Dobrošinović“ u Bijelom Polju, u okviru projekta „Otvori očiti biras“.

Učenicima je ukazano na opasnost i štetne posljedice konzumiranja droga. Čuli su i životnu priču asistenta u tretmanu, koji je nakon dvije decenije konzumiranja psihoaktivnih supstanci izli-

ječen. Održana je i tribina za roditelje na kojoj je apostrofirano ponašanje adolescencata koje može dovesti do ulaska u svijet zavisnosti. Roditelji su razmijenili iskustva i dobili korisne savjete kako da usmjere i podrže dobre i zdrave oblike ponašanja svoje dece.

Lj. V.

Predstavnici Crnogorskog društva za borbu protiv raka pošetili OŠ „Ivo Visin“ na Prčanju

UČENICIMA UKAZANO NA ŠTETNOST PUŠENJA

U okviru borbe protiv konzumiranja duvanskih proizvoda, predstavnici Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) pošetili su OŠ „Ivo Visin“ na Prč-

nju. Tom prilikom razgovarano je o problemima koje pušenje izaziva u školskom uzrastu i koliko štetno i nepovoljno utiče na mladi organizam, posebno u toj fazi

razvoja. Direktoru Aleksandru Vulicu uručen je komplet knjiga za školsku lekturu i komplet CD-a sa dosada održanih muzičkih festivala „Naša radost“. D. Ž.

23

Prosjetni rad

APR.
2014
BROJ
24

ŠAHOVSKE VERTIKALE

Milan Draško, velemajstor, standardni crnogorski državni i olimpijski reprezentativac

IZMEĐU ŠAHA I ŽURNALISTIKE

- Šah razvija logiku, disciplinu i misao, jača memoriju. Tako sam, na primjer, za vrijeme pripremanja ispita mogao da provedem i do dvanaest sati nad knjigom
- U Crnoj Gori ima dosta talentovanih devojčica i dečaka koji uz stručnu pomoć i disciplinovani rad mogu postići i zapažene rezultate

Milan Draško, standar-
dski crnogorski državni
i olimpijski reprezentativac,
već godinama je u samom
vrhu crnogorskog šaha.

Titulu velemajstora osvojio je 1993. godine, a u nje-
govoj takmičarskoj knjiži-
ci upisane su, pored ostalih,
pobjede na međunarod-
nim turnirima: Prag 1984,
Monpelje 1984, Osijek 1990,
Skoplje 1992, Galipolje 1996,
Bergamo 2006, godine. Od
1992. godine Draško sa poro-
dicom živi u Crnoj Gori, prvo
u Bijeloj i Baošićima, a danas
u Podgorici. Nastupao je za
više crnogorskih klubova –
„Mornar“ (Bar), „Budva“, „Bu-
dućnost“ (Podgorica), „Elek-
troprireda“ (Nikšić), a po-
sljednjih godina nastupa za
ŠK „Tivat“.

Uspješna šahovska ka-
rijera i česti nastupi na tur-
nirima nijesu mu smetali da
u redovnom roku i sa viso-
kim ocjenama diplomira na
sarajevskom Fakultetu poli-
tičkih nauka – smjer žurna-
listika.

„Koncentracija koju pod-
stiče šah pozitivno se odrazi-
la prilikom spremanja ispita.
Šah razvija logiku, disciplinu
i misao, jača memoriju. Tako
sam, na primjer, za vrijeme



pripremanja ispita mogao da
provedem i do dvanaest sati
nad knjigom – šeća se Mil-
an studentskih dana, i dodaje
da u Crnoj Gori ima dosta
talentovanih devojčica i de-
čaka koji uz stručnu pomoć i
disciplinovani rad mogu po-
stići i zapažene rezultate, kaže
Milan Draško.

Draško posljednjih mje-
seci redovno objavljuje svoje
putopise na „Šahovskoj li-
sti“ Gorana Tomića. Živim stilom i zanimljivim izlaganjem
ovi putopisi već su privukli
pažnju čitalačke publike pa
neće biti iznenadnje ako se
jednog dana pred čitaocima
pokažu i kao knjiga putopisa.

24

Prosjetni rad

Škola šaha (7)

ŽRTVA PJEŠAKA

Mnoge ljubitelje drevne igre iznenadiće činjenica da pravi znaci šahovske igre često žrtvu
miskromnog pješaka na estetskoj ljestvici stavlju iznad žrtve skakača, topa, pa i dame. U
partiji koju objavljujemo vođa bijelih figura upravo je žrtva skromnog pješaka omogućio bje-
lim figurama da prodrubu u poziciju crnog i natjeraju ga na kapitulaciju.

Kasparjan-Bronštajn
Sicilijanska odbrana
Leningrad, 1947.
Komentari: A Sokolski

1. e4 c5, 2. Sc3 Sc6, 3. f4 e6,

Da bi se što prije sprovelo d7-d5. Ipak 3... g6 vjerovatno je bolje.

4. Sf3 d5, 5. Lb5 Sf6,

Bolje je bilo 5... Sg e7, ne dozvoljavajući udvajanje pješaka.

6. e5 Sd7, 7. Lxc6 bc6, 8. 0-0 Le7, 9. d3 0-0, 10. De1 Tb8, 11. b5 De8,

Crni iz otvaranja izašao sa pješačkim slabostima.

12. La3 La6, 13. Sd1 f5, 14. Da5 Lb7, 15. Sb2 Dd8, 16. Dc3 La6, 17. Sa4 d4.

Crni pješaci sada su fiksirani i oslabljeni.



18. Dd2 Lb5, 19. Sb2 Sb6,
20. Sc4 h6, 21. Kh1 Kh7,
22. Tae1 Tb7, 23. Tg1 Sd5,

DIJAGRAM

Na prvi pogled čini se da bijeli ne može počićati poziciju. Žrtvom pješaka Kasparjan otvara „e“ liniju poslije čega slabli pješaci crnog postaju još slabiji.

24. Sd6! Lxd6, 25. ed6 Dxd6,
26. Te5! Tf6, 27. Tge1 Tb6?

Greška ali položaj crnog je već težak.

28. Sxd4 Ta6, 29. Dc1 Sb4,
30. Sxe6 Sxc2, 31. Dxc2 Txa3,
32. Db2 Ta5, 33. Sxc5 Lxd3 i
34. Sxd3.

Crni predaje.

Priredio: Nebojša Knežević

U OŠ „Njegoš“ u Spužu obilježili Svjetski dan šuma – 21. mart
ZA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU

UČENICI UKAZALI NA VAŽNOST ŠUMA ZA ŽIVOT ČOVJEKA: Iz programa

Edukativnim programom
Učenika u OŠ „Njegoš“
u Spužu, ekološka sekcija
pod vodstvom nastavnice
biologije Branke Mićić obilježila je Svjetski dan šuma
– 21. mart.

Program se sastojao iz
nekoliko cjelina, a svaka
je sadržala jaku saznanju

poruku o očuvanju i zna-
čaju šuma. Kroz simulaci-
ju televizijske emisije uče-
nici VII i VIII razreda su go-
vorili o važnosti šuma za
život čovjeka. Nakon to-
ga, daci su rješavali uk-
štenicu i prezentovali ka-
ko ljudi treba da se pona-
šaju u šumi. Ksenija Kadić,

učenica, VII razreda, reci-
tovala je pjesmu „Motitva
šume“ i pročitala svoj se-
minarski rad na ovu temu.
Na kraju programa vodite-
lji su postavljali pitanja na
koja su odgovarali učenici
iz publike.

Tatjana Jokić,
pedagog

Izabrani stipendisti Ujedinjenih svjetskih koledža iz Crne Gore
ŠKOLOVANJE ZA DIPLOMU
MEĐUNARODNOG BAKALOREATA

Dobitnici školske 2013/2014 i 2014/2015. godine su Anđela Marković, učenica II razreda Gimnazije „Slobodan Škerović“, Podgorica, Ilija Gračanin, učenik II razreda Gimnazije Kotor i Ana Čolović, učenica II razreda Gimnazije „Tanasije Pejatović“, Pljevlja

Ovogodišnji dobitni-
ci stipendija Ujedi-
njenih svjetskih koledža
(UWC) za školske 2013/2014
i 2014/2015. godine iz Crne
Gore su Anđela Marković, učenica II razreda Gimnazije „Slobodan Škerović“, Podgorica, za Adriatik
koledž u Duiu u Italiji; Ilija
Gračanin, učenik II razreda Gimnazije Kotor, za „Robert Bosh“ koledž u Frajburgu u SR Njemačkoj; Ana
Čolović, učenica II razreda Gimnazije „Tanasije Pejatović“, Pljevlja, za koledž u Mostaru u BiH.

To je, nakon obavlje-
nog intervjuja sa najboljim
učenicima II razreda crnogorskih
gimnazija/srednjih škola, odlučila Sele-
kciona komisija sastavljena
od predstavnika Ujedinjenih
svjetskih koledža, Univerziteta Crne Gore, Min-
istarstva prosvjetе i Zavoda
za školstvo, na osnovu po-

stignutog uspjeha i dosti-
gnuća tokom osnovne ško-
le i dosadašnjeg srednjo-
školskog obrazovanja.

Za rezervne kandidate
izabrane su: Katarina Nikolić, učenica II razreda Srednje
muzičke škole „Dara Čokorilo“, Nikšić; Filip Živković, učenik II razreda Gimnazije „Niko Rolović“, Bar; Tijana Dragnić, učenica II
razreda Gimnazije „Stojan Cerović“, Nikšić.

Dobitnici UWC stipen-
dija će tokom dvogodiš-
njeg školovanja na navedeni-
m koledžima steći znanja
i vještine koje će usmjeriti
njihovu buduću karijeru.
Podjednako je važno i zna-
nje engleskog jezika na ko-
me će pratiti nastavu u na-
redne dvije godine, nakon
čega će steći širom svijeta
priznati diplomu Među-
narodnog bakaloreata (Inter-
national Baccalaureat Diplo-
ma).

Lj. V.

OŠ „Pavle Rovinski“ u Podgorici obilježila dvije decenije rada USPJESI UČENIKA ORDENJE ŠKOLE I PONOS GRADA

Svečanosti prisustvovali brojni gosti, predstavnici ministarstava prosvjete i nauke i NVO sektora. Učenici izveli prigodan program, a u školskom holu izložen novi model robota



Pjesme na ruskom i engleskom jeziku: Učenici izrazili dobrodošlicu gostima

U prisustvu brojnih goštiju, učenika i roditelja, OŠ „Pavle Rovinski“ proslavila je značajan jubilij – 20 godina postojanja i rada. Po-

zdravljujući prisutne, direktorka Marijana Papić izrazila je zahvalnost učenicima na rezultatima koje su ostvarili u proteklim godinama.

„Ordenje kojim se naša škola okitila predstavljaju uspjesi naših učenika, osvojeni na brojnim takmičenjima znanja. Takođe, i Podgo-



Arijama poznatih opera iskazali umijeće: Iz programa

rica se s pravom može ponositi OŠ „Pavle Rovinski“. U njenim klupama i učionicama prva znanja stekle su generacije učenika. Škola je osavremenjivanjem nastavnog procesa svakim danom postajala sve značajniji čimelic u obrazovanju mladih. Naravno, uspjesi su rezultat predanog rada nastavnika koji kreiraju intelektualnu mapu mladih naraštaja. Uz to, i zavidna saradnja sa roditeljima omogućila je realizaciju brojnih planova koji su dio vaspitnoobrazovnog procesa. Stoga ćemo i dalje nastaviti da podstiče-

mo učeničku kreativnost, kvalitetan rad i dobru saradnju među nastavnicima“, napisala je, između ostalog, direktorka Papić.

Svojim prisustvom svečanosti su uveličali i Andrej Nesterenko, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete, predstavnici ambasade Republike Poljske u Crnoj Gori, kao i predstavnici Ministarstva nauke, Univerziteta, Glavnog grada, Zavoda za školstvo Ispitnog centra, Centra za stručno obrazovanje, Zavoda za udžbenike, Ruske škole, Sindikata

prosvjete, Školskog odbora, Savjeta roditelja, Mjesne zajednice, te NVO sektora.

U programu koji je bio pod sloganom „20 godina i nije malo“, učenici su arijama iz poznatih opera, pjesmama na ruskom i engleskom jeziku, igrom i glumom iskazali svoje umijeće. Takođe, u okviru svečanosti „MonteBot“, tim sastavljen od nekoliko učenika ove vaspitnoobrazovne ustanove (koji će učestvovati na Evropskom takmičenju iz robotike u Španiji) izložio je novi model robota u školskom holu.

Š. B.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana meteorologije održana predavanja u nekoliko vaspitnoobrazovnih ustanova Crne Gore

AKTUELNA TEMA ZAINTERESOVALA MLADE

U Resursnom centru zadječu imade „Podgorica“, u Podgorici, u danilovgradskoj i cetinjskoj gimnaziji, nekoliko škola u Nikšiću i Plužinama, kao i u OŠ „Savo Pejanović“, predstavnici podgoričkog Zavoda za meteorologiju održali predavanje o klimatskim promjenama. Zapaženo i nagrađeno interesovanje učenika Resursnog centra

Povodom obilježavanja Dana meteorologije, predstavnici podgoričkog Zavoda za meteorologiju održali su predavanja u nekoliko vaspitnoobrazovnih ustanova: Resursnom centru

za djecu i mlade „Podgorica“, cetinjskoj i danilovgradskoj gimnaziji, te OŠ „Savo Pejanović“ u Podgorici.

Učenici su slušali predavanje o fenomenu klimatskih promjena, kao i njihovo

vim uticajima na prirodnji ambijent u Crnoj Gori. Takođe, bliže su se upoznali sa prirodnom našeg posla, kao i rezultatima rada Zavoda. Na kraju predavanja, postavljali su pitanja, a naši struč-



U dvorištu škole meteoroški zaklon sa instrumentima za mjerjenje temperature i vlažnosti vazduha: Učenici Resursnog centra „Podgorica“

njaci su na njih odgovarali“, objašnjava direktor ove institucije Luka Mitrović, koji

je bio jedan od predavača. Prema njegovim riječima, najveće interesovanje pokazali su učenici iz Resursnog centra.

„Planirali smo da predavanja traju koliko i jedan školski čas, međutim, u ovoj ustanovi je trajao 15 minuta duže, jer su učenici bili vrlo aktivni. Pažljivo su nas slušali, a onda i postavljali brojna pitanja. Interesovalo ih je zašto je ova zima bila blaga, da li je ljudski faktor presudan u klimatskim promjenama, kao i za koliko dana se vremenska prognoza smatra pouzdanom. Shvatili smo da

je njihova profesorica geografije očigledno probudila zanimanje za meteorologiju i zato smo odlučili da ih nagradimo. U dvorištu škole postavili smo meteoroški zaklon sa instrumentima za mjerjenje temperature i vlažnosti vazduha. Tako će svakodnevno moći slijediti mijene temperaturu, a dobijene podatke će upisivati u dnevnik osmatranja“, naglašava direktor Mitrović. On je naglasio da su predavanja održali u još nekoliko škola u Nikšiću i Plužinama.

Š. B.

„Vrijeme i klima: Angažovanje mlađih“

METEOROLOŠKA STRUKA VEOMA PERSPEKTIVNA

Svjetski Dan meteorologije obilježava se od 23. marta 1950. godine, kada je usvojena Konvencija Svjetske meteorološke organizacije (SMO). Ove godine obilježen je motom „Vrijeme i klima: Angažovanje mlađih“. Kako je saopštila SMO, motom je naglašena ključna uloga mlađih generacija u borbi protiv klimatskih promjena. Takođe, ova organizacija podsjeća da temperature atmosfere i okeana neprestano rastu, ledeni vrhovi i glečeri širom svijeta stalno se smanjuju, nivo mora raste, a broj ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja, nažalost, postaje sve učestaliji i intenzivniji. Stoga, upućuju poziv mlađima da se odluče za karijeru u oblasti meteorologije, hidrologije ili klimatskih nauka, jer će time pružiti vitalni doprinos sigurnosti i blagostanjem svojih zajednica i država.

Podsetimo, Crna Gora je postala punopravna članica Svjetske meteorološke organizacije 5. januara 2007. godine. Prvi sastanak u Crnoj Gori, pod pokroviteljstvom Svjetske meteorološke organizacije, održan je 27. aprila 2007. godine, u okviru projekta „Razvoj hidrometeorološkog osmatranja i prognoziranja u slivu rijeke Save“.

„Viliško ljeto“ – svake godine

– Veljko Bulajić, svjetski poznat filmski i TV režiser, akademik, autor poznate TV serije „Kapelski Kresovi“.

– Dakovići doktori: Nikola,

Radovan i Vaso.

– Bulajići doktori: Žarko,

Radosav, Milan i Strahinja.

– Slobodan Vučetić – poznati sudija.

– Goran Bulajić – režiser.

– Branko Kovačević – osnivač galerije „Most“ i kulturnih manifestacija koje će iduće godine slaviti dvije decenije postojanja kao i izdavačke djelatnosti.

Možda su ovakve priče i uticale na Branka Kovačevića da osnuje i kulturnu manifestaciju „Viliško ljeto“, koja

svake godine okuplja pjesnike, slikare, glumce, teatrologe, seoske pametare i majstorce veza, skulptore, sakupljače ljekovitog bilja i proizvođače zdrave hrane. Brankova galerija „Most“ prošeta se tako iz Podgorice po Vulusima, Veli-mlju, Vračenovićima, Grahu-vu, Nudolu i Njegušima.

Masovno iseljavanje učinilo svoje

Ovo je manji broj iz „ešalona“ viluških velikana, a ostade ih dosta nepomenutih. Ne bi bilo na visini ne imenovati dva najviša Vilušanina, osva-jača vrhova najvećih planina svijeta – Stevana i Zdravka Vujčića.

Osnovna škola „Braća Bu-

OŠ „Braća Bulajić“ u Vilusima, nadomak granice sa Bosnom i Hercegovinom

MALA ŠKOLA VELIKANA

- Dok je veći dio crnogorskog stanovništva bio nepismen, Bulajići su bili studenti Sorbone, a Dakovići doktori;
- Branko Kovačević – osnivač galerije „Most“ i kulturnih manifestacija;
- Vujičići – Stevan i Zdravko osvajači svjetskih planinskih vrhova;
- Među sadašnjih 20-ak đaka ima i lučonoša

Zivopisan krajolik viluškog Zatara, nadomak državne granice Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom, krajem devetnaestog vijeka imao je opisanih mlađinu. Naime, u jednoj privatnoj kući 1892. godine otvorena je državna škola Knjaževine Crne Gore, koja je u vjekovnom postojanju,

sa ratnim prekidima, iznjedrila brojna značajna imena u kulturni, naučni, umjetnostni.

– Miljka Bulajića, jednog od prvih školovanih učitelja u Crnoj Gori, oca velikog scenariste Veljka i književnika Stevana Bulajića.

– Dok je veći dio crnogorskog stanovništva bio nepi-

men, Bulajići su bili studen-ti Sorbone, a među njima i Jovan Bulajić, čije ime nosi Klinika u Brezoviku.

– Blagoje Kovačević, osnivač Hirurške klinike u Sarajevu, pred kojom mu je stajalo spomeničko poprsje do rata, kad je srušeno i neobnovljeno.

ka imala je do dvjesta učenika, a sada ih u centralnoj školi ima dvadeset, i u dva područna odjeljenja, Broćanac i Rudine, po dva, a ove je godine, u vjekovnoj istoriji, po drugi put bez prvog razreda. Višedecenijski direktor Radomir Krivokapić ističe da nema đaka-pješaka. A obezbijeden je kombi-prevoz... Ali, ima nekoliko zatvorenih područnih odjeljenja koja, vjerovatno, više nikad i neće proraditi, jer je masovno iseljavanje učinilo svoje, naglašavajući da su svi dobri đaci, među kojima ima i lučonoša. Stara školska zgrada, optočena zelenilom na uzvišici, liči na sanatorijum, iako je namjenski izgrađena, prije šest decenija...

Blagota Koprić

25

Prosvjetni rad

APR.
2014
BROJ
24

Svečano obilježen Dan Osnovne škole „Ilija Kišić“

PRIJATELJSTVO JE SPONA MEĐU LJUDIMA

Po ko zna koji put đaci su dostoјno predstavili svoje mjesto, svoju školu, svoje odjeljenje, svog učitelja, ali prije svega i sebe same



PUNI ŽIVOTA I OPTIMIZMA: Učesnici programa



ODUŠEVLJENJE ĐAKA NAJBOLJA NAGRADA: Učitelj G. Drobnjak sa đacima na sceni



MALIŠANI IZMAMILI OSMJEHE I DIVLJENJE PRISUTNIH: Detalj iz programa

26

Prosjetni rad

APR.

2014

BROJ

24

OGROMNA MLADALAČKA ENERGIJA

Imao sam tu čast da pet godina zaredom sa svojim odjeljenjem budem dio manifestacije obilježavanja Dana škole. Rukovodeći se principima jednakosti i ravnopravnosti, svi đaci odjeljenja su uzimali učešće u izvođenju tački na tim svečanim događajima. Kao mali prvačići, prije 4 godine, pobrali su najveći aplauz i izmamili brojne osmijehe dramatizujući tekst „Mali muzičari“ (uz igru sa instrumentima). Potom je slijedilo „deklamovanje“ dečijih prava iz „Deklaracije o pravima djeteta“ (iz 1989. g.), koristeći balone kao rekvizite; koreografija na taktove pop numere „Bože, brani je od zla“ (Toše Proeski) koristeći papirnu sredicu, jastučice i instrumente; grupno pjevanje crnogorske narodne pjesme „Đevojko, đevojko“ (uz prigodnu koreografiju sa jabukama) i na kraju, ove godine, koreografija na taktove dečje pjesme „Trka“ uz korišćenje maski, papirnih zvijezda i sportske opreme. Da je bilo naporno sve to osmisli i kanalizati tu ogromnu, mladalačku energiju malih đaka u želenom pravcu, bilo je. Ali je vrijeđelo svakog trenutka. Ove godine sam odlučio, uz oduševljenje đaka, da se i ja priključim njima na sceni i budem dio zajedničke tačke.

U čast čovjeka čije ideale i snove nastojimo da ostvarimo kroz posvećeno vaspitanje i obrazovanje malih đaka, svake godine Dan Osnovne škole „Ilija Kišić“ obilježavamo svečanom priredbom. Nakon himne (koju je izveo školski hor viših razreda, mentorka gospođa Marijela Miljanović) i pozdravne riječi našeg direktora škole, gospodina Đordija Radovića, slijedele su tačke u pjevanju i pleasu. Tačka našeg odjeljenja bila je negde u sredini ove manifestacije i predstavljena je riječima – „Prijateljstvo je spona među ljudima“, poručujući učenicima odjeljenja 5. a koji će zajedno sa svojim učiteljem izvesti koreografiju na taktove dečje pjesme „Trka“. Po prvi

put do sada, svi članovi grupe su bili uigrani i istovremeno su pravili dogovorene pokrete. Tu mladalačku energiju i živahnost sam pratio i ja koliko sam mogao. Bez straha, bez treme, sa već velikim iskustvom javnog eksponiranja od 5 godina, mališani su i ovoga puta izmamili osmijehe prisutnih, divljenje „važnih i velikih zvanica iz prvih redova“ (kako su ih oni sami nazvali), odobravanje prisutnih roditelja... Što je najvažnije, po ko zna koji put su dostoјno predstavili svoje mjesto, svoju školu, svoje odjeljenje, svog učitelja, ali prije svega i sebe same. Taman kad se uzbudjenje od nastupa malo stišalo, slijedila je posljednja tačka „Pobjednici školskih karaoka 2013. g.“ koja se pretvorila u malu žurku. Sasvim spontano, učenici 4, 5. i 6. razreda su pobjednike karaoka, koji su izvodili svoje kompozicije, podržali igrom i plesom. I to onako kako samo mlađi i poletni, puni života i optimizma, umiju. Mi, učitelji i nastavnici, ih nismo sputavali. Bilo je lijepo gledati te mlade ljude kako se raduju životu i biti sastavni dio njihovog života i odrastanja...

Nakon tog zvaničnog dijela u kojem su glavnu riječ „vodili“ učenici, za goste i radnike je upriličena promocija školskog lista „Zvono“ (uz riječi gospodina Đordi-

ISTORIJAT I NAGRADE

Davne 1964. godine, 1. oktobra, oglasilo se prvo zvono i otpočela je realizacija nastave u ovađašnjoj zgradiji naše škole. Sa malim, ali vrijednim i optimističkim kolektivom, krenula je realizacija nastavnog procesa. Godine su se nizale jedna za drugom, mijenjao se radni kolektiv, rastao je i opadao broj đaka, ali je jedno ostalo isto – topla radna atmosfera ispunjena povjerenjem i ljubavlju onih koji tu rade.

Sa ponosom, već 50 godina, naša škola nosi ime po narodnom heroju, učitelju i humanistu, Iliju Kišiću koji je u 27. godini života, 13. februara 1943. g. poginuo boreći se za svoje ideale, za slobodu svoje zemlje, za dobrobit i bolju budućnost generacija koje dolaze. Te ideale mi, prosjetvati ove škole, nastojimo usaditi generacijama mlađih ljudi koje trenutno vaspitavamo i obrazujemo. A da to dobro činimo, potvrđuju i brojne nagrade. Među najznačajnijim je svakako tada tek ustanovljena najviša republička nagrada „Oktoih“ koju je škola dobila 1970. godine i to prva od svih osmogodišnjih škola u Crnoj Gori, kao i najveće opštinsko priznanje – „Oktobarska nagrada oslobođenja Herceg Novog“ iste godine. Međutim, da se sa tim nije stalno i da se uspjesi nastavljuju, pokazuju i pojedinačne nagrade na nivou države. Republičku nagradu „Oktoih“ dobio je, sada već penzionisani, nastavnik biologije gospodin Slobodan Kovačević, a početkom tekuće godine Godišnju nagradu renomiranog lista „Prosjetni rad“, Goran Drobnjak (prof. razredne nastave). Kako je krenulo, kolektiv ove sjajne ustanove pobrće sve moguće nagrade, zaslužno.

ja Radovića, direktora škole i prof. Rajane Vrbanjak, urednice lista), koji izlazi već 16 godina zaredom, otvaranje sređenih i renoviranih kabinetova i na kraju koktel.

U nadi da će naša ma-

ti još puno rođendana i slaviti ih na isti način, energično i veselo, čestitam joj poštovanju jubilej uz veliku čast i zadovoljstvo što sam dio njenog kolektiva.

Goran Drobnjak,
profesor razredne nastave

U OŠ „Štampar Makarije“ u Podgorici obilježili Svjetski dan poezije ISKAZALI LJEPOTU POETSKOG IZRAZA

Na konkursu povodom Svjetskog dana poezije, žiri razmatrao oko 40 pjesama i izdvojio četiri, od kojih će jedna biti komponovana za pjesmu školskog benda. Časovi stranih jezika, kao i istorije zanimljivom concepcijom približili deči ovaj datum

Povodom obilježavanja Svjetskog dana poezije, Aktiv profesora crnogorskog, srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika na podgoričkoj OŠ „Štampar Makarije“ na zanimljiv način podstakao je učenike da uvide ljepotu poetskog izraza.

Za đake od VI do IX razreda ove vaspitno-obrazovne ustanove raspisali su konkurs za najbolju pjesmu, uz obeća-

nje da će tekst najmaštvitije biti komponovan za pjesmu školskog benda. Žiri (profesora crnogorskog, srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika Olivera Đurišić, Dejan Božović, kompozitor, i Dejan Đonović, glumac i pjesnik) izdvojio je između pristiglih 40 pjesama četiri koje su nastale kao rezultat timskog rada učenika. Tako su, Balša Božović, učenik VII razreda, i ne-

geve drugarice Ksenija Maša i Anastasija Džankić napisali simpatičnu pjesmu „Moja škola“. Aleksandar Hidić i Matija Knežević, učenici VII razreda, zajedničkim snagama svoje ideje pretočili su u stihove pjesme „Škola nije zgrada“, Isidora Bulatović, učenica VII razreda, „Moja škola – pjesma bez kraja“ i Vladislav Žečević, učenik IX razreda, „Škola“. Obilježavanje ovog dana uljepšao je i pjesnik i glumac Dejan Đonović, koji je bio gost učenika IV razreda sa kojima je razgovarao o poeziji i čitao stihove svojih pjesama za đecu.

Izražavajući zadovoljstvo umijećem i maštom koju su učenici iskazali, direktorica Milica Stanković uručila je knjige najboljima, rekavši da je to najprikladniji poklon za njih.

„Naša škola je poput fabrike u kojoj se stalno proi-



MALA FABRIKA TALENATA: Pobjednički tim učenika sa direktoricom Stanković

zvodi nešto novo i lijepo. To dokazuje da nosite potencijal i darove koje ćemo otkrивati i radovati im se“, istakla je direktorica Stanković.

Nastavnik istorije Igor Radulović i nastavnica crnogorskog jezika Olivera Đurišić osmisili su toga dana ča-

sove na kojima su razgovarali o istorijskom nasljeđu Crne Gore, podsetili se stranih pišaca. Između ostalog, čitali su pjesmu „Napoleon Bonaparta i Crnogorci“, A. S. Puškina. Nesvakidašnjom concepcijom časova italijanskog (Snežana Jovović, profesori-

ca) i engleskog jezika (Olivera Drinčić, profesorica) učenici su mogli da učuju „Crvenkapu“ na ovim jezicima. Takođe, recitovani su stihovi istaknutih pjesnika, poput V. Šekspira, A. Tenesona i Dž. G. Bajrona.

Š. B.

OŠ „Sutjeska“ u Podgorici GOSTOVAO PJESENICKI DUŠAN ĐURIŠIĆ

I učenici podgoričke OŠ „Sutjeska“ obilježili su Svjetski dan poezije. Tim povodom, učenike drugog razreda posjetio je pjesnik Dušan Đurišić. Tokom jednog školskog časa, on je govorio stihove posvećene deči, a ona su postavljala pitanja i recitovala stihove.

Aktivnosti učenika pljevaljske Gimnazije „Tanasije Pejatović“

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN VODA

U akciji čišćenja školskog dvorišta učestvovali i učenici i profesori. Raspisan i konkurs „Voda za život“ za najbolji literarni rad, plakat i fotografiju. Učenici izveli flešmob na platou sportskog centra „Ada“



Učenici izveli performns koristeći modernu tehnologiju

Učenici pljevaljske Gimnazije „Tanasije Pejatović“ pridružili su se Šveruskoj akciji „Plava planeta“ i obilježili Svjetski dan voda. Akcija je organizovana s namjerom da šire obavijesti javnost o značaju vode, kao i efektivnosti korišćenja njenih resursa. Zadaci su bili konkretni. Na primjer, afirmacija i sumiranje pozitivnih iskustava

obrazovnih ustanova u istraživanju vodenih resursa, kao i angažovanost mladih da na konkretni način poklone pažnju zaštiti životne sredine.

U okviru akcije sproveđen je i konkurs „Voda za život“ za najbolji plakat „Problemi vodenih objekata“, literarni rad „Voda izvor života“ i fotografiju „Plavo zlato“. Osim toga, učenica Tatjana

na Đurović učestvovala je na konkursu fotografije i radnih svesaka „Putovanje kapljice“. Akcija je bila dobar povod, da istog dana učenici čiji su izborni predmeti Hemija i život, Ekologija i biodiverzitet zajedno sa profesorima – Rosandom Terzić, Munirom Dešević, Tanjom Dragašević, Rosandom Terzić, Jadranom Jestrović i Hajrudinom

Kujundžićem, pomoćnikom direktora, organizuju akciju čišćenja školskog dvorišta. Učestvovalo je 150 dobrovoljaca. Flešmob (performans putem telekomunikacione tehnologije SMS-a, mobilnih telefona i Fejsbuka) je bio organizovan pored rijeke Breznice, na platou sportskog centra „Ada“.

Š. B.

Predstavnici Đačkog parlementa OŠ „Vukašin Radunović“ posetili Dnevni centar Berane

MLADI NEMAJU PREDRASUDE

Predstavnici Đačkog parlementa IX razreda Osnovne škole „Vukašin Radunović“ posetili su sa pedagogicom Aidiom Lucević Dnevni centar Berane.

Oni su kreativnim programom-pjesmama i plesom oduševili prisutne i pokazali da mlade generacije nemaju predrasude, te da predstavljaju veliku snagu na zajedničkom putu ka ostvarenju socijalne inkluzije. Ovo je bila divna prilika za sklanjanje novih prijateljstava.

Đački parlament je u saradnji sa Enfans organizacijom iz Berane organizovao akciju prikupljanja garderobe, obuće i igračaka za stacionike naselja „Riversajd“ (Romi i Egipčani).

Marta Zečević
i Vasilija Joksimović, IX-2



DRUŽENJE I PODRŠKA: Učenici sa polaznicima Dnevnog centra

Povodom početka proljeća mlađi gorani i učenici OŠ „21. maj“ u Podgorici posadili cvijeće u školskom dvorištu

DOBRODOŠLICA PROLJEĆU

Učenici i članovi Udruženja gorana posadili 21 ružu. Dječji savez Podgorice nagradio najvrjednije sa CD-om dječjih pjesama. Đaci pozvali svoje drugare da čuvaju i oplemenjuju školsko dvorište



DA DVORIŠTE BUDE U ZNAKU VESELIH BOJA: Učenici vrijedno sade ruže

Povodom označavanja početka najljepšeg godišnjeg doba – proljeća, učenici podgoričke OŠ „21. maj“ i članovi Udruženja gorana posadili su u školskom dvorištu 21 ružu.

„Broj posaćenih ruža istovremeno označava kalendarski početak proljeća, ali i na-

ziv ove vaspitno-obrazovne ustanove. U školi je formirana i jedinica gorana, a đeca su bila veoma angažovana i vrijedna u sadnji. Dječji savez je nagradio najvrjednije CD-ima sa dječjim pjesmama. Đeca iz Udruženja gorana, ove kao i drugih škola učestvovaće u proslavi Gorana na Lovčenu,

kada će u Njegoševoj šumi posaditi od 1.000 do 1.500 novih sadnica“, naglasila je Lidija Kusovac, sekretarka Udruženja gorana. Učenici su izrazili zadovoljstvo što će ruže svojim bojama brzo ukrasiti njihovo dvorište i upozorili svoje drugare da imaju brižljiv odnos prema njemu.

Š. B.

U Gimnaziji u Kotoru održan Treći nacionalni sajam školskih preduzeća za vježbu

PROMOCIJA PREDUZETNIČKOG UČENJA

Svoje proizvode i usluge predstavilo 60 preduzeća za vježbu iz 12 srednjih stručnih škola: iz Kotora, Bara, Ulcinja, Budve, Herceg Novog, Tivta, Pljevalja, Nikšića, Berana, Bijelog Polja, Kolašina, Podgorice i Osnovne škole „Veljko Drobničaković“ iz Risan



MANIFESTACIJA OKUPILA OKO 400 UČENIKA: Sa sajma

Na ovogodišnjem Trećem nacionalnom sajmu školskih preduzeća za vježbu, održanom u Gimnaziji u Kotoru, svoje proizvode i usluge predstavilo je 60 preduzeća za vježbu iz 12 srednjih stručnih škola: iz Kotora, Bara, Ulcinja, Budve, Herceg Novog, Tivta, Pljevalja, Nikšića, Berana, Bijelog Polja, Kolašina, Podgorice i Osnovne škole „Veljko Drobničaković“ iz Risan. Ova manifestacija okupila je oko 400 učenika, pa po brojnosti predstavlja jednu od najvećih do sada organizovanih u Crnoj Gori.

Organizatori sajma su Centar za stručno obrazovanje, Ministarstvo prosvete i Gimnazija iz Kotora.

Manifestaciju je svečano otvorila generalna direktorka Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Nataša Gazivoda, a učesnicima sajma obratili su se direktor Gimnazije iz Kotora Božo Perović i direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković.

Sajam predstavlja jednu od značajnijih manifestacija u srednjem stručnom obrazovanju kada je u pitanju razvoj i promocija preduzetničkog učenja, a organizatori su bili: Srđan Obradović i Sandra Brkanović, koordinatori Servis Centra preduzeća za vježbu i savjetnici u Centru za stručno obrazovanje.

Lj. V.

NVO „Green home“ organizovala radionicu u vaspitnoj jedinici „Jelena Ćetković 2“ podgoričke predškolske ustanove „Đina Vrbica“

STICALI I OBNAVLJALI ZNANJA O OČUVANJU PRIRODE

Povodom kampanje „Sat za planetu“, članovi NVO „Green home“ organizovali su i osmisili maštovitu radionicu na temu „Klimatske promjene i održiva upotreba prirodnih resursa“ za mališane djevice starije i jedne mlađe vaspitne grupe „Jelena Ćetković 2“, podgoričke predškolske ustanove „Đina Vrbica“.

Radionica je organizovana s ciljem da se dijete od najranijeg uzrasta usmjerava i razvija navike i stavove brižljivog odnosa prema životnoj sredini. Mališani su odgledali i animirani film o uštedi električne energije u kom lik Spajdermena spašava planetu Zemlju. Osim toga, putem interaktivnog razgovora sa najmlađima isto-



Iz radionice u vrtiću „Đina Vrbica“

vremeno su stečena i obnovljena znanja o očuvanju prirode, biljnim, kao i životinjskim staništima“, objašnjava Dejana Prelević, PR ove vaspitno-obrazovne ustanove.

Š. B.

Univerzitet Crne Gore

NOVI REKTOR RADMILA VOJVODIĆ

Za dekana Fakulteta političkih nauka izabran prof. dr Saša Knežević, a Filozofskog fakulteta prof. dr Goran Barović

Profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti Radmila Vojvodić izabrana je za rektora Univerziteta Crne Gore za naredni trogodišnji period. Vojvodićeva je na tu funkciju izabrana na sednici Senata tajnim glasanjem, nakon čega je tu odluku potvrdio Upravni odbor.

Radmila Vojvodić (1961) je pozorišni reditelj, dramski pisac, univerzitski profesor, potpredsednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU). Na Fakultetu dramskih umjetnosti Uni-

verziteta u Beogradu diplomala je režiju 1985. godine. Univerzetsku karijeru započela je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 1990. godine u zvanju asistenta, na kome radi do 1993. godine, kada odlučuje da svoju profesionalnu karijeru nastavi u Crnoj Gori. Pedagoški rad nastavlja 1995. godine na pokrenutom Odsjeku za glumu pri Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Autor je drama „Prințesa Ksenija od Crne Gore“, „Montenegrini“, „Montene-

gro blues“ i „Everyman Đilas“. Koautor je prizvedbe prve nacionalne opere – „Balkanska carica“, „Dionizija de Sarna“, libretu „Nikole I Petrovića Njegoša“. Režirala je u mnogim referentnim kućama nekadašnjeg jugoslovenskog kulturnog prostora. Prof. dr Saša Knežević je novi dekan Fakulteta političkih nauka (FPN) u Podgorici. Knežević (1965) je završio studije istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, magistrirao je u Beogradu deje i doktorirao na Fi-

lozofskom fakultetu. Istraživački se bavio spoljnom politikom Crne Gore, Velike Britanije, istorijom diplomacije i ukupnim međunarodnim odnosima u XIX i XX vijeku. Autor je knjige „Crna Gora i Velika Britanija“, koautor udžbenika istorije za treći razred srednjih škola u Crnoj Gori i knjige „Velika Britanija i aneksiona kriza“, a objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stručnim časopisima.

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću predavao je



Radmila Vojvodić



Saša Knežević



Goran Barović

opštu istoriju savremenog doba, a od 2007. godine angažovan je na FPN kao predavač. Na istom fakultetu obavljao je dužnost prodečana, rukovodioca doktorskih studija i bio predstavnik u Senatu UCG.

Za novog dekana Filozofskog fakulteta u Nikšiću izabran je docent dr Goran Barović, koji je u protekle dvije godine obavljao dužnost prodečana za nastavu. On će tu funkciju obavljati u naredne tri godine.

Barović (1964) je završio Nastavnički fakultet (smjer istorija i geografija). Magistrirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao u Novom Sadu. Istraživački rad započeo je kao student kroz anga-

žman u Speleološkom društvu Nikšića, a od 1991. godine radi na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Počeо je kao asistent pripravnik i asistent, pa saradnik u nastavu, a od 2011. ima zvanje docenta i predaje više predmeta na studijskim programima za geografiju i za obrazovanje učitelja. Objavio je 40 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Koautor je „Geografsko-istorijskog atlasa Crne Gore“ i dva priručnika za studente geografije (Astronomski i Opšta geografija). Član je više stručnih i naučnih institucija i organizacija u zemlji i regionu.

O. D.

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore predstavljen novi program Erasmus +

28

Prosvojiti rad

APR.
2014BROJ
24

POVEĆANJE MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNIKA

Program će trajati od 2014. do 2020. godine

Erasmus plus, novi program Evropske unije (EU) za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koji je predstavljen u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, trebalo bi da omogući da preko četiri miliona Evropljana dobije podršku za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inostranstvu.

Novi Erasmus sastoji se od svih dosadašnjih programa EU namijenjenih za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, uključujući programe Tempus, Erasmus, Mundus, program cjeleživot-

nog učenja i Mladi u akciji, a trajeće od 2014. do 2020. godine.

„Program saradnje podrazumijeva da na neki način participirate finansijski kako bi mogli da koristite sve mogućnosti tog programa. Učešćem u Erasmus plus Crna Gora će morati da plati određenu članarinu koja neće biti velika. S obzirom da ćemo učestvovati samo u centralizovanim akcijama, i dalje ćemo moći da koristimo program ‘Capacity building’, a u tom dijelu institucionalne saradnje, koja je nama jako

bliška i koji smo koristili kroz Tempus projekte, biće pojačana komponenta studentске i mobilnosti nastavnika, što je dobro“, kazala je nacionalni Tempus koordinator u Ministarstvu prosvjete Vanja Drljević.

Ona je istakla da je taj program izuzetno značajan za Crnu Goru, tim prije što je to integrisan program koji objedinjava sve prethodne, posebno u oblasti obrazovanja, a istovremeno uključuje i program „Mladost u akciji“ i aktivnosti koje se odnose na sport.



PROGRAM KOJI OBJEDINJAVA SVE PRETHODNE IZUZETNO JE ZNAČAJAN ZA CRNU GORU: Sa skupa u Rektoratu

Erasmus plus obuhvata projekte koji se odnose na kreiranje zajedničkih master programa Žan Mone koji promoviše evropske integracije u svim aspektima, kao i istraživanja i nastavu u tom dijelu.

Razlika između Tempusa i Erasmus plus programa je u tome što je ovaj prvi program pomoći, dok se Erasmus plus i Program cjeleživotnog učenja odnose na saradnju.

O. D.

Univerzitet „Mediteran“ organizuje TOEFL test iz engleskog jezika

ULAZNICA ZA USAVRŠAVANJE U INOSTRANSTVU

Zahvaljujući Memorandumu o saradnji koji su potpisali predstavnici „Hellenic American University“ iz Grčke i Univerziteta „Mediteran“ iz Podgorice, u toj ustanovi je od avgusta prošle godine više od 140 kandidata testiralo svoje znanje iz engleskog jezika na međunarodno priznatom TOEFL testu. Taj test engleskog kao stranog jezika je namijenjen prvenstveno studentima koji žele da nastave školovanje u inostranstvu ili profesionalnu karijeru u nekoj svjetskoj kompaniji.

Premda rječima Dragice Žugić, rukovodioca TOEFL ispitnog centra na „Mediteranu“ termini za testiranje su zakazani unaprijed, uglavnom jednom mjesечно, a prijavljivanje i plaćanje u iznosu od 180 dolara obavlja se putem interneta. TOEFL je provjera znanja

engleskog jezika za akademski nivo (osnovne studije, posredničke, doktorske, srednju školu).

„Naši kandidati u najvećem broju slučajeva su srednjoškolci koji žele vani da nastave školovanje. Pored učenika i studenata iz Crne Gore, našoj ustanovi se za testiranje prijavljuju i mlađi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Dok nije postojalo ovo testiranje u Podgorici, crnogorski daci i studenti su morali na TOEFL testiranje da putuju u Beograd, Niš, Suboticu ili Tiranu“, dodala je ona.

Žugićeva je objasnila da strani koledži i univerziteti svaki za sebe traži odgovarajući broj poena na TOEFL testu.

„Što je čuveniji univerzitet, traži se veći nivo znanja. Na primjer, na univerzitetima Berкли, Kolumbija i Stenford traži



NAŠOJ USTANOVI SE ZA TESTIRANJE PRIJAVA LJUČI I MLADI IZ BIH I SRBIJE: Dragica Žugić, rukovodilac TOEFL ispitnog centra na „Mediteranu“

se 100 bodova na TOEFL testu za osnovne studije, a neki drugi koledži za posredničke i doktorske traže takođe toliki broj poena“, istakla je ona.

Univerzitet „Mediteran“ obavlja i TOEFL junior i TOEIC testove, od kojih su ovi drugi dizajnirani u cilju testiranja jezičkih sposobnosti u poslovnom okruženju.

O. D.

Na Univerzitetu Donja Gorica održana konferencija „Obrazovanje, nauka i biznis – udruženi potencijal“

INOVACIJE SU PRAKSA, A NE TEORIJA

Obrazovanje, nauka i biznis trebalo bi da progovore istim tržišnim jezikom, koji će skratiti dugi put od ideje do inovacija primjenljive i primjerene kapacitetima crnogorskog preduzeća“, ocijenio je potpredsednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić na otvaranju nacionalne konferencije „Obrazovanje nauka i biznis – udruženi potencijal“,

održane na Univerzitetu Donje Gorice (UDG).

Saveljić je objasnio da insistiranje na neophodnosti veće mobilizacije resursa u procesu korišćenja evropskih fondova za inovacije i transfer tehnologija proistiće iz realnosti da,

i poreklo krunog napretka posljednjih godina, prenehat izdvajanjem BDP-a za nauku nije dovoljan da bi došlo

do povećanja kvaliteta tehnologija.

Rektor UDG prof. dr Veselin Vukotić kazao je da je cilj EU da kroz inovativnost, koja je proistekla iz različitosti, stvara nešto novo.

„Inovacije su praksa, a ne teorija. Nužda i muka rađaju inovacije. One su rezultat sposobnosti, a ne konstruktivizma“, rekao je, uz ostalo Vukotić.

O. D.

Povodom Međunarodnog dana sporta u funkciji razvoja i mira – 6. aprila PRIZNANJA ZA STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Povodom Međunarodnog dana sporta u funkciji razvoja i mira – 6. aprila, predsednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan

Simonović uručio je priznanje Studentskom sportskom savezu Crne Gore za doprinos razvoju univerzitskog sporta. Priznanje je uručeno i

udruženju „EKOMEN“, sportsko-rekreativnom društvu studenata ekonomije i menadžmenta.

O. D.

Ministarstvo nauke preporučilo četiri institucije za dodjelu grantova ZA NAUČNE PROJEKTE 1,4 MILIONA EURA

Ministarstvo nauke će od kredita Svjetske banke dodijeliti 1,4 miliona eura za četiri naučnoistraživača projekta fakultetima sa Univerziteta Crne Gore (UCG) i Univerzitetom Donja Gorica (UDG).

Riječ je o projektima Elektrotehničkog fakulteta, Biotehničkog fakulteta, Fakulteta za pomerstvo (svi sa UCG), kao i Fakulteta za politehniku (UDG).

Kako su saopštili iz Ministarstva nauke, ovo je jedan od najuspješnijih konkursa, koji ima cilj da se uvođe i znanje komercijalizuju, tj. da nalaze primjenu u svakodnevnom životu.

Od ukupno prijavljenih projekata najviše ih je iz oblasti novih materijala i usluga, informacionih tehnologija, dok iz oblasti energetike nije stigla nijedna aplikacija.

O. D.

U CANU održana tribina o uticaju globalnog otopljavanja na klimu Crne Gore

TEMPERATURE VAZDUHA ĆE RASTI

Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seismologiju mr Luka Mitrović rekao je da se od 1990. godine u Crnoj Gori registruje naglo otopljenje koje ima karakter klimatske anomalije, te da čemo ubuduće imati sve toplige i suvle zime sa vrlo malo snijega, a toplotni talasi ljeti će biti sve češći i duži. On je, na tribini o uticaju globalnog otopljavanja na klimu Crne Gore, održanoj u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (CANU), objasnio da su prognoze zasnovane na posljednjem izvje-

štaju Međuvladinog klimatskog panela i analizama koje radi Zavod.

U tom dokumentu predviđeno je da će temperatura vazduha u Crnoj Gori do 2030. godine porasti od 0,5 do 1,3 stepena. Klimatolozi predviđaju da će biti sve više toplotnih talasa.

„Imaćemo od dva topotna talasa godišnje na severu, do tri u centralnim oblastima i na primorju. U prosjeku, oni će trajati dandva duže. U centralnim krajevima i na granici sa BiH biće tokom ljeta pet procen-

ta padavina više, a tokom zime i proljeća u svim krajevima 10 odsto manje. Klimatologe zabrinjava to što je smanjenje godišnje količine snijega veće od smanjenja ukupnih količina padavina. Do 2030. godine snijega će padati oko 10 procenata manje u centralnim i severnim djelovima, a u južnim i primorskim krajevima oko 30 odsto u odnosu na period 1961–1990. godina”, naveo je, uz ostalo Mitrović.

O. D.

Crna Gora i Slovenija finansiraće 18 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata

GODIŠNJE IZDVAJANJE OKO 3.000 EURA PO PROGRAMU

Mješovita komisija za naučno-tehnološku saradnju između Crne Gore i Slovenije odobrila je 18 projekata, na osnovu konkursa za sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, u okviru naučne i tehnološke saradnje između te dvije države, saopšteno je iz Ministarstva nauke.

„Na konkurs za zajedničke naučnoistraživačke projekte, koji će biti realizovani u 2014. i 2015. godini, pristigle su 24 prijave od kojih njih 22 ispunjava uslove konkursa. Nakon detaljnog razmatranja pristiglih recenzija projekata, i u skladu sa utvrđenim prioritetima u oblasti istraživanja, za realizaciju saradnje na odborenom projektu.

O. D.

Protokolom je dogovoren da Crna Gora godišnje ulaze 1.400 eura po projektu, a slovenačka 1.500. Strana koja šalje naučnike pokriva troškove prevoza između dvije zemlje, dok strana koja prima naučnike pokriva troškove boravka, neophodne za realizaciju saradnje na odborenom projektu.

O. D.

ZANIMLJIVA FIZIKA (1)

PITANJA I ODGOVORI

Od ovog broja objavljujemo pitanja i odgovore koji sadrže različite kvalitativne zadatke i probleme, „paradokse“, dobro i slabije poznate podatke, činjenice, pojmove i zakone fizike. Akcenat će biti na kvalitativnoj strani posmatrane pojave.

Fizika i pitanja kojima se bave fizičari nisu ograničeni zidovima kabinet i laboratorija, već su neprestano prisutni u svijetu u kojem postojimo.

Ovdje se ne teži saopštavanju novih znanja već osvježavanju i oživljavanju osnovnih znanja iz fizike, koje čitalac već ima. Za pitanja i odgovore iz „neobične“ fizike običnih pojava nije bitno koliko će pitanja čitalac uspešno odgovoriti, već koliko će vremena razmišljati o njima.

Naravno, umješna primjena ovih pitanja i odgovora u nastavi fizike pobuđuje interesovanje za fiziku i podržava aktivno usvajanje znanja.

U svakom broju ćemo dati po 10 novih pitanja i odgovora na pitanja iz prošlog broja.

Nadamo se da će vam pitanja iz zanimljive fizike ujedno biti – zanimljiva pitanja iz fizike.

1. pitanje: Kako možete u toku par sekundi da smanjite svoju težinu?


lift počne spušta ili kada se počne dizati?

2. pitanje: Posuda napunjena tečnošću nalazi se u liftu.

Kada je hidrostatički pritisak veći: u trenutku kada se

zano je još jedno tijelo iste mase.

Koliki će biti ugao između niti kada sistem bude u ravnoteži?




4. pitanje: Dva tijela (1 i 2) počnu istovremeno da padaju sa iste visine. Na putu tijela 2 nalazi se daska nagnuta pod uglovom od 45° prema vertikali. Tijelo 2 se elastično odbije od nje.

Koje tijelo će prije pasti na podlogu?


Koje tijelo ima veću brzinu pri padu na podlogu?

5. pitanje: Na vazi je tegovima uravnotežen sud sa vodom.



Hoće li se narušiti ravnoteža ako u vodu potopimo tijelo (obješeno o niti) tako da ono ne dodiruje dno suda (slika)?

6. pitanje: Dva suda su napunjena vodom do različitih nivoa i povezana cijevima sa slavinama (slika). Vazduh je ispuštan iz suda.




a) Šta će se desiti ako otvorimo donju slavinu?
b) Šta će se desiti ako otvorimo gornju slavinu?

7. pitanje: Jedan kraj niti je pričvršćen za kuglicu, a drugi za eksler zabijen u zid plafona lifta (matematičko klatno). Sajla lifta se otkači i lift počne da slobodno pada sa najvišeg sprata neboderu. Sila otpora vazduha brzo raste s povećanjem brzine lifta.

Kako će se kretati kuglica u odnosu na lift u zavisnosti od kretanja lifta?

8. pitanje: Kapetan podmornice posmatra kroz rotirajući periskop morsku površ.



Kada kapetan kroz periskop posmatra naprijed, onda odbijanjem svjetlosti od dva paralelna ravnog ogledala, nagnuta pod uglovom od 45° prema vertikali, vidi uspravan lik posmatranog

predmeta (npr. broda), kao na slici.

Međutim, kapetan može po želji da rotira gornji dio rotirajućeg periskopa. Ako gornji dio zarotira za 180°, tako da gornji dio periskopa bude okrenut nazad, onda će gornje ogledalo biti normalno na donje.

Kakav je lik predmeta koji kapetan vidi kada gleda iz sebe?

Kada bi kapetan pogledao kroz periskop, ne znajući kako je periskop okrenut, po čemu bi znao je li predmet koji posmatra ispred ili iza njega?

9. pitanje: Zašto nam na svjetlećim reklamama plava slova izgledaju više udaljena nego crvena?

10. pitanje: Kakav oblik ima puna lopta u sistemu mirnog posmatrača, ako se kreće relativističkom brzinom (brzinom koja nije zanemarivo mala u odnosu na brzinu svjetlosti)?

Priredio:
Radovan Ognjanović

U Podgorici održana 11. međunarodna konferencija o transformacionim procesima u sportu i 10. kongres Crnogorske sportske akademije

PROMOCIJA NAUČNIH DOSTIGNUĆA

Učestvovala 63 naučna radnika iz 20 zemalja a predstavljene radove potpisalo je 138 autora i koautora



Duško Bjelica

tak na engleskom jeziku. Sa druge strane, najbolji radovi će biti predloženi za objavljanje u časopisu „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“ koji, takođe izdaje Crnogorska sportska akademija.

Lj. V.

29

Prosjetni rad

APR.
2014
BROJ
24

Čitanjem međunarodne poruke dramskog pisca Bret Bejla Zetski dom na Cetinju i u Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici obilježili 27. mart – Svjetski dan pozorišta

ĐE GOĐ POSTOJI LJUDSKO DRUŠTVO, TU JE I NEUKROTIVI DUH PREDSTAVE

Da li mi, umjetnici iz arena i sa scena, treba da se prilagođavamo sterilnim zahtjevima tržišta, ili pak treba da iskoristimo moć koju imamo: da utremo put u srcima i pamćenju društva, da okupljamo ljudе oko sebe, inspirišemo, općinjavamo i informišemo, i da stvaramo jedan svijet nade i saradnje otvorenog srca?

Đe gođ postoji ljudsko društvo, tu je i neukrotivi Duh predstave.

Pod krošnjama u zaseoci-ma, na moderno opremljenim scenama svjetskih metropola; u školskim dvoranama, na po-

ljima, u hramovima; u sirotinjskim četvrtima, i na gradskim trgovima, u mješnim centrima i urbanim podrumima, sjedinjavamo se putem efemernih pozorišnih svjetova koje stvaramo da bismo izrazili svu na-

šu složenost, raznolikost, ranjivost, kako u životu tijelu tako i u dahu, u glasu.

Okupljamo se da plačemo i da se šećamo; da se smijemo i promatramo; da učimo, afirmišemo, zamišljamo. Da se divimo dostignućima tehnologije i ovapločujemo bogove. Da nas ostave bez daha naše mogućnosti poimanja ljepote, saosećanja i monstruoznosti. Da osetimo energiju i moć. Da slavimo bogatstvo naših kulturnih razlika i premostimo granice koje nas razdvajaju.

Đe god postoji ljudsko društvo, tu je i neukrotivi Duh

predstave. Ponikao iz zajednice, on nosi maske i kostime naših različitih tradicija. Upreže naše jezike, ritmove i pokrete i otvara novi prostor među nama.

A mi, umjetnici koji radimo sa ovim drevnim duhom, mi osećamo izazov da ga urežemo u naša srca, ideje, naša tijela kako bismo otkrili stvarnost u svoj njenoj svjetlosti i blistavoj misteriji.

Ali, u ovoj epohi u kojoj se toliki milioni ljudi bore za opstanak, pate pod opresivnim režimima i grabežljivim kapitalizmom, bježe od konflikata i nevolja, u kojoj našu privat-



održiva ideja da umjetnost treba da budu odvojena od društvenih agenci?

Da li mi, umjetnici iz arena i sa scena, treba da se prilagođavamo sterilnim zahtjevima tržišta, ili pak treba da iskoristimo moć koju imamo: da utremo put u srcima i pamćenju društva, da okupljamo ljudе oko sebe, inspirišemo, općinjavamo i informišemo, i da stvaramo jedan svijet nade i saradnje otvorenog srca?

Na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta (ITI), već više od 50 godina, od 1961. godine, širom svijeta se obilježava 27. mart – Svjetski dan pozorišta. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju i u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici obilježili su ovaj značajni datum tradicionalnim čitanjem međunarodne poruke, koju je za ovu godinu napisao južnoafrički dramski pisac Bret Bejli.

Uzori: NJEGOŠ I JA

DUBINU SVOG DUHA PRETOČIO JE U BORBU ZA SLOBODU CRNOGORACA

Mislio je samo na one prave vrijednosti koje trebaju njegovom narodu, njegovoj državi, male samo po svojoj teritoriji, vjekovno robljene, a nikad porobljene i neumorno ih gradio, razvijao. Gradio ih ponekad i naizgled bezobzirnim gestovima, upornim ignorisanjem otpora i zavisti koji su dolazili i od najbližih, tragično svjestan da mora da nadvise sve prizemne i jednostrane misli, sve uskoumne ljudi i ideje, i da korača. I bio je vladika. Onaj kojeg je iskustvo, a ne dogma, onog što život a ne molitva bolno, teško i tragično uči i prosvjetljuje šta je vjera

I bio je vladar. Onaj koji mjeri, siječe, odlučuje, vodi. Onaj koji zna svoj narod u svoj njegovoj mani, ali i veličini i snazi, onaj koji zna svoj narod u dušu, pa ga zato dušom njegovom kori, hvali, uzdiže i čuva

30



Piše: Andela Jokić

Kad plimni talas mладости krene da pokuša da dohvati visoke, stamene stube koje svijetle u vremenu kao bastion svega što je vrijedno, kapljica moje mладости tako bi žarko željela da naslika Njegoša, slikarskom grandioznosću, preciznošću, dubinom, ali se boji, strahuje, opire zadivljena nepreglednim morem Njegoševog uma i lika.

I odakle da počnem tu sliku? Gdje da ucrtam skrivenu tugu, nemir i strah dvanaestogodišnjeg dječaka koji napušta roditeljski dom? Da li u oku možda, ili u srcu, ili malo povijenom stavu tijela dok uporno drži pravac da se slučajno ne okreće, zastane? Kako da naslikam melodičnu njeguškog krša, kapi kise što zvučno udaraju u negostoprимno tlo i razgranate luče sunca što za toplih ljetnih dana prodru u svaki kutak tog neobičnog prostora, Njegoševog rodног kraja?

Nije imao sreće da svoje obrazovanje stekne u pravim centrima tog vremena. Rusija je iz mnoga razloga ostala nedostupna, ali Rade Tomov je urođenim instinktom učio i upijao ono što je bitno i važno.

Sutoni, miris i nemir morskih talasa

Nezaboravni sutoni, miris i nemir morskih talasa i šum palmi dali su onu čudenu inicijaciju za buđenje darovitog pjesnika. Možda je u blizini plavih, za gorštakne ne-

obično primamljivih talasa, osetio žar one prve, nezaboravne ljubavi koja žeže, podiže, zanosi, ali i boli, ne sluteći da će kaluderska mantija zatvoriti puteve ka novim ljubavima.

Zamišljam ga kako po predivnom parku Cetinjskog manastira šeta sa svojim učiteljima, svojim stricem i svim onim važnim i bitnim ljudima koji su trebali uticati na njegovo formiranje. Lako je bilo učiti Rada Tomovog. Imao je neobjašnjivu moć da upije sve esencijalno važne misli iako su one bile miješane sa opipljivošću razumnog, preko zanosa idealnog do nedostignosti irealnog, fikcije. A da je to baš tako pokazaće različiti ukusi tih razlivenih, esencijalnih sokova koji će dobiti svoj izraz u filozofiji, vladanju, religiji, poeziji.

Đe da naslikam mlađom čovjeku ozbiljnost i breme vladara i vladike, a da to stane u izrazu glatkog lica i svih njegovih sedamnaest godina? Crtam hladnoću Velikog gumna manastirskega na kojem leži mrtvo tijelo mitropolita. Na jednoj strani mlađani Rade, a na drugoj brđani, junaci, različite vrste, različite misli. Jedni oduševljeni posljednjom voljom koja se mora izvršiti, jedni u prikraju, buneći se ne suviše glasno, ali dovoljno da se zna i čuje i oni treći što vazda mudro čute dok se svi konci ne slože i sve strasti ne stišaju. Slikam trenutke teške kao olovni oblaci, trenutke koji traže zrelost, promišljenost, ozbiljnost. Sve će to mladog Crnogorca, mladog Njegoša, koji u genu svom, u svojoj potki nosi iskon snage, junaštva, slobodarstva jednog viševjekovno napačenog naroda oblikovati skoro preko noći u pravog vladiku, u pravog vladara. Slobodarski duh svoj, rijetku urođenu zrelost i dalekounosno razmišljanje svoje, Njegoš će pretočiti u borbu za slobodu svog naroda, za nalaženje pravog mesta te države, male samo po svojoj teritori-

ji, vjekovno robljene, a nikad porobljene.

Taj sivi soko...

Znao je Njegoš da duh naroda koji bez zadrške gine za slobodu nije lako porobiti. Iskra tog duha u Crnogorcima uvijek je gorjela, često skrivena, ali uvijek užarena, srčana i spremna da bukne u vatru koja nosi sve sa sobom, vatru koja oslobada. Znao je Njegoš to – koliko je sloboda važna, sloboda pojedinca, plemena, naroda, sloboda duše. Nije imao vremena za sebe, taj sivi soko koji je svojim krilima i svojim dalekosežnim pogledom čuvao svoje gniazdo. Mislio je samo na one prave vrijednosti koje trebaju njegovom narodu, njegovoj državi, ugledu i mjestu i neumorno ih gradio, razvijao. Gradio ih ponekad i naizgled bezobzirnim gestovima, upornim ignorisanjem otpora i zavisti koji su dolazili i od najbližih, tragično svjestan da nadvise sve prizemne i jednostrane misli, sve uskoumne ljudi i ideje, i da korača. I bio je vladika. Onaj kojeg je iskustvo, a ne dogma, onog što život a ne molitva bolno, teško i tragično uči i prosvjetljuje šta je vjera.

I bio je vladar. Onaj koji mjeri, siječe, odlučuje, vodi. Onaj koji zna svoj narod u svoj njegovoj mani, ali i veličini i snazi, onaj koji zna svoj narod u dušu, pa ga zato dušom njegovom kori, hvali, uzdiže i čuva.

Mladost je ta koja traži odgovore na bezbroj pitanja o postanku života, o ravnotezi, o snagama dobra i zla, o čovjeku... I samo apstraktna misao može utoliti žed i žar mlađalačke radoznalosti.

Kojom slikarskom tehnikom najvjerodstojnije da naslikam taj pogled isprepletan mislima?

kam tu njegoševsku hrabrost da se prošeta opasnim ivicama najudaljenijih, najizazovnijih misli, ogleda, percepcija duhovnog i da se vine u same nedostizne visine postanka i opstanka svijeta, duha, ideje?

Trojstvo: Boga, Satane i Čovjeka

Da napisa idealističko u preegzistenciji, da stvari poglavje o egzistenciji i da svu refleksiju zabilježi u zrakama „Luče mikrokozma“. Kako je Njegoš pametno i hrabro ukrstio tri najužarenije luke njegovog trojstva – Boga, Satane i Čovjeka.

kovom smrću. Ali duša ostaje besmrtna i sva ishodišta te tužne harmonije, opet, sangu bujice urone u poeziju. A Bog je poeta. A ideja je vječita, traje... Ali „ljudska ideja još teba u kolijevci narječjem detinjskim“.

Takve misaone daljine može da dosegne samo urođeni filozof, samo Njegoš. Dušu Njegoševu obojiču svim toplim bojama poezije koju je ostavljao po skrovitim mjestima svoga srca i opet im se vraćao u trenucima osame. Jer, ljubav je mogao da ima samo u poeziji. Promišljen kao što je bio, shvatao je da je ljubav suviše ozbiljna

i raspjevanih cvjetavah, huka mora i vjetrovah su glas moje muze”.

I znao je: strasti su duša zemaljska i prijatne i draže čovjeku, ali strasti su i izvor zla, a kada bi se čovjek mogao oslobođiti strasti, onda bi postao bestjelesan. Njegoš u svojoj dubokoj filozofiji življenga odrekao se snagom i slobodom svog duha svih nerazumnih uživanja u strastima – neke njegove strasti su samo podvrgavanje nužnostima.

Uzvišeni duh Crnogoraca

Oštem sebičnu crtu da tu jedinstvenu sliku zadržim za sebe, svjesna da je svaki doživljaj Njegoša noviji, drugačiji, neponovljiv. Razumijem sve one koji su ga svojatali i koji ga svojataju zato što su dio sebe pronašli u njemu i misle da su stekli pravo. A Njegoš ostaje samo svoj – uzvišeni duh Crnogoraca koji stoji na Lovćenu, u vremenu i prostoru, koji je dio svakog od nas, a opet dio samo svog univerzuma koji traje.

I stvarno, hvala Gospodu jer je jedan takav besmrtni božanski zrak iznio na brijevog svog svijeta i našeg. Hvala Gospodu što je takvu luku podario baš nama da nam vječito svijetli, da nas vječito uči, i nas i druge! Hvala Gospodu što nas kroz Njegoša prosvjetlji da je smrt sasvim, sasvim laka a da je život mnogo teži.

Ali koju sliku ja da slikam? Sliku prelijepog gorštaka, vladara, vladike, filozofa, poete, čovjeka? Koju sliku ja da slikam kada je Njegoš, taj čudotvorac, naslikao sebe samo u jednom potезu, jednom stihu:

„Blago onom ko dovijek živi, imao se rašta i roditi.“

(Ovim je radom Andela Jokić, sada student Pravnog fakulteta u Podgorici Univerziteta Crne Gore, učestvovala kao učenica Srednje mješovite škole „Vuksan Đukić“ u Mojkovcu na literarnom konkursu, u okviru manifestacije „Njegoševi dani“)



Kojom slikarskom tehnikom najvjerodstojnije da naslikam taj pogled isprepletan mislima?

stvar koju njegov način života ne dozvoljava. Zato je poezija bila ta koja magičnom snagom sve što je nemoguće pretvara u moguće, svaki različit doživljaj žene bilo kao majke, sestre, nevjeste, gospode, ostavice jedini mogući trag, trag prefinjenog stiha. Možda je sasvim dovoljno rekao stihom „žubor listića

ANTOLOGIJA „PROSVJETNOG RADA“

POL VERLEN

OSEĆAJNI RAZGOVOR

Starim vrtom gde je sve pusto i ledno,
maločas dve seni prođoše zajedno.

Mrtve su im oči, usne su im meke,
I jedva se čuju reči im poneke.

Starim vrtom gde je sve pusto i ledno,
oživeše prošlost dve senke zajedno.

– Sećaš li se starog zanosa našega?
– A zašto bi htio da se sećam njega?


Kuca li ti srce jošte za me ko pre,
vidiš li mi uvek dušu u snu? – Ne.

– Da lepih li dana kada smo ja i ti
Pripajali usne strasno! – Može biti.

– Kako nebo beše plavo, nada slavna!
– Svladana se nada skri put nema tavnja.

Tako senke idu kroz vrt pun divljine
i noć tu jedino sluša reči njine.

Preveo:
Vladeta R. Koštić



Svoje prve pjesme Pol Verlen (1844–1896) napisao je pod snažnim uticajem Bodlera i „parnasovaca“, naročito Lekonta de Lila.

U kasnijim pjesničkim zbirkama „Dobra pjesma“, „Romanse bez riječi“, Verlen je raskinuo s „aristokratizmom“ parnasovaca i ostvario osebujan pjesnički izraz kojim se vinuo u sami vrh francuske i svjetske lirike...

Priredio: **Nebojša Knežević**

Književno veče Luke Paljetka u Narodnoj biblioteci u Podgorici

PJESEN LJUBAVI I NADE



Povodom svjetskog dana poezije, u Narodnoj biblioteci u Podgorici održano je književno veče poznatog hrvatskog pjesnika Luke Paljetka.

Bard hrvatske poezije prisutne je podsetio da su sve do njegove generacije, u hrvatskoj poeziji vladali „krugovači“. To su bili pjesnici socratističkog pogleda na umjetnost koji su, bježeći od emocija, osušili poeziju težeći da

Luko Paljetak (Dubrovnik 1943) je do sada objavio 40 zbirk poezije, više knjiga studija, eseja, članaka. Vrstan je prevodilac sa engleskog, francuskog i slovenačkog jezika. Redovni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dopisni član Slovenske akademije nauka i umjetnosti.

Dobitnik je i više značajnih književnih priznanja – pored ostalog „Goranovog vijenca“, „Županičeve listine“, „Godišnje nagrade Vladimir Nazor“... Luko Paljetak (Dubrovnik 1943) je do sada objavio 40 zbirk poezije, više knjiga studija, eseja, članaka. Vrstan je prevodilac sa engleskog, francuskog i slovenačkog jezika. Redovni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dopisni član Slovenske akademije nauka i umjetnosti. Dobitnik je i više značajnih književnih priznanja – pored ostalog „Goranovog vijenca“, „Županičeve listine“, „Godišnje nagrade Vladimir Nazor“...

N. Knežević

U Priboru održane „36. Limski večeri dečje poezije“

VELIKI USPJEH CRNOGORSKIH OSNOVACA

– *Hana Rastoder, IX razred OŠ „Vuk Karadžić“ iz Podgorice, u veoma jakoj konkurenciji, osvojila je drugu nagradu, dok je Maša Radovanović, VIII razred, OŠ „Narodni heroj Sava Ilić“ iz Dobrota, dobitnica nagrade za najmaštvitiju pjesmu*

– *Od deset pohvaljenih učenika njih četiri je iz Crne Gore – Željko Simović iz Bijelog Polja, Marko Perunović iz Podgorice, Desimir Medojević iz Žabljaka i Nikola Perunić iz Bijele, kao i mentorka Nataša Brnović*



Pobjednici Limskih večeri sa svojim mentorima, članovima žirija i organizatorima

Na konkurs „Limskih večeri dečje poezije“, koji se po 36. put održavaju u Priboru, ove godine pristiglo je 598 radova učenika od V do IX razreda iz 34 grada Crne Gore i Srbije. Među šest finalista koji su nastupili na završnoj večeri manifestacije 21. marta u velikoj sali Doma kulture „Pivo Karamatijević“ u Priboru bile su i Hana Rastoder, učenica IX razreda OŠ „Vuk Karadžić“ iz Podgorice, koja je osvojila drugu nagradu, i Maša Radovanović, 8. razred,

iz OŠ „Narodni heroj Sava Ilić“, Dobrota, Kotor, dobitnica nagrade za najmaštvitiju pjesmu.

Prvu nagradu osvojila je učenica iz Pribora, Andela Leković, 8. razred, treći su podijelile Teodora Kutišić, 7. razred iz Čajetine, i Ema Fejzović, 7. razred, Novi Pazar. Nagrada za najvedriju pjesmu pripala je Petri Ignatović, učenici 6. razreda OŠ „Dragomir Marković“ iz Kruševca.

Nagrade za najmaštvitiju, odnosno najvedriju pje-

smu obezbijedili su naš list „Posvjetni rad“ i „Prosvjetni pregled“ iz Beograda.

Među deset pohvaljenih učenika, četvoro ih je iz Crne Gore: Željko Simović iz Bijelog Polja, Marko Perunović iz Podgorice, Desimir Medojević iz Žabljaka i Nikola Perunić iz Bijele. Pohvale su doobili i tri mentorke: Nataša Brnović iz Podgorice, Enisa Kajević iz Novog Pazara i Sara Gazdić iz Pribora.

Prema ocjeni žirija (koji sačinjavaju Tode Nikolić, dečiji pjesnik, Nataša Iva-

Jelena Čorović Međedović, književnica, slikarka i aktivistkinja PRIČA ZA TRI ŽIVOTA

Voljela sam da čitam, da maštam i, dugo potom, o svemu razmišljam. Tako sam u mislima pisala knjigu koja bi nastala znatno kasnije. Kao da me neka više sila obavezala da promišljam o ljudskim sudbinama, a sve to postalo je moja opsesija i potreba da pišem, kaže Međedovićka

Jelena Čorović Međedović svestrano je angažovana. Bavi se novinarstvom, slikarstvom... Objavila je više radova u časopisima, dnevnim novinama, biltenima...

Dugi niz godina aktivno se zalaže za prava žene, pa je tako nastala knjiga „Glas žene“, prva u Nikšiću pisana na tu temu, a Jelena je jedan od njenih autora. Prva njena knjiga je roman dijaloga „Eto šta ti je život“, a potom i druga „Život pored nas prođe“, a nedavno objavljena knjiga „Itana“ obrađuje životne teme i neobične ljudske sudbine.

Netipičnu knjigu „Studen duše“ posvetila je svom tragično poginulom sinu Vesku, novinaru RTV Elmag. Vojislav Mijušković, kao rezentent njeće knjige „Studen duše“, između ostalog, je rekao: „Takva se knjiga ne čita – ona se živi.“

Oduševljavala me narodna mudrost

O zbirci priповjedaka „Itana“, akademik Žarko Đurović je rekao da je to novo djelo naše književnosti koje je srobljeno Andrićevom priповijedaju. U njegovoj, nedavno objavljenoj knjizi „Ženski vidokruzi“, zastupljena je jedna od Jeleninih priповijedaka, uz

Đurovićev kritički osvrт, pod naslovom „Tragika kao oblik životnih spoznaja“.

„Još od ranog đetinjstva slušala sam neobične priče o ljudima i ljudskim sudbinama. Oduševljavala me narodna mudrost. Voljela sam da čitam, da maštam i, dugo potom, o svemu razmišljam. Tako sam u mislima pisala knjigu koja bi nastala znatno kasnije. Kao da me neka više sila obavezala da promišljam o ljudskim sudbinama, a sve to postalo je moja opsesija i potreba da pišem“, kaže Međedovićka.

Slikarstvom se bavi već duže vremena. Imala je šest samostalnih i više kolektivnih izložbi u Nikšiću, Trebinju i Vrbasu. Prof. dr Đoko Marković je na jednoj od njenih promocija rekao: „Riječi i slike su čudesna polja duha, to su dva toma jednog djela – kao Stari i Novi zavjet Biblije. Nesumnјivo je da je Jelena, osećajući, razumijevajući i prevođeći život na ovim poljima, tragajući za sopstvenim izrazom, pronašla one moćne akcente pred koji-ma trepere naše duše“.

Slikarstvo je moja velika ljubav

„Nije mi se ostvarila želja da završim slikarsku školu, jer

sam bila u dilemi da li da upisem likovnu akademiju ili književnost. Odlučila sam se za ovo drugo. Slikarstvom sam se bavila iz hobija. Pa, ipak, postoje dva čovjeka kojima dugujem zahvalnost što je slikarstvo moja velika ljubav. Poznati slikar i moj profesor Milenko Sindik koji, na žalost nije među živima, stalno me obrađivao i podsticao da slikam.

Ljubo Stanišić, poznati slikar iz Nikšića, koji mi je bio podrška, od koga sam takođe naučila neke bitne stvari vezane za slikarstvo. Tako su se izdvojile, između ostalih, ove moje dvije velike ljubave i ne mogu reći koja mi je draža“, ističe Jelena Čorović Međedović.

Za dugogodišnji uspješan rad dobila je više priznanja i diploma. Bila je i dopisnik iz Australije za „Nikšićke novice“ jer je osamdeset godina boravila u tom zemlji. Tom prilikom, u Crnogorskom društvu „Njegoš“, u Melburnu, pro-

31

Prosvjetni rad

APR.
2014
BROJ
24

nović, novinar „Prosvjetnog pregleda“ i Jovanka Vuknović, urednica u „Prosvjetnom radu“, ovogodišnje „Limski večeri dečje poezije“, po maštovitosti, zrelosti i tematskom bogatstvu pristiglih pjesama mogu se ubrojati među do sada najuspješnije.

Na pitanje otkuda toliko ožbiljnosti u poeziji koju stvaraju osnovci iz Crne Gore i Srbije, čini se, najbolji odgovor dao je Tode Nikolić, predsednik žirija, u svom obrazloženju da, kako on kaže, „razlog vjerovatno leži u mraku u kojem se nalazimo svi zbog društvenih tokova i bezdušnosti u koju smo zapali“. Ali, isto tako, naglasio je on, „ovo pjesničko sjeme donosi neko novo vrijeme u kojem će deca brže odrastati od đetinjstva kojim se mjeri njihov nestaluk i lijepa naivnost“.

Značaj i ljepota „Limskih večeri dečje poezije“ nije samo u njihovom, uprkos dugogodišnjoj sveukupnoj križi na ovim prostorima, preko istraživanju u njegovanju duha, stvaralaštva i ljepote, već i u činjenici da su uviđek imale sluha za prave književne vrijednosti. A to najbolje potvrđuju danas mnoga poznata književna imena u Crnoj Gori i u regionu koja su startovala upravo na Limskim poetskim sastretima. J. V.



glašena je za njegovog počasnog člana. Dosta je putovala, pa su tako nastali brojni zapisi – nažalost još uvijek rukopisi, neobjavljeni. U pripremi su još tri knjige, ali i izložba slika.

Veoma je društveno angažovana. Obavljala je više funkcija – od predsednice Organizacije žena Nikšića, predsednice Sindikata poslovnih jedinica sa sedištem van Nikšića, partijskog sekretara, delegata i predsednice više raznih sekacija. Sada je članica Skupštine i Upravnog odbora Saveza penzionera Crne Gore i Nikšića, članica Skupštine i Upravnog odbora Republike organizacije žena Crne Gore, predsednica komisije za očuvanje tradicije NOR-a itd... Bila je i sudija porotnik Višeg suda u Podgorici. Zastupljena je u knjizi Triva Zolaka „Čudesna moć žene“. Drugi za nju, a i ona sama, kažu da je njen život – privaća za tri života.

B. Koprić

Esejistika Miloša Vulevića, profesora, književnika, kritičara

LALIĆ I KOSTIĆ – NAJVEĆE INSPIRACIJE

– I sa jednim i sa drugim bio je blizak prijatelj, što je, svakako, uticalo da još dublje uđe u slojeve poetskih i proznih ostvarenja ovih pisaca.

– Književno djelo nije objekat koji postoji sam za sebe i koji svim posmatračima u svim epohama nudi isto lice. Njegovo čitanje, kao i ovo Vulevićevo tumačenje, teži da izazove novu rezonancu

Piše: Prof. dr Draško Došljak

Ugledni profesor beranske gimnazije Miloš Vulević (1929–2013), pored obveznog rada u obrazovno-vaspitnom procesu sa daciama beranske gimnazije, bavio se i književnom kritikom, esejistikom, pisao prozu, objavljuvao, učestvovao na naučnim skupovima, recenzirao...

Stavljaо je profesor Vulević poseban akcenat na stvaralačku ulogu čitanja. Za profesora Miloša je čitanje proces neprekidnog otkrivanja prilikom kojeg se čitalac nalazi pred nepredvidivim kvalitetima koji ga provokiraju da razmišlja o sopstvenim prepostavkama. Proces čitanja, po profesoru Vuleviću, polazi od toga da možemo stvoriti formulu sainih sebi i na taj način otkriti ono što je prethodno promaklo našoj svijesti. Upravo nam na taj način čitanje književnosti pruža šansu da formulišemo ono što se ne da formulisati.

U ovom radu biće posebno riječi o naučnim i književno-esejističkim radovima profesora Vulevića koji se odnose na književna djeła dva velikana crnogorske književnosti: Dušana Kostića i Mihaila Lalića. I sa jednim i sa drugim bio je blizak prijatelj, što je, svakako, uticalo da još dublje uđe u slojeve njihovih poetskih i proznih ostvarenja.

Neuhvatljive tajne

Svoje radove o Dušanu Kostiću, inače đaku beranske gimnazije, profesor Vulević je sakupio i objavio u knjizi „Daljinama u pohode – o stvaralaštvo Dušana Kostića“ (Komovi, Andrijevića, 2000). Kroz 12 radova u ovoj knjizi Vulević je „projektovao duh univerzalnog značenja Kostićeve poezije“, što čini novinu u dodatašnjem tumačenju Kostićevih stihova. Skoro da niko nije dublje otkrio tišinu i samocu u poeziji Dušana Kostića kao profesor Vulević. Zato

će on i zapisati: „Putovao je i pisao Kostić svoje stihove sa stalnom mišljom na Komove, Lim, jezero i Visitor, u čijem je prostorima naslutio bezgranične visine i svjetlost nebesku. Komovi su uprti u oblaka, a ono usamljeno drvo nekako iz šećanja, iz pozicije „odskoči u oblak“, kosmos koji je pjesnik doživljavao kao noćnu svjetlost, sjaj „nad planinom, planinom djetinjstva.“

Zato književno djelo nije objekat koji postoji sam za sebe i koji svim posmatračima u svoim epohama nude isto lice. Jer, ono nije spomenik što monološki otkriva svoje bezvremeno biće. Jer, njegovo čitanje, kao i ovo Vulevićevo tumačenje, teži da izazove novu rezonancu.

Muzikalnost i melodičnost

Ponavljaо je Miloš Vulević da je jedna od osnovnih karakteristika strukture Kostićeve pjesme muzikalnost i melodičnost. On, kao da pr-

vo čuje ariju, melodiju, pa onda sadržaj.

„Kad se javi crven mjesec na čempresima, kad laste zavrkuću kroz snove, nije Kostić mogao da ostane sam na Komovima, već bi na nemirnim krilima vjetra krenuo na put: za oblacima, kroz daljine...“ A na tim putovanjima su nastali neponovljivi putopisi od Devđelije do Triglava. I o tim putopisima Dušana Kostića donosio je svoj književno-kritički sud profesor Vulević, jer su oni vrlo karakteristični za njegovu poetiku, za skrivene i nedokučive tajne njegovog stvaralačkog čina, za njegov cijelokupni odnos prema čovjeku, istoriji, kulturi i stvaralaštvu.

Opšte je poznata činjenica da Miloš Vulević spada u najbolje poznavaoce cijelokupnog djela Mihaila Lalića. Bio je svjedok nastajanja mnogih, njihovog rađanja i njihov tumač. Prijateljstvo, druženje i razgovori sa Lalićem omogućivali su mu da do detalja sagleda djelo ovog velikana evropske književnosti. Zato je danas svaki Vulević oglend o Laliću više nego dragocjen i nezaobilazan. On će o romanu „Lelejska gora“ reći da su u njemu: „dva simbola usko povezana, magla i put... U prvom dijelu, magla je prekrila predmetni svijet i na njegovim ruševinama nazire se, sluti jedna druga, fiktivna stvar-

nost... A put..., on se gubi u magli i opet se na kraju nazire kroz maglu... Tama i svjetlost u ovom romanu bore se za prevlast nad planinskim visovima... Zato su, kako navodi Vulević, raskošne i

njegov pogled na umjetnost uopšte, njenu prirodu, veličinu i ljepotu. Prava estetska poslastica, zaključuje Vulević, je Grujovićeva mišljenje o samoj suštini stvaralačkog čina, njegovoj tajanstvenosti, varljivosti i nemogućnosti objektivnog sagledavanja stvarnosti.



PROKLETIJSKI PEJZAŽ ZAČARAO MU OČI

Kritički je propratio profesor Vulević pojavu svake Kostićeve knjige: „Postojbina majsline“, „Zrelo more“, „Čarnevojević“, „Poziv na razgovor“, „Braća moja kamena“, „Crna Gora“, „Putopisi“, ali i Zbornik sa naučnog skupa u CANU o Kostićevom stvaralaštvu. Posebno je znalački tumačio zavičajnost u poeziji Dušana Kostića. Evo jednog pasaža o tome: „Zavičajni predjeli, tišine Visitora, plavski i prokletijski pejzaž začarali su mu oči i dušu za čitav život; njima je ostao vjeran kroz čitavo svoje poetsko ostvarenje, oni su izvor i ishodište njegovih inspirativnih i lirske obojenih stihova... Šumovi rijeka, rodnih gora i jezera, proplamsaji sunca i treptaji zvijezda kao da dolaze sa one druge, nedokučive strane, iz dalekih sjećanja, neuhvatljivih tajni, osvijetljeni unutrašnjim sjajem pjesnikove intime.“

Skica za portret: Danilo Mijatović, pisac i antologičar PJESNIČKI MU RAJ – ZAVIČAJ

Nakon radnog putošestvija po Bosni vraća se u rodnu Crnu Goru. Autor više hrestomatija, antologija i zbornika. „Prosvjetni rad“, kako kaže, doslovce pročita sa velikim uživanjem

U Šipačnom, nadomak Nikšića, tako enigmatičnom kraju, oazi u kršu, koja više liči na zemlju Haonasku, nego na malo dalju okolinu mitočne Zete, živi i radi Danilo Mijatović, pisac i antologičar. Ima nečeg proročnog u njegovom imenu, jer omen et nomen Danilo znači Božiji sudija, pa mu po imenjaku proročku Danilu bi predodređeno da proriče vrijednosti književnih djela i da ih slaže i nastanjuje u prostor nekoliko vrijednih antologija različitih žanrova. Sakupio je on u svojim hrestomatijama sve literarno najistajnije, antologički pisano za daleka neka pokolenja. On je sličan jevanđelistima savremene literature-poezije koja nadrasta pjesnike – njene autore. Treba stati pa se zamisliti nad prkosnom upornosti i prerovanju gradskoj biblioteci i brdima knjiga privatnih biblioteka u potrazi za pjesničkim draguljima poput ispiraća zlata iz taloga zlatonosnih rijeka. On je svoje pjesmozlatno znevrlje ukorioč u više antologičkih zbornika: „Nezabovarav“ – hrestomatija brojnih pisača koji su pisali o Nikšiću, zatim „Trag u vremenu“, „Izbor iz nikšićkog pjesništva“, „Zvijede traže put“, a u štampi mu je knjiga šire antologijske zavičajne poezije, „Pjesmovod“, kao i još nekoliko, po obimu manje značajnijih hrestomatija, a remek djelo mu je od petnaestak knjiga lirike, sonetne



i haiku poezije – antologiski izdanje: „Hodočasnom Ostrogom“. To je poetska kruna velikih pjesnika našeg govornog područja od Njegoša, Šantića, Dučića do najmladih koji su pisali o Ostrogu i Svetom Vasiliju. Danila kao i njegove zemljake, braću Đokoviće, čudni putevi gospodnji odvedoše u rasijanje. Diplomac petorazredne Učiteljske škole u Nikšiću, bosanski stipendista, radio je u BiH. On je dao prvu znanja mještanima prkosnog Bosanskog Grahova, potomcima rođaka Gavrila Principa čiji daleki preci sežu iz crnogorskog Grahova i Obljaja. Inspiran njegovim životom, napisao je zbirku „Olovno vrijeme“, remek djelo autobiografskih segmenata mladobosanaca pretočeno u sonetne katrene.

Blagota Koprivica

Danilo Mijatović, tragalački nemir duh, željan znanja i nauke, na sarajevskom univerzitetu završio je studije književnosti i bibliotekarstvo, radio kod Busovače u jednoj osnovnoj školi, a zatim se pečalbarski uputio u Zenicu, grad čelika, smoga i prašnine. Vratio se u Crnu Goru i zaposlio kao pomoćnik direktora JU za predškolsko obrazovanje „Dragan Kovačević“ u Nikšiću, odakle je otisao u penziju. Uredio je i za štampu pripremio više knjiga nikšićkih pjesnika, i iz šire okoline, a pisao je i brojne prikaze knjiga u časopisima i listovima, među kojim je i njegov omiljeni „Prosvojni rad“ koji, kako kaže, doslovce pročita sa velikim uživanjem i uvijek nešto novo sazna i nauči.

U čitaonici cetinske Narodne biblioteke „Njegoš“ obilježen

Međunarodni dan knjige za decu

ZA BOGATIJU MAŠTU I KREATIVNOST

Bibliotekarke Vanja Lopičić, Ksenija Janković i Ana Pavličević održale učenicima drugog razreda osnovnih škola „Njegoš“ i „Lovćenski partizanski odred“ kratko predavanje o djelu i životu pisca H. K. Andersena. Prikazano i nekoliko ekrанизovanih bajki



UŽIVALI U BAJKAMA: Učenici drugog razreda osnovnih škola „Njegoš“ i „Lovćenski partizanski odred“

U znak šećanja na dan skog pisca H. K. Andersona u čitaonici cetinske Narodne biblioteke „Njegoš“ organizovan je program kojim je obilježen Međunarodni dan knjige za decu. U kratkom predavanju, bibliotekarke Vanja Lopičić, Ksenija Janković i Ana Pavličević govorile su učenicima drugog razreda osnovnih škola „Nje-

goš“ i „Lovćenski partizanski odred“ o radu i djelima ovog pisca i obezbijedile deci da uživaju u filmskim projekcijama bajki: „Ružno pače“, „Carovo novo odijelo“, „Uspavanja ljestvica“, „Mala sirena“ i „Djevočica sa šibicama“. Direktorka biblioteke Saša Lovre Božović naglasila je da i ubuduće planiraju programe kojima će motivisati najmla-

đe da putem čitanja obogaćuju maštu i kreativnost.

„Planiramo kreativne radionice i sadržaje, koji će deci pomagati prilikom učenja i omogućiti istraživanja iz oblasti koje ih zanimaju. U čitaonici je instaliran kompjuter, uz besplatno korišćenje interneta“, istakla je direktorka Lovre Božović.

Š. B

O Njegoševom stihu „Ište svijet neko djeistvije“ kao najuopštenijem prikazu etičke dimenzije svijeta

SRŽ NJEGOŠEVE MORALNE KONCEPCIJE DUŽNOSTI

Pravo, kako ljudske vrste uopšte tako i svake manje etničke zajednice da neuslovljeno i autonomno razvija svoj duh, svoj etnos, Njegoš deduktivno izvodi iz generalne vizije opštih zakona prirode



Slobodan Tomović

Sta je zapravo dužnost i u čemu je reljefno određenje toga pojma? Pjesnik u tom smislu daje približno jasan filozofski putokaz idejom da sve u prirodi, počevši od jednostavnih monočeličnih građe nekoga bića pa do najsavremenijeg sisara, čovjeka, podlježe, nekoj utvrđenoj obavezi i univerzalnoj pokretljivosti: „Ište svijet neko djeistvije“. Mi imamo puno razloga da tvrdimo kako ovaj stih čini srž Njegoševe moralne koncepcije dužnosti, jer je on najuopšteniji prikaz etičke dimenzije svijeta u njegovoj cjelini, totalitetu. Okolnost da i živa i neživa priroda sljeduju i upravljaju se po nekom „djeistviju“ ukazuje da je ovo „djeistvije“ postupanje po nekom utvrđenom redu ili unaprijed ozakonjenom programu stvarnosti. Ta usaglašenost prirode sa potrebom da se drži kakvog režima, ustaljenosti, mogla bi se shvatiti kao dužnost prirode, odnosno njenu potrebu za dosljednim djelovanjem kako u cjelini tako u pojedinosti. Međutim, pjesnik podrobnije objašnjava u čemu je smisao „djeistvija“, ne samo u sklopu prirode, već i u njenim posebnim, pojedinačnim situacijama, naročito kad se tiče pojave koje nose obilježje organske i životne stvarnosti. Ovdje je „djeistvije“ identifikovano sa pojmom nužne samoodbrane svega što postoji i traje. Dosljedan razvoj pjesnikove misli upravo nas vodi tamо:

Odbrana je s životom skopčana! Ostro osje odbranjuje klasje, Trnje ružu brani očupati, - Zubovah je tušte izožtrila; A rogovah tušte zašljila Kore, krila i brzine nogah...

Odbrana najbolji oblik ispoljene dužnosti

Odbrana je najbolji oblik ispoljene dužnosti, odnosno tzv. „djeistvije“ svijeta usmjereno je na potrebu očuvanja postojjećih tipova života. Na taj način odbrana organizma i vrsta potvrđuje se sa nužnošću da se oni održe, sačuvaju svoj egzistencijalni kontinuitet. Pravo na odbranu potpuno se uklapa u pojam prava na slobodan i samostalan razvoj. Razumljivo je da ljudska vrsta ne smije biti oseka te velike plime života ili težnje za samostalnim, neuslovljениm tipom postojanja. Ovo pravo, kako ljudske vrste uopšte tako i svake manje etničke zajednice da neuslovljeno i autonomno razvija svoj duh, svoj etnos, pjesnik deduktivno izvodi iz generalne vizije opštih zakona prirode. Jer ako je mudra majka priroda obdarila plemenite biljke bodljama i žaokama radi njihovog opstanka, ako je to isto učinila

sa višim i nižim životinjama na različitim stupnjevima njihove evolucije ne štedeći oklope, rožastva i otporna tkiva, izdržljivost, lukavstvo i veliku tjelesnu hitrinu time je više posvetila pažnje svome „odabranom sinu“, čovjeku. Njega je umjesto rožastih izraštaja, koščatih oklopa ili muskulaturne hitrine, naoružala hitrinom i snagom uma, što je nesumnjivo prenućstvo nad onim rezervitom koji opštih tjelesnih sposobnosti nadrživo poklanja pojedinim formama života. To izvrsno svojstvo odbrane bazirano na intelektu i rasuđivanju omogućava efikasniji sistem dužnosti od svih drugih sistema koji su spontano, po prorodi stvari nastali. Zbog toga je čovjek jedino生物 koji je u stanju da aktivno i svjesno izgradi svoj stav prema svakoj posebnoj društvenoj instituciji, postavi se u odnos pozrtovane službe životu:

Muž je branič zene i deteta, Narod branič crkve i plemena; Čest je slava, svetinja narodna!

Nijedno živo biće osim čovjeka ne može se sa toliko žara i odusevljenja predati osećaju neposredne obaveze, ne samo da očuva svoj lični opstanak nego i opstanak šire socijalne ili nacionalne zajednice. Zbog toga je čovjek ovaplotio u sebi najviši oblik dužnosti koju može uvidjeti po potrebi da ne-socijalno stavi u službu kakvog značajnog socijalnog zadatka.

Dužnost nije samo osećanje moralnog djelanja, to je istovremeno onaj vid objektivne socijalne prakse koju čovjek bezuslovno upravlja braneci interese slabih, žrtvujući se za ciljeve koje mu logika njegovog društvenog poziva stavlja. U tom pogledu, ideja dužnosti ima subjektivnu i objektivnu dimenziju. U subjektivnom smislu dužnost je misao ili htjenje kojoj je podloga blagorodni osećaj čovječnosti, to je naša sposobnost da od svih motiva koji uzbuđuju dušu odaberemo onaj najpolemenitiji. U objektivnom smislu dužnost se javlja u vidu nesebičnog pozrtovanja ili dobrovoljnog podređenosti opštima socijalnim obavezama. Dužnost je isto što i akcija, djelovanje, ili pasionirano angažovanje u odbrani prava na opstanak grupe, kolektiva, sa kojima se podudaraju naši vitalni interesi. Na taj način, dužnost se može razumjeti kao eklatantan vid povezanosti između slobodne odluke duha i objektivne, djelatne i praktične manifestacije naše ličnosti. Kroz dužnost, subjektivna duhovna sloboda prelazi u akciju organizma u cilju da ovome osigura objektivno slobodan i nesmetan razvitak. Subjektivna sloboda duha i društvena sloboda naše ličnosti niču na istom zemljištu moralnog pregalštva, jasnog saznanja čovjeka o njegovim pravima i obavezama.

Sloboda savjesti i sloboda ličnosti

Pjesnik povezuje energiju dužnosti sa socijalnim obavezama, sa unutrašnjim zovom savjesti ili našim subjektivnim htjenjem, raspoloženjem da obligatno poistovjetimo svoje subjektivne akcije sa društveno dopuštenim normama. Ideja odbrane počiva na slobodnom izboru ljudskog duha, pa prema tome između subjektiv-

ne i objektivne slobode ne postoji suštinska već samo modalna razlika. Sloboda savjesti i sloboda ličnosti naslanjavaju se jedna na drugu, nikada ih ne bismo mogli pravilno objasniti uzimajući izolovano i nezavisno bilo koju od ovih. Pjesnik je u tom pogledu kategoričan, te ne odvaja stvarnu ili društvenu slobodu od naše intelektualne mogućnosti da se za nju nepristrasno opredjelim; jer objektivno može biti slobodan samo onaj ko je najprije na temelju svjesnog uvjerenja postao slobodan u svome duhu i svojim mislima, ko je raščistio sa znacima moralne kolebljivosti i drugim oblicima rasipanja naše lične energije i hrabrosti... str. 118

„Sasvim je normalno zaptati se: da li bi vitez bez mane, kakav je bio Vuk Mićunović, mogao do pisanstva biti obuzet idejom borbe za nacionalni opstanak da prethodno nije u duhu i srcu svome odabrao slobodan život gorštaka kao svoj najviši etički kredo? Samostalnost u odluci, autonomske misli i neuslovjen izbor dostojarstvenog života čine ovoga junaka sposobnim da se bori sa zanosom mitskoga heroja, bez truske sebičnosti i slavoljublja, za ideale rase i nacije kojoj pripada. Iz ovog neposrednog osećanja subjektivne slobode u mislima i odlukama, Mićunović je kadar da izgovori one čuvene riječi od kojih se neprisljeluju nacije sleduje srž u kostima shvatajući njihovu oporost i težinu:

‘Što uzmognem, čućete hoću li.’

A on je zaista u stanju ‘uzmoći’, možda zbog toga što je njegov unutrašnji heroizam uništio svaki trag strahu i mentalnoj nesigurnosti. On je taj vitez koji je izlažući život neprekidnim opasnostima stekao neobičnu naviku umiranja iako nijednom stvarno nije bio mrtav. Misao koja ga goni da prezire smrt ako je u pitanju kakav viši društveni ideal čini njegovu volju apsolutno nezavisnom od spolašnjih faktora, tako se njegova konceptacija života i njegovu praktično djelo slijavi u jedan udruženi potez duha i mača:

‘Mićunović i zbori i tvori.’

Taj vjerni sin ponosnih brada, koji najviše liči na kakvu antičku legendu, ne poznaje hipokriziju modernih vremena. Kod njega nema raskoraka između riječi i djela, kod njega misao i praksa izbjegaju jedna iz druge. Riječ je opredmećena adekvatnim djelom, a djelo i akcija postaju stvari sinonimi njegovog stava i ubjedjenja.

Jedinstvo misli i akcije

Jedinstvo misli i akcije Njegoš ne pripisuje isključivo ‘samovoljnom’ gorštaku Vuku Mićunoviću nego i svakom veteranu nacionalne slobode koji je na ideju nesebičnog izguranja na žrtvenik pravde došao ne kakvim spoljašnjim pritiskom ili uticajem, već je u svom duhu pronašao žarište ekvivalentnog osećanja. Da bi život ostvario svoje najveće vrijednosti nužno je da su te vrijednosti jasno determinirane u našoj savjesti. Neophodno je da u gradima bije veliko srce smjelosti a u nervima ključa snaga akcije koja nagoni, uobičava i pretvara moćnu ideju u djelo, a instruktiv-

ni osećaj slobode u njegovu praktičnu personifikaciju. Tamo de nema potrebe, želje za slobodom, nema ni njene stvarne objektivizacije, jer to su ona stanja i vremena za koja pjesnik slikovito kaže:

Bjehu muška prsa ohladnjela,
A u njima umrla sloboda,
Kad zrake umru na planinu,
Kad utone sunce u pučinu.

Umiranje duhovne slobode prepostavlja umiranje slobode. Nemati u sebi slobodnog uvjerenja i impulsa, ne raditi u mozgu misli koje streme ispunjenju opštih prirodnih zakona, ravno je dezertenstvu od naših načelnih ljudskih obaveza.

No, istovremeno i sloboda volje ili savjesti u velikoj je zavisnosti od realne društvene slobode. U ropstvu se ne mogu formirati smjeli i odlučne misli u istoj mjeri kao što se okovi ropstva ne mogu uspješno razbiti nezavisno od ovih misli. Subjektivna sloboda volje, kolikog god je nama svojstvena kao najljepši ornatorni čovječjeg razbora, može biti potisnuta ili prigušena objektivnom situacijom. Stanje totalnog ropstva izgrađuje totalnu ropsku psihologiju pojedinaca i same onda de se ropstvo nikada nije ušančilo kao definitivna kategorija života moguće su ekskluzivne slobodarske ideje, mogući su besmrtni likovi Mandušića i Mićunovića.

Sloboda volje i društvena sloboda

Iz svega ovoga nameće se razgovjetan zaključak da su sloboda volje i društvena sloboda naše ličnosti čvrsto utkane jedna u drugu, svaka od njih nalazi objašnjenje u drugoj i afirmacija bilo koje od njih nije samonika pojava, već uvijek determinisana obostranim razlozima. U tom pogledu dužnost, ili naša neposredna obaveza prema sebi i drugima, podudara se kako sa subjektivnom slobodom volje tako i sa objektivnim stanjem društvene slobode. Jer, ako smo dužni da istrajemo u naporu za svoje pravo na slobodan lični i društveni interes, mi smo istovremeno dužni da se u svojoj svijesti i u svojim intelektualnim preokupacijama odlučimo za takav čin.

Sloboda individualna i društvena, sloboda u mislima i sloboda na djelu izražavaju sucesivitet jedne iste stvarnosti, manifestujući kako postojnost tako i dinamiku te stvarnosti na način dostojan najsplavljivih obaveza prema životu. U čitavoj pjesnikovoj konceptiji slobodne volje, moralne odgovornosti čovjeka pred društвom i životom, značajno je to što on ovaj problem nikada nije shvatio onako kako su to činili protagonisti apsolute slobode. I potrebno je da je Njegoš ubjedjen pristalica slobodne volje, on nije previdio okolnost da je ta neuslovjenost volje ipak uslovljena nečim što je jače postojanje od prinudnih veza i okvira, a naime, našom obavezom da proživimo svoj vijek prema kriterijumima jedne standardne čovječnosti. Ovu vrstu determinanosti naše volje i naše slobode Njegoš nije shvatio u smislu stvarnog ograničavanja subjektivnih odluka i akcija, već naprotiv, determinacija slobode dužnošću i čovječnim obavezama daje potencijal, pobuđuje usnuli instinkt slobode da smione i pregalačke poduhvate. To realno znači: što je naš nagonski osećaj slobodne volje privrženiji obavezama da se moralno angažujemo u društvu i životu, to je puniji, bogatiji svojim suštinskim odredbama, a time je i afirmacija slobodne volje vjernija svojoj glavnoj namjeni da bude odgovorna i nepristrasna u akciji. Sloboda koja robuje cijelosrednjoj dužnosti tek postaje prava sloboda pre-

tvarajući se u cilj, rezultat i djelo kakvog uzvišenog socijalnog vilja. Zbog toga je ropstvo u kojem se nalazi naša slobodna volja u stvari jedino ropstvo čiji je cilj stvarno uzvišen; što su njegova pravila surovija, ono je podotvornije sa aspekta lične i kolektivne vrijednosti svakog pojedinca.

Zanemarivši pjesnikovu namjeru da mistifikuje problem subjektivne slobode ontološkim razlozima, mi ne mo-

žemo izgubiti iz vida snažnit moralnog cilja koja prožima tkivo pjesnikovih refleksija po ovom pitanju. Nemamo pravo da zaboravimo na snažnu potruku koja u vidu najviše praktične mudrosti izbjegla na površinu naših svakidašnjih obaveza, a koju nam je Njegoš zavještao u nasljeđu u formi moćne pjesničke magije.

(„Njegoševa luča“, „Grafički Zavod“, Titograd, 1971.)

„Sjenkom pjesme – pa u zavičaj“: Povodom posthumno objavljenih izabranih pjesama Milenka Pejovića

PJESENOM OSTAO DO POSLJEDNJEG DAHA

„Senkom reke“ Milenka Pejovića, ostaje kao svjedočanstvo postojanja jedne osobene poetske ličnosti. Njena umjetnička snaga će kao dragulj sijati među draguljima koje ova sredina mora čuvati u dobro osmišljenim utvrdama, kako bi i sama imala dušu, osnovnu supstanu koja drži grad kao civilizacijsko uzvišenje

Milenko Pejović je Pljevljak rođenjem i dijelom života. Bio je profesor Gimnazije, uz ostalo. I poslije odlaska u Beograd (i bez obzira na sva mesta u kojima je živio), Milenko je ostao vezan za Pljevlja, za Pljevljake. Njegovo prisustvo u Pljevljima i u Glisnicu, bilo je više od onog što zavičajnost traži. On je dovodio umjetnike, novinarne, intelektualce „svih boja“, da vide Pljevlja i Glisnicu, da ih tu ugosti i „načera“ da se i sami dive onome što je izvor njegove duhovnosti i što mu je davalno maha u poeziji i u životu.

Milenko Pejović je jedan od rijetkih, koji je, i kad se domago „velikog svijeta“ s ponosom isticao, i to dokazivao imenom i djelom, kako je čovjekom ove male sredine negde u zapadu puteva i glavnih tokova vremena mira i spokoja. Obavljao je značajne poslove u tadašnjoj saveznoj administraciji, pa je i poslovno bio u stalnoj vezi sa zavičajcima, pomagao Pljevljacima koji su radom i poslojajem bili vezani za te institucije, ali i drugđe. On je bio veza i onima koji su u Beograd dolazili u potrazi za obrazovanjem, poslom, pa i zdravlju. Uvijek i svuda je s ponosom isticao pripadnost ovoj sredini, njenoj kulturi i jeziku. Posebno mu je to bilo važno u krugovima ljudi od kulture, poezije. Prve dvije knjige objavio je u Pljevljima, ali i onu posljednju za životu. Opravan bolješću donio je te „Medaljone Šeherezadinog potomka“, kao kakav dar zavičaju, ali i kao zavještanje koje obavezuje na šećanje i trajanje.

Sada, kad je Milenko Pejović otisao iz zavičaja, iz Beograda, sa planetne Zemlje, zavičaj se jednako interesuje za njega, traga za njim, odnosno za njegovom poezijom. Poezijom pjesnika čija stvaralačka ličnost ima mnogo širi značaj od onog što se obično pod pojmom zavičajnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta okupili dobromanjerni ljudi i poznavaoi autora i njegovog djela, ali i posla, pa je napravljen vjerovatno najbolji mogući izbor od brojnih Pejovićevih poetskih zbirki, ali i onog iz zavestnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta okupili dobromanjerni ljudi i poznavaoi autora i njegovog djela, ali i posla, pa je napravljen vjerovatno najbolji mogući izbor od brojnih Pejovićevih poetskih zbirki, ali i onog iz zavestnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta okupili dobromanjerni ljudi i poznavaoi autora i njegovog djela, ali i posla, pa je napravljen vjerovatno najbolji mogući izbor od brojnih Pejovićevih poetskih zbirki, ali i onog iz zavestnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta okupili dobromanjerni ljudi i poznavaoi autora i njegovog djela, ali i posla, pa je napravljen vjerovatno najbolji mogući izbor od brojnih Pejovićevih poetskih zbirki, ali i onog iz zavestnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta okupili dobromanjerni ljudi i poznavaoi autora i njegovog djela, ali i posla, pa je napravljen vjerovatno najbolji mogući izbor od brojnih Pejovićevih poetskih zbirki, ali i onog iz zavestnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta okupili dobromanjerni ljudi i poznavaoi autora i njegovog djela, ali i posla, pa je napravljen vjerovatno najbolji mogući izbor od brojnih Pejovićevih poetskih zbirki, ali i onog iz zavestnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta okupili dobromanjerni ljudi i poznavaoi autora i njegovog djela, ali i posla, pa je napravljen vjerovatno najbolji mogući izbor od brojnih Pejovićevih poetskih zbirki, ali i onog iz zavestnosti podrazumijeva, ili pak pogrešno razumije. Srećna je okolnost da su se oko ovog projekta ok

LAZAR RADUNOVIĆ

Nedavno je preminuo kolega Lazar Radunović. Rođen je 1937. godine u Podgorici. U Herceg Novom je završio Višu umjetničku školu, i čitav radni vijek posvetio je deci, predajući likovnu umjetnost.

Počeo je u OŠ „Zarija Vujošević”, da bi 1972. godine prešao u OŠ „Milorad Musa Burzan”, где је радио све до пензионisanja 2002. godine.

Kako se neko bavi vaspitanjem i obrazovanjem mlađih i voli ono što radi, on je srećan čovjek. I kolega Lazar je bio srećan učeći decu ljeputi od malih nogu. Predavati likovnu kulturu u školi, govorio je Lazar, ne znači po svaku cijenu tražiti talente, niti učenicima nameñati doktrinu slikarske perfekcije, već učiti ih osnovnim zakonima estetike i njene primjene u svakodnevnom školskom i životnom okruženju. Kao likovni pedagog, učio je decu da razlikuju kič od pravih likovnih vrijednosti. Radovi njegovih učenika su osvajali nagrade na mnogim domaćim i svjetskim izložbama. Učio ih je da imaju mjeru u svemu. Davao im je slobodu koju nikada nijez zloupotrebljavali. A život? Njega je posmatrao sa humorne, a ne umorne strane. Zato je uvijek bilo zanimljivo i prijatno u Lazovom društvu. Kolega Lazar Radunović ostaće vječno u trajnom šećanju učenika, nastavnika i svih onih koji su ga poznavali.



Ilija Pavićević


RADE KANKARAŠ

U Nikšiću je nedavno preminuo Rade Grelov Kankaraš, uzorni prosvjetni radnik nikšićke opštine. Kankaraš je rođen u Gosliću – Golija, 1924. godine. Kao mladić, učestvovao je u NOR-u.

Kao učitelj, službovao je na Štukeljinjkoj glavici, u Gosljicu, Vilusima, Moštanici i Nikšiću. U Vilusima je obavljao i dužnost direktora Osnovne škole „Braća Bulajić”, a jedno vrijeme bio je službenik Povjereništva za prosvjetu Skupštine opštine Nikšić i referent za kadrovska pitanja u Vaspitno-obrazovnom centru osnovnih škola nikšićke opštine.

Rade Kankaraš je bio istaknuti društveno-politički radnik. U dva manda bio je odbornik Skupštine opštine Nikšić, član Savjeta za prosvjetu Skupštine Opštine itd.

Za samoprijegoran rad odlikovan je Medaljom za vojne zasluge, Ordenom rada trećeg reda, Ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem i drugim priznanjima.



Branko A. Koprivica

34

ŽIVKO DRAGANIĆ

Nedavno je umro omiljeni član kolektiva OŠ „Jovan Draganić“ u Petrovićima Živko Draganić. Rođen je 1957. godine u Petrovićima, opština Nikšić. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju i Pedagošku akademiju (razredna nastava) u Nikšiću.

Radio je kao učitelj u Timaru, opština Šavnik, zatim u OŠ „Janko Bjelica“ u Donjim Crkvicama i njenom isturenom odjeljenju Gornje Crkvice.

Školske 1982/83. i 1983/84. godine radi u Gornjoj Somi ni, zatim u Pragi (Vidrovac).

Na Malinsku, područnom odjeljenju OŠ „Bogdan Kotlića“ – Boan, opština Šavnik, radio je 14 godina.

U Klenku je radio od 1999. godine, pa sve do svoje prijevremene smrti.

Sa suprugom i decom živio je u Petrovićima, odakle je putovao u Područno odjeljenje Klenak.

Živkovom smrću, kolektiv škole u Petrovićima ostao je bez dobrog kolege i uzornog radnika.



Blagota Koprivica

STEVAN ĐUKANOVIĆ

Krajem februara ove godine na Cetinju je u 84. godini preminuo profesor Stevan Đukanović.

Rođen je 1930. godine u selu Gađi, Opština Cetinje. Nakon maturiranja u Cetinjskoj gimnaziji, završio je Visoku pedagošku školu na Cetinju, Visoku školu Ministarstva unutrašnjih poslova (inostrani smjer) a zatim diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (grupa za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost). Bio je i na specijalizaciji ruskog jezika na Lenjinskom institutu u Moskvi.

Čitav radni vijek Stevan Đukanović proveo je u prosvjeti. U početku je radio kao profesor u nastavi, a zatim je dugo bio direktor Osnovne škole „Lovćenski partizanski odred“ na Cetinju. Karijeru je nastavio u Regionalnom zavodu za prosvjetno-pedagošku službu za primorske opštine i Cetinje, kao savjetnik za maternji jezik i književnost, savjetnik za opšta i vaspitna pitanja i na kraju kao direktor ovog zavoda.

Kao veoma aktivan društveno-politički i naučni radnik bio je: član Komisije za izradu nastavnih planova za osnovne i srednje škole i recezant udžbenika, član Savjeta za prosvjetu Crne Gore, član Matice crnogorske, učesnik brojnih naučnih skupova, član Konsultativnog tima za izradu monografije (leksikona) „Ko je ko u prosvjeti Crne Gore“, član Centralnog komiteta omladine Crne Gore, član Opštinskog komiteta SKJ, dugogodišnji odbornik u Skupštini Prijestonice Cetinje.

Objavio je 80-tak stručnih i naučnih radova. Bavio se publicistikom. Objavljivao je u mnogim časopisima i listovima: „Nastava i vaspitanje“, „Stvaranje“, „Književne novine“, „Nin“, „Pobjeda“, „Prosvjetni rad“, „Cetinjski list“, „Zagrebački vjesnik“...

Poseban značaj imaju njegovi stručni i naučni radovi: „Govor Ljubotinja i Građana“, objavljen u Južnoslovenskom filologu; „Prijevodački rad Sima Matavulja u Crnoj Gori“ („Cetinjski list“ u nastavcima); „Prijevodački rad Andrije P. Jovićevića“ (Zbornik radova sa naučnog skupa 1988). Zapažen je njegov nedavni rad objavljen u „Pobjedi“ – Perfidna i brutalna borba protiv crnogorskog jezika.

Za svoj rad dobio je više nagrada i odlikovanja, među kojima su najznačajnije Nagrada grada Cetinja „13. novembar“ i „Orden rada sa srebrnim vijencem“.



Zdravko Pejović

MEDIJSKI DIJALOZI

(Br. 17, 2013)

Časopis za istraživanje medija i društva „Medijski dijalozi“ donosi interesante članke iz ove oblasti. Tako dr Neda Todorović piše o teoriji žanrova u postnovinarstvu, a dr Jelena Žugić i dr Radmila Janičić o medijskoj globalizaciji i marketingu komunikacije. Dr Zvezdan Vukanović bliže je objasnio ekonomsku perspektivu i strategiju priliva stranih investicija na medijsko tržište Jugoistočne Evrope, a dr Zlatko Miliša i mr Gabrijela Nikolić subliminalne poruke i tehniku u medijima. Miloš Lalević pisao je o problemima finansijske održivosti javnih radio-difuznih servisa, mr Lidija Mirkov o medijskoj samoprezentaciji političkih stranaka bez tradicionalnih medija, dok mr Andrijana Rabrenović i mr Dragić Rabrenović podsećaju na kruzni štampe na temelju primjera bjelopoljskih novina i web portala Radija Bijelo Polje. Tijana Madžalj ističe uticaj medija na predizbornu kampanju na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori 2012. godine, dr Radenko Šćekić osvrnu se u svom radu na 10 strategija manipulacije ljudima Narodnog Čomskog, mr Marija Janković i dr Radmila Janičić o društvenim mrežama kao kulturološkom i komunikacijskom fenomenu. Mirko Jakovljević ukazao je na televizijsku kulturu u djelu Boža Bulatovića, Dražen Cerović na javnu administraciju i informativne tehnologije, a mr Vojislav Marković pisao je o pravima deteta u međunarodnom pravu i praksi. Dr Srđan Vukadinović objašnjava (ne) dijaloske relacije između konfliktognog i liberalnog modela organizacije vlasti, mr Zoran Jovović o periodu sloma socijalizma i višestranačkoj demokratiji u svaremnom crnogorskem društvu, dok dr Čedomir Bogićević podseća na Petra II Petrovića Njegoša, kao državnika i državnog reformatora. Mr Obrad Nenežić analizira aktivnu adaptaciju romana „Lelejska gora“ Mihaila Lalića, dok mr Veselin Pavlićević pruža retrospektivu o „Slučaju Đilas“ u Yu-medijima 1954. godine i društvenim posljedicama danas. Dr Nada Tomović objavila je tekst o crnogorskem konzulatu u Skadru 1863–1915. godine, a dr Marjan Premović putopis se iz XVI vijeka, kao izvoru za izučavanje srednjovjekovne istorije Srednjeg i Donjeg Polimija u Gornjem Podrinju, mr Anastazija Miranović o revitalizaciji Starog Bara putem atraktivne kulturno-turističke ponude: „Etno bazari–promoteri tradicije“, dr Maja Đurić podsetila je na razglednice kao moćan izvor novih identiteta, mr Milana Bojović i dr Majda Tafra-Vlahović iznijele su stavove studenata Crne Gore prema LGBT populaciji, dok je Aet Salh postavila i odgovorila na pitanje „Zašto je rod pitanje?“

Mr Slavko Milić piše o medijskom izvještavanju o upotrebi fizičke snage i sredstava za vezivanje od strane policije, Miomir Perović o ekološkim deliktima, ekološkoj svijesti, medijima i njihovoj ulozi, mr Biljana Kovačević o pomorskoj kompaniji i medijima na primjeru kompanije CMA CGM.

U ovom broju časopisa „Medijski dijalozi“ prikaze su objavili sljedeći autori: dr Vukajlo Gluščević (knjige dr Milice Kostić „Nauka i razvoj nauke u Crnoj Gori kroz vrijeme“), mr Zoran Jovanović (knjige mr Željka Rutovića „Vjerodostojni tumač političke i medijske kulture“, Vuk Vuković (knjige mr Janka Ljumovića „Primijenjene studije kulture ili produkcija značenja“), Vojislav Kovačević (knjige dr Slavice Perović „Priopovijest o unutrašnjim granicama“), dr Čedomir Bogićević („Tako je govorio Rotković“), Dragoljub Bulatović (autora dr Stevana Lilića i dr Dražena Cerovića „Vrijedna naučna literatura u modernom rahu“) Bogdana Koljević (knjige dr Željka Šimića „Matija-rovačka ontologija i post-modernizam“), Radenko Šćekić (knjige „Drobnjak od 1850–do 1918.“ autora dr Žarka Lekovića), Slavenko Jovanović (knjige „Ispovijest dr Damjana Čavke“, autora Vuka Draškovića) i dr Mimo Drašković (Naučno-stručni časopis iz oblasti medija „Medijska kultura“ br. 4). Takođe, predstavljene su i nove knjige Šemsudina Radončića „Anatomija jedne hajke“ i Čedomira Bogićevića „Petar II Petrović Njegoš kao državnik i državni reformator/Njegoševa filozofija pravde“. Glavni i odgovorni urednik časopisa je dr Mimo Drašković.

INFORMATIVNI BILTEN CENTRA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

(Br. 11, jul-novembar, 2013)



I u ovom broju Informativnog biltena Centra za stručno obrazovanje objavljeni su informativni članci o održanim sajmovima, takmičenjima, festivalima, seminarima, radionicama, kao i konferencijama na kojima su učestvovali i predstavnici CSO. Posebna pažnja posvećena je povezivanju poljoprivrednih škola i privrednika u Crnoj Gori, kako bi se učenicima omogućilo da kroz praktičnu nastavu i profesionalnu praksu kod poslodavca stiču praktična znanja i vještine iz ove oblasti. Biltan obavještava čitaoca da je od ove školske godine počela primjena prvih modularizovanih programa u stručnom obrazovanju iz sektora poljoprivrede i turizma, koji će kao pilot projekti biti realizovani u 12 srednjih stručnih i mješovitih škola. U saradnji sa Ministarstvom prosvjeti CSO pokrenuo je novi projekt osnivanja Preduzetničkih centara u tri srednje stručne škole na sjeveroistoku Crne Gore. U realizaciji ovog projekta biće uključene nacionalne i lokalne institucije. Osim toga, u 14 srednjih stručnih mješovitih škola, osnovano je 60 virtualnih preduzeća za vježbu koji su registrovani u Servisu Centra PZV, a uz otvoreni virtualni žiro račun omogućeno im je poslovanje sa drugim preduzećima širom Evrope. Zabilježena je i manifestacija „XII Dani obrazovanja i učenja odraslih“, s ciljem promocije obrazovanja odraslih u Crnoj Gori. Na inicijativu CSO predstavnici Svjetske vještine Evrope (World Skills Europe) pošetili su Crnu Goru. U ovom broju uvedena je nova rubrika „Tema broja“, u okviru koje će biti obrađivane aktuelne teme u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih. Tako je tema ovog broja bila „Inkluzivno obrazovanje – pravo svakog deteta“. Glavni i odgovorni urednik biltena je Duško Rajković.

Glasilo Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore

NOVI SUSRETI

(Br. 20, 2013)



U izdanju Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore štampan je novi broj časopisa „Novi susreti“. U uvodnoj riječi, Dragan J. Ristić podseća na Geteovu misao da je prevođenje jedno od sredstava masovne komunikacije. Ovo skriveno sredstvo masovne komunikacije između autora i čitalaca, dodaje Ristić, pomoglo je i pomaže da se ne samo stilovi, nego čak i književni žanrovi, kao što je slučaj sa haiku poezijom, šire sa Istoka na Zapad i sa Zapada na Istok i da, sa stanovišta svjetske književnosti, djeluje kao objedinjujući i inficirajući faktor. Rukovodeći se ovim stavom, časopis objavljuje poeziju stranih autora prevedenu na crnogrski jezik, kao i crnogorskih autora na druge jezike. Na primjer, Agageldi Alanzarov i A. Atabajev preveli su zbirku priča na turkmenski jezik i pjesama za decu Dušana Đurišića, dok je priče sa ruskog na turkmenski jezik preveo Kerim Kulijev. S ruskog jezika na mongolski Priče za decu Dušana Đurišića preveo je Žambin Dašdondog. Takođe, poezija ovog crnogorskog pjesnika prevedena je još i na makedonski, ruski i albanski jezik. U dijelu časopisa, označenom kao „Gost Novih susreta“ predstavljena je poezija Haibun Mečave i Đurđe Vukelić Rožić. Tu su i prevodi i prejepvi na crnogrski jezik. Pjesme Vladimira Visockog preveli su: Dušan Đurišić, Marina Todić, Veselin Kovačević, Valentina Šćekić i Milan Ž. Vučović. Na albanski jezik Dimitrov Popović preveo je pjesme Pavla Goranovića. Glavni i odgovorni urednik časopisa je Dušan Đurišić.

Priredila: Š. B.

ANALITIČKA I KOMPARATIVNA STUDIJA

(Dr. sc. Mile Bakic: „Valorizacija arhivske građe”, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje, Službeni list Crne Gore, Podgorica, 2014)

Ovih dana izšla je iz štampe knjiga „Valorizacija arhivske građe“, autora dr. sc. Mila Bakic, čije izdavač je Državni arhiv Crne Gore, a su-izdavač Službeni list Crne Gore. Prema mišljenju autora, a to je opšte prihvaćeno stanovište u arhivskoj nauci u svijetu, valorizacija arhivske građe je najznačajnija, najsloženija, i najgovornija oblast u arhivistici, odnosno arhivskoj djelatnosti. Pogreške u njoj ne smiju da se učine, posljedice su velike i nenadoknadi, manjkače vrijedna dokumenta, što će se odraziti na arhivsku, kulturnu baštinu i pisanje nacionalne istorije.


Savremeno društvo odlikuje hiperprodukcija informacija, tj. dokumentata nastalih uslijed uvođenja savremenih informacionih tehnologija, širenja administracije, porasta broja stvaralača i količine registratorske i arhivske građe. To je nametnuo valorizaciju arhivske građe, prije svega, kao praktično pitanje i problem, koji su prvi pokrenuli arhivisti, zatim znanstvenici i društvo u cijelini.

Društvo, institucije, stvaraoci arhivske građe i arhivi su zatrpani informacijama, odnosno dokumentima, tako da u uslovima kada se ona beskonačno umnožavaju i stvaraju u enormnim količinama (ima mišljenja da se dupliciraju svake četiri godine), sve je teže njima upravljati, na temelju njih donositi relevantne odluke, kontrolisati priliv i obezbijediti njihov adekvatan smještaj i pohranjivanje.

Tu upravo nastaje, i treba da riješi ove probleme valorizacija arhivske građe, čiji osnovni i glavni zadatak je da na osnovu svojih naučnih principa, kriterijuma, postupaka, odnosno svoje nauke odabere na osnovu svoje vrijednosti i značaja dokumenta

potrebna nauci, kulturi, društvu, pojedinima, koja će se trajno smjestiti i čuvati u arhivima, ističe autor.

Autor se, poput niza znanstvenika u svijetu, piše da li je valorizacija arhivske građe uopšte moguća i da li je moguće iznacičiti precizne i objektivne kriterijume i principe na osnovu kojih se mogu valjano i kvalitetno sprovesti postupak valorizacije i odabrat za čuvanje najvrednija dokumenta. Naime, prvi koncepti koji su se javili nametali su određeni pesimizam u smislu da je ovo pitanje nerešivo i da se njime ne treba baviti. Navedno, ono prevazilazi ljudske stručne, odnosno intelektualne mogućnosti, jer se na građi mogu proizvesti negledive posljedice. Potom slijede, ističe dalje autor, koncepti koji ne govore o suvišnosti bavljenja arhivske nauku uvek valorizacijom arhivske građe, ali međusobno se razlikuju ko i na koji način provodi valorizaciju. Prevagu, odnosno pravo građanstava dobila je konцепција o neophodnosti, odnosno neminovnosti valorizacije arhivske građe kao „nužnom zlu“, koje se ne može izbjegći. Autor dalje ističe da su se u okviru nje javili različiti pristupi: po jedinima valorizacija je „unutrašnji intuitivni čin“ i stvar prakse arhivista (Lipert), dok drugi smatraju da se stručnom analizom i procjenom na osnovu odgovarajućih kriterijuma mogu, odnosno trebaju valorizovati dokumenta (Hans Booms). Što se tiče subjekta koji treba da obavlja valorizaciju, ranije se smatralo da se ovim pitanjem arhivisti ne trebaju uopšte baviti (Hilary Jankinson), dok kasnije preovladava stanovište da su subjekti ovih poslova stvaraoci, odnosno registračni, a uloga arhiva se svodi



na pružanje – stručne pomoći i kontrolnu funkciju, mišljenje je autor.

Knjiga „Valorizacija arhivske građe“ je po svom sadržaju, karakteru i značaju: Prvo, analitička, kompleksna i komparativna studija u kojoj su o naučnoistraživačkoj temi obuhvaćena inostrana arhivska teorijska i praktična iskustva, koja bi se mogla koristiti u našoj arhivskoj teoriji i praksi.

Drugo, arhivistički udžbenik namijenjen za istoimeni predmet za fakultetske, magistarke i doktorske arhivističke studije. Autor je nastojao da u ovu publikaciju prenese i spoznaje i saznanja arhivske nauke u svijetu: SAD, Kanade, SSSR, zemalja Zapadne Evrope i druga, koja bi mogla poslužiti za predavanja i izučavanja nastavnog osoblja, studenitima i istraživačima.

Treće, arhivistički priručnik snažno utemeljen na domaćim i stranim teorijskim i praktičnim arhivističkim iskustvima i biće od velike pomoći arhivskim djelatnicima u arhivima i stvaraocima registratorske i arhivske građe, kao i svima onima koji se bave valorizacijom kulturnih dobara u raznim područjima i oblastima kulture.

Vasilije Milić

SVOJEVRSNA ISTORIJA CRMNICE I CRNE GORE


,Crmnica – ličnosti“ (četvrta knjiga Monografije o Crmnici), grupa autora – članova Redakcije projekta, Virpazar, 2014.

Naša četvrta, završna knjiga Crmnica – ličnosti nastala je kao dio ukupnoga kompleksnog projekta monografije o Crmnici i kao potreba da se predstave njeni ljudi koji su u raznim periodima njene istorije u užem smislu i u širem crnogorskom, jugoslovenskom pa i evropskom prostoru svojim djelom, ukupnim stvaralaštvom ostavili neizbrisive tragove u svim oblastima ljudske djelovanja. Ti su tragovi vidljivi i utkani u brojne i razne oblike ljudskoga života: državne, društvene, političke, ekonomске, prosvjetno-kulturne, duhovne, naučne, zdravstvene, graditeljske, zabavljake i sportske. Ti su ljudi bili do toga života naroda i predvodnici njegova napretka. Neko je to radio svojom hrabrom desnicom, neko tom istom desnicom stavljući svoje misli i ideje na papir ili na platno svoje videće svijeta, a neko mišićima svoga tijela postizao vrijedne sportske rezultate. Dakle, u velikom vremenskom prostoru od gotovo šest vijekova dajući uvid u živote i stvaralaštvo Crmnjan i Crmnica koji su svojim radom, znanjem, talentom, hrabrošću i moralnim vrijednostima ostavili duboki trag u povijesti crnogorskog naroda. Ova knjiga, uz već objavljene tri, čini cjelinu Monografije o Crmnici, projekt od nacionalnoga značaja koji upotpunjuje prazninu enciklopedijskoga sadržaja Crne Gore. Ovo je jedinstven poduhvat, prvi ovačke vrste u Crnoj Gori.

S ovom knjigom poslijepotovo gotovo dvanaestogodišnjega rada naš naučni projekt o prošlosti našega zavičaja uspješno završavamo. Put kojim smo krenuli u ostvarivanju ovog poduhvata bio je pionirski, bez uzora u našoj državi. Ovakvom strukturon i sadržajem naše regionalne, zavičajne povijesti izbjegli smo ustaljene, neinteresantne i na nesigurnim naučnim osnovama zasnovane klise, koji dominiraju u ovoj oblasti. Mi, dakle, dajemo nov pristup proučavanju lokalne, zavičajne sredine, za koju evropska istoriografija poodavno zna i cijeni njenu ulogu za istoriografiju širih područja, naroda, država. Prikazivanje svih istorijskih procesa ne može se izvesti u krupnim planovima. Zato se stvaranjem adekvatnih sinteza, ono što Francuzi zovu „velikom istorijom“ dobija samo iz brojnih mikroistorija.

Podsetimo se da je bila u sastavu Dukljanskoga carstva; zetske države Vojislavljevića, Balšića; crnogorske države Crnojevića i Petrovića; Kraljevine Jugoslavije, da bi u toku Narodnooslobodilačkog arata 1841–1945. godine ponovo postala država; Federalna Crna Gora, Nacionalna Republika Crna Gora, Socijalistička Republika Crna Gora i najzad 2006. godine nezavisna, samostalna, međunarodno priznata država Crna Gora.

Knjiga je pripremana četiri godine uz učešće oko 50 saradnika. Pored kraće lične i radne biografije, šire je, ujedno je to bilo moguće i potrebno, predstavljeno djelo kojim je ta ličnost obilježila svoje vrijeme. Iako su standardizovani, tekstovi nijesu jednoljni i oseća se jezik i stil, pa i lični stav autora i specifičnost njegova govorova, kao i stepen istraženo-



stvi životopisa ličnosti. U primjeru ovih tekstova podaci su provjeravani, a neki i ispravljeni, posebno neke pogrešne ocjene i stavovi koji se nalaze u istoriografskoj literaturi. Među 1.336 obrađenih ličnosti ima 125 žena. Od ukupnog broja ličnosti njih 949 nije više među živima. Od ukupnoga broja obrađenih ličnosti Crmnica je dala 101 doktora nauka u raznim oblastima, što je od posebnoga značaja za razvoj jednoga društva u širem društveno-političkom okviru kakov je država.

U Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu završena treća škola „Crna Gora moja postojbina”

JAČANJE VEZA SA MATIČNOM ZEMLJOM



IZUZETAN ZNAČAJ ZA NACIONALNU EMANCIPACIJU: Polaznici škole

S večanim programom i do-djelom diploma, u Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu završena je treća škola „Crna Gora moja postojbina”.

U ime organizatora, đacima i njihovim roditeljima obratio se istraživač crnogorske dijaspora Nenad Stenvović. On je istakao značaj škole u cilju što boljeg upoznavanja i jačanja veza potomaka crnogorskih iseljenika

sa matičnom zemljom, kao i njen izuzetan značaj za nacionalnu emancipaciju crnogorske dijaspore.

Nastavni program obuhvatio je predmete: Crnogorska književnost, Crnogorski jezik, Istorija, Geografija, Muzička kultura i Kulturalna baština Crne Gore. Škola je trajala pet mjeseci, a đaci su koristili udžbenike namijenjene za crnogorsku dijasporu.

Diplome treće generacije polaznika škole uručili su predavači – profesor književnosti Aleksandra Vučinić, i profesor razredne nastave Gordana Krivokapić.

Školu „Crna Gora moja postojbina“ organizovalo je Udrženje Crnogoraca Srbije „Krstić“, uz podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore i Uprave za dijasporu Crne Gore.

Lj. V.

Uspjeh Petra Kasoma, učenika II razreda OŠ „Luka Simonović“ iz Nikšića

OSVOJIO ZLATNU MEDALJU U SLALOMU

Petar se takmiči sa dječacima starijim od sebe i po nekoliko godina jer njegovi vršnjaci (2006. godište) još nemaju pravo na takmičenje

Na skijalištu Ski centra Bjelasica održana su takmičenja u skijanju, kategorija cicibani i pioniri, disciplina slalom. Prvi dan je vožen kup „Smiljevića“, na kojem je nastupilo ukupno 40-ak takmičara iz Crne Gore. Petar Kasom, učenik II razreda OŠ „Luka Simonović“ iz Nikšića, inače član PSK „Javorak“ iz Nikšića, osvojio je četvrto mjesto u kategoriji cicibani. Drugog dana je održan Kup Vučja. Petar je nakon prve vožnje bio najbolji, ali u drugoj vožnji promašio je posljednju kapiju, čime je bio disfališkovan iz takmičenja. Trećeg dana na padinama Bjelasice vožen je kup „Trojeručice“, i nakon prve vožnje slaloma, Petar je bio drugi. U drugoj vožnji tog dana popravio je



Petar sa peharom

svoje vrijeme i osvojio zlatnu medalju. Inače, Petar se takmiči sa dječacima starijim od sebe i po nekoliko godi-

na jer njegovi vršnjaci (2006. godište) još nemaju pravo na takmičenje.

Bl. K.

Uručeni sertifikati studentima koji su završili praksu u članicama Američke privredne komore

PRAKSA JE VAŽAN PREDUSLOV ZA ULAZAK U POSLOVNI SVIJET

Sertifikate uručila ambasadorka SAD Sju K. Braun. U programu učestvovalo 14 studenata sa Univerziteta Crne Gore, Donja Gorica i Mediteran



State Dept.

Lično usavršavanje neophodno

Ambasadorka SAD u Crnoj Gori Sju K. Braun uručila je sertifikate studentima koji su uspješno završili program stažiranja u trajanju od 12 nedjelja, u nekoj od članica Američke privredne komore (AmCham).

Ona je čestitala studentima na uspješno obavljenoj praksi i ohrabrla ih da nastave da stiču neophodne vještine i kvalifikacije, jer je u svijetu stalnih promjena i in-

tenzivne konkurenциje, lično usavršavanje neophodno.

„Teorijsko znanje je sjajno, ali nažalost više nije dovoljno za ulazak u poslovni svijet. Ukoliko neko želi da se istakne i razlikuje od svojih kolega, praksa postaje važan predu-slov“, istakla je ambasadorka.

Izvršni direktor Američke privredne komore u Crnoj Gori Edin Seferović je posebno zahvalio kompanijama koje su učestvovalo u programu.

Lj. V.

Na usavršavanju je bilo 14 studenata sa Univerzitetom Crne Gore, Donja Gorica i Mediteran.

U programu su učestvovale kompanije Societe Generale Montenegro, Milšped Montenegro, Crnogorski Telekom, Gintasmont-Ramada, Telenor Montenegro, McCANN Podgorica, Colliers International i Čikom.

Polumaturanti OŠ „Risto Manojlović“ posadili „generacijske sadnice“ NAJBOLJI SVJEDOK VREMENA, ČUVAR GENERACIJE



DOBAR RAZLOG DA SE ŠĆAJU BEZBRIŽNOG ĐAČKOG DOBA: Učenici IX-tih razreda

Učenici IX razreda OŠ „Risto Manojlović“ u Kolašinu posadili su „generacijske sadnice“ u školskom dvorištu. Svako odjeljenje IX-tih razreda odredilo je svoj prostor na kom su posadili određen broj sadnica. Akciju se pridružila i područna jedinica Uprav-

ve za šume, koja je i obezbijedila sadnice. Govoreći o akciji kojom se, između ostalog, promoviše zdrav život, Zoran Rakočević, direktor ove vaspitnoobrazovne ustanove, njavio je da će i buduće generacije nastaviti ovu praksu koja će postati tradicija.

„Posađeno stablo je najbolji svjedok jednog vremena, čuvar generacije i dobar razlog da se učenici šćaju bezbrižnog đačkog doba“, poručio je direktor Rakočević.

Š. B.

**LIST CRNOGORSKIH PROSVJETNIH, KULTURNIH I NAUČNIH RADNIKA
IZDAVAČ: ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA PODGORICA**

ODGOVORNI UREDNIK: dr Goran Sekulović

List izlazi mjesečno. Godišnja pretplata 4,40 eura, polugodišnja 2,20 eura

Broj žiro računa: 510 - 267 - 15

WEB-SAJT: www.zuns.me/prosvjetnirad

UREDNIŠTVO I ADMINISTRACIJA: Ulica Balšića br. 4

tel/fax: 020/ 231-254 i 020/ 231-255; mob: 067/ 222-982; e-mail: prosvjetnirad@t-com.me

Rukopisi se ne vraćaju



ПРОЉЕЋЕ

Сунце трчи
по јутарњој роси.
Мирише цвијеће
у ћечијој коси.
Ћецу грли сунце сјајно.
Ово пролеће
стварно је бајно.

Како чоколада
топи се снијег.
Златним прахом
посут је бријег.
Како је лијепо пролеће
када ласта
испод прозора долијеће.
Цвркут њихов
пољем се шири.
Њихова пјесма
душу ми смири.

**Анастасија ЖИВКОВИЋ,
VI-с, ОШ „Милорад Муса
Бурзан”, Подгорица**

МОСТОВИ

Мостови су руке које
чврсто држе једна другу
и повезују људе и обале.

Мали, челични, дрвени,
камени – сви су значајни.
Они су симбол пријатељства,
љубави. Колико пута смо застали пред неким мостом желећи да нам исприча своју историју. Они спајају брдо са брдом, обалу са обалом, човјека са човјеком. Испод њихових лукова теку ријеке и чини се да се диве рукама које стварају и изграђују оно што ни природа није могла.

**Драган ГЛУШЧЕВИЋ,
VIII-4, ОШ „Вук Ка-
раџић”, Беране**

МОЈ ТАТА РИБОЛОВАЦ

Тек што зора
полако заруди
мој се тата
из кревета буди,
и пробуди цијелу породицу.
Тражи мамце и удицу.
Кад то нађе
у риболов креће.
Ниједна му риба, каже,
побјећи неће.
Ја тачно знам:
кад се кући враћа,
празне торбе,
а мокрих гаћа.

**Игор МИЈУШКОВИЋ, VII,
ОШ „Ратко Јарић”,
Никишић**

ШЕСТИ РАЗРЕД

Распуст је прошао
у један мах.
Сад је пуно наставника,
али ме није страх.
Створих се у школи,
као кад лупнеш
дланом о длан.
Лијепо ми је прошао
први школски дан.
Наставнице нове
и разредна Весна
брину се о нама.
Свака од њих нам је
као друга мама.
За Миленка кажу
да је наставник строг,
али ја баш волим
наставника тог.
Тамара је сјајна
дама – наставница.
Кад уђе у ученицицу,
озари сва ћечија лица.

**Звездана ГОЈКОВИЋ,
VII-1, ОШ „Октоох“,
Подгорица**

ЗАЛАЗАК СУНЦА ИЗНАД ГАРЧА

Живописни предјели који нас окружују дио су нас самих, нашег свијета и сноја. Као да постајемо нераскидиви ланац који траје и одолијева збу времена. Та повезаност нас чини срећним и посебним.

Мјесец смјењује сунце, а ноћ је свијетла и плава. На врху Гарча чемпресова шума болује, а посљедњи сунчеви зраци сипају на њу своје златне нити. Између дрвећа једва се назиру кривудави путељци. Мирно је, ни шума, ни гласа. Под сјенком дрвећа потоци тихо жуборе.

Све је кренуло на починак да са заласком сунца утоне у безбрежни сан. Гледам посљедње трзаје сунца у борби између дана и ноћи, светlosti и tame. Бакарно небо сија, на њему је црвена лопта.


У мени се јавља нека милина и полетна лакоћа. Осећам се као птица у лету. Безбрежна и лака.

**Валентина ЂУРОВИЋ,
VII-4,
ОШ „Вуко Јововић“,
Даниловград**

МАЛА ГАЛЕРИЈА



Катарина ШИШЕВИЋ, V-4, ОШ „Октоох“, Подгорица



Александра АНДРИЋ, VI-2, ОШ „Ратко Јарић“, Никишић



Ивана ШПАЊЕВИЋ, V-1, ОШ „Марко Миљанов“, Бијело Поље



Јована КРИВОКАПИЋ, IX-2, ОШ „Браћа Рибар“, Никишић



Андијана ПАВИЋЕВИЋ, VI-2, ОШ „Вуко Јововић“, Даниловград

СУНЦЕ

Окрени се сунцу
да ти се насмије,
окрени се да те огрије.
Онда се сунцу
насмиј и ти.
Зар није лијепо
на сунцу бити?
Послушај пјесму,
пјевају славуји,
послушај како
поточиће весело бруји.
А пјесма тече
од потока даље
док нам сунце
поздраве шаље.

**Лена КОРАЋ, IV,
ОШ „Махмут Адровић“,
Петњица**

ПРОЉЕЋЕ У МЕНИ

Већ у мени почиње да се буди пролеће. Гледам птица лет, како се све одједном буди, оживљава.

Излазим у град и сријећем прелијепе смеђе очи и црну косу. Гледам га и замишљам један диван топли дан са њим. Маштам да шетамо обалом, гледамо у бистро море док се сунце пресијава на његовим очарима, а ја срећнија него икад прије корачам по камењу. Мало сам уморна, али због његовог осмијеха све издржавам.

Сунце почиње лагано да залази, све се стишава. Близи се и крај шетњи са прелијепим смеђим очима.

**Ивона ИВАНОВИЋ,
IX-4,
ОШ „Југославија“, Бар**

У ШКОЛИ

У школи су другови,
и стари и нови,
сваке наше жеље,
надања и снови.

**Анђела ВУЈОВИЋ, VIII,
ОШ „Владо Милић“,
Доња Горица**

ПЕТО ЧЕТИРИ

За пето четири не постоје
ријечи не може и неће.
У њему има
пуну љубави и среће.
Ђаци у њему су
као лептири.
И зато:

Живјело пето четири!
**Драгана ЂУРЂЕВАЦ, V-4,
ОШ „Милија Никчевић“,
Никишић**

ПОЗДРАВЉА ВАС

Бранислав Н. Вуковић



**Бранислав Н.
Вуковић** је рођен
15. септембра 1944.
године у Горњем
Заостру код Берана.

Основну школу је похађао у родном селу и Беранама, а гимназију у Беранама, Бијелом Пољу и Приштини. У Призрену је завршио Вишу педагошку школу, одсек за српскохрватски језик и југословенску књижевност. Студирао је на Филолошком факултету у Београду и Приштини. До пензионисања се бавио наставно-образовним радом.

Пише поезију за ћецу и одрасле.

За ћецу је објавио збирке пјесама **Обале ведрите** (1973), **Моја мала пјесмарница** (1993), **Бисерна школка** (2010), **Има нешто у среду мрака** (2012) и **Сунчев дворац** (2013), а за одрасле збирку пјесама **Тифранска врата** (1980).

Заступљен је у неколико антологија и зборника и добитник више књижевних награда.

Живи и ради у Беранама.

2

ЗАПЈЕВАО СЛАВУЈ ПТИЦА

Запјевао славуј птица,
славуј гиздави;
игра златна плетеница
сунцу на глави.

И шума се умирила,
срћна још више
у уво се претворила,
слуша, не дише.

А он пјесмом везе штедро,
права дивота...
Дан је ведар, срце ведро,
пуно живота.

МАСЛАЧАК

Жути шеширић на глави има
тај кицош међу цвјетовима

А кад се уозбили и одрасте
носи шубаре паперјасте.

Некад лептири,
а некад пчеле
примакну своје
уснице вреле.

Учини му се
од тог пољупца
да види на небу
четири сунца

ДОК ЂЕТИЊСТВО ТРАЈЕ

Док ђетињство траје,
свако у себи треба
да нађе сопствени свијет
и своје парче неба.

И не питајте: зашто? –
јер вам то нећу рећи.
Све ћете сазнати
сами када будете већи.

ПРИМОРСКИ МОТИВ

Малено село. У њему
камене куће... Испред
смокве, винове лозе,
квргавих маслина ред.

И шума дивљег шипка,
под њом обронак сам.
Сунце, ко зреала наранџа,
љуби прегријан кам.

ШТО САЊА СТАРИ КИШОБРАН

Један стари кишобран
стајао је читав дан
у корпи за кишобране.

Савио се као сужањ,
сав покуњен и сав тужан,
у корпи за кишобране.

Сунце мину, неста дана,
он чека и будан сања
у корпи за кишобране.

Сања кишу како пада,
радује се ко никада
у корпи за кишобране.

Али, авај, нигде кише;
свуда мрак и ништа више
у корпи за кишобране.

КЛАЦКАЛИЦА

Лица: **Јелица, Небојша,**
Радисав, Милисав.

(Небојша и Радисав се
клацкају на клацкалици.
Јелица стоји поред њих)

Јелица: И кад ћу ја доћи
на ред?

Небојша: Никад, а можда
и прије!

Радисав: Никад, а можда
ни тада!

Јелица: Али, зашто? Теби
сам, Небојша, дала жваку.
А теби, Радисаве, гумицу.
Зар нијесам, реците?

Небојша и Радисав (углас):
Јеси, па што?

Јелица: Па да се клацкам
мало и ја!

Небојша: Како не разу-
мијеш, Јелице? Не може-
мо да одлучимо ко ће да
ти уступи мјесто!

Јелица: Па уступи ми ти!

Небојша: Али ја не сми-
јем да се клацкам са дје-

војчицама. Прозваће ме
Женски Петко.

Јелица (Радисаву): Онда
ми уступи ти!

Радисав: Али, онда ће ме-
не прозвати Женски Пе-
тко! Схваташ? Проблем ти
је, Јелице, што си ћевојчи-
ца, знаш!

(Јелица ћуту покуњана.
Долази Милисав)

Милисав (Небојши и Ра-
дисаву): Хеј, вас два Жен-
ска Петка! Видим, видим
само са ћевојчицама ра-
зговарате! Да знате да ће
свима да испричам!
(Небојша и Радисав поку-
њено одлазе)

Милисав (Јелици): Ето,
сад је клацкалица сло-
бодна. Хоћеш ли да се
клацкамо? Ја баш волим
да ме зову Женски Петко!
(Јелица отрчи на кла-
цкалицу и они се клацкају
и смију се)

Јово КНЕЖЕВИЋ

СУНЦОКРЕТ, ДУЊА И СУНЦЕ

У врту пуном боја, ми-
риса и звукова расло је
разно цвијеће и биље.

Једно поред другог ра-
сла су дуња и сунцокрет.

Једног дана сунцокрет
рече дуњи:

– Хајде, признај да
имам више жуте боје од
тебе. Видиш и сама да се
сви диве мојој љепоти.

– Не бих баш рекла –
одговори дуња. – И ја сам
сва од злата, па ме ћеца и
људи радо гледају.

У том тренутку неко
је иза њих, скоро непри-
мијетно и тихо, проговорио:

– Нема потребе да се
свађате. Зна се ко има нај-

више жуте боје на свијету.

Сунцокрет и дуња ос-
тадоше без ријечи, гледа-
јући ко им се то обраћа.

Било је то Сунце, које
је нештедимице расипа-
ло своје зраке по земљи.

Милутин ЂУРИЧКОВИЋ

АНДРИЈИН САН

Сањао сам –
могу вам рећи –
маленог слона
од кога и ја сам већи.

Мајмун вози
тротинет мој,
док кока-колу
пије ној.

Лав ми из руке
слаткише једе,
тигар ми уз ноге
умиљато преде.

Једва чекам
поново лећи.
Уживам у сновима,
могу вам рећи.

Славица РАЈКОВИЋ

УРАНАК НА МОРУ

Плава се свјетлост шири
с истока, изнад гора,
са планине се спушта
до Бара и до мора.

Очи купине црне
горе по плотовима,
нарови бакар лију
по барским вртовима.

Кроз плаво галеб шири
бијела своја крила,
под њим трепери море
као на вјетру свила.

Ваздушни веслач зори
радостан весла,
кличе.
Румији на тјемену
ћубица златна ниче.

Милорад РАДУНОВИЋ

30 година од смрти Бранка Ђопића

БАЈКОВИТЕ ПРИЧЕ О ЂЕТИЊСТВУ И РАТУ

Бранко Ђопић је рођен у Хашанима (Босанска крајина) 1. јануара 1915. а умро је 26. марта 1984. у Београду. Основну школу завршио је у родном мјесту, нижу гимназију у Бихаћу, а учитељску школу похађао је у Бањој Луци, Делницима и Сарајеву, те је завршио у Карловцу. На Филозофском факултету у Београду дипломирао је 1940. године. Прву причу објавио је 1928. године, а прву приповијетку 1936. Његова дјела су, између осталих, превођена на енглески, њемачки, француски и руски језик. Био је члан Српске академије наука и уметности и Академије наука и умјетности Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине.

У Ђопићевим дјелима доминирају теме из живота људи из Босанске крајине и Народноослободилачког рата.

Прво штампано дјело објавио је са четрнаест година у омладинском часопису „Венац“ 1928. године. Ђопић је похађао учитељску школу у Бањалуци и Сарајеву, а завршио у Карловцу, а Филозофски факултет у Београду. Већ као студент афирмисао се као даровит писац и скренуо на себе пажњу књижевне критике; 1939. године је добио награду „Милан Ракић“. Уочи Другог свјетског рата налазио се у ђачком батљону у Марибору. У данима Априлског рата он је, са групом својих другова, покушао да пружи отпор непријатељу код Мркоњић Града.

После рата неко вријеме је био уредник ђечјих листова у Београду, а потом почeo професионално да се бави књижевношћу. Сматра се једним од највећих ђечјих писаца рођених на југословенским просторима.

За књижевни рад добио је, међу осталим, Награду АВНОЈ-а и Његошеву награду (обе 1972). Носилац је Пар-

тизанске споменице 1941. и других високих одликовања.

Његова прозна дјела прожета су лириком и живописним реалистичким сликањем сеоског живота, познањем живота и менталитета људи са села, ведрином и живошћу духа. Креирао је мноштво упечатљивих и живописних ликова и догађаја надахнутом приповједачком техником користећи свеж, сочан и сликовит језик при кому је инспирацију налазио у свом подгречком завичају. Ђопић је у доратним приповијеткама највише занимали сиромашни сељаци, сањари и просјаци, ћеца, скитнице и надничари, и он је о свима њима причао са близним, заштитничким разумијевањем. У лирским интонираним ратним припо-

ПИСАЊЕ ЗА ЂЕЦУ НАЈЉЕПШИ ПОСАО

Писање за ђецу за мене је најљепши посао, најпријатнија забава и најбољи одмор.

Кад завршим једну књигу за ђецу, ја се осјећам тако весео и расположен као да се враћам с неке велике мајске свечаности.

вијеткама, Ђопић је надахнуто описивао херојске подвиге, мучеништво и самопрегор својих јунака.

Са успјехом се огледао и у писању романа иако су природи његовог књижевног талента више одговарале краће форме – приповјетке и новеле. Рома-



ни „Пролом“ и „Глуви барут“ сликају учешће сељака Босанске Крајине у устанку, а „Не туѓуј бронзана стражо“ прилагођавање тих истих сељака, сада колониста, новим условима живота у Војводини.

Главнина Ђопићевог прозног опуса хумористички је интонирана, а хумор налази у природи и менталитету његових јунака који и у најтежим животним тренуцима знају да сачувају ведрину и да се насмију чак и властитој невољи. Сем тога, Ђопић је од оних писаца који су свој посматрачки таленат нарочито исказивали кроз откривање ситних људских мана и недостатака.

Бранко Ђопић је цијењен и као ђечији писац, првенствено захваљујући живој машти и дару за спретно уобличавање својих посматрања или и несумњивом хумористичком таленту. Написао је преко тридесет књига за ђецу, најпознатија су:

„Приче испод змајевих крила“, „Огњено рађање домовине“, „Ратничко пролеће“ (поезија), „Сунчана република“, „Доживљаји мачка Тоše“, „У царству лептирова и медвједа“, „Доживљаји Николетине Бурсаћа“, „Орлови рано лете“, „Јежева кућа“, „Магареће године“, и задња књига „Башта сљезове боје“, 1970. године.

Активности у ОШ „Ловћенски партизански одред“, Цетиње

ВРИЈЕДНИ И КРЕАТИВНИ

И ове школске године ученици нижу бројне активности не само у школи већ и на општинском и државном нивоу

У ОШ „Ловћенски партизански одред“ на Цетињу не зна се за предаха када су у питању редовне обавезе и ваннаставне активности. Ова школска година, као и раније, почела је свечаним пријемом првака које су поздравили и представници локалне управе, уручењем пригодних поклона.

Представници МУП-а Об Цетиње на самом почетку су се најмлађима представили акцијом „Превенција и рад по-лиције у заједници“ док су уз редовне активности за ђаке приредили и предавање о пиротехничким средствима. У едукативном смислу ус- постављена је сарадња и са локалном ватрогасном јединицом.

ОШ „Ловћенски пар-

тизански одред“ на Цетињу са Организацијом за младе „Magic школа за таленте“ и Порталом за младе „Дјеца пријестонице“ организовала је мултимедијалну презентацију под називом „Упознај свој град да би га више волио“. Овим пројектом, који је код ученика и њихових наставника изазвао велико интересовање, пажњу и одобре-

њавање, обухваћени су сви разреди школе. Упоредо са овим мултимедијалним пројектом Организација за младе је покренула Малу школу плеса, којом су обухваћени сви ученици четвртих и петих разреда и из чијих ће редова бити формирана група од најмање шест парова, које би инструктор Саша Вуковић почeo припремати за озбиљније јавне наступе.

Иначе, од почетка ове школске године ус- постављена је сарадња са Друштвом физиотера- пеута Црне Горе, чији су

активисти организовали радионице са циљем да уpute младе у могућности очувања здравља. Школа активно сарађује са локалном заједницом Цетиње, државним институцијама, Министарством науке и др. Ученици ове школе су и на кро- су поводом Dana Priještovice, као и на редовном Јесењем кросу, показали да нијесу без разлога шампиони Црне Горе у атлетици за прошлу школску годину. И ове године атлетичари и шахисти су постигли ванредно добре резултате. Подсјећања ради ову ласкаву титулу за прошлу годину су освојили и рукометаши ове школе, премда је ово једна од ријетких школа која још нема гимнастичке сале.

Припремају се за пла- нирану сарадњу са НВО „Јеж“ из Подгорице у ве-зи са едукацијом ученика о проблемима нар- команије, узроцима, пољедицама.

У склопу активности из области културе Амба-

саде Републике Пољске у Црној Гори, организовано је књижевно вече по- знатом пољском пјеснику и аутору прве Антологије савремене црногорске поезије на пољском језику, Гжегожу Латушинском, на којој су осим аутора, његовог издавача говорили Слободан Вукановић и Сретен Вујовић.

Школа има добру са- радњу и са локалним ин- ституцијама па је пово- дом Међународног дана ђечје књиге, 3. априла, у Америчкој читаоници на Цетињу (American Reading Room), приређен пригодан програм у којем су учествовали чла- нови литературно-рецита- торских секција млађих и старијих разреда, као и музички таленти школе.

У све су били укључени и млади новинари, који иначе прате значајна- дешавања у граду, док су програм водили чланови драмске секције школе. У америчкој читаоници је покренут и пројекат ђач- ког предузетништва, а се-

минар на исту тему за на- ставнике у просторијама школе организовао је За- вод за школство.

На Данима камелије у Столиву, ученици ове школе су се достојно представили, као и ликовним радовима.

На државном такми- чењу „First Lego League Montenegro“ ученици ове школе су освојили прво место за пројекат и друго место у категорији „Robot Game“. У школи је уприличена презентација награђених рјешења која су урађена од лего ко- цкица уз коришћење робота. Овде је ријеч о ко- цкама за узраст од девет до 16 година, које је ученицима поклонила град- ска управа.

Ова школа својим пре- даним радом и резултата- тима већ дуже скреће пажњу шире друштвене заједнице, од које се очекује „повратни сигнал“ у смислу побољшања услова боравка и рада.

Новинарска секција



Обиљежен Међународни дан аутизма – 2. април

ДИЈАГНОЗА НИЈЕ ЕТИКЕТА ВЕЋ ПУТОКАЗ

Поводом обиљежавња међународног дана аутизма у Подгорици организован тродневни програм: предавање о овој теми у Народној библиотеци „Радосав Љумовић”, округли сто у Ресурсном центру „1. јун”, као и дружење на Тргу републике под мотом „Можемо бити пријатељи”



МОЖЕМО БИТИ ПРИЈАТЕЉИ: Манифестација на Тргу републике у Подгорици

Поводом обиљежавња Међународног дана осoba са аутизмом – 2. априла, Ресурсни центар „1. јун“ организовао је у подгоричкој Народној библиотеци „Радосав Љумовић“ предавање с циљем да широј јавности, посебно васпитно-образовним установама, приближи природу овог проблема.

Обраћајући се присутнима, Драгана Дмитровић, директорица Библиотеке, подсетила је да је подгоричка ОШ „Штампар Макарије“ прва васпитно-образовна установа која је почела примјену концепта инклузивног образовања у облику пилот пројекта.

„Успешна реализација овог концепта захтијева средства и уско стручан кадар. Такође, неопходно је формирати мобилне тимове стручних сарадника, али и стварати климу у којој ће ћеца бити поучена да поштују различитости. Уколико у томе успијемо, околина и свијет биће боли и богатији. Добићемо сви, и ми који поштујемо различитости и они који су наизглед другачији. Оно што сигурно даје резултате јесу јасно дефинисани циљеви, као и индивидуални планови, осмишљени у складу са ћететовим потребама. Дакле, веома је важно да задаци буду кратки, једнотавни и прецизни, али и начин информисања вербалним или визуелним путем. Не смије се занемарити осећај повјерења и сигурности у учитеља“, казала је између осталог, директорица Дмитровић.

И родитељи недовољно едуковани

Говорећи о овој теми из личног искуства, др Светлана Бојичић, мајка ћетета са аутизмом, указала је на пропуст у раду васпитно-образовних установа, тачније ћечјих вртића.

„Сматрам да одабир асистентата представља веома важну ставку, односно њихова недовољна стручна оспособљеност. То би морала бити ауторитативна особа, а не само техничка помоћ ћетету приликом храњења или облачења. Такође, и сами родитељи су недовољно едуковани, те је

стога неопходно оформити адекватан центар за ову врсту патологије ће би ћеца боравила, а родитељи добили неопходна упутства“, истакла је Бојичић.

Директор Ресурсног центра „1. јун“ Јелько Дармановић објаснио је да је аутизам општи израз који се користи за описивање групе сложених развојних поремећаја који се обично јавља током прве три године живота. Према његовим ријечима, испољава се кроз проблеме у чулном опажању, говору, мишљењу и разумијевању социјалних ситуација.

„Дијагноза аутизма се поставља применом дијагностичких инструмената и протокола, као и на основу интерпретације опсервираног понашања. Уколико постоје проблеми у комуникацији, социјалним односима, понављање истих покрета и радњи, ријечи и интересовања, као и отпор према промјенама, онда се са сигурношћу може рећи да се ради о аутизму. Ипак, дијагноза није етикета, већ путоказ“, упозорава директор Дармановић.

Он је навео да манифестијама којима се обиљежава Дан аутизма, Ресурсни центар жели да подстакне јавност да ћеца и одрасли са аутизмом имају иста људска права и слободе као и сви други грађани.

„Обезбеђивање пуног поштовања њихових права на једнакој основи, као и за друге грађане одговорност је, не само Владе, већ и сваког члана друштва“, појаснио је он.

Адекватно одговорити на потребе ћеце

На окружном столу у Ресурсном центру „1. јун“, Бенцамин Перкс, шеф представништва УНИЦЕФ-а за Црну Гору, оцијенио је да није питање да ли особе са аутизмом могу да се уклопе у друштво, већ да ли друштво може да адекватно одговори на њихове потребе.

„Сваки ниво друштва, не само образовање и здравство, већ сваки аспект друштва треба да постану инклузивни

ИСТОРИЈСКИ КАЛЕНДАР ЦРНЕ ГОРЕ

2. април 1974.

ОСНОВАН УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Представници три факултета (Економског, Техничког и Правног из Титограда, двије више школе (Педагошке академије из Никшића и Више поморске школе из Котора) и три самостална научна института (Историјског Пољопривредног и Института за биолошка и медицинска истраживања из Титограда) усвојили су самоуправни споразум о удружењивању у Универзитет „Вељко Влаховић“. Од 1992. године та установа дјелује под називом Универзитет Црне Горе. Своје организационе јединице има у Подгорици“ Никшићу, на Цетињу, Котору, Херцег Новом, Будви, Беранама, Бијелом Пољу и Бару, и у свом саставу има 16 факултета са великим бројем одјека и смјерова, четири научна института и једну високу школу. Први ректор црногорског универзитета био је професор др Мирчета Ђуровић.

9. април 1403.

УМРО ЂУРАЂ II БАЛШИЋ

Господар Зете, син Страцимира Балшића и унук Балше I, родоначелника друге црногорске династије Балшића, који је 1360. године сасвим осамосталила Зету од немањићке превласти. Владао је Зетом од 1385, након погбије свог стрица Балше II. Био је заробљен од Турака (1392) и ослобођен када им је предао Скадар, Дриваст и Св. Срђ на Бојани, али их је убрзо и уступио Венецији. Оженио се Јеленом, ћерком српског кнеза Лазара која се 1411. године преудала за великог војводу Сандаља Хранића. Током његове владавине у Зети се јављају први Црнојевићи (Радич) који се сукобљавају са актуелном династијом око поседа. Ђурађ II (умро је и сахрањен у Улцињу) наслиједио је његов седамнаестогодишњи син Балша III, који се под јаким утицајем мајке сасвим окренуо свом ујаку, српском деспоту.

21. април 1873.

„ГЛАС ЦРНОГОРЦА“

Лист „Црногорец“, првијенац црногорског новинарства који је изашао 1871, појавио се под измијењеним називом „Глас Црногорца“. Због антитурског и антиаустројског писања „Црногорца“ је био забрањен на окупиранију територији изгубивши могућност легалне пропаганде ослободилачких идеја у тим крајевима. „Глас Црногорца“ је излазио до 1. октобра 1877, када је због ратне ситуације прекинуто његово штампање, да би се поново појавио 6. јануара 1879. и излазио до 20. децембра 1915, тј. мјесец дана пред капитулацију Црне Горе у I светском рату. Обновила га је црногорска влада у егзилу, у Неју код Париза, 22. јануара 1917. Био је њен званични орган до 1922, када је угашен. Премда су такву улогу имали од настанка, листови су били отворени за све новинарске жанрове из домена културе, економије, просвјете, књижевности, науке... како за домаће тако и за многе стране ауторе. Током педесет година излажења, само су три њихови уредника била из ужег Црне Горе, а остали из разних српских и хрватских подручја.

23. април 1855.

ЗАКОНИК КЊАЗА ДАНИЛА

Познат и под именом Општи земаљски законик, потврђен је на црногорској скупштини на Цетињу 6. маја. Био је нека врста првог устава Црне Горе, изграђујући је и учвршујући као правну државу реда и сигурности, која се као таква признаје и поштује у међународној заједници. Имао је 95 чланова у које је, са изузетком шест чланова, укључен и Законик Петра I. Њиме су проглашене за светиње: „Част, имање, живот и слобода свијех грађана и једнакост пред судом“; њиме је захтијеван „мир и тишина спрем сусједа“ и прописано укидање застарјелих обичаја. Приликом усвајања Законика, одредба о обавезном порезу нашла је на негодовање, али је књаз ставио до знања да „Црна Гора као и друге суверене државе мора имати новца да издржава своју власт без које нема живота и напретка“.

28. априла 1971.

ФОРМИРАЊЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Законом о оснивању Правног факултета у Титограду, који је усвојила Скупштина Црне Горе, означен је почетак консититуисања наставно-научне и образовне установе у којој се организује и развија образовни и научни истраживачки рад у области правних и са њима повезаних друштвених наука. Послије Економског и Техничког, најстарији је црногорски факултет.

Настава је почела крајем октобра 1972, када је извршено и конституисање Факултета. Његови представници учествовали су са представницима других факултета, виших школа и института у стварању Универзитета Црне Горе.

ни како би омогућили пуно поштовања људских права и достојанствен живот особама са аутизмом и њиховим породицама. Свако дијете са аутизмом

змом може да учи и треба да добије шансу да кроз систем инклузивног образовања развије свој пуни потенцијал“, истакао је Перкс.

ЂУТАЊЕМ СЕ НЕ ШАЉЕ ПОРУКА

Дан особа са аутизмом обиљежен је такође дружењем под слоганом „Можемо бити пријатељи“ на главном градском тргу у Подгорици. Родитељи који су присуствовали тој манифестацији сагласни су да немају на кога да се ослоне, те да проблем представља недостатак кадра. Мајка ћетета са аутизмом Милица Миличић замјерила је што су само четири мајке дошли на Трг поводом Дана аутизма. Она сматра да не могу послати никакву поруку уколико родитељи ћуте.

Помоћница министра просвјете Весна Вучуровић казала је да свака образовна установа у Црној Гори развија инклузивно образовање по мјери сваког ћетета.

„По радимо уз помоћ УНИЦЕФ-а и других партнера који нам свесрдно помажу да Црна Гора изгради систем који ће свако дијете уважити у складу са својим очуваним способностима, развији код њега све његове креативне способности и оспособити га за нормалан живот“, додала је Вучуровићева.

О. Ђ. – Ш. Б.

ZA NASTAVU

Godina XXI //////////////// APRIL 2014 //////////////////// Broj 154

IZBOR ZADATAKA S EKSTERNE PROVJEREZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE (2013)

NJEMAČKI JEZIK

1. LESEVERSTEHEN

1.1. Lies den Text und wähle die richtige Antwort aus. Es gibt nur eine richtige Lösung.

Nur noch ein bisschen, dann ist das Schuljahr vorbei. Endlich nichts tun! Oder doch? Leonardo aus Brasilien ist in den Sommerferien nach Deutschland gereist, um in einem Sprachcamp sein Deutsch zu verbessern.

Leonardo:

Ich lerne gerne Sprachen, und Deutsch ist eine besonders schöne. In Brasilien ist es nicht so einfach, mit Leuten zu sprechen. Deshalb habe ich letztes Jahr im Juli den Ferienkurs gemacht. Ich war drei Wochen in Gebesee. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Erfurt. Morgens hatten wir von neun bis mittags Unterricht. Wir waren eine kleine Klasse mit Jugendlichen aus der ganzen Welt. Im Unterricht haben wir natürlich Deutsch gesprochen. Am Anfang war die Sprache schwer. Mit der Zeit hatte ich aber keine Angst mehr, zu sprechen. Es hat keine Probleme gegeben.

Nachmittags haben wir oft Ausflüge gemacht: nach Weimar, Buchenwald, Leipzig und Erfurt. Auf der berühmten Wartburg waren wir auch. Wenn wir nicht weggefahren sind, haben wir Projekte gemacht, zum Beispiel Fotografie. In der Freizeit haben wir Englisch gesprochen, weil noch nicht alle so viel Deutsch konnten.

Wir haben nicht in Gastfamilien, sondern in einem Schloss gewohnt. Das war sehr schön. In meinem Zimmer war noch ein Junge aus Estland. In Brasilien habe ich keine Freunde aus anderen Ländern. Diese Erfahrung habe ich erst in Gebesee gemacht: Alle waren sehr nett und die Partys waren gut.

Manchen aus dem Kurs schreibe ich heute noch auf Facebook. Anderen schicke ich Briefe – auch auf Deutsch. Das gute daran ist: Man kann sehen, was man geschrieben hat. Weit weg von seinen Eltern zu sein, ist eine interessante Erfahrung. Das war super. Wirklich!

1. Ist das Schuljahr schon fertig?

- A. Ja
- B. Nein
- C. Das steht nicht im Text

2. Woher waren die anderen in Leonards Klasse?

- A. Nur aus Brasilien
- B. Nur aus Deutschland
- C. Aus vielen Ländern

3. Was haben sie im Camp nachmittags gemacht?

- A. Ausflüge
- B. Projekte
- C. Beides

Ergänze die Lücken im folgenden Satz:

In der Freizeit haben sie 4. _____ gesprochen und im Unterricht haben sie 5. _____ gesprochen.

6. Hat Leonardo Freunde aus anderen Ländern in Brasilien?

- A. Ja
- B. Nein

7. Ist Leonardo noch in Kontakt mit seinen Freunden aus dem Camp?

- A. Ja
- B. Nein

8. „Leonardo schreibt seinen Freunden aus dem Camp nur Briefe.“

Dieser Satz ist

- A. falsch
- B. richtig

1.2. Lies den Text und entscheide, ob die folgenden Sätze richtig oder falsch sind. Singen im Jugendchor

Es gibt sie überall in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Bei vielen Jugendchören muss man vorher eine Prüfung machen und zeigen, dass man singen kann. Manche Chöre sind nähmlich ziemlich professionell und geben oft Konzerte, auch im Ausland. So wie der Landesjugendchor Sachsen.

Paul Kmetsch (18) aus Räckelwitz (Sachsen)

Ich singe, seit ich 14 Jahre alt bin. Aber Musik mache ich schon länger: Seit rund elf Jahren spiele ich Klavier. Singen im Landesjugendchor Sachsen, das bedeutet für mich: Ich kann Musik ganz intensiv erleben – viel intensiver, als wenn ich nur zuhöre. Ich finde auch, man kann Emotionen beim Singen viel besser zeigen.

Die Leute im Chor mag ich sehr. Wir machen nicht nur zusammen Musik, wir sind auch Freunde und besuchen uns in der Freizeit. Achtmal im Jahr proben wir ein ganzes Wochenende. Einmal haben wir bis nachts gesungen. Das kostet viel Energie, aber es macht extrem großen Spaß. Manchmal gehen wir mit dem Chor auch auf Konzertreisen.

Um im Landesjugendchor singen zu dürfen, muss man eine Prüfung machen. Die war für mich aber nicht schwer. Außerdem singe ich Tenor. Davon gibt es nicht so viele. Unser Repertoire im Landesjugendchor ist ziemlich groß: Wir singen die alten Klassiker, aber auch modernes. Singen bedeutet für mich Tradition, weil mein Vater Tuba studiert hat und auch heute viel Musik macht. Außerdem bin ich weniger schüchtern geworden, seit ich im Chor singe.

RICHTIG FALSCH

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Der Chor aus Sachsen gibt sehr selten Konzerte im Ausland. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Paul macht Musik, seit er 14 Jahre alt ist. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Paul trifft seine Freunde aus dem Chor nicht nur bei der Probe. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Für Paul ist es sehr langweilig, wenn er nachts singen muss. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Die Prüfung war für Paul nicht so kompliziert. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Im Chor singen sie nur klassische Lieder. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Pauls Vater ist Musiker von Beruf. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. WORTSCHATZ UND GRAMMATIK

2.1. Lies den folgenden Text und setze in jede Lücke (1–5) das richtige Wort (A, B oder C) ein. Siehe Beispiel 0.

Die internationalen Fans mussten lange warten: Mehr als zehn Jahre war die Metal-Band Rammstein nicht mehr in 0. den USA und in vielen anderen Ländern. Aber 1. _____ Dezember konnte das Publikum im Madison Square Garden in New York wieder jubeln. 20000 Fans 2. _____ in der Arena bei der gigantischen Show dabei. Alle Tickets für das Livekonzert waren nach circa 30 Minuten verkauft. Rammstein arbeitet für die Show mit einem Lichtarchitekten zusammen. Die Fans finden es toll, dass die Band deutsche 3. _____ spielt. Die meisten Menschen im Publikum singen jeden Song mit. Zum ersten Mal war die Band jetzt auch in Südafrika. Auch wenn die meisten Fans jetzt wieder lange 4. _____ das nächste

Rammstein-Konzert warten müssen, hoffen viele auf ein neues Album. Denn das 5. _____ Studioalbum Liebe ist für alle da ist vom Oktober 2009.

- | | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 0. A dir | B der | C den |
| 1. A em | B im | C in |
| 2. A waren | B werden | C haben |
| 3. A Texte | B Songs | C Konzert |
| 4. A an | B bei | C auf |
| 5. A letztes | B letzten | C letzte |

2.2. Ergänze den Text.



Ich 1._____ jeden Tag sehr früh auf. Ich frühstücke normalerweise 2._____ acht Uhr. Dann gehe ich in die Schule. In der Schule bleibe ich 3._____ 16 Uhr. Am Nachmittag mache ich meine Hausaufgaben und 4._____ ein bisschen fern. Dann 5._____ ich mit meinen Freunden Fußball. Am Abend lese ich ein Buch und dann gehe ich schlafen.

2.3. Der folgende Text hat fünf Lücken. Finde für jede Lücke das passende Wort und schreib es hinein. Es gibt ein paar Wörter zu viel.

Buch Welt Roman Schwestern Jahren Namen Jungen

Die Magie von Harry Potter
Den siebten und letzten 1._____ mit dem populären Zauberschüler Harry Potter gibt es schon seit 2007. Den ersten Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes gibt es auch schon als Kinofilm. Das ist für die drei 2._____ Sarah, Saskia und Sally aus Berlin aber kein Grund, Harry Potter zu vergessen. Sie sind die Gründerinnen des inoffiziellen Harry-Potter-Fanclubs. Seit zehn 3._____ gibt es diesen Klub im Internet. Der Klub ist auch eine mehrsprachige virtuelle Zauberschule mit circa 100 000 Mitgliedern auf der ganzen 4._____. Zurzeit arbeiten die Schwestern an einem ganz speziellen Projekt: Im Sommer wollen sie einen inoffiziellen achten Roman mit dem 5._____ Albus publizieren. Wahrscheinlich können aber nur Clubmitglieder dieses Buch lesen, und das nur im Internet. Denn auch ein Zauberclub muss respektieren, dass nicht jeder ein Harry-Potter-Buch publizieren darf.

3. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK

Schreib eine E-Mail an Stefan.

Lade ihn zu einem Konzert ein.
Sag ihm

- wer in diesem Konzert singt,
- wann und wo ihr euch trefft,
- wer noch mitkommt und wie viel die Eintrittskarte kostet.

Schreibe 40–60 Wörter und vergiss dabei die Grüßformen nicht.

PROSTOR ZA RAD

ISTORIJA

U sljedećim zadacima zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.

1. Sofokle je bio grčki:

- A. filozof
- B. istoričar
- C. pisac
- D. vajar

2. Koji rimski car je umjesto principata u carstvu uveo dominat?

- A. Dioklecijan
- B. Konstantin
- C. Trajan
- D. Vespazijan

3. Vizantija je bila na vrhuncu moći za vrijeme cara:

- A. Foke
- B. Justinijana
- C. Justina
- D. Manoja

4. Stefana Nemanjića su savremenici i potomci nazivali Prvovenčani, zašto?

- A. Zato što se prvi od Srba vjenčao vizantijskom princezom
- B. Zato što se prvi od Srba vjenčao u crkvi
- C. Zato što se prvi od Srba krunisao kraljevskom krunom
- D. Zato što se prvi od Srba krunisao carskom krunom

5. Kakvo je udruženje esnaf?

- A. stočara
- B. trgovaca
- C. zanatlija
- D. zemljoradnika

6. Zadužbine pobožnih muslimana nazivaju se:

- A. spahiluci
- B. timari
- C. vakufi
- D. zjameti

7. Približavanje Srbije Rusiji u spoljnoj politici i potpisivanje trgovinskog sporazuma iz 1905. godine imalo je za posljedicu:

- A. aneksiju Bosne i Hercegovine
- B. Carinski rat
- C. Mladotursku revoluciju

8. Pronađi i zaokruži jedan događaj koji se nije dogodio u Prvom svjetskom ratu:

- A. Britanci konstruisali prvi tenk
- B. Bitka za Verden
- C. Iskrcavanje u Normandiji
- D. Oktobarska revolucija

9. Perestrojku i Glasnost u SSSR-u uvodi:

- | | |
|-------------|-----------|
| A. Gorbačov | C. Jelcic |
| B. Gromikov | D. Putin |

10. Prvi predsjednik vlade Crne Gore poslije Drugog svjetskog rata bio je:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| A. Milovan Đilas | B. Veselin Đuranović |
| C. Blažo Jovanović | D. Petar Komnenić |

U sljedećim zadacima svakom pojmu u lijevoj koloni možete pridružiti samo jedan pojam iz desne kolone. Na linijama treba uz broj koji označava pojam u lijevoj koloni upisati slovo tačnog odgovora iz desne kolone. Pazite, jedan odgovor na desnoj strani je višak!

11. Stanovnici Starog istoka koristili su različita pisma. Poveži pisma sa državama njihovog nastanka.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. fonetsko, 22 glasa | A. Egipat |
| 2. hijeroglifi | B. Fenikija |
| 3. klinasto | C. Persija |
| | D. Sumer u Mesopotamiji |

1. _____
2. _____
3. _____

12. Poveži vladare Duklje sa pojmovima ili događajima:

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. Petar | A. Barska nadbiskupija |
| 2. Vladimir | B. Bitka kod Bara |
| 3. Vojislav | C. krunisan za kralja |
| 4. Mihailo | D. olovni pečat |
| 5. Bodin | E. oženio Kosaru |
| | F. posljednji vladar |

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

13. Poveži ličnosti i događaje.

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Bartolomeo Dijaz | A. doplovio do Rta dobre nade |
| 2. Fernando Magelan | B. oplovio afrički kontinent |
| 3. Kristifor Kolumbo | C. otkrio Australiju |
| 4. Vasko de Gama | D. otkrio Ameriku |
| | E. prvi oplovio Zemlju |

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

14. Poveži frontove sa bitkama u Drugom svjetskom ratu:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| FRONTOVI | BITKE |
| 1. Istočni | A. Za Britaniju |
| 2. Pacifički | B. Kod El Alamejna |
| 3. Sjevernoafrički | C. Kod Kurska |
| 4. Zapadni | D. Kod Midveja |
| | E. Kod Verdene |

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Pažljivo pročitajte navedene tvrdnje i odredite da li su tačne (T) ili nije (N). Zaokruži (T) ako misliš da je tvrdnja tačna, odnosno (N) ako misliš da je tvrdnja netačna.

15. Navedene su tvrdnje iz stare Grčke.

- | | |
|---|----------|
| A. Gradovi države kod Starih Grka su polisi | T N |
| B. Stanovnici Krita izgradili su mikensku kulturu | T N |
| C. Iljadu i Odiseju spjevao je slijepi pjesnik Ahil | T N |
| D. Stari Grci su naseljavali jug Pirinejskog poluostrva | T N |

16. Odgovori sa T ili N.

- | | |
|---|----------|
| A. Prva industrijska revolucija je počela u Engleskoj | T N |
| B. Parnu mašinu pronašao je Stivenson | T N |
| C. Parnu lokomotivu je konstruisao Džems Vat | T N |
| D. Čartizam je pokret radnika za prava | T N |

17. Zaokruži T ako je tvrdnja tačna ili N ako je tvrdnja netačna.

- | | |
|--|----------|
| A. Kralj Aleksandar zaveo je šestojanuarsku diktaturu 1921. godine | T N |
| B. Puniša Račić ubio je u skupštini Stjepana Radića | T N |
| C. Banovina Hrvatska stvorena je 1929. godine | T N |
| D. Mehmed Spaho bio je vođa Jugoslovenske muslimanske organizacije | T N |

Pitanja otvorenog tipa.

18. Pažljivo pročitaj izvor i odgovori na pitanja!

Veoma snažan požar, koji se poslije potresa svuda rasplamsao i, evo, danas već trinaesti dan još traje, dao je gradu posljednji udarac i progutao je na više mjesta ono što je preostalo. Osim državnog žita, carinarice, nije ostala ni jedna zgrada, jer su sve kuće, i javne i privatne, zatim dvor, crkve i samostani sasvim uništeni i razoreni od strašnog bića koji

im je poslao gospodin Bog. Sve je to opasano gradskim bedemima koji su oštećeni samo malo s morske strane, a inače su se i oni, i bolja utvrđenja, održali i očuvali.

Dopuni rečenice:

Grad o kome se govorи u ovom izvoru je _____. Izvor opisuje požar koji je nastao kao posljedica _____ 1667. godine.

19. Dopuni rečenice:

Prvu državnu ciriličnu štampariju kod Južnih Slovena osnovao je _____. Prva knjiga štampana u ovoj štampariji je _____.

20. Dopuni rečenicu:

Najveća ratna operacija crnogorske vojske u I svjetskom ratu bila je _____ bitka koja se odigrala _____ godine.

21. Dopuni rečenicu:

Saveznici su u Drugom svjetskom ratu počeli da podržavaju partizanski pokret od _____ konferencije, koja je održana _____ godine.

22. Pored godina upiši vijek kojem pripadaju:

- | | |
|-------------------------|-------|
| A. 473. godina | _____ |
| B. 1450 godina p. n. e. | _____ |
| C. 1011. godina | _____ |

23. Praistorija je veoma dug period u razvoju ljudskog društva.

Prema materijalu od kojeg su ljudi pravili oruđa dijeli se na:
A. _____ B. _____

24. Navedi periode u razvoju rimske države:

- | | |
|---|-------|
| A. od 753. p. n. e. do 509. p. n. e. doba | _____ |
| B. od 509. p. n. e. do 31. p. n. e. doba | _____ |
| C. od 31. p. n. e. do 476. n. e. doba | _____ |

25. Koje dvije obaveze – rente je imao zavisni seljak (kmet) u ranom feudalizmu.

A. _____ B. _____

26. Navedi tri grupe Slovena:

- | | |
|----------|-------|
| A. _____ | _____ |
| B. _____ | _____ |
| C. _____ | _____ |

27. Pored imena vladara napiši naziv države kojom je vladao.

- | | |
|-------------------------|-------|
| A. Abraham Linkoln | _____ |
| B. Napoleon III | _____ |
| C. Aleksandar I Romanov | _____ |

28. Navedi vladike iz dinastije Petrović koji su vladali Crnom Gorom prije Šćepana Malog.

- | | |
|----------|-------|
| A. _____ | _____ |
| B. _____ | _____ |
| C. _____ | _____ |

29. Knjaz Nikola je 1879. ukinuo Senat i zaveo nove državne organe.

Navedite ih.
A. _____
B. _____
C. _____

30. Na karti Balkana nakon Berlinskog kongresa brojevima su ubelježene države i teritorije. Navedite nazive tih država i teritorije po rednom broju.



- | | |
|----------|-------|
| A. _____ | _____ |
| B. _____ | _____ |
| C. _____ | _____ |
| D. _____ | _____ |
| E. _____ | _____ |

31. Ko su bile sukobljene strane u građanskom ratu u Rusiji?

- A. _____
B. _____

32. Neposredni povod za izbijanje Prvog svjetskog rata bio je Sarajevski atentat.

- A. Ko je izvršio atentat? _____
B. Na koga je izvršen atentat? _____

33. Navedi gdje su održane tri savezničke konferencije na vrhu u Drugom svjetskom ratu.

- A. _____
B. _____
C. _____

34. Poređaj događaje iz istorije Rima po hronološkom redu.

- A. početak carstva
B. punski ratovi
C. početak republike
D. osvajanje Galije

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

35. Poređaj po hronološkom redu.

- A. Duklja postaje kraljevina

- B. hidžra

- C. otkriće štamparije

- D. pad Zapadnog rimskog carstva

- E. rad Ćirila i Metodija

- F. Srbija dobija autokefalnost crkve

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

36. Poređaj po hronološkom redu događaje vezane za Napoleona Bonapartu:

- A. Bitka kod Austrellica
B. Bitka kod Vaterloa
C. Krunisanje za cara
D. Pohod na Egipat
E. Pohod na Rusiju

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

37. Poređaj hronološkim redom događaje:

- A. Prvi samit nesvrstanih
B. Kubanska kriza
C. Nastanak Nato saveza
D. Osnivanje Ujedinjenih nacija
E. Korejski rat

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

38. Događaje iz Drugog Svjetskog rata poređajte po hronološkom redu.

- A. bitka kod El Alamejna
B. iskrcavanje na Normandiju
C. potpisivanje Trojnog pakta
D. Staljingradska bitka
E. napad na Perl Harbur

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GEOGRAFIJA



U sljedećim zadacima zaokružite slovo ispred tačnog odgovora.

1. Koja planeta Sunčevog sistema ima prsten?



- A. Venera
B. Mars
C. Saturn
D. Jupiter

2. Zaokruži slovo ispod crteža koji tačno pokazuje rotaciju Zemlje.



3. Prirodni priraštaj od 10% znači:

- A. da se broj stanovnika povećao za 10 osoba
B. da se broj stanovnika povećao za 10 na 1000 stanovnika
C. da se rodilo 10 djece na 100 stanovnika
D. da se rodilo 10 djece na 1000 stanovnika


4. Indija je u prošlosti bila kolonija:

- A. Belgije C. Francuske
B. Velike Britanije D. Holandije

5. To što se teritorija Japana nalazi u zoni „Vatreni prsten Pacifika“ znači da:

- A. je izložena toplim klimatskim uticajima Pacifika
B. pripada određenoj ostrvskoj skupini u Pacifiku
C. je u zoni jakе tektonske i seizmičko-vulkanske aktivnosti
D. u zoni izražene ciklonske aktivnosti, sa vjetrovima orkanske jačine

6. U državama koje su označene na karti Afrike crnom bojom, stanovništvo čine pretežno:



7. Crna Gora je postala članica Ujedinjenih nacija **29. juna:**

- A. 2000.
B. 2003.
C. 2006.
D. 2009.

U sljedećim zadacima svakom pojmu u lijevoj koloni možete pridružiti samo jedan pojam iz desne kolone. Na linijama treba uz broj koji označava pojam u lijevoj koloni upisati slovo tačnog odgovora iz desne kolone. Pazite, jedan odgovor na desnoj strani je višak!

8. Povežite pojmove.

- | | |
|------------|---|
| 1. tombolo | A. uski duboki morski zaliv strmih strana |
| 2. žalo | B. koralno ostrvo |
| 3. fjord | C. šljunkovita, pjescovita obala |
| 4. atol | D. oblik riječnoga ušća |
| | E. ostrvo spojeno s kopnjem |

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

9. Povežite slivove sa rijekama:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Sredozemni sliv | A. Dunav |
| 2. Crnomorski sliv | B. Temza |
| 3. Sliv sjevernog mora | C. Pečora |
| 4. Sliv sjevernoledenog mora (okeana) | D. Rona |
| | E. Ural |

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

10. Povezati geografske pojmove sa regijama kojima pripadaju:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. afrički tektonski rov | A. zapadna Afrika |
| 2. basen Konga | B. istočna Afrika |
| 3. Viktorijin vodopad | C. južna Afrika |
| 4. rijeka Niger | D. sjeverna Afrika |
| | E. centralna Afrika |

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

11. Spojite gradove i manifestacije vezane za njih:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Zlatna pahulja | A. Budva |
| 2. Grad teatar | B. Podgorica |
| 3. Praznik mimoze | C. Rožaje |
| | D. Herceg Novi |

1. _____
2. _____
3. _____

Pažljivo pročitajte navedene tvrdnje i odredite da li su tačne (T) ili nije (N). Zaokruži (T) ako misliš da je tvrdnja tačna, odnosno (N) ako misliš da je tvrdnja netačna.

12. Odgovoriti sa T ili N u odnosu na sljedeće tvrdnje:


- | | |
|--|--------|
| A. Slovenija je i primorska zemlja | T N |
| B. Najmanje razvijeni dio privrede je turistička privreda Slovenije | T N |
| C. Slovenija je članica EU i NATO-a | T N |
| D. U teritoriji Slovenije preovlađuje kamenita golet, bez vegetacije | T N |

13. Upisivanjem T ili N odrediti sta je tačno kod sljedećih tvrdnji za stanovništvo Azije:

- | | |
|--|--------|
| A. Trećina stanovništva Azije je nepismena. | T N |
| B. Najveći prirodnji priraštaj je u Japanu i zemljama bivšeg SSSR-a. | T N |
| C. Stanovništvo Azije je najviše zaposleno u industriji. | T N |
| D. Većina stanovništva živi u istočnoj, južnoj i jugoistočnoj Aziji. | T N |

14. Na karti ispod ubilježi kružićem (meridijani i paralele na karti su udaljeni jedni od drugih 10°):

- A. mjesto gdje se sjeku ekvator i grinički meridijan.
B. mjesto na 30° JGŠ i 120° IGD.
C. mjesto na 50° SGŠ i 60° ZGD.



15. Od navedenih geografskih pojmove objašnjenjima pridružiti odgovarajuća upisujući ih na linije:

1. Atlasi
2. Sahara
3. Madagaskar
4. Ruvenzori
5. Kalahari
6. Kilimandžaro
7. Kongo
8. Zambezi

A. Najveće ostrvo Afrike je _____
B. Prostire se od Atalskog okeana do Crvenog mora _____
C. Vjenačne planine Afrike su _____
D. Viktorijin vodopad nalazi se na rijeci _____

16. Granica između Evrope i Azije vezuje se za sljedeće geografske pojmove kojima upisivanjem brojeva od 1 do 6 na linije pored, treba dati pravilan redoslijed idući od sjevera ka jugu:

- _____ Bosfor, Dardanele
_____ Crno more
_____ Kaspijsko more
_____ Kavkaz
_____ Ural, planina
_____ Ural, rijeka

Pitanja otvorenog tipa.

17. Dopuni rečenicu:

Mjesto u dubini gdje zemljotres nastaje je _____, dok je _____ mjesto na površini gdje se zemljotres najjače osjeti.

18. Dopuni rečenicu:

Površina s koje sve rijeke teku prema jednome moru ili jezeru naziva se _____, a površina s kojega voda teče prema glavnoj rijeci s pritokama naziva se _____.

19. Dopuni rečenicu:

Monsunska klima odlikuje se smjenom izrazito _____ i _____ perioda tokom godine.

20. Dopuni rečenicu:

Debeli namet je jedini savremeni _____ u Crnoj Gori i nalazi se na planini _____.

21. Dopuni rečenicu:

Rijeka Zeta pravi široku aluvijalnu ravan, i to u gornjem toku kroz _____ i u donjem toku kroz _____.

22. Dopuni rečenicu:

U vegetacionoj zoni listopadnih šuma na našim planinama, u nižim toplijim djelovima dominira _____ šuma, a na višim hladnijim _____ šuma.

23. Navedi tri površinska oblika krškog (kraškog) reljefa.

- A. _____
B. _____
C. _____

24. Na karti označi:

- Brojem 1** politički neutralnu državu u kojoj su četiri jezika službena
Brojem 2 sredozemnu državu jednu od osnivača Evropske zajednice 1957
Brojem 3 evropsku državu sa najvećim brojem jezera
Brojem 4 evropsku državu čiji je glavni grad Kijev



25. Koje su vrste kretanja morske vode?

- A. _____
 B. _____
 C. _____

26. Navedi tri velike skupine naroda kojima pripadaju stanovnici Evrope.

- A. _____
 B. _____
 C. _____

27. Ostrvski dio Srednje Amerike čine tri ostrvske skupine:


- A. _____
 B. _____
 C. _____

28. Navedi tri od pet velikih jezera u Sjevernoj Americi na granici SAD i Kanade.



- A. _____
 B. _____
 C. _____

29. Navedi reljefne cjeline obilježene na karti Južne Amerike.



- A. _____
 B. _____
 C. _____
 D. _____


30. Sa porastom nadmorske visine mijenjaju se klimatski elementi tako što se:

- A. temperature vazduha _____
 B. količina padavina _____
 C. vazdušni pritisak _____

31. Navedi tri faktora koji određuju temperaturu vode Jadranskog mora:

- A. _____
 B. _____
 C. _____

32. Na konturnoj karti Crne Gore ucrtani su meridijani i paralele na svakih 20'. Orientišući se prema tim linijama odredi:



Geografsku širinu i dužinu Kolašina _____.

33. Na slici je prikazano jedno naše ledničko jezero.



- A. Koje je ovo jezero? _____
B. Kakvo je ovo jezero po postanku? _____
C. Na kojoj se planini nalazi? _____

34. Na linijama upišite nazive brojevima označenih rijeka:



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

35. Pored rednih brojeva upiši nazive nacionalnih parkova sa karte:



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

36. U Crnoj Gori postoje tri pruge, ukupne dužine 250 km. To su:

- A. _____
B. _____
C. _____

37. Kojoj opštini pripada obilježena teritorija na karti?



MATEMATIKA

FORMULE

- Kvadrat zbira: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- Kvadrat razlike: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- Razlika kvadrata: $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- Množenje stepena jednakih osnova: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- Dijeljenje stepena jednakih osnova: $a^m : a^n = a^{m-n}$
- Korijen proizvoda: $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
- Korijen količnika: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \sqrt{a} : \sqrt{b}$
- Pitagorina teorema: $c^2 = a^2 + b^2$
(c – dužina hipotenuze, a i b – dužine kateta)
- Površina trougla: $P = \frac{ah_a}{2} = \frac{bh_b}{2} = \frac{ch_c}{2}$
(a , b i c – dužine stranica, h_a , h_b i h_c – dužine odgovarajućih visina)

- Površina i visina jednakostraničnog trougla: $P = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$, $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$
(a – dužina stranice)
- Površina paralelograma: $P = a \cdot h_a = b \cdot h_b$
(a i b – dužine stranica, h_a i h_b – dužine visina)
- Površina romba: $P = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$
(d_1 i d_2 – dužine dijagonala)
- Površina trapeza: $P = \frac{a+b}{2} \cdot h$
(a i b – dužine osnovica, h – dužina visine)
- Obim kružnice: $O = 2r\pi$, Površina kruga: $P = r^2\pi$
(r – dužina poluprečnika)
- Površina kocke: $P = 6a^2$
(a – dužina ivice)
- Zapremina kocke: $V = a^3$
(a – dužina ivice)

